PDF4Kurd

زمانی کوردی و شوێنی لە ناو زمانەکانی جیهاندا

زمانی کوردی و شوێنی لە ناو زمانەکانی جیهاندا

د. ڕەفیق شوانی

هەولێر ٢٠٠٨

دەزگای توێژینەوە و بڵاوکردنەوەی موکریانی

- **زمانی کوردی و شوێنی لە ناو زمانەکانی جیهاندا**
- نووسینی: د. ڕەفیق شوانی
- نەخشەسازی ناوەوە: طـە حسین
- بەرگ: محمد هاشم
- ژمارەی سپاردن: (١٨٤٢)
- نرخ: (٢٠٠٠) دینار
- چاپی یەکەم : ٢٠٠٨
- تیراژ: ١٥٠٠ دانە
- چاپخانە: چاپخانەی خانی (دهۆك)

زنجیرەی کتێب (٣١٩)

هەموو مافێکی بۆ دەزگای موکریانی پارێزراوە

ماڵپەڕ: www.mukiryani.com
ئیمەیل: info@mukiryani.com

ناوەڕۆک

پێشەکی ٣
پێناسەو دیاریکردنی شوێنی زمانی کوردی ٩
شوێنی جوگرافیی زمانی کوردی ١٠
دابەشکردنی زمان بەپێی نزیکایەتیی زمانەوانی و پەیوەندیی خزمایەتی ١٣
دیاردەیەکی لێکچووی نێوان خێزانە زمانەکانی کۆمەڵەی ئاریدا ٢٢
پێناسەی زمانی کوردی لە ڕووی جیاوازی ریزمانییەوە ٤٠
جیاوازی ریزمان چی دەگەیەنێت؟ ٤٢
دابەشکردنێکی تری زمانە سامی و حامییەکان ٤٨
خێزانی زمانی چینی ـ تبتی ٥٤
زمانی دراڤیدی ٦٤
کۆمەڵەی زمانی مالیزیایی پۆلینزیایی و خەمیری ٦٦
کۆمەڵەی زمانی ئەفەریقیایی (ئەفەریقیاییە ڕەشەکان) ٦٧
خێزانی زمانی قەفقاسی ٧٠
چۆنیەتی دابەشکردنی زمانەکانی جیهان ٧٥
دابەشکردنە جیاوازەکانی کۆمەڵەی زمان ٧٨
دابەشکردنی زمانەکانی جیهان بەپێی شوێنی جوگرافی ٨١
دابەشکردنی زمانەکانی جیهان بەپێی شوێنی جوگرافی ٨٣
زمانەکانی ئۆقیانووسی ٨٦
زمانەکانی ئەفرۆ ئاسیاوی ٨٦
زمانەکانی ئەستراند و نزیایی ٨٧
زمانە رەسەکانی ئوسترالیا ٨٩
تاییبەتێتی زمانی گەردانی ٩٤
شوێنی زمانی کوردی لە رووی ژمارەی دەنگەکانییەوە لەناو زمانەکاندا ٩٦
دیاریکردنی شوێنی زمانی کوردی بەپێی سیستەمی ریزکردنی بەشە بنجییەکانی ناو رستە ٩٧
پەرەسەندن و گەشەکردن لە زماندا چییە؟ ٩٩
شوێنی جوگرافیی زمانی کوردی ١٠٣
قۆناغی مێژوویی زمانە ئێرانییەکان ١٠٥
زمانە ئێرانییەکانی سەردەمی نوێ ١١٤
قۆناغەکانی مێژووی گۆڕانی زمانی کوردی ١٢٨
تایبەتێتیی قۆناغی مێژووی نوێی زمانی کوردی ١٣٢
هۆی ستاندەربوونی زاری کوردی ناوەڕاست ١٣٣
هۆی پێکهاتنی زمانی نەتەوەیی (زمانی نووسین، زمانی فەرمی، زمانی دەوڵەتی) .. ١٣٦
پەیوەندی زمانی کوردی بە زمانە کۆنەکانی زنجیرە چیای زاگرۆسەوە ١٤١
سوبارتۆ و زمانی کوردی ١٤٦
ئەنجام وکورتەی باس ١٥٠
پەراوێزەکان ١٥٩
سەرچاوەکان ١٧١
بەرهەمە بلاۆکراوەکانی نووسەر ١٧٣
بەرهەمە بلاۆنەکراوەکانی نووسەر ١٨٢

پێشکەشی

ئەم هەوڵە کە بووە هۆی کەمبوونەوەی پلەی بینینی چاوەکانم پێشکەشە بە:

ـ هەموو ئەو هەوڵانەی کە دڵسۆزانە و بێهودە خەریکی داره ڕاکردنی خانووی سەرنەگیراوی کوردەوارین.

ــ بەو خێزانە کوردانەی کە لە دووری وڵات و زمانی کوردییەوە، جگەر گۆشەکانیان بە زمانی کوردی گۆش دەکەن.

ـ بەو میللەتە ڕەسەن و بێچارەیەی کە لەسەر خاکی وڵاتی خۆیدا لەلایەن بێگانەوە توێنرایەوەو لەبەر چاوی جیهانیشدا بێهودە هەوڵدراوە وەکو دڕندەو کێوی سەیر بکرێن و بناسرێن کە میللەتی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکایە و هەوڵێکی زۆریش دراکوردیش بەهەمان دەرد بەرن.

رفیق شوانی
٢٠٠٧/٨/٦
هەولێر / گەرەکی خانووەکانی
کۆلیجی ئەندازە

پێشەکی

ڕەگ و ڕیشەی نەتەوەی کورد ئەمڕۆ لەڕووی زمان و ڕەچەڵەکەوە دەگەڕێتەوە سەر میللەتانی سۆمەر، ئیلامی (عیلامی) ، لۆلۆیی، گۆتی، کاسی، ئۆرارتۆیی، سۆبارتۆوهیتی. سەرچاوە زمانەوانییە ئێرانییەکان بەتایبەتی کوردەکان بە نموونەی وشەی هاوبەش و وەك یەك و لەیەکچوو ئەمەیان سەلماندووە، دە یان نموونە لەم ڕووەوە دەستکەوتووە .

ئەم میللەتانە لە شوێنی جیاجیای کوردستان لە دامینی چیای زاگرۆس بوونە، بۆ نموونە لە ناوچەی شارەزوورو سلێمانی و زەهاو لۆلۆییەکان لەوێدا ژیاون، گۆتییەکان لە ئارابخای کەرکووك و دەوروبەر، ئۆرارتۆییەکان لە دەوروبەری (وان) و ئارارات، کاسییەکان لە ڕۆژئاوای ئێران لە دواییدا بە هۆی گۆڕانی مێژوویی و هاتنەکایەی دەوڵەتی مادەوە هەموو ئەم میللەتانە لە ناو میللەتی گەورەی مادا تواونەتەوە و بوونە یەك نەتەوە و لە بنەڕەتیشدا هەروەکو وترا هەموویان دایکزادی ئەو وڵاتە بوونە کە ئێستا کوردستانە و لەباوەشی چیای زاگرۆسدا نەش و نمایان کردووە و زێدی باوباپیرانیان بووە .

توانەوەی ئەم میللەتانە بە هۆی برەو بوونی دەسەڵاتی مادەوە بووە، بێجگە لەمەش ئەمانە بەمادیشەوە یەك میللەتن و خەڵکی یەك نیشتمان بوونە، بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجە ژیانی هەموو ئەم میللەتانە لە گەش و گۆڕانی مێژوودا سەردەمێکیان پێکهێناوە و لە یەك سەردەمی مێژووییدا ژیاون و پەیدابوونی میللەتی مادو دەوڵەتەکەیان لە ئەنجامی نەمانی ئەمانەوە لەسەر هەمان خاك وڵات بووە و دەکرێت و جێگای خۆیەتی و شتێکی ڕاستیشە بەم میللەت و بە زمانەکەیان بوترێت میللەتانی زاگرۆسی و زمانە زاگرۆسییەکان، چونکە هەموویان لەوێدا لە دایکبوونەو گەشەو گۆرانیان کردووەو هاوبەشێتی زمان و کەلتوور و مێژوویان لە نێواندا هەیە.

پاش ئەمانە قۆناغێکی تر لە مێژووی ناوچەکەدا دەست پێدەکات ئەویش مادو دەوڵەتی مادەکانەو لە کۆتایی سەدەی هەشتەمی پێش زاینەوە تا سەرەتایی نیوەی دووەمی سەدەی شەشەمی پێش زاین (٧٧٠ — ٥٥٠ پ-ز) گەورەترین دەوڵەتیان بگرە ئیمپراتۆریەتیان پێکهێناوە و زمانی ماد لە شوێنی ئەو زمانانەوە هاتۆتەکایەوە.

بەڵام ئەوەی جێگای نیگەرانییە زمانی مادەکان(مادی) بەڵگەی نووسراوی کۆنی بێجگە لە چەند وشەیەکی کەم نەبێت بەجێ نەماوەو لەلایەکی دیکەشەوە زمانی ئاوێستاش هی هەمان سەردەمی زمانی مادو دەوڵەتی مادەکانە.

بۆچوونێك هەیە دەڵێت ئەگەر ئاوێستایی زمانێکی مادی نەبێت ئەوا بێگومان زارێکی ئەو زمانەیە. شتێکی گرنگ لێرەدا پێویستە بوترێت لە دوای نەمانی قۆناغی میللەت و زمانە زاگرۆسییەکان قۆناغی زمانە ئێرانییەکان لە ئاوێستاو مادەوە لە ناوچەی ئاریاوە لەگەڵ میللەتانی تری ئاریایی پەیدابوونە و خێزانی میللەت و زمانی ئێرانی سەریان هەڵداوە.

ئەمجا لە دوای روخانی دەوڵەتی مادەوە، بەدرێژای مێژووی نەتەوەی کورد لە کوردستاندا، زمانی کوردی کەوتۆتە بەر کاریگەری زمانی میللەتانی دەسەڵاتدارانی وڵاتی کورد بەتایبەتی لە دوای پیلانی گەورەی دابەشکردنی کوردستانەوە بۆ سەر وڵاتی چەند میللەتی زمان جیاواز وەکو فارس، عەرەب، تورك، و ئازەری و بگرە روسیشەوە. هەریەك لەم نەتەوانە کەوتوونەتە وێزەی میللەتی کورد و زمانەکەی و نابوت کردنیەوە.

لەم ڕووەوە لە دوای روخانی مادەکان و لە هاتنی دەسەڵاتی میللەتانی گریکی، عیلامی، بابلی، ئاشوری و پاشان هاتنی لە شکری ئیسلامی بۆ سەرکوردستان و داگیرکردنی وڵاتی کورد یەکەم هەنگاوێك کە ناویانە سووتاندنی کتێبی ئاوێستای

زەردەشتی بووە. ئەوەشی بۆ خۆیان بەکەڵك بووە بردوویانە و سوودیان لێوەرگرتووە و بناغەی شارستانییەت و دەوڵەتیان پێ دامەزراندووە. شارستانییەتی کورد کە لە پێش هی ئەوانەوەیە وەکو دامەزراندنی دەوڵەت و فێربوونی کشتوکاڵ و چاندنی دانەوێڵە..

ئەمجا لە دوای نەمانی میدییەکانەوە بگرە تائێستاش خاکی وڵاتی کورد پێ پەستی ئەوانەو ناو و ناتۆرەی خراپ و قیزەونیان بۆ کورد و زمان و فەرهەنگ و کەلتوورو داب و نەریتەکەی بە مەبەستی سووککردنی و دواخستنی هەڵبەستووە، تەنانەت ویستویانە لەبەر چاو نەتەوەکەی خۆیشی بخەن.

بەڵام دەبێت هەموو میللەتان و دەسەڵاتداران و رۆشنبیرانی ئەوانەی خاکی وڵاتی کوردیان داگیرکردووە ئەوە بزانن کە کورد هاوکار و هاوبەشی شارستانییەتی ئەوانە. بۆ نموونە ئەگەر کورد نەبوایە تورك نەیدەتوانی کۆماری تورك دابمەزرێنێ و لە رۆژهەڵات باڵادەست بن. بەهەمان شێوەش کورد لە دیوی ئێراندا یارمەتیدەری میللەتی فارس بووە لە جەنگی نێوان دەوڵەتی عوسمانی و سەفەویدا، شارستانییەتی عەرەب و ئیسلامیش ئەگەر بریتی بێت لە چوار دیوار بێگومان دیوارێکی ئەو شارستانییەتە بەرکورد دەکەوێت و کورد لە بواری جیاجیایی رۆشنبیری و ئەدەب و زمان و رێزمان و رەخنەی ئەدەبی عەرەبیدا دەوری پێشرەوی هەبووە لەو مەیدانەدا سەرکردە بووە. بۆ نموونە یەکەم رێزمان دانەری رێزمانی عەرەبی ئیبن الحاجب و یەکەم رەخنەگری عەرەبی ابو القاسم الأمیدی بووەو چەندین شاعیری گەورە و پێشکەوتوو بەزمانی عەرەبی وەکو بێتوشی، عباس محمود العقاد، ئەحمەد ئەمین، ئەحمەد شوقی، رەسافی و زەهاوی کورد بوونە.

لە هەموو ئەمانە گرنگتر ئەگەر کورد نەبوایە نە عەرەب ئێستا ئاوا خاوەنی بیست و دوو دەوڵەتی عارەبی دەبوو، نەئیسلامیش بەم شێوەیە ئێستا دەبوو، بگرە لەبەرانبەر خاچ پەرستان و لەشەڕی خاچ پەرستانیشدا سەرکەوتوو دەبوو، کە بەسەرۆکایەتی صلاحەدین ئەیوبی کورد سەرکەوتنێکی هەمیشەیی بۆ ئیسلام و بۆ زمانی عەرەبی و بۆ داب و نەریت و فەرهەنگی عەرەبی ئیسلامی تۆ مارکرد، کە ئێستا بەپێچەوانەوە ئەوان منەتیان پێ نییە و لەبەرانبەر ئەو نەتەوەیەی کە صەلاحەدینی پێگەیاند زۆر بێ منەتن و تەنانەت بەکوردیشی نازانن و بەپاڵەوانی نەتەوەی عارەب و ئیسلامی عەرەبی دەزانن. باوەڕیشیان نییە و نایانەوێت کورد ماف و دەوڵەتیشی هەبێ.

هەرچۆنێك بێت تائێرە ئەوەی خرایە ڕوو بەشێکە لە زانستی مێژوویی و لە رووداوی ڕاستی دەبێت کورد لەمەودوا چالاکانە هەوڵی وەڵامدانەوەی هەموو نارەواییەك بداتەوە کە دژی لە مێژوودا خراوەتە کارو پەردە لەسەر راستییە مێژووییەکان دژ بەو ناراستییە تۆمارکراوانە هەڵبداتەوە.

ئەم بەرهەمە هەولێکە بۆ وەڵامدانەوەیەکی ئەولایەنانە لە بواری رەسەنایەتی زمانی کوردیدا کە شوێن و پێناسەی دیارە لە ناو زمانانی دنیادا لە رووی شوێن جوگرافی زمانەکە کە کوردستانەو لە بواری جیاجیای وەك رێزمانی ، پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانەوانی، لە رووی پێشکەوتن و پەرەسەندنەوە، لە ڕووی دەرخستنی رەگەز و رەسەنایەتی کۆنی ئەم زمانەوە لەڕەگ و ڕیشەو بنچینەدا کە لە کۆیوە هاتووە، لە کوێ بووە دەگەڕێتەوە بۆ زمانی چ میللەتێك، کە بەلای کەمەوە مێژووی رەسەنایەتی و پەیوەندی بەزمانەکانی دامینی چیای زاگرۆسەوە بۆ هەزارەی چوارەمی پێش زاین کە بوونی سۆمەرییەکانە لە شوێنك بەناوی ((سۆمەر))ەوە لە نێوان دیجلە و فوراتدا.

بەداخەوە زۆر بەدەگمەن لەم بوارەدا لەسەر زمانی کوردی نووسراوە بەتایبەتی لە ڕووی دەرخستنی پەیوەندی مێژوویی زمانی کوردی بەزمانە زاگرۆسییەکان کە بنەڕەت و بنچینەی زمانی کوردی پێکدەهێنن.

لێکۆڵینەکانی ئەمڕۆژگارەی زمانی کوردی بەزۆری لایەنی ڕێزمانەکەی گرتۆتەوە، نەك بەدەرخستنی پێناسەی مێژووەکەی. ئەم بەرهەمە پێناسەی زمانی کوردی، شوێنی زمانی کوردی لە ناو زمانەکانی جیهاندا چ لە ناو خێزانە زمان و کۆمەڵە زمانی خۆیدا دیاری دەکات. لەگەڵ ئەمەشدا هەوڵدراوە لە ڕووی بنای وشەسازی و

رسەسازی و لەلایەکی ترەوە لە رووی دەنگسازیشەوە شوێنی زمانی کوردی لە ناو ڕیزە زمانێك دابنات کە خۆی تیایەتی و لە رووی ژمارەی دەنگەکانیشییەوە لەڕیزی زمانە (٣٧) دەنگییەکانە. نوێترین دابەشکردنی زمانەکانی جیهان لەرووی جوگرافییەوە هێناوەتە ناو زمانی کوردییەوە .

هەوڵدراوە بەچەند شێوەیەکی جیاواز کۆمەڵەی زمانەکان لە رووی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانەوانی، ڕێبازی پێشکەوتن و یەکێتی رەگەز و ڕێزمان دیاری بکات و بەنەخشەو هێڵکارییەوەش دابەشکردنی زمانەکان ئاسانتر بکات و خوێنەر زووترو باشتر لیێ تێبگات. لە کۆتاییدا هیوادارم سوودێکم گەیاندبێت بە بەرزکردنەوەی دیواری خانووی سەر نەگیراوی وڵاتی زمانی کوردی، بەوەش خۆشحاڵ و ئاسوودە دەبم.

د. رفیق شوانی
٢٠٠٧/٨/٨

پێناسە و دیاریکردنی شوێنی زمانی کوردی لەناو زمانەکاندا

زمانی مرۆڤایەتی دیاردەیەکی زیندووی(١) کۆمەڵایەتی، ژیری دەروونی بەجێی زۆر ئاڵۆزە (٢).

لەبەرەبەیانی مرۆڤەوە داهێنراوە، بەهۆیەوە کۆمەڵ و پەیوەندی مرۆڤایەتی پێکهاتووە، ڕۆژ بەرۆژیش، ئەم پەیوەندییە، کۆمەڵایەتییە، لەگەڵ نوێبوونەوەی ژیان و گۆڕانیدا لە هەڵکشان و پێشکەوتندایە، دەگۆڕێت و پەرەدەسێنێت و لایەنەکانی نوێ دەبێتەوە، ئەرکی هاوبەش لە کۆمەڵی جیاوازی مرۆڤایەتیدا دەبینێ(٣).

زمان ئەو ئامرازە داهێنراوەیە کە مرۆڤ فێری بووە، هەرگیز ناتوانیت وازی لێ بهێنێ، چونکە ئەتوانێ ئەرك و پێویستییەکانی پێ جێبەجێ بکات بەبێ زمان بە شێوەیەکی تەواو بۆی مەیسەر نابێت.

زمان نرخێکی گەورەی، لە ڕوونکردنەوەی دەوری تەوەری کاریگەرییەکانە، لە کۆمەڵی مرۆڤایەتیدا هەیە. بۆیە زمان بۆتە جێگای تێرامان و بیرکردنەوە، بۆ دۆزینەوەی لایەن و تێگە(مفهوم) و پەیوەندییەکانی و دەرخستنی ئەو ئەرکەی کە بەکارهێنەرانی دەیدەن بەمەبەست تێگەیشتن و لابردنی لێڵییەکانی، تابتوانی سیستەمەکەی دیاری بکەن و لە نهێنییەکانی قول ببنەوە، تا ڕێگا بۆ دیاریکردنی تایبەتییەکانی و زانینی ڕێزمان و دەستوورەکانی و هۆی لێکۆڵینەوەی پەرەسەندنی(٤) خۆشببێت.

لێرەدا دەردەکەوێت، لێکۆڵینەوە، لە بارەی زمانەوە زۆر هەڵدەگرێت. ئەمجا چ جای زمانی نەتەوەیەکی وەکو کوردی ژێر دەستەی هەزاران ساڵە،کە دەیان و سەدان ناو ناتۆرەی خراپ و قێزەونی، لەلایەن دوژمنە داگیرکەرەکانییەوە، بەمەبەستی سووك سەیرکردنیەوە بۆ ڕێکخراوە و لێنراوە.

وەك ئەوەی زمانی کوردی، زمانی جنۆکە بێت یالقێك بێت لە زمانی تر، بەم ڕێگایەوە بتوانن لەبەر چاو نەتەوەکەشییەوە، ڕەشبکرێت و وەکو زمانێکی ئاسایی و سەربەخۆی نەتەوەیەکی سەربەخۆوە سەیرنەکرێت.

ئێمە هەوڵ ئەدەین لەم باسەدا ئاوڕێك لە زمانی کوردی کەم خزمەتکراو و کەم لەسەر نووسراوەوە، لە ڕووی جیاجیاوە پێناسەی بکەین، شوێنی و چۆنیەتی لە ناو زمانەکانی تری جیهاندا دیاری بکەین.

زانایانی زمان، زمانی نەتەوەکانی جیهانیان دابەشکردۆتە سەر چەند خێزانە زمانێکەوە. زمانی ئەم نەتەوانەش، چەند تایبەتێتی و سیفەتی هاوبەشی وەك ڕەگەزو بنچینە، ڕێزمان، ڕێبازی پێشکەوتن بەیەکیانەوە دەبەستێتەوە(٥) بێجگە لەمەش تازەترین لێکۆڵینەوە لەسەر بنەڕەتی شوێنی زمان بەپێی کێشوەرەکان دیاریکراوە(٦) ئەم جونکردنەی زمان سەرکەوتوونییە، چونکە بەپێی نزیکایەتی زمان نییە و زمانی لەیەکتر جیاواز لەناوچەیەك هەیە.

لێرەدا دێین بەپێی هەریەك لەم لایانانە وەکو ڕەگەز و بنچینە، ڕێزمان، ڕێبازی پێشکەوتنی سیستەمی ریزکردنی بەشەکانی ڕستە و شوێنی زمانەکان، بیروڕای زمانناسەکان بۆ دابەشکردنی زمانەکانی جیهان دەخەینەڕوو پاشان تایبەتێتی و نموونەیان لە زمان و خێزانە زمان دەخەینەڕوو.

هەندێك لەم زانایانەی زمان، لە زانستی زماندا، زمانەکانیان کردۆتە چەند خێزانێکەوە واتە بەسەر چەند خێزانە زمانێکدا بەپێی ڕەگەز و بنچینە(٧) دابەشکردووە کە کەس و تاکەکانی هەر خێزانێك پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانەوانی لەڕووی بنچینەی وشەو ڕێزمانی ستراکچەر و پێکهاتەی ڕستەو... کۆدەبنەوەو ڕێکدەکەون. ئیتر بەم پێیە هەر خێزانە زمانێك لە چەند نەتەوەیەکی

ئاخێوەر بەم زمانانە پێکدێت، کە لە نەتەوە و کۆمەڵە مرۆڤی جیاواز پێك دێن و دەگەڕێنەوە سەر میللەتێکی یەك بنچینەیی و یا نزیك لەیەکتر و کە کۆمەڵێك پەیوەندی جوگرافی و مێژوویی و کۆمەڵایەتی لە نێوانیاندا پێکدەهێنن.

بەناوبانگترین بیردۆزەیەك کە زمانەکانی لەم ڕووەوە، واتە لە رووی خێزانە زمانەوە دابەشکردبێت، بیردۆزەکەی ماکس مولەرە کە زمانی نەتەوەکانی بەسەر سێ خێزانە زماندا دابەشکردووە، وەك: خێزانی هیندۆ ئەورووپی، خێزانە سامی- حامی، خێزانی تۆرانی. ئەم دابەشکردنە بەپێی نزیکایەتی خزمایەتییە.

لێرەدا، ئەم بیردۆزەی ماکس مولەر، بۆشایی تێدەکەوێت، چونکە هەموو زمانەکانی جیهان، یا باشتر بڵێین خێزانە زمانەکان ناگرێتەوە. کە هەموو زمانی نەتەوەکان یا هەموو خێزانەکان بگرێتەوە، بۆ نموونە خێزانە زمانی میللەتانی چینی و تبتی و ئەو زمان و میللەتانەی، سەر بەم خێزانەیە دیاری نەکردووە. بۆیە وەکو شتێکی زانستی پێویستە خێزانی چینی- تبتی دیاری بکرێت. کە زمانی چینی و فیتنامی و تایلاندی و بۆرمایی، بێجگە لە زمانی هیندییە پیست سوورە دانیشتوانە رەسەنەکانی ئەمەریکا، زمانی دانیشتوانی ئەفەریقای رەش و ئوسترالیایش.

پێش ئەوەی شوێنی زمانی کوردی، لە ناو ئەم خێزانە زمانانە دیاری بکەین. پێویستە ئەوە روونبێتەوە، ئایە بەکارهێنانی زاراوەی خێزانە زمانی هیندو ئەوروپایی لەبەرانبەر بەکارهێنانی زاراوەی کۆمەڵەی ئاری، کە بنچینەو بنەڕەتی خێزانە زمانی ئێرانی و هیندی و ئەوروپایی و هیتییە (٨) راستە؟

ئەمە پێویستی بە وەڵامدانەوەیەکی زانستی هەیە. ئەویش ئەوەیە زاراوەی ئاری مەودایەکی فراوانی هەیە و لە ڕووی مێژووییەوە رەگەز پێکدێنێ کە تایبەتی زمانەوانی و کۆمەڵایەتی و جوگرافی و ئەنترۆپۆلوجی دەگرێتەوە، ژمارەیەك میللەت و نەتەوەی جیاواز هەیە کە لەبنەڕەت و بنچینەدا لەو ڕوانەی سەرەوە یەکدەگرنەوە و خێزانە زمان و میللەتانی ئێرانی و هیندی و ئەوروپایی پێکدەهێنن، هەر خێزانەی لە چەند زمانێك پێکهاتووە و بنچینەیان لە یەك زمانەوە وەرگیراوە و تایبەتێتی جۆراو جۆری هاوبەشیان هەیە، بەڵام لە ئەنجامی پەرەسەندنی مێژووییدا تایبەتێتی زمان بەپێی قۆناغی مێژوویی لە دوای یەك گۆراوە.

لەلایەکی ترەوە لق و پۆپ دەچێتەوە سەر بناغە و رەگ و ریشەکەی، نەك بناغە سەر بەلق و پۆپ بێت، بۆیە ئاری وەکو رەگەز ژمارەیەك میللەت و نەتەوە دەگرێتەوە، لقی ئێرانی ، هیندی ، ئەوروپایی و هیتی هەیە، چونکە زۆربەی ئاخێوەرانی ئەم خێزانە زمانەی سەر بەرەگەزی ئارین و زانایانی کۆنی زانستی زمان هەر زاراوەی ((زمانە ئارییە)) کانیان بەکار دەهێناو، بەڵام زانا تازەکان وازیان لە بەکارهێنانی ئەم زاراوەیە لە ترسی تێکەڵ و پێکەڵی و هەڵەکردن هێناو لە جیاتی ئەمە زاراوەی ((زمانە هیندو ئەوروپایی)) بەکاردەهێنن(٩).

بۆیە باشتر و زانستی ترە زاراوە بنچینەییەکە کە (خێزانی ئاری) کە لە وشەی (ئاریا)وە سەرچاوەی گرتووە و پاشان بۆتە (ئاریایی). بەکاربهێنرێت. هەموو میللەتانی ئێرانی و هیندی و ئەوروپایی دایکزادی ئاریایین، دوو تایبەتێتی گرنگ دەیان بەستێتەوە بەیەکتر:

١- بوونی وشەی هاوبەش لە نێوان ئەم خێزانە زمانە کە ئارییایین.

٢- لە یەك رەگەزن و هاوسێ و هاوبەش و هاونیشتمانی یەکتر بوونە لە ناوچەی ((ئاریا))(١٠) و لەبنەرەت و لەو شوێنەیاندا کەلتوورێکی هاوبەشیان هەبووە.

دوای ئەم روونکردنەوەیە، دێینە سەر دابەشکردنەکەی ماکس مولەر کە لەسەر بنەڕەتی پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانەوانی، زمانەکانی جیهانی دابەشکرد. لەم رووەوە زمانی کوردی زمانێکی ئێرانییە سەر بە خێزانی ئارییە نەك وەکو ئەوەی ئێستا باوە بەهەڵە دەوترێت زمانی کوردی زمانێکی هیندۆ ئەوروپاییە، گونجاوترە بوترێت هیندۆ ئاری.

---

٨ — یەکەم سەرچاوە باسی خێزانی هیندۆ هیتی وەکو خێزانێکی سەربەخۆی کۆمەڵە زمانی ئاری (هیندۆ ئاری) کردبێت بابا شێخ حسینییە، هامشی بردانش زبانشناسی، سنندج، ١٣٨١، ل ٢٢٠.

لەم رووەوە د.فهمی الشناوی لە نامیلکەیەکدا دەربارەی کورد نووسیوێتی دەڵێت ((ئەو کوردەی بۆتە تۆپی پێی فارس و ئەستەنبۆڵ لە بنچینەدا ئادەمیزادێکی زۆر دێرین و ڕەسەنە، لەوکاتەوە، کە کەشتییەکەی نوح (د.خ) لەسەر کێوی گوتی وەستاو لە قورئان باسکراوە، زمانی کوردی(١١) بنچینەی زمانە هیندۆ ئەوروپاییەکانە کە زمانەکانی ئاسیا و ئەوروپای لێکەوتەوە)).

لە شوێنێکی تریدا دەڵێت: ((زمانی کوردی زمانی دایکە. دایکی زمانی فارسی و زمانە ئەوروپاییەکانە))(١٢).

دابەشکردنی زمان بەپێی نزیکایەتیی زمانەوانی و پەیوەندی خزمایەتی

زانایانی زمان لەسەر بنچینەو بناغەی نزیکایەتی زمان و بەپێی پەیوەندی خزمایەتی بەوەی دیاردە و وشەی هاوبەش لە نێوان زمانەکاندا هەیە و هەر لەم ڕووەوە چەند زمانێك دەبەسترێت بەیەکترەوە، کۆمەڵ و خێزانە زمان پێکدەهێنن. پەیوەندییەکە تانزیکتر بێت لەرووی بوونی وشەی هاوبەش و وەك یەك و بوونی تایبەتێتی و خەسڵەتی فەرهەنگی پەیوەندی خزمایەتی بەلەیەکچوون و نزیکایەتی داب و نەریت و کەلەپوورو کەلتووری هاوبەشی نێوانیان، خێزانە زمان و میللەت پێکدێن وەکو خێزانە زمان و میللەتانی ئێرانی یا خێزانە زمانی هیندی یا سامی یا حامی یا بەربەری و... هتد

ئەگەریش چۆنیەتی پەیوەندی و خزمایەتی و نزیکایەتییە زمانی و میللییەکە، ڕادەکەی دوورتر بێت لە جۆری یەکەم، کۆمەڵە زمان و کۆمەڵە میللەت پێکدەهێنن لە جیاتی خێزانە زمان و میللەت. بۆ نموونە وەك کۆمەڵە زمان و میللەتانی ئارییایی یا کۆمەڵەی سامی -حامی یا چینی- تبتی... ئەمانیش لە ناو خۆیاندا هەر کۆمەڵە زمان و میللەتێك، چەند خێزانە زمان و چەند میللەتێك دەگرنەوە کە زۆر لەیەکترەوە نزیکن وەکو کۆمەڵەی ئاری لە سێ خێزانە زمان و میللەتی وەك: خێزانی زمان و میللەتانی ئێرانی، خێزانە زمان و میللەتانی هیندی، خێزانە زمان و میللەتانی ئەوروپایی . ڕادەی نزیکایەتییەکەش تەنانەت لە ناو هەمان خێزاندا جیاوازە و کەم و زۆری هەیە. وەك نزیکایەتی کوردی و فارسی لە ناو خێزانی ئێرانی لە هەموویان رادەکەی زیاتر و نزیکترە. لە خوارەوە لەسەر ئەم بنچینەیە کۆمەڵە زمانەکان دیاریکراون:

١- کۆمەڵە زمانی ئاری: (خێزانی ئێرانی ، خێزانی هیندی، خێزانی ئەوروپایی)
٢- کۆمەڵەی سامی - حامی: (سامی، حامی، بەربەری، چادی)
٣- کۆمەڵەی ئۆرالی: (ئۆرالی، ئەلتیکی)
٤- کۆمەڵەی چینی و تبتی - بۆرمی(تبتی، بۆرمی، چینی).

ئەم دابەشکردنە ناتەواوی و کەم و کوڕی هەیە، چونکە هەموو زمانەکانی دنیا ناگرێتە خۆی. بۆیە لەم باسەدا، دواتر بەچەند شێوەیەك دەیان خەینە ڕوو، کام جۆریشی تا زیاترین زمانی میللەتانی دنیا بگرێتە خۆی ئەوا ئەو جۆرەیان راستترو زانستی ترە.

لە خوارەوە جۆری دابەشکردنی کۆمەڵە زمان و خێزانە زمان و تاکە زمانەکانیان دەخەینەڕوو:

(١) کۆمەڵە زمانی ئاری (هیندۆ ئاری)

ئەم بەشە زمانانە دەگرێتەوە: أ/بەشی رۆژهەلاتی ب/بەشی رۆژ ئاوایی (ئەوروپایی)
بەشی رۆژهەلاتی بریتییە لە سێ خێزانە زمان:

١- خێزانە زمانی ئێرانی : کوردی، فارسی، بەلوجی، پەشتویی(ئەفعانی)، تاجیکی، تاتی، تالشی، سوغدی، ئۆسیتی، گێلەکی، مازەندەرانی، پامیری، یەغنابی، مونجانی، کومزاری، ئەرموری.

٢- خێزانە زمانی هیندی: هندی، هندۆ، پنجابی، بەهاراتی، بنگالی، ئاسامی، ئۆردو، نیپالی، سینهالی، کشمیری.

٣- خێزانە زمانی هیتی: أ/ئەرمەنی

ب/هیتی، هیتی هیرۆگلیفی، لوکیایی، لوتایی، لیدیایی.

٤- خێزانــه زمــانی ئــەوروپایی: جەرمــەنی: ئــەڵمانی ، ئینگلیــزی، هۆڵنــدی، [دانیمارکی، نەرویجی، سویدی، ئیسلەندی، فری: زمانە ئەسکەندەناڤییەکان]

لاتینی: فەرەنسایی، ئەسپانیایی، پورتۆگالی، ئیتاڵیایی، رۆمانیایی، کاتالانی.

سەڵتی: برتانی، ئیرلەندی، گالی، واکوسی، وڵشی، مانکس، کۆرنیش.

سلاڤی: چیکی، سلۆڤاکی، روسی، پۆلەنــدی، ئــۆکرانی، بولگــاری، مەکــەدۆنی، سربی - کرواتی.

زمانی بەڵتیکی: لاتڤی، لیتوانی

زمانییەکانە: یۆنانی، ئەلبانی، کولیها، زیگانی.

(٢) کۆمەڵەی سامی - حامی: سامی، حامی، بەربەری، چادی.

سامی: عارەبی، عیبری،ماڵتی، ئەمهەری، سریانی، مەندائی.

بەربەری: زمانی دانیشتوانی بنەڕەتییەکانی باکووری ئەفــەریقیا (لیبیــا، تــونس، جەزایر، مەغریب، بیابان لە جەزایردا)

حامی: سۆماڵیایی، گالیایی، عەفاری

چادی: هوسائی

(٣) کۆمەڵەی ئۆرال - ئالتایی(ئەلتیکی):

لقی ئالتایی یا تاتاری: تورکی، مەگۆلی، تەنۆکسی، مەنانچۆ.

لقی ئۆرالی یا جود: چرمیسی، فنلندی، ئەستۆنی، هەنگاری، مەجەری، فینی.

ئەم زمانانەش سەربەم کۆمەڵەیەن: ئۆزبەکی، قەرغیزی، کازاخی(کازاکی- قۆزاقی)


کۆمەڵە زمانی ئاری (هیند و ئەوروپایی بەپێی نزیکایەتی)
زمانەوانی و پەیوەندی خزمایەتی
خێزانی هیتی
١
٢
زمانە ئەناتولییەکان
هیتی - هیتی هیرۆگلیفی - لۆکیایی - لوتایی - لید یایی
ئەرمەنی باستان (کۆن)
ئەرمەنی ناوەڕاست
ئەرمەنی نوێ
خێزانی زمانە ئەوروپاییەکان
زمانی سلاڤی
چیکی
سلۆڤاکی
ڕوسی
پۆلۆنی
ئۆکرانی
بولگاری
مەکەدۆنی
سربی- کرواتی
زمانی سەڵتی
برتانی
ئیرلەندی
گالی
واکوسی
وڵشی
مانکس
کۆرنیش
زمانی جەرمانی
ئەڵمانی
ئینگلیزی
هۆڵەندی
دانیمارکی
نەرویجی
سویدی
ئیسلەندی
فری
زمانە ئەسکەندەناڤیەکان
زمانی لاتینی
فەرەنسایی
ئەسپانیایی
پورتوگالی
ئیتاڵیایی
رۆمانیایی
کاتالانی
زمانی بەڵتیکی
لاتڤی
لیتوانی
زمانی یەکان (گریکی)
یۆنانی
ئەلبانی
کولیها
زیگانی
لاتینی کۆنترین زمانێتی- بناغەیەکی ئایینی هەیە و مردووە (سەدەی یەکی زایینی)
خێزانی زمانی هیندییەکان
کۆچەرانی
هیندی
پنجابی
بەهاراتی
بنگالی
ئاسامی
ئۆردو
نیپالی
سینهالی
کشمیری
سانسکریتی کۆنترین زمانێتی بناغەیەکی ئایینی هەیە و مردووە (٢٥٠٠پ. ز)
خێزانی زمانی ئێرانی
کوردی
فارسی
بەلوجی
پەشتویی (ئەفغانی)
تاجیکی
تاتی
تالشی
سوغدی
ئۆسیتی
گێلەکی
مازەندەرانی
پامیری
یەغنابی، مونجانی
کومزاری، ئەرموری
ئاوێستا کۆنترین زمانێتی - ئایینییە و مردووە (سەدەی ٧ پ. ز)

بۆریاتی- داگوری- خورچینی لە شورەوی و چین سەربەم کۆمەڵە زمانەن.

(٣) کۆمەڵە زمانی چینی و تبتی - بۆرمی

تبتی- بۆرمی: تبتی، هانی، یی-yi ، بائی، جۆنکا، بۆرمی، لۆلۆ، کاچین.

چینی : کانتۆنی، فۆکین، ئامۆئی و تایوانی، وو -wu ، یوئە، کەژیا، هاکا، مین، تسیانگ(چیانگ)

لەخوارەوە شوێنی قسەکردنی هەرچوار کۆمەڵە زمانی سەرەوە لەگەڵ خێزانە زمانی کوردییەوە دیاری دەکەین.

١- کۆمەڵەی ئاری(هندۆ ئاری):

شوێنێکی جوگرافی زۆری گرتۆتەوە، فراوانترین زمانە بڵاوبۆتەوە، هەموو دانیشتوانی ئەوروپا و ئەمەریکا، ئوستڕالیا و باشووری ئەفریقا قسەی پێدەکەن ، بێجگە لە هەندێك دانیشتوانی ئەوروپا نەبێت وەکو باسکی، فینی، مەجەری و تورکی.... و دانیشتوانە رەسەنەکانی ئەمەریکا و ئوستڕالیا و ئەفریقای لێدەربچێت کە ئەوانیش توانەوە و لەناو چوونە بێجگە لە ژمارەیەکی کەمیان نەبێت ئەوانیش بەرەو لەناو چوون دەچن.

زمانە ئارياييەکان بەشێکی زۆری دانیشتوانی ئاسیا وەکو هندستان، ئێران، کوردستان، ئەفغانستان، قەفقاسیای ناوەڕاست، ئەرمەنستان(١٣)، دەوروبەری باکوور و باشووری ئاسیا تا دەوروبەری ناوچە دوور دەستەکانی وەکو سریلانکاو مۆڵداڤیا دەگرێتەوە(١٤).

گەورەترین ڕووداو لە سنووری ئەم کۆمەڵە زمانە ئەوەیە لە سەدەی ١٦ز روویدا، فراوانبوونی زمانی نەتەوەکانی ئەوروپابوون وەکو ئینگلیزی، ئیسپانیایی، پورتوگالیایی، فەڕەنسایی لە کیشوەری ئەمەریکا بە هۆی داگیرکردنەوە. بڵاوبوونەوەی زمانی ئینگلیزی لە ئوستڕالیا و نیوزلەندە و لە باشووری ئەفریقا، ئەمڕۆ زمانی ئینگلیزی، ئیسپانی، پورتوگالی بە پلەی یەکەم زیاتر لە ئەمەریکا

قسەی پێدەکرێت وەك لە شوێنی بنەڕەتی خۆیان. زمانی روسیش بەهەمان شێوەی ئەم زمانانە و وەك زمانێکی ئەوروپایی بە هۆی سیاسەتی داگیرکردنەوە بەرەو سەیبریا کشاوە(١٥) و بەکاردەهێنرێ. ئەم کۆمەڵە زمانە سێ خێزانە زمانی لێکەوتۆتەوە و بەم شێوەیە دیاری کراوە:

١- خێزانە زمانی ئەوروپایی
٢- خێزانە زمانی هیندی
٣- خێزانە زمانی ئێرانی

ئەم دابەشکردنە لە سەرچاوە نوێیەکاندا(١٦) بەبەڵگەوە بۆ کۆمەڵەی زمانە ئارییەکان کراوەتە چوار خێزانە زمانەوە ، ئەویش بەزیادکردنی خێزانە زمانی هیندۆ هیتی و بەم شێوەیە:

١- خێزانە زمانی ئەوروپایی
٢- خێزانە زمانی هیندی
٣- خێزانە زمانی ئێرانی
٤- خێزانە زمانی هیندۆ هیتی.

چۆنیەتی ناونانی کۆمەڵە زمانی ئاری یا هیندۆ ئاری:

ئەم زاروەیە خێزانە زمانەکانی ئەوروپایی، هیندی، ئێرانی، هیتی دەگرێتەوە . لە رووی ناو نانییەوە زاراوەی هیند و ئەوروپایی نادروستە بۆ ئەم کۆمەڵە زمانە، چونکە ڕووی زانستی ئەم زاراوەیە و راستی مێژوویی و زمانەوانی ئەم کۆمەڵە زمانە بە کۆمەڵە زمانی ئاری یا هیندۆ ئاری دروستترە، لەبەرخودی وشەی ((ئاریا)) و ((ئاریایی)) پێشینەی چەندین هەزار ساڵەی مێژوویی و زمانەوانی و بگرە شوێنی جوگرافی و نیشتەجێبوونی گەلانی ئاری رەگەز لە ناوچەی نیشتیمانی ((ئاریا)) دەگرێتەوە، پاشان وشەکە گۆڕاوە بۆتە ((ئاریانا)) وەکو زاراوەیەك بانی ئێران دەگرێتەوە، لای رۆژهەڵاتەوە رووباری سندتا ریزە چیای زاگرۆس لای رۆژئاواوە دەگرێتەوە. ئەم شوێنە شوێنی گەلانی ئاریایی بووە.

پاشان ئەم گەلانە لە سەرەتاوە ئەوروپاییەکان بەرەو ئەوروپا و هیندییەکان بەرەو هیندستان کۆچیان کردووەو گەلانی ئەوروپایی و ئەوانەی هیندستانیش، هیندی پێکهاتووە، گەلانی ئێرانیش لەو شوێنەوە بەرەو ئێران و کوردستان بڵاوبوونەتەوە و میللەتانی ئەوروپایی، هیندی و ئێرانی و پاشان هیتی لەو کۆچانەوە پێکهاتوون.

لێرەدا بەڵگەی زانستی و هاوبەش کە ئەم میللەتانە بەناونیشانی کۆمەڵە میللەتێك یا کۆمەڵە زمانێك بەزاراوە یەك کۆبکاتەوە و هەموویان بەخەسڵەت و تایبەتێتییەك نزیك لەیەکتر وەك یەك دەریانبخات ناوی نیشتیمانی هاوبەشیانە کە ناوچەی ئاریایە و زۆربەی سەرچاوە زمانییەکان ئەوە دەردەخەن کە زمانی میللەتانی ئاری لە زمانی کۆنی هندۆوە کەوتوونەتەوە و ئاریش خەسڵەتی هاوبەشیانە بۆیە دروستترە بوترێت: کۆمەڵەی زمانی ئاری یا هیندۆ ئاری.

وشەی هیندۆ زمانی کۆنی سانسکریتی سەرچاوەی کۆنی زمانەکانی ئارییەو وشەی (ئاری) یا (ئاریا) وەکو ناو لە ناو هەموو ئەم میللەتانە بە شێوەی جۆراو جۆر بەکارهاتووە و بڵاوبۆتەوە. بۆ نموونە: ئاریان، ئاری، ئاور، ئاتر، ئێران، ئێران، ئۆرمیە (ورمێ)، ئاران، ئاتران، ئایر، ئاهورا، ئەربیل، ئەربیلیۆم، ئۆرارتۆ، ئۆراتری، ئارزانی، نائیری، ئێرەوان، ئەردەوان، ئەرارات، ئەرزنجان، ئیرلەندا، ئەوروپا، ئۆرشەلیم، ئەرمەنی.....هتد.

پاشان نیشانەی(ان)ی کۆ یا ناوی شوێن کۆتایی هاتوو بە (ان) وەك: ئەیوان، هەیوان، مان، ئالان، خێزان، قامیشان، ئاریان، رەگی ئەم بەڵگەیە بۆ وشەی ئاریا و بۆ رەسەنایەتی ئەم وشانە دەسەلمێنێ کە لە زمانی ئەم میللەتانەدا هەیە.

لە روویەکی تریشەوە زمانی ئەرمەنی بە دوو وشەی وەك ئەریوان، ئەرمەنی دەباتەوە سەر زمانی کۆمەڵەی ئاری.

ئەم نموونانە بەرێکەوت نەکەوتۆتە ناو ئەم زمانانەوە، بەڵکو لە ئەنجامی یەك ڕەگ و ریشەییانەوە پەیدابوونە و بەڵگەی نیشتەجێبوون و پێکەوە ژیانی ئەم میللەتانەیە لەسەر خاکێکدا لە رۆژگارێکی دوورو درێژدا ژیاون و پاشان لە ئەنجامی کاریگەری چەند هۆیەکەوە پرش و بڵاوبوونەتەوە و ئەم وشانە یادگاری کۆنی ئەم سەردەمانەیان دەردەخات و ئێستا شانازی بەو رابردووە کۆن و رەسەن و ڕەگ و ریشەدارەیانەوە دەکەن.

لە رۆژگاری ئەمرۆی ئەم زمانانەشدا نموونەی وشەی هاوبەشیان زۆرە : مانگ، ئەستێرە، دوو لە زمانی کوردی و لە ئینگلیزیدا moon ، STAR ،TWO ، لە فارسیدا: ماه، دو، لە ئینگلیزیدا win، nine، لە فارسیدا: باد، نە، لە کوردیدا با، وا، نۆ، لە ئاوێستادا مانگهە، واتە مانگ.

وشەی گۆجان، چوار، ئاخوڕ، دە، کەوش، لە زمانی کوردیدا. لە ئەرمەنێدا بۆنەتە ((گاڤازان، چووس، ئاخوڕ، داس، کەڤش، کوشیك)).

تایبەتێتی کۆمەڵە زمانی ئاری (هیندۆ ئاری)

نزیکەی نیوەی خەڵکی جیهان بەم کۆمەڵە زمانە قسە دەکەن و لە کاری ڕۆژانەدا بەکاردەهێنرێت. خزمایەتی نێوان زمانەکانی ئەم کۆمەڵەیە دیاریدەیەکی ئاشکراو دیارە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم زمانانە هەریەکە تایبەتێتی خۆی هەیە، هەندێکی سیستەمی داڕشتنی هەیە و هەشە ئەمەی لەدەست داوە. بەکارهێنانی ئامرازی خستنە سەر پێشگر و پاشگر، کۆی ناتەواو (جمع تکسیر)... هتد لە زمانەکانی ئەم کۆمەڵەیە بە شێوەیەکی یەکسان نابینرێت. تایبەتێتی ئەم کۆمەڵە زمانە بەپێی لێکۆڵینەوە لەم تایبەتێتیانە دەردەکەوێت:

١- ژمارەی وشە و کەرەسەی نەگۆڕاوی وەك(بەند، ئامرازی خستنە سەر،...) کەمترە لەو وشانەی گەردان دەکرێت لە ناو، جێناو، فرمان.

٢- ئەم جۆرە گەردانانە وەکو نیشانەی کۆ، گەردانی فرمان بێجگە لە رەگی ئەو وشانەی بەسەریەکەوە شایەنی ناسراوی نین.

٣- کەرەسەی ئەم جۆرە گەردانانە لەوانەیە لە هەمانکاتدا هەڵگری چەندین دەوری دەستووری وابێت. بۆ نموونە لەژمارەی فەڕەنساییدا فرمانێك کە بە نیشانەی (ons) کۆتایی دێت دەرخەری کەسی یەکەمی تاکە و هەروەها کۆشە.

٤-   ئەم جۆرە گەردانانە هەمیشە لە کۆتایی وشەوە دەبینرێت هیچ کاتێك لە سەرەتای وشەوە نییە.

٥-   لە نێوان زمانی ئەم کۆمەڵەیەدا، جیاوازی دەنگی لەو وشانەدا هەیە، کە یەك رەگیان هەیە، وەك لەم فرمانانەداsing – sang – sung لە ئینگلیزیدا.

٦-   لەم کۆمەڵە زمانەدا فرمان تەنها بەپێی بکەر گەردانە دەکرێت و بەرکار دەوری لە گەردانی فرماندا نییە. بۆ نموونە ژمارەی کەس لە راناوە لکاوەکانی بکەریدا دەوری لەتاکو و کۆی فرماندا هەیە. واتە بکەرو فرمان دەبێ لەم رووەوە بەپێی یاسای رێکەوتن وەك یەك بن.

٧-   وشە بەپێی رادەو ژمارەیەکی سەربەخۆ لە رستەدا هەیە، ریزکردنی وشەکان بە خورتی بەپێی تێگەیەکی تایبەتی نییە. بۆ نموونە کام وشە بەپێی جێگای جەخت کردن بێت لە سەرەتای رستەوە دێت و ئاوەڵناو تەواوکەر پێش تەواوکراوەکە دێن. لە زمانی واش هەیە لەم کۆمەڵەیەدا. بۆ نموونە لە ئینگلیزیدا پێش ناو دەکەوێت.

٨-   جێناوی پرس دەکرێت بەکارنەیەت و پرسیارکردن لە جێگۆرکێی ریزکردنی وشەکانی رستەوە بەئەنجام دێت، واتە دەکرێت بەپێی ئاواز پرسیار بکرێت.

٩-   پێکهاتن و دروستکردنی وشەی جیاواز لە یەك ڕەگەوە بە شێوەیەکی زۆر فراوان و جۆراو جۆرە(١٧) بۆ نموونە لەڕەگی چاوگی (پرسین)ەوە واتە لە ((پرس))ەوە وشەی پرس، پرسیار، پرسە، پرسگە، دەپرسم، بپرسم، پرسیوومە، پێکدێ.

دیاردەیەکی لێکچووی نێوان خێزانە زمانەکانی کۆمەڵەی ئاریدا

لە نێوان زمانەکانی کۆمەڵەی ئاریدا، دیاردەیەکی هاوبەش و لە یەکچووی نێوان خێزانە زمانە ئارییەکاندا هەیە. وەك بوونی سێ زمانی کۆنی ئەو سێ خێزانە زمانانە، کە کتێبی پیرۆزی ئایینی و بەڵگەی دەقی نووسراوی کۆنی ئەو زمانانە لە مێژووی کۆن و دێرینی میللەتەکانیان نیشان دەدات و بە هۆیانەوە شانازی بەڕابردووی دیارو دێرینی نەتەوەکانیانەوە دەکەن. ئەویش وەك هەر سێ زمانی سانسکریتی، ئاوێستایین و لاتینی لە ناو خێزانە زمانی هیندی، ئێرانی و ئەوروپاییدا، جێگای خۆیەتی سەرنجیان بۆ ڕاکێشین:

سانسکریتی:

زمانێکە لە بەشی زمانە هیندۆ ئارییەکان، کۆنترین زمانی هیندۆکانی هیندستانە. مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای هەزارەی دووەمی پێش زاین .

کۆنترین ناوەڕۆکی پیرۆزی کتێبی ڤیدای پێ نووسراوە تەوە. وشەی سانسکریت بەواتای ((بێگەرد)) و((ساف، هەڵبژاردە)) دێت لە سەدەی پێنچەمی زاینی لەلایەن (پانینی) رێزمان زانی هندی، دەستووری زمانی هیندی پێ نووسراوەتەوە. مێژووی سانسکریتی کۆن دەگاتە دەوروبەری (٥٠٠-١٠٠٠)ساڵ پێش زاین. بە شێوەی زمانی ستاندەری(زمانی نووسین) زانایان و نووسەران داهاتووەو لە ساڵانی کۆتاییدا بە ناونیشانی زمانی قسەکردن سەرنجی لێکۆڵەرانی بۆ لای خۆی لەنوێوە راکێشاوە. ئاگادارانی لێکچوونی پێکهاتنی سانسکریتی لەگەڵ لاتینی و یۆنانی لە کۆتایی سەدەی هەژدەهەمدا بۆتە هۆی سەرەکی بڵاونوونەوەی مێژووی رەخنەیی(١٨).

ئاوێستا:

کۆنترین شێوە زمانی خێزانە ئێرانییەکانە بە سەرچاوەی زمانی کوردی دادەنرێت و لە رووی مێژووییەوە گەشەو گۆرانی کردووە. لەگەڵ زمانی (مادی)دا مێژوویان زۆر کۆنە، جیاوازی نێوانیان ئەوەیە مادی هیچ ئاسەوارێکی بێجگە لە چەند وشەیەك

نەبێت بەجێ نەماوە، بەڵام ئاوێستا زمانی کتێبی پیرۆزە و کۆنترین زمانی خێزانی ئێرانییە، گەیشتۆتە بەردەست زانایان و چاویان پێکەوتووە. ئەم زمانە لە رووی رێزمانی دەستوورییەوە زۆر کۆنە و بەسەرچووە، لەم گوزەرەوە کەم و کورِی لەگەڵ سانسکریتی و ڤیدائی نییە. لە رووی گەردانی زمانییەوە ئاوێستا زۆر خۆدەرخەرە و فرمان و ناو و راناوەکانی گەردان دەکرێت چەشنی جۆراو جۆری بنەمای ناو و فرمان هەیە، چونکە بەشە جۆراو جۆرەکانی ئاوێستا لە سەردەمی جیاواز و لەسەر خاکی جیاوازەوە پەیدابووە (بە بۆچوونی من ئەو خاکە جیاوازی هەرهەمان زەمینەیە کە مەڵبەندی زمانە ئێرانییەکانی قۆناغی کۆن و ناوەڕاستە و کە لێکدانەوەی زەندو پازەندی بۆ کراوە - نووسەر) لەسەر ئەمەشەوە دیارە کە زمانەکە یەکدەست نییەو لە ئاوێستادا دوو زاری بنەڕەتی دیاریکراو بەچاو دەخوێنرێتەوە. یەکێك لەوانە زاری گاتەیە و شێوەی بەشەکەی تری ئاوێستا شێوەی (خوردە ئاوێستایە- واتە ئاوێستای بچووك). بەپێی تێڕوانینێکی دوورکە هەیە جیاوازی نێوان پارچەکانی زمانی گاتاکان و زمانی بەشەکان تری ئاوێستادا ئەشێت زۆرتر لە ئەنجامی هەڵومەرجی جیاوازی گواستنەوە و کۆپی کردنی ناوەڕۆکی ئاوێستاوە زانراوە لەوانەیە ئەم زمانەی گاتاکان تاڕادەی بەسەرچوونی تێبینی بکرێت. لەبەر ئەم هۆیە کە هەیە هەنگاوی گواستنەوە و نووسینی ناوەڕۆکی گاتاکان بەندە بە زەردەشت خۆیەوە. بەپێی گێڕاوەی پارسەکان وازانراوە سەرەتای کاری زەردەشت بەسەر خاکی بەختریای کۆنەوە بەندە. ئەم بۆچوونەی ژێرەوە گونجاو نییە و ناتوانرێت ئەوە بچەسپێنرێ کە تەواوی ئاوێستا یا بەشێکی دیاری کراوی لەبەختریا نووسراوەتەوە(۱۹) هەروەها تێگەیشتنێکی هەڵەشە کە بەزمانێکی ناوبراو بە(زەندی) خوێندبێتیانەوە. زەند ئەوەیە بەپارسی ناوەڕاست تەنها بریتییە لە لێکدانەوەی ئاوێستا، واتە بۆ روونکردنەوەی ئاوێستا لە سەردەمی ساسانییەکاندا نووسراوەتەوە تالێی تێبگەن، چونکە لە هەر سەردەمێکدا لێکدانەوەی بۆ کراوە . وەکو زەند بەدوای زەردەشت بۆ بەشی گاتاکان نووسراوەتەوە بۆ زەند یش لە سەردەمی ناوبراودا کتێبی پازەند بەمەبەستی روونکردنەوەی ناوەڕۆکەکەی نووسراوەتەوە.

ئێستاش لە رووی زمانەوە کتێبی پیرۆزی ناوبراو بە ((زمانی ئاوێستایی)) بەزمانی پارسی ناوەڕاست بەکارهاتووە. جێگای خۆیەتی لێرەدا هێما بۆ ئەوە بکەین کە شوێنی زمانی کوردی لە ناو هەر سێ زمانی پیرۆزی وەکو سانسکرێتی، ئاوێستایی و لاتینیدا ئاوێستایە و بریتییە لە کۆنترین شێوە زمانی کوردی و لەم ڕووەوە قۆناغی دێرینی زمانی کوردییە لە سەردەمی دەوڵەتی میدیا و زەردەشت لە سەدەی (۷ پ- ز)دا. بۆ دیاریکردنی شوێنی جوگرافی زمانە ئێرانییەکان، سەرچاوە هەیە ئەم شوێنەی کە لە سەرەوە دیاریمان کرد بەم شێوەیە دیاری کردووە:

لەئاسیای ناوەندی، پشتی قافقاز و ئەفغانستان و هەموو وڵاتانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، رۆژهەڵاتی نزیك شوێنی وەرگرتووە، واتە نێوان هندستان لە رۆژهەڵات تا نێوان هەردوو رووبار، واتە میسوپۆتامیا لەلای ڕۆژئاواوە. (کوردستان دەگرێتەوە- نووسەر)، خێزانە زمانی هیندی نزیکترین خێزانە زمانە لە زمانە ئێرانییەکانەوە، کە کۆنترین شێوەی زمانە هندییەکانیش سانسکرێتی ڤیداییە، ڤیدائیش کە کۆنترین کتێب و بەرهەمی ئەدەبیاتی هیندۆ ئارياییە.

لە نێوان زمانەکانی کۆمەڵەی ئاریدا، دیاریدەیەکی هاوبەش هەیە وەك بوونی سێ زمانی کۆن کە کتێبی پیرۆزی ئایینییان پێی نووسراوەتەوە یا زمانی ئاین و رێ و رەسمی ئایینییان پێی بەرێوەچووە، زمانی زانستی سەردەمەکانی خۆیانیش بوونە. وەك زمانی سانسکریتی، ئاوێستا و لاتینی بۆیە بەپێویستی دەزانین لە بارە یانەوە وەك یادگاری هەر سێ خێزانە زمانی هیندی، ئێرانی و ئەوروپایی لێیانەوە بدوێن:

دیاردەی سێیەم و هاوبەشی نێوان کۆمەڵە زمانی ئاری(هیندۆ ئاری) زمانی لاتینییە.

۳- لاتینی: latin

زمانێکی کۆنی خێزان و بنەماڵەی زمانە ئەوروپاییەکانە، لە زمانی فەڕەنسایی، ئیتاڵیای، ئیسپانی، پورتوگالی و رۆمانیای پێکهاتووە. بۆیە بە دایکی زمانەکانی لاتینی و رۆمایی دادەنرێت. کە لە هەزارەی یەکەمی پێش زاینەوە لە

رۆماو شوێنەکانی دەوروبەری قسەیان پێدەکرد. پاشان بە هۆی ئەوبەخت و هەلومەرجەوە کە بۆی ڕێکەوت، بوو بە زمانی ئیمپراتۆریەتی رۆما لە هەموو ئەوروپا، رۆژهەلاتی ناو

زمانی لاتینی کە لە دەوروبەری سەدەی سێیەمی زایندا زمانی رۆژانەی سەرانسەری ئیمپراتۆریەتی رۆم بوو. بالی بەسەر هەموو زانستدا راکێشابوو، لە سەرەتاوە زمانی ئایینی و دەسەلاتی کلێسەی کاسۆلیك بوو، پاشان زانستی لاهوت و ئایینی پێ دەخوێنرا ورد وردە بوو بەزمانی زانستەکانی تری وەکو نوژداری، زمانی یاساو هونەر و مێژووش تا ئەمڕۆژگارەش زاراوە زانستییەکانی بەکاردێت و پەروەردە و فێرکردن پەڕیوەتەوە ناو زۆربەی زمانەکانی تری دنیاوە. پاشان بە شێوەی وتنەوەی دەستووری زمان لە قوتابخانەکاندا کاریگەری بەرچاوی هەبووە. شێوازێکی لاتینی مەسیحیش هاتەکایەوە، کە لە وەرگێڕانی ئینجیلەوە بەو پەڕی بەرزی خۆی گەیشت. بەناونیشانی (ڤالگێت valgate) بوو. ئەم وەرگێڕانە لە سەدەکانی ناوەڕاستدا زۆر بلاو بۆوە(٢٠)

ئەم زمانە لە ئەنجامی هەرەسهێنانی دەسەلاتی کلێسە و ئایین، واتە لە جیابوونەوەی دین و دەولەت لە یەکتر لە سەدەی شانزەی زایندا وردە وردە ئەو بەرفراوانیەی نەماو لە سنووری کلێسادا مایەوەو نەتەوە ئەوروپاییەکان زمانی نەتەوایەتی خۆیان بەکارهێناو وردە وردە کتێبی زمان و رێزمانی فەڕەنسایی، ئینگلیزی و ئەلمانی و ئیسپانیایی و... بەو زمانانە دانران و بلاوبوونەوە. ئەوەی لە یادگاری کۆنی زمانی لاتینی مابێتەوە زاراوە زانستییەکانێتی لە هەموو دنیادا بەکاردێت.

دوای ئەم دیاردەیە لە خێزانە زمانەکانی کۆمەلی ئاری دەدوێن:

(١) خێزانە زمانی ئێرانی

خێزانە زمانی ئێرانی یەکێکە لە گرنگترین لقەکانی زمانە ئارییەکان(هندۆ ئاری) لەئاسیا قسەی پێدەکەن. ناوچەیەکی فراوانی لە رۆژئاوای ئاسیا و باشووری ئاسیا کە ناوچەیەکی فراوانی لە زمانە ئارییەکان لە هندەوە تا سریلانکاو مالداڤیا دەگرێتەوە(٢١) لەم ولاتانە بەکاردەهێنن : کوردستان، ئێران، ئەفغانستان، ئازربایجانی شورەوی (پێشو)و ئەرمانستان، تاجیکستان، کوردی جورجیا(گورجستان)، لە دەوروبەری قەفقازیش هەندێك لە زمانە ئێرانییەکان بەکاردێت کە هیچ کامیان لەڕادەی یەك ملیۆن کەس قسەکەری نییە.(٢٢)

خێزانە زمانە ئارییەکان کۆنترین بەلگەی نووسراویان ئاوێستایە، ئایینی زەردەشتی پێی تۆمارکراوە، مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی (٧پ - ز) و دروشمە ئایینییەکەی بریتی بووە لە (بیری چاك، وتەی چاك، کرداری چاك) و لە رۆژهەلاتی ئێران بلاوبۆتەوە و گەلانی ئاری بەتایبەتی ئێرانی و هەندی شانازی بەم رابردووە کەلتوورە ئایینییەوە دەکەن و هێمای رەسەنایەتی گەلانی کۆنی خێزانە ئێرانییەکان نیشان دەدات. بەداخەوە کتێبی ئاوێستا کە بەکۆنترین شێوە زمانی خێزانە ئێرانییەکان نووسراوەتەوە و شێوەی کۆنی زمانی ئێرانییە لەلایەن لەشکری گریگی، عیلامی، بابلی و دواتریش لەلایەن لەشکری ئیسلامییەوە سوتێنراوە. جێگای سەرنجە دەق و ئەو بەشانەی کە سوودی بۆ خۆیان هەبووە وەریان گرتووە و شارستانییەتی خۆیانیان پێ دامەزراندووە.

پاش زمانی کوردی لە ناو خێزانە زمانی ئێرانی، زمانی فارسی لە سەردەمی دەولتی هەخامەنشیدا نووسراوی فەرمی پاشایاتی هەخامەنشی، نەقش و نووسینی سەر بەردو بیناو قەلاکان و ... هتد پێ نووسراوەتەوە.

میللەتانی ئێرانی لە رووی نووسینەوە ئەلف و بێی عارەبی بەدەسکاری لە ئێران، ئێراق، لاتینی لە تورکیا و سوریا، پیتی سریلیك لە کۆمارەکانی پێشووی شورەوی بەکاردێنن.

شوێنی زمانی کوردی لە رووی پەیوەندی خزمایەتی نزیکایەتی زمانەوە سەربەم خێزانە زمانەیەو لەبەر پەیوەندی بەباسەکەوە جارێکی تر زمانەکانی ئەم خێزانە دیاری دەکەین: کوردی، فارسی، بەلوجی، پەشتویی (ئەفغانی)، ئۆسیتی، تاجیکی، تاتی، تالّشی، مونجانی، ئەرموری، پەرچی، یەغنابی، پامیری، کۆمزاری، مازەندەرانی، گێڵەکی، زمانانی ناوەندی ئێران(٢٣) (لە شوێنێکی تری ئەم باسەدا لە سەردەمی قۆناغی نوێی زمانە ئێرانییەکاندا باسی کوردی و هەریەك لەم زمانانەی سەرەوە دەکەین).


کۆمەڵە زمانی ئاری
(١)
خێزانی زمانە ئێرانییەکان
زمانە ئێرانییە کۆنەکان
زمانە ئێرانییەکانی ناوەڕاست
زمانە ئێرانییە نوێیەکان
زمانی مادی
زمانی ئاوێستا
کۆنترین زمانی ئەم خێزانەیە (٧ پ-ز)
زمانی پارسی کۆن (هەخامەنشی)
زمانی سکایی (ئەسکێتی)
زمانی پارتی (پەهلەوی باکووری
زمانی پارسی ناوەڕاست (پارسیك (پەهلەوی باشووری)
زمانی دەری
زمانی سکائی (خۆتەنی)
زمانی سوغدی
زمانی باختری (باکتریایی)
زمانی ئالانی
خەوارزمی
کوردی
فارسی
بەلوجی
تاجیکی
پەشتو
ئۆسیتی
تاتی
تالشی
گێلەکی
پەرچی
ئەرموری
مونجانی
پامیری
یەغنابی
کۆمزاری
مازندەرانی
زمانەکانی ناوەندی ئێران

ئەم خێزانە زمانە بەو زمانە ئێرانیانە دەوترێت، کە خێزانە زمانێکیان لەسەر بنەڕەتی خزمایەتی هەیە و لە زمانێکی هاوبەشەوە وەرگیران و لە رووی ڕێچکەو رەگەزو دروستکردنی دەستووری وشە بنەڕەتییەکانەوە بەیەکترەوە دەبەسترێنەوە.

هۆزە کۆنەکانی کە لە کۆتایی هەزارەی دووەم و سەرەتای هەزارەی یەکەمی پێش زاینەوە، لە ئاسیای ناوەند و خاکی دەوروبەریانەوە خۆیان بە(ئاریا) یی ناو دەبەن و ئەم وشەی ئاریایە لە خودی زمانی ئاوێستادا هەر بەو شێوەیە بە ناوی هۆزەکانی ئێرانی زمانەوە ناوبراوە کە بەرەو ناو ئێران هاتوون. هەروەها لە دەشتاییەکانی کەناری دەریای رەش جێگیربوونە و بینراون.

هێشتا ناوی هۆزێکی مادی، واتە هۆزێکی ئاریایی ناوی هۆزەکانی سکائی - سەرمەتییە بەواتای ئاری لە لاتینیشدا ئالانە، لە یۆنانی کۆن ئالانوی ناوی تایبەتی سەرۆك هۆزەکانی سکائی رۆژئاوای ئاریانتەس، ئاریارامینس بە بەراورد لەگەڵ ناوی یەکێك لە باو باپیرانی داریۆشی یەکەم و هی تر لە یادمان ماوەتەوە و پاشاکانی هەخامەنشی سەدەی(٦-٤پ- ز) خۆیان بە ئاریایی ناو دەبرد و لە هۆزەکانی پارسی بوون.

وشە وەرگێراوەکانی بنەچەو رەگەزی ئاری لە کۆنترین نووسینەکانی ئێرانی (ئاوێستاو کتێبەکانی فارسی کۆن) لە ناو هۆزەکانی سکائی سەرمەتی و مادی بینراوە. شێوەی وشەی ئێران (ērān) کە ئاریانام سەرەتای بە ئێرانام (airānām) و پاشان گۆڕاوە بە ئێران (ērān) لە فارسی ناوەراستدا (ئێران)، لە فارسی هاوچەرخدا ئێران irān و ئیرون eron، لە تاجیکی هاوچەرخدا لە وشەی ئاریا arya لە دۆخی خستنەسەردا کە (ئاریانام-aryānām)ەوە وەرگیراوە ، زاراوە زمانە ئێرانییەکان لەمەوە وەرگیراون.(٢٤)

ئەم زاراوە یە مەبەست لە زمانەکانی قەلەم ڕەوی سنووری حکوومەتی ئێستای ئێران لە ڕووی جوگرافییەوە نییە، بەڵکو وەکو لە سەرەتای ئەم باسەوە دیاریکرا ئەو زمانانە دەگرێتەوە کە لە رووی یەکێتی رەگەز و ڕێچکەوە پێناسە دەکرێن کە بە هەمان شێوە دەبینن بڵاوبوونەوەو پەرەسەندنی زمانە ئێرانییەکان لە قۆناغی کۆنەوە بەئەنجام هاتوون و ئەم فراوانیەی هێشتا بەردەوامییان هەیە.

٢- خێزانی زمانی هیندی

ئەم خێزانە زمانەش لقێکی بنەڕەتی کۆمەڵەی زمانە ئارییەکانە. وەکو خێزانە زمانەکانی تری ئەم کۆمەڵەیە، بە سێ قۆناغی مێژوویی وەکو قۆناغی دێرین و ناوەڕاست و نوێ تێپەڕیوە، قۆناغی کۆنی بریتییە لە زمانە هیندییە کۆنەکان و زمانی سانسکریتی کەلەگەڵ زمانە ئێرانییە کۆنەکاندا دوو لقی بنەڕەتی لە کۆمەڵەی زمانە ئارییەکان پێکدەهێنن.

وشەی سانکریتی واتای (روون) و بێگەرد دەگەیەنێت، ئەم زمانە کۆنترین زمانی دنیایە کە دەقی زمانەوانی لە بارەی وشەسازی و رستەسازییەوە لە سەدەی چوارەمی پێش زاین لەلایەن (پانینی) یەوە پێ نووسراوەتەوە. ئەمە بێجگە لەوەی زانایانی زمان لەو باوەڕەدان زمانە ئارییەکانی ناوەڕاست و نوێ لەم زمانە سانسکریتییەوە سەرچاوەیان وەرگرتووەو پێکهاتوون و بڵاوبوونەتەوە.

ئەم خێزانە زمانە نزیکایەتی زۆری لەگەڵ زمانە ئێرانییەکاندا هەیە، لەم مەیدانەدا چەند وشەیەك دەکەین بەبەڵگە وەکو وشەی ((دوور)) ی کوردی و فارسی و بەلوجی پاشماوەی وشەی ((دوورا)) ی ئاویستایی و پارسی هەخامەنشی و هیندی کۆنە، هەردوو زمانی سانسکریتی و ئاوێستایی وەکو دوو خوشکن لە دایك و باوکێك و باوباپیرانی هاوبەشیان هەیە.

لە زمانی سانسکریتی و ئاوێستایی وشەی دایك ((ماتا)) دەگرێتەوە، وشەی (گەرم و گەرما) لەم دوو زمانەدا ((تاتا)) یە، لە هەندێك کۆمەڵەزاری کوردی باشووری و گەرمیانی و بگرە لە ماچۆشدا ((کاکەیی و زەنگەنە)) (تاوستان) بەنەمانی دەنگی /ت/ بۆ سووکبوونەوە بەکاردەهێنن. یان بەگڕی گەرماو ئاگر (تاو) و (تین) لە کوردی ئێستادا باوە. وشەی ((باج)) و ((باژ)) ی کوردی و فارسی و گۆرانی پاشماوەی (باجی) پارسی کۆن و (بهاج) سانسکریتییە، وشەی (ئەرخەوان)ی

کوردی و (أرغوان)ی فارسی ڕیشەکەیان لە سانسکریتیدا ((ڕاگـەڤان_Ragavan)) لە(ڕاگا) بەواتای سوور و (ڤان/ وان) ی نەسەبە.(٢٥)

زمانەکانی قۆناغی ناوەڕاستی زمانە هیندییەکان بریتییە لە لقی رۆژئاوایی، باکووری رۆژئاوایی، باشووری رۆژئاوایی یا باشووری، رۆژهەڵاتی و ناوەندییە. زمان و زارەکانی ئەم قۆناغە کە زمانە نوێیەکانیان بەدوادادێت بریتین لە زمانی: راجبانی، خاندشی، گوچەراتی، بەهیلی زمانی لقی رۆژئاواین. زمانی سەنیگالی پاشماوەی زمانی باشووری رۆژئاوایی هیندی ناوەڕاستە، زمانی کشمیری و پاریزاکی پاشماوەی زمانە لقی باکووری رۆژئاوایی هیندی ناوەڕاستن. زمانی ئاسامی، بنگالی، بەهاری، ئۆری (ئۆریەیی) پاشماوەی لقی رۆژهەڵاتی هیندین. ئەم پاشماوانە، نموونەی زمانە هیندییە نوێیەکانن ئەمانەش لەگەڵیاندان وەکو: سندی، پنجابی، ئۆردۆ، هندستانی، لە خوارەوە یەکەیەکەی زمانەکانی ئەم خێزانە نیشان دەدەین.

کۆمەڵە زمانی ئاری


(٢)
خێزانی
زمانە هیندییەکان
قۆناغی کۆنی زمانی هیندی
ڤیدائی
سانسکریتی
کۆنترین زمانی خێزانی هیندی و کۆمەڵەی زمانی ئارییە (٢٥٠٠ پ- ز)
هیندی کۆن
پراکریت
قۆناغی ناوەڕاستی زمانە هیندییەکان
لقی زمانی هیندی رۆژئاوایی
لقی باکووری رۆژئاوایی
لقی باشووری رۆژئاوایی (باشووری)
لقی هیندی رۆژهەڵاتی و ناوەندی
قۆناغی نوێی زمانە هیندییەکان
هیندی
کشمیری
پنجابی
گوجەراتی
مەراتی
ئۆریەیی
بنگالی
ئاسامی
ئۆردو
نیپالی
سینهالی
راجاسانی

خێزانە زمانی ئەوروپایی:

ئەم خێزانە زمانە ناکرێت بە بنەڕەت و بنچینەی خێزانە زمانەکانی تری وەکو ئێرانی، هیندی و هیتی و ئەوروپایش، چونکە خۆی خێزانێك پێکدێنی لە ناو کۆمەڵە زمانی ئاری (هیندو ئاری). لە بنچینەدا میللەتانی ئەوروپایی لە ناوچەی ئاریانا بانی ئێرانەوە بەسەر دەریای بەڵتیکدا بەرەو ئەوروپا کشاون و بڵاوبوونەتەوە و زمان و میللەتانی جیاجیای ئەوروپاییان لێکەوتۆتەوە. وەکو زمانی (جەرمەنی، لاتینی، سلاڤی، سەڵتی، بەڵتیکی...) بۆیە دەچنەوە سەر کۆمەڵە زمان و میللەتانی ئاری یا (هندۆ ئاری) و لە زمانی سانسکریتی و زمانی ناوچەی ئاریاوە پەیدابوونەو لەم رووەوە، وشەی لێکچوو هاوبەشی نێوان ئەم خێزانە زمانانە بەڵگەی ئەم راستییەن. لەئەنجامی گەشەو گۆرانی زمانەوانی و مێژووەوە لەیەکتر جیادەکرێنەوە. بۆیە ئەم شوێن و زمانە ناوچەی ئاریا دایکزادی زمان و میللەتانی ئێرانی، هیندی، ئەوروپایی و هیتییە. وشەی هندۆ و ئاری وەکو زاراوەیەکی زمانەوانی کەلتوور و مێژووی ئەم گەلانە نیشان دەدات.

شوێنی خێزانە زمانی ئەوروپایی:

زۆربەی وڵاتانی ئەوروپا دەگرێتەوە، دانیشتوانی ئەوروپا، ئەمەریکا، ئوسترالیا و باشووری ئەفریقا بێجگە لە خەڵکێکی کەمی ئەوروپا وەکو: باسك فین(فینی)، مەجەر و تورکیا قسەی پێدەکەن. زمانە ئەوروپاییەکان شوێنی زمانی رەسەنی هیندییە پێست سوورەکانی ئەمەریکا، کە خەڵکی بنەڕەتی ئەم شوێنە و شوێنی زمانی دانیشتوانە رەسەنەکانی ئوسترالیا و باشووری ئەفریقایان گرتۆتەوە. هەروها ئەم خێزانە زمانە لە روسیا (وڵاتی شورەوی جاران)، لە وڵاتانی بەلکان (چیك، سلۆڤاك، سربیا، کرواتیا، ئەلبانیا، یۆنان، پۆلۆنیا، ئۆکرانیا، بولگاریای نۆێ، مەکەدۆنیا)، وڵاتانی دوای دەریای بەڵتیك (لاتڤیا، لیتونیا، بروسیای کۆن)، ئەوروپای رۆژئاوا وەکو (هۆلندا، ئەڵمانیا، ئینگلتەرا، وڵاتە ئەسکەندەنافییەکان) لە وڵاتانی لاتینی زمان (فەڕەنسا، ئیسپانیا، پورتوگال، ئیتاڵیا، رۆمانیا، لە وڵاتی ئیرلەندا، گالی، وڵش، واکوس،.... لە ئەرمەنستان، ئەناتۆلیا بەکاردێت.

لە رووی رێنووسەوە ئەم خێزانە زمانە ئەلفابێتی زمانی ئینگلیزی، پیتی سریلیکی روسی و سلاڤی، پیتی لاتینی،... بەکاردەهێنن لە نووسیندا.

زمانی لاتینی لە ناو ئەم خێزانەدا لە سەدەکانی کۆن و ناوەڕاست دەوری زمانی ئایینی، زانست و یاساو هونەری تا سەدەی ١٦ز بینیوە و زاراوەکانی باڵی راکێشاوە بەسەر زمانەکانی جیهاندا و تائێستاش هەر بەکارە.


کۆمەڵە زمانی ئاری
(٣)
خێزانی زمانە ئەوروپاییەکان
١- لقی زمانە جەرمەنییەکان
زمانی ئەڵمانی
زمانی ئینگلیزی
هۆڵەندی
زمانە ئەسکەندەناڤییەکان
دانیمارکی، نەرویجی، سویدی، ئیسلەندی، فری
٥- زمانی بەڵتیکی
لاتڤی
لیتوانی
٢- زمانی لاتینی دیارترین زمانی خێزانەکەیە
زمانی فەرەنسایی
ئەسپانیایی
پورتوگالی
ئیتاڵیایی
رۆمانیایی
کاتالانی
٤- زمانی سەلتی
برتانی
ئیرلەندی
گالی
واکوسی
وڵش
مانکس
کۆرنیش
٣- زمانە سلاڤییەکان
چیکی
سلۆڤاکی
روسی
پۆلۆنی
ئۆکرانی
بولگاری
مەکەدۆنی
سربی- کرواتی
٦- زمانی یەکانە/ گریکی
یۆنانی
ئەلبانی
کولیها
زیکانی

٤-خێزانە زمانی هیندۆ هیتی: لەسەر بنچینەی نزیکایەتی خزمایەتی

لە سەرچاوەکاندا زۆر بەدەگمەن یا هەر باس لەم خێزانە زمانە نەکراوە، زمانی ئەرمەنی نەبێت ئەویش بە شێوەی سەربەخۆ نەك وەك ئەم خێزانە زمانە کە زمانی تری لێدەبێتەوە.

ئەم خێزانە زمانە یەکێکە لە لقە بنەڕەتییەکانی کۆمەڵەی زمانی ئاری. لە سەرچاوەکاندا ئەم کۆمەڵە بە هیند و ئەوروپایی دانراوە. بەڵام بەپێی بۆچوونی زانستی، ئەم کۆمەڵە زمانە پاشماوەی زمانە ئارییەکانە و وشەی هاوبەشی نێوانیان کە لەم لێکۆڵینەوەیەدا روونکرایەوە و لە ناو خودی زمانە جیاجیاکانی کۆمەڵەکەوە ئەرمەنیش لەگەڵیاندا خرانەڕوو، ئارییەتی ئەم زمانانە بەکۆمەڵە زمانی ئاری دەسەڵمێنێت. بۆیە دەکرێت بە خێزانە زمانی هیتی ناوببرێت نەك هیندۆ هیتی(٢٦)

ئەم خێزانە زمانە زمانەکانی ئەناتۆلی و ئەرمەنی دەگرێتەوە، هەریەکەیانیش زمانی تری لێدەبێتەوە، ئەم دوو زمانە پاشماوەی زمانی هیتین و میللەتی هیتی وەکو نەتەوە و میللەتەکانی تری ئەم کۆمەڵەیە ئاری نژادن و(٢٧) یەکێکن لە نەتەوەکانی کە لە سەرانسەری ئاسیای بچووك دەوڵەت و دەسەڵات و توانایان هەبووە، لەدەوروبەری ساڵەکانی ١٢٠٠ پ-ز دەوڵەتەکەیان کەوتە بەر هێرشی نەتەوەکانی ترو لە ناو چوون. لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا لە لێکۆڵینەوەی کۆنە ناسانی (بوغاز کۆیی) کە لە ١٥٠ کم رۆژهەڵاتی ئەنکەرە کەوتووە، بەڵگەی زمانی هیتی بەدەسکەوتووە کە باسی مانەوەی، نموونەی ئەم زمانە لە ناو زمانانی کۆمەڵی ئاری دەکات(٢٨).

لەم زمانانە پێکهاتووە: / ١- زمانی ئەناتۆلی.
٢- زمانی ئەرمەنی.

زمانی ئەناتۆلی: ئەم زمانانە دەگرێتەوە: هیتی، هیتی هیرۆگلیفی، لوکیایی، لوتایی، لیدیایی.

زمانی ئەرمەنی : وەکو ئەم زمانانە: ئەرمەنی کۆن، ئەرمەنی ناوەندی، ئەرمەنی نوێ.

لەخوارەوە باسی زمانی ئەرمەنی دەکەین کە نموونەیەکی دیار و ئاشکرایی ئەم کۆمەڵەیە:

زمانی ئەرمەنی: لقێك پێکدێنێ لە زمانە ئارییەکان لە دەوروبەری سەدەی شەشەمی پێش زاین لە باکووری مسیۆپۆتامیا و باشووری قەفقاز و قەراغی باشووری دەریای ڕەش سەقام گیربوونە. لەبەر دەنووسەکانی داریۆش ناویان هاتووە و بەپاشماوەی زمانی هیتی دادەنرێت و بەڵگەی زۆریشی لە زمانی ئۆرارتۆیی هەبووە. ئەم زمانە لە کۆماری ئەرمەنستان نێوان ئەرمەنی کوردستان و ئەرمەنییە لە ناوچۆکانی سەدەی عوسمانیدا کە وڵاتانی ئاسیا، ئەوروپا و ئەمەریکا پەرش و بڵاوبوونەتەوە بەکاردێت.


کۆمەڵە زمانی ئاری
(٤)
خێزانی
زمانی هیندۆ هیتی
١- زمانی ئەناتۆلی
٢- زمانی ئەرمەنی
هیتی
هیتیی
هیرۆگلیفی
لۆکیایی
لووتایی
لیدیایی
ئەرمەنیی کۆن
ئەرمەنیی ناوەند
ئەرمەنیی نوێ

زمانی ئەرمەنی لە ناو کۆمەڵە زمانی ئاریدا لە خێزانە زمانی ئێرانی و هیتدی لە هەموویان زیاتر لە زمانی کوردییەوە نزیکترە. بۆ نموونە وشەی (گۆچان) ی کوردی لە زمانی ئەرمەنی (گاڤازان)ە لە دوو وشەی (گا) و (گەو)، واتە ئاژەڵی (گاوردار)، واتە گواندار وشەی (گا) بچووك کراوەی (گاو، گەو)ە، بۆتە (گاوزن) و هاو واتای (ژن)ی کوردییە. وشەی (ئاخوڕ) لە کوردی و ئەرمەنی هەمان شتە، کە بۆ شوێنی خواردن و ئەلَفی ئاژەڵە لە ناو هۆڵدا. وشەی (کەوش)، واتە پێڵاوی کوردی لە ئەرمەنیدا (کەڤش)، (کوشیك)ە، (چوار) لە کوردیداو لە ئەرمەنی (چووس)ە، ژمارە(دە)ی کوردی و (دەسە)ی گۆرانی لە ئەرمەنی بۆتە (داس)(٢٩).

بەم نموونانەوە بەگەڕان و پشکنینیتر نزیکایەتی و خزمایەتی نێوان زمانی کوردی و ئەرمەنی دەسەلمێنێ کە سەر بەهەمان بنچینەو ڕەگ و ڕیشەن ئەویش ئارياييە.

پێناسەی زمانی کوردی لە ڕووی جیاوازی ڕێزمانییەوە

دوای ئەوەی شوێنی زمانی کوردیمان، لە ناو کۆمەڵە زمانە جیهانی و، لە ناو خێزانە زمانی ئاریدا، لە رووی پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانەوە، واتە لە رووی هاوبەشی رەگەز و بنچینەوە(٣٠) دیاریکرد. دێینە سەر جۆری دابەشکردنی زمان لە رووی جیاوازی ڕێزمانییەوە، کەتیایدا شوێنی زمانی کوردی و زمانە نزیکەکان لەم زمانەوە بە مەبەستی پێناسەکردنی زمانی نەتەوەیی پێشان ئەدەین، کە زمانێکی سەربەخۆیە، زار و شێوەزار و لقی هیچ زمانێکی نەتەوەی تر نییەو لە رووی ڕێزمانەوە زمانێکی تەواو سەربەخۆیەو یاساو دەستووری تایبەت بە خۆی هەیە.

زمانی کوردی لە رووی جیاوازی ڕێزمانییەوە لە ناو خێزانە زمانی ئێرانیدا بەزمانێکی (ئێرانی باکووری رۆژئاوای نوێ)(٣١) پێناسە دەکرێت.

ئەم پێناسەیە سوودی گرنگی بۆ زمانی نەتەوەی کورد هەیە و وەڵامێکە بە شێوەیەکی ئەکادمی زانستی بەرانبەر بە هەموو بۆچوونێکی نازانستی و نائاکادیمی، کە دەڵێت زمانی کوردی لقێکە لەزمانی فارسی. چونکە زمانی فارسی بەپێی ئەم پێناسەیە، (زمانێکی ئێرانی باشووری رۆژئاوای نوێ) یەو پێناسەکەش بەند نییە بە شوێنی جوگرافی زمانە ئێرانی و ئارییەکانەوە(٣٢)، بەڵکو بەپێی جیاوازی ڕێزمانی ئەم زمانانەیە لە رووی دەنگ و گۆرینی ناو فرمانەوەیە(٣٣).

لە رووی جیاوازی ڕێزمانییەوە زمانی خێزانە ئێرانییەکان بەکۆن و نوێیانەوە، لە خوارەوە دەستنیشان دەکەین کە بەزمانەکانی بانی ئێران ناودەبرێن(٣٤)، ئەم خێزانە زمانە دەکەوێتە نێوان دەریای قەزوین و چیای زاگرۆس تا رووباری سند دەبنە دوو بەشەوە:

١- زمانە ئێرانییە رۆژئاواییەکان : دوو بەشە

أ- بەشی سەرووی رۆژئاوا: وەك زمانی مادی، پارسی، بەلوجی، کوردی، گێلەکی مازەندەرانی، تاڵیشی، هتد... کۆنترین زمانی ئەم بەشە میدی یا زمانی ئاوێستایە زمانی کتێبی پیرۆزی زەردەشتییە، زمانی کوردی ئەمڕۆ و زمانە ئێرانییە کۆن و

نوێیەکانیش لە زمانی مادی و ئاڤێستاییەوە وەرگیراون و(٣٥) مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ٨ پ-ز دەکرێت پەهلەویش کە زمانی سەردەمی ناوەڕاستی زمانە ئێرانییەکانە بەم بەشە دابنرێت و لەم سەردەمەدا ئاڤێستای پێ نووسراوەتەوە(٣٦).

ب- بەشی خوارووی رۆژئاوا: وەك زمانی فارسی کۆن و ناوەڕاست و نوێ، تاجیکی، تاتی...هتد

٢- زمانە ئێرانییە رۆژهەلاتییەکان :

أ- زمانەکانی بەشی خوارووی رۆژهەلات وەك: زمانی سوغدی، ئەفغانی، پامیری.

ب- زمانەکانی بەشی سەرووی رۆژهەلات وەك: زمانی سەکی، ئۆسیتی.....

←

←

←

جیاوازی رێزمان چی دەگەیەنێت؟

جیاوازی رێزمان لە زمانی کوردیدا بەپێی ئەوەی زمانی کوردی زمانێکی ئێرانی باکووری رۆژئاوای نوێیە، ئەم جیاوازییە لە رووی دەنگ و گۆڕین و گەردانی ناو فرمانەوە دیاری دەکرێت.

ئەم جیاوازییە لە رووی دەنگەوە، زانستی فۆنیمەکانی زمان دەگرێتەوە. کە بەندە بەلایەنی ئەرکی دەنگەکانی زمانێکەوە، بەشێکە لە زانستی زمان (lingustic) لە جیاوازی ئەرکی نێوان دەنگەکان دەکۆلێتەوە، واتە دوای دۆزینەوە فۆنیمەکان زمان و دیاری کردنی هاودەنگی (allophone) هەموو فۆنیمەکان و دابەشکردنی هەموو هاودەنگەکان(٣٧). ئەمە جیاوازی رێزمانی دەنگە.

بەم شێوەیە زمانی کوردی لە ناو زمانە ئێرانییەکاندا فۆنیمی تایبەت بەخۆی هەیە و هەندێك لەو فۆنیمانە ئەلۆفۆنی خۆیان بەپێی کاریگەری دەنگەکان لە ناو وشەدا بۆ سەر یەکتر پەیدا دەبن. بۆ نموونە:

دەنگی /ك/،/گ/ لە دوای دەنگی(ی، ێ، وی، وێ) بێت هاو دەنگ پەیدا دەکات وەکو لەم نموونانەدا:

کوردستان ← کوێستان ← ك ← کـ (فۆنیم - ئەلۆفۆن)
کا ← کێ، کوێ ← ك ← کـ (فۆنیم- ئەلۆفۆن)
گوڵ ← گیا، گوێ ← گ ← گ (فۆنیم - ئەلۆفۆن)

جیاوازی رێزمانیش لە ڕووی گۆڕین و گەردانکردنی ناوەوە دیاریکردنی هەموو رێژەکانی ناو و یا ئاوەڵناو لە ڕووی ژمارە یا رەگەز یادۆخ دەگرێتەوە(٣٨)، کە مەبەست لە زمانی کوردیدا ناو لە رووی ژمارەوە تاك و کۆی هەیە، ناو لە رووی ڕەگەزەوە لە کوردیدا ناوی نێر و ناوی مێ و ناوی دوولایەن و ناوی بێ لایەن بەدی دەکرێت

له زمانی تردا مەرج نییە هەموو ئەم جۆرە رەگەزانە

بۆ ناو له زمانی تردا هەبن، لەوانەیە تەنها ناوی ڕەگەزی نێر و مێی هەبن، له زمانی تردا سێ جۆری هەبێت و، یا هەموو ناوێك رەگەزی بۆ بەكاردێت، ئەگەر له رەگەزیشدا نێر و مێش نەبێت. بۆ نموونە وەكو زمانی رووسی و فەڕەنسایی و عارەبی.... هتد

ئەمجا ناو به هۆی نێشانەی تایبەتییەوە له كوردیدا كە(ان) ی كۆیە، گەردان دەكرێت بۆ كۆ ، بێ ئەوەی ئەم نیشانەیە، واتەكەی بگۆرێت، بەهۆی نیشانەی (ەكە) و (ێك)ەوە دەكرێت به دۆخی ناسراو وەكو (گولەكە) ، (ێك) یش دەبێتە دۆخی نەناسراوی وەكو (گولێك) ئەم نیشانانەی، واتە نیشانەی كۆ، ناسراو، تەنها دۆخی ناوەكەی گۆڕیوە(٣٩).

له زمانی نووسینی كوردیدا (كوردی ناوەڕاست) نیشانەی تایبەت نییە بۆ گۆڕینی رەگەزی ناو، بەڵكو ناوی تایبەت بۆ هەر رەگەزێك هەیە.

جیاوازی ڕێزمانی له رووی گەردانكردنی فرمانەوە، له زمانی كوردیدا بەكارهێنانی فرمان لەگەڵ رێژە و ڕاناوی جیاوازەكاندا بۆ هۆیەوە فرمانی داخوازی و كوردی لەم رووەوە دیاری دەكرێت.

ڕێژەی فرمانی له زمانی كوردیدا به هۆی نیشانەی تایبەتییەوە دیاری دەكرێت وەكو نیشانەی (ب) ی مەرجی و داخوازی كه به هۆیەوە فرمانی داخوازی و مەرجی پێكدەهێنێت بەم شێوەیە:

بنووسه ـ بنووسن	فرمانی داخوازی بۆ تاك و كۆ
بنووسم ـ بنووسین	فرمانی مەرجی بۆ تاك و كۆ

لەلایەكی ترەوە فرمان له زمانی كوریدا به دوو جۆر رێژەی جیاوازی راناوە لكاوەكانی كۆمەڵەی یەكەم لەگەڵ رابردووی تێپەڕ و كۆمەڵەی دووەمیش لەگەڵ رابردووی تێپەڕ و رانەبردووی تێنپەڕ گەردان دەكرێت.

بەم شێوەیە دەسەلمێنرێت كە زمانی كوردی له رووی جیاوازی رێزمانێنییەوە زمانێكی سەربەخۆیەو له زمانەكانی تری كۆمەڵەی زمانی ئاری جیادەبێتەوە.

هەر لێرەدا دەكرێت بوترێت له زمانی كوردیدا به هۆی بەكارهێنانی نیشانەی ئامرازی بەستنەوە ، پەیوەندی رێزمانی نێوان وشەكان له رستەدا دیاری دەكرێت. كه ئەمەش یەكێكه له تایبەتییەكانی زمانه لكاو و زمانه گەردانییەكاندا(٤٠).

ئەم دیاردەیە له زمانی كوریدا به تەواوەتی سەربەخۆی زمانی كوردی له ناو زمانەكاندا دەردەخات و جیاوازییەكی زۆری هەیە له رووی سیستەمی دەنگی داڕیشتنەوە به شێكیش نییە له زمانی كۆن.(٤١).

ئەمە ئەوە دەگەێنێت زمانی كوردی زمانێكی ئاری تەواوە و له دێر زەمانەوە له كوردستان تائێستا به شێوەیەكی پاك و خاوێن و تەواو ماوەتەوە.(٤٢)

تایبەتێتی میللەتانی كۆمەڵە زمانی ئاری

ئەو میللەتانەی بەم كۆمەڵە زمانە قسەدەكەن ئەم تایبەتیانەی هەیە.(٤٣)

١. پێشكەوتووترین گەلانن له سەردەمی ئێستادا له رووی شارستانییەتەوە.
٢. زۆر چالاكن.
٣. شوێنی دیاریان هەیە.
٤. زۆر بەبەرهەمن له لایەنە جیاوازەكانی ژیان.
٥. ئاسەوارێكی بەرزیان له شارستانییەتی مرۆڤایەتی نوێدا هەیە.(٤٤)

له ناو كۆمەڵە زمانی نەتەوەكانی ئاری رەگەزدا، نەتەوەكانی كورد خێزانی ئەوروپایی زمانی پێشكەوتووترن، بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا، نەتەوەی كورد و نیشتیمانەكەی كەسەر بەخێزانی ئێرانییە، سەرەتای شارستانییەت لەوێوە سەریهەڵداوە. باشترین بەڵگەش بۆ ئەمە، دۆزینەوەی پەیكەری مرۆڤی نیاندرتاڵە، له ناو ئەشكەتەكانی وڵاتی كورد له كوردستان وەكو ئەشكەوتی شانەدەر له تەنیشتییانەوە ئامێری كشتوكاڵی لەبەرد دروستكراویان دۆزیوەتەوە و له دێی

چەرمۆی(٤٥) ڕۆژهەڵاتی شاری کەرکوك، لە نزیك چەمچەماڵ بۆ یەکەم جار گەنم و دانەوێڵەیان چاندووە و کشتوکاڵ لە کوردستانەوە پەیدابووە و خانوویان دروستکردووە.

لێرەدا شتێکی گرنگ لە زمانی کوردی ڕەچاو دەکرێت ، ئەویش ئەوەیە ئەم زمانە لەلایەن نەتەوەکەوە ئەگەر ژێر دەسەڵاتیش بووە و بەیاساش زمانەکەی لە هەندێك ناوچەی قەدەغەکراو. بەڵام توانیویەتی بەباشی بیپارێزێت و گۆران و پەرەسەندنی خۆی وەك هەر زمانێکی پێشکەوتوو هەبێت و شارستانییەتی نۆی و نەش و نمای شارستانییەت وەربگریت، چونکە زمان توانای بەردەوامی و فراوانبوونی هەیە.(٤٦)

٢ـ کۆمەڵەی زمانی سامی حامی

ئەم کۆمەڵە زمانە لە نیشتیمانی عەرەب و باکووری ئەفەریقا و بەشێك لە ڕۆژهەڵاتەکەی بەکاردەهێنرێت(٤٧) و زمانی فەرمی خۆی هەیە، ئەم کۆمەڵەیە لە دوو خێزانە زمان پێکدێت:

أ- خێزانە زمانی سامی

ب- خێزانە زمانی حامی

أ- خێزانە زمانی سامی بریتییە لە:

١. **زمانی سامی باکوور:** زمانی ئەکەدی یا ئاشوری بابلی، زمانی کەنعانی، عیبری و فینیقی، زمانی ئارامی دەگرێتەوە. زۆربەی ئەم زمانانە عیبری نەبێت بریتین لە زمانە کۆنەکان.

٢. **زمانی سامی باشوور:** زمانی عەرەبی، یەمەنی کۆن، زمانە حەبەشییە سامییەکان.

ب- خێزانە زمانی حامی بریتییە لە:

١. **زمانی میسرییەکان:** میسری کۆن (زمانی قبتی. ئیستا تەنها لەکڵێسەی قبتییەکان بەکاردێت).

٢. **زمانی لیبی یا بەربەری:** زمانی دانیشتوانە بنەڕەتییەکانی باکووری ئەفەریقیا وەکو: لیبیا، تونس، جەزایر، مەغریب ، بیابان زمانی کۆنی هۆزەکانی دانیشتوانی جەزایر دەگرێتەوە.

٣. **زمانە کۆشیتییەکان:** زمانی دانیشتوانە بنەڕەتییەکانی بەشی ڕۆژهەڵاتی ئەفریقایە بێجگە لە ناوچەکانی حەبەشی کە بە زمانی سامی قسەدەکەن.

تایبەتێتی کۆمەڵە زمانی سامی

لە قسە پێکەرانی پێکهاتووە کە زۆر تێکەڵاون چوونەتە ناو یەکەوە ، میللەتەکەی لە بنچینەیەکی لەیەك نزیکەوە یەکدەگرنەوە لە شێوازی ژیان و جۆری شارستانییەت و سیستەمی کۆمەڵایەتی ڕێکدەکەون.

کۆمەڵی خێزانی حامی ئەم زمانە لایەنی لە یەکچوون و نزیکایەتی زمان لە نێوانیاندا وەکو میسری و بەربەری و کۆشیتی نابینرێت کە لە نێوان بنەماڵەکانی ترە ئەم خێزانە زمانەی سامی ـ حامی دا هەیە.(٤٨)

زمانی فەرمی نەتەوەی عارەب لە رووی وشەسازییەوە ، بەر زمانە گەردانییەکان دەکەوێت.

زمانە سامییەکان (کۆمەڵی یەکەمی نەك حامییەکان) زۆر تایبەتیی هاوبەش لە نێوانیاندا کە بەندە بە بنچینەی وشەو دەنگ و دەربڕینی پیتەکان و ڕێزمانی دارشتن و ڕیکخستنیانەوە کۆیان دەکاتەوە ، لایەنی لەیەکچوونیان ئەوەندە بەهێزە وای لێهاتووەکە بەزاری زمانێك بزانرێن.(٤٩)


کۆمەڵە زمانی سامی ـ حامی
سامی
بەربەری
حامی
چادی
زمانی دانیشتوانە بنەڕەتییەکانی
باکووری ئەفەریقیا
(لیبیا، تونس، جەزایر، مەغریب، بیابان لە جەزایر)
عارەبی
عیبری
ماڵتی
ئەمهەری
سریانی
مەندائی
سۆماڵیایی
عەفاری
گالیایی
هۆسائی

(زمانەکانی ئەم کۆمەڵەیە ئێستا بەکاردەهێنرێت)

دابەشکردنێکی تری زمانە سامی و حامییەکان

دابەشکردنیش هەیە ئەم جۆرە زمانە دەکاتە سێ بەشی وەك سامی و زمانی حامی و زمانی کۆشی.(٥٠) شوێنی ئەم زمانە سامییە بەناوبانگتریینیان عەرەبی و عیبرییەو لە رۆژهەڵاتی نزیك و نیمچەدورگەی عەرەبستانە. ئەم کۆمەڵە زمانە خاوەن شارستانییەتی ئاشوور و بابلی، ئۆگارتین، کەنعانی، فینیقی و سامییە. بەم شێوەیە ئەم کۆمەڵە زمانە دابەشدەکرێت(٥١) . ئەمانەی خوارەوە ئەو زمانە سامی و حامییانەن کە ئێستا بەکاردێن:

١. زمانە سامییەکان وەکو زمانی: عەرەبی ، عیبری، ماڵتی، ئەمهەری
٢. بەربەری: زمانی دانیشتوانە بنەڕەتییەکانی باکووری ئەفەریقیا.
٣. زمانە حامییەکان وەك زمانی: سۆماڵیایی ، عەفاری، گالایی،....

روونکردنەوەیەکی پێویست دەربارەی هەندێك لەم زمانانە: زمانی ئەمهەری زمانی فەرمی ئەتیوبیایە(اثیوبیا- حەبەشەیە).

خزمایەتی لە رووی پێکهاتن و وشەکانەوە بەلای زمانناسەکان زمانی سامی لەگەڵ ئەو زمانانەی کە بەحامی ناو دەبەن وەکو میسری کۆن و زمانی بەربەری پەیوەندی دەبەستێت.

زمانناسەکان پەیوەندی دوورتر و چاکتریش لەگەڵ زمانەکانی لقی ئەفەریقیا وەکو سۆماڵیایی، عەفاری و گالایی کە بەناونیشانی زمانی کۆشی دەناسرێن. لێکۆڵیەنەوە دەکەن و هەشە زمانی چادیش بە تەنها هەر بە لقێکی سەربەخۆ زمانە حامییەکان دادەنێن.

وشەی سامی و حاصی وەکو زاراوەیەکی زمانناسی لەلایەن زمانناسەکانەوە لە ناوی سام و حامەوە بەکاردهاتووە کە کوڕانی نوحن، بەم شێوەیە زمانناسی لەلایەن زماناسانەوە لە ناوی سام و حامەوە بەکارهاتووە کە کوڕانی نوحن، بەم شێوە خزمایەتی ئەم تاقمە کۆمەڵایەتییەیان بە تەواوی دیاری کردووە.

زمانی سامی یەکەمین جار بە هۆی ((سهلۆزەر))ی ڕۆژهەڵاتناسی بەناوبانگ ناونیشانی دانرا بێجگە لەوەی بناغەی ئەم ناونیشانە لە جونکردنی میللەتان لە تەوراتدا بەدەست هاتووە. دوای تۆفانی نوح میللەتانی سەر رووی زەوی بەئاوەدانکردنەوەو کشتوکاڵەوە خەریکبوونە کە لە پاش سێ کوڕی نوحەوە کەتوونەتەوە، دیاری دەکرێت. زمانی سامی لای زمانناسانەوە بە دوو لقی ڕۆژهەڵاتی و ڕۆژئاوایی دابەشکراون. زمانی ڕۆژهەڵاتی بەهەمان زمانی ئەکەدی دەزانن و بەدوو زمانی بابلی و ئاشووری دابەشکراوە. نووسینەکانی ئەم دوو زمانە لە نووسینی بزماری لە پشکنینی کۆنە ناسانەوە دەستکەوتووە کە گرنگترینیان یاساکانی حامووراببیە کۆنترین یاسای سەرزەوی دانراوە.

لقی ڕۆژئاوای ئەم کۆمەڵە زمانە وەکو دوو زاری باکووری ڕۆژئاوایی و باشووری ڕۆژئاوایی بووە.

زمانی ڕۆژئاواییە باکوورییەکەش بریتییە لەدوو لق، وەکو زاری کەنعانی و ئەویتر زاری ئارامییە.

زمانی کەنعانیش بەدوو لقی کەنعانی باکووری و کەنعانی باشووری دابەشبووە. یەکێك لە لقەکانی باکووری زمانی ئۆگاریتییە لە باکووری سوریای ئێستا لە ناوچەی ((رأس شمرا)) دۆزراوەتەوە زمانێکی سامییە.

زمانی کەنعانی باشووری و زمانی عیبریش لقێکە لە باکووری ڕۆژئاوایی(٥٢).

بە کورتی زمانی سامی بریتییە لەم زمانانە:

عیبری، موئابی، فینقی، ئارامی، مەندائی، سریانی، عەرەبی


خێزانە زمانی سامی
لقی ڕۆژهەڵاتی
زمانی ئەکەدی
زمانی بابلی
زمانی ئاشوری
لقی ڕۆژئاوایی
باکووری ڕۆژئاوایی
باشووری ڕۆژئاوایی
کەنعانی
ئارامی
عیبری
باکووری
باشووری
ئۆگاریتی
(لە باکووری سوریا)

(ئەمە دابەشکردنێکی کۆنی خێزانە زمانی سامییە)

٣ـ کۆمەڵی ئۆرال ـ ئالتیکی (ئالتایی)

ئەم کۆمەڵە بەو جۆرە زمانە دەوترێت، کە قسە پێکەرانی دەکەوێتە نێوان شاخەکانی ئۆرال و ئالتایەوە لە باکووری تورکستانەوە دەستپێدەکات، هەر گروپێکی ئەم زمانە جیاوازانە بەرەو شوێنی جیاواز کۆچیان کردووە. وەکو زمانی فلندی، مەجەری ئەمانە ئۆرالین، زمانی تورکی، مەگۆلی، مەنانچۆ، تەنۆکسی (تۆنقۆز) ئەمانە تاقمی ئالتایین.(٥٣)

ئەم خێزانە زمانە لە ناوچەیەکەوە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئەوروپایە تا ئێستای بچووك درێژ دەبێتەوە، بێجگە لەم زمانەی سەرەوە ژمارەیەك لە زمانەکانی ئاسیای ناوەند وەك ئۆزبەکی، قەرغیزی(قەرقیزی) و کازاخی (کازاکی ـ قۆزاقی) دەگریتەوە. لە سەدەی نۆزدە کاسترون فنلەندی ژیانی خۆی بۆ لێکۆڵینەوە لەم زمانانە تەرخانکرد و گەشتی بۆ ئەم ناوچەیە کردو گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە ئەم کۆمەڵە زمانەی دابەش کردە پێنج بەشەوە وەك:

١. نین
٢. ئوقور
٣. سامويد
٤. تورك ـ تاتار
٥. مەگول
٦. تونقوز و شێوەکانیان.(٥٤)

کۆنترین بەڵگەی ئەم زمانە تورکییانە بەندە بەسەدەی حەوتەمی زایینییەوە لەم نێوانەدا زۆرترین بەڵگە ئەوەیە بە یەکێك لە زارەکانی ئاسیای ناوەند بە ناوی ئۆیگوری کۆن نووسراوەتەوە. لقی مەگۆلیش وەکو خەلخە با قرلوقی، واتە زمانی فەرمی خەڵکی مەگۆلستانە، هەروەها هەندێك زمانی بچووك وەکو بۆریاتی، داگوری و خورچینی لە یەکێتی شورەوی جاران و وڵاتی چین بەکاردێن، هەندێك زمانی ئەم لقە لە نێوان هۆزەکانی باکووری سەیبریا بڵاوبوونەتەوە بەکاردێت .

زماناسان لەو باوەڕەدان کە پەیوەندی نێوان هەر دوو لقی ئۆرالی و ئالتایی هێشتا نەسەلمێنراوەو لەو باوەڕەدان کە دوو خێزانی جیاوازن.

ئەم دوو جۆرە زمانە بەم شێوەیە دابەشدەکرێت:

١. کۆمەڵی ئالتایی (تاتار) وەك: تورکی، مەگۆلی، تەنۆکسی، مانچۆ، هەروەها بەم کۆمەڵە دەوترێ کۆمەڵەی فنلندی ئەغری.

٢. کۆمەڵەی ئۆرالی (جود) وەك: فنلندی، ئەستۆنی، هەنگاری، مەجەری فینی، چومیسی ، ئەم دابەشکردنە لەلایەن زانایانی کۆنی زانستی زمانەوەکراوە، یابەخێزانی تۆرانی دیاریکراوە لای تازەکانەوە ڕەتدەکرێتەوە .

تایبەتی ئەم خێزانە زمانە:

١. یەکێکە لە زمانە لکاوەکان.

٢. تایبەتی سەرزاری لە دەربڕیندا هەیە نەك لە نووسیندا وا ئەوەی بەدەم دەردەبڕیت بەهەمان شێوە نانووسرێت، زمان هەیە دەربڕینی دەنگەکانی لە نووسینەکەیەوە نزیکە. بۆ نموونە لەکوردیدا ئەلۆفۆنی فۆنیمی /ك/ لە وشەی (کێ، کۆێ) لە تورکیدا دەنگێك هەیەو وەك (ئوی) دەربڕین و نووسینی لە یەك ناچن.

کۆمەڵە

زمانی ئۆرال ـ ئالتایی (ئەلتیکی)


لقی
ئالتایی یا تاتاری
تورکی
مەگولی
تەنۆکسی
(تۆنقوز)
خەلخە(قرلوقی)
مەنانچۆ
ــــ نوزبەکی ــــ قەرغیزی ــــ کازاخی (کازاکی ـ قۆزاقی)
لقی
ئۆرالی یا جود
چرمیسی
فنلندی
ئەستۆنی
هەنگاری
مەجەری
فینی

بۆریاتی ــــ داگوری ــــ خورچیتی ـ لە شورەوی و چین

سەر بەم کۆمەڵە زمانەن

دابەشکردنەکەی کاسترن فنلەندی لە سەدەی ١٩از ئەم کۆمەڵە دەکاتە پێنج بەشەوە:

١ـ فین ٢ـ ئۆقور ٣ـ سامۆید ٤ـ تورک ـ تاتار ٥ـ مەگول

٤ـ خێزانی زمانی چینی ـ تبتی

گرنگترین خێزانە زمانە لە ڕۆژهەڵاتی ئاسیا خێزانی چینی ـ تبتییە کە دوو لقی بنەڕەتی تبتی ـ بۆرمیٚ چینییە . گرنگترین زمانەکانی لقی یەکەم بریتییە لە تبتی (بەڵگەی ئەم زمانە بەندە بە سەدەی حەوتەمی زایینیەوە)و بۆرمی.

زمانەکانی تری وەکو لۆلۆ و کاچینیش بەندە بەهەمان لقەوە.

لقی زمانە چینییەکان زۆرتر زمانەکانی سەر خاکی چین کە بە بەڵگەی سیاسی و فەرهەنگییەوە بە زۆری زارە ناوبراوەکان دەگرێتەوە.

زمانی چینی لە ١٣٠٠ساڵ پێش زاینییەوە بە هۆی نیشانەی وێنەی زانراوی (دیارەوە) وەکو نیگا یا وشە بە نووسراو لەبەردەستە (یا ئامادەیە) دواین تەنها بۆ هەر دەنگێك نیشانەیەك سوود وەرگیراوە.(٥٥)

زمانی چینی بەقۆناغدا تێپەریوە وەکو چینی کۆن کە دەکاتە دەوروبەری ٥٠٠ ساڵ پێش زاینی و چینی ناوەراست لە دەوروبەری ٦٠٠ ساڵ پێش زاینییە و زمانی مەندەرینی کۆن کە زمانی ناوچەی باکووری وڵاتی کێشوەری چینە لە سەدەی سیانزەی زاینی بورە.(٥٦)

زمانی چینی ئەمرۆ دابەش دەبێتە شەش گروپی بنچینەییەوە کە بەزۆری ئەمانە ناسراون وەك: زمانی کانتۆمی لە کانتۆن و هونگ کونگ گفتوگۆی پێدەکریٚ. زاری مین(min) بەزۆری لە ولایەتی فۆکین بەکاردێت و وەکو ئامۆی و تایوانییە.

زارەکانی وو(wu) کە زمانی ولایەتەکانی شەنگەهای گرنگترینیانە. لە کۆتاییدا زارەکانی مەندرین لە کۆی بەناوبانگترین گروپەکانی زمانی چینی دەژمێرێت.

ئەم زمانانە لەگەڵ یەکتردا تارادەیەك نزیکایەتی لێکچوونیان هەیە. زمانی مەندرین خۆی دەبێتە سیٚ گروپەوە وەکو: گروپی باکووری نموونەی ئەم زمانە دەوروبەری پەکینە و لە سەرانسەری چیندا بەبەهاو پێوەر دەژمێررێت.

باشووری ڕۆژئاوای وەکو زاری سچوانە، گروپی باشووری ڕۆژهەڵاتی کە زمانی ناوچەی (نانکن)ە، لە کۆی زمانەکانییەتی. زمانی یەنی سی ئاستێاك کە بەدرێژایی رووباری یەنی سی، لە دەوربەری سەیری ناوەندی بەکاردێت لە خێزانە زمانەکانی چینی ـ تبتییە. زمانی میا ـ یائو لە زمانە جۆراو جۆرەکانی پێش چینیە کە هێشتا لە وڵاتی چێنی ماوەتەوە، زمانی بنەماڵەیەکی گەورە بوو، گفتوگۆی پێکراو و پرش و بڵاوبوونەتەوە.


کۆمەڵە زمانی چینی و تبتی ـ بۆرمی
چینی
تبتی ـ بۆرمی
شیانگ xiang
مین min
هاکا hakka
کەژیا kejia
مەندەرین
یوە yue
وو wu
ئاموێی و تایوانی
فۆکین
کانتۆنی
گروپی باشووری ڕۆژهەڵاتی
زمانی ناوچەی نانکن
گروپی باشووری
ڕۆژئاوای سچوان
گروپی باکووری
زمانی پەکین
کاچین
ناگا
بۆرمی
جۆنکا
بای
یی
هانی
تبتی

ئاینو زمانی دانیشتوانی رەسەنی ولاّتی ژاپۆنە (یابان)، ژاپۆنییەکان دوو زمانیان هەیە و پەیوەندییان بە یەکترەوە هەیە و لەگەڵ هەموو زمانی خێزانەکانی تردا ناسراوە ، هەندێك لە زماننناسان ئەم دوو زمانە بە زمانی کۆری دەزانن و دەیبەستن بە کۆمەڵە زمانی ئالتاییەوە. ئەم کۆمەلە زمانە بە کۆمەڵە زمانی ئاسیایی ناو دەبەن لە خوارەوە کۆمەلە زمانی چینی ـ تبتی و بۆرمەیی دیاری دەکەین:

خێزانی چینی: ئەم زمانە دەگرێتەوە : ماندارین ، وو(wu) ، یوئەیاکانتۆنی، مینی باشووری، تسیانگ، کی ئیا (کەژیا kegia)، هاکا گان aan، مینی باکووری، لە ناو ئەم زمانەدا زمانی ماندارین لە هەموو شوێنێ زمانەکانی تر قسەی پێدەکەن و بە زمانی دووەم دادەنرێت. ئەم زمانانە زۆرترین ژمارەی قسەکەریان لە هەموو جیهاندا هەیە، دەوری ٩٠٠ ملیۆن قسەکەریان هەیە.

خێزانی تبتی بۆرمەیی: لەم زمانە پێکهاتووە: بورمەیی، تبتی کارن ، سگائو، پوو، یی yi یا لۆلۆ، هانی، بائی، جونکا.

هەموو ئەم زمانانە تبتی و بۆرمەیی بریتییە لە (بۆرمەیی) و (تبتی).

دابەشکردنێکی تری کۆمەڵەی زمانەکان

دابەشکردنی زمان بەسەر خێزان و کۆمەڵە زماندا کارێکی ئاسان نییە. تائێستا دابەشکردن کراوە وەکو: دیاریکردنی چوار کۆمەڵە زمانی وەك کۆمەڵەی ئاری (هیندو ئاری)، سامی ـ حامی، چینی ـ تبتی و کۆمەڵەی ئۆرال ـ ئالتایی. ئەم دابەشکردنە هەموویا زۆربەی زمانەکانی جیهان ناگرێتەوە، چونکە ژمارەی میللەت و نەتەوەکانی جیهان زۆر زۆرن و بەپێی ئەو زۆرییە زمان و زمانی جیاواز هەن.

بەپێ ئامارێك کە لە بەردەستدا بێت و تا ئێستا بۆ زماننناسان ئاشکرایەو ئامارێکی ورد بێت دەوری (٥٠٠٠) پێنج هەزار تا(٧٠٠٠) هەزار زمان(٥٧) هەیەو ژمارەی یەکەمیان تارادەیەك نزیکتر و وردترە، ئەگەر چی ژمارەی تەواو ورد نییە کە شایانی وەرگرتن بێت، بۆیە دیاریکردنی کۆمەڵەی زمان ئاسان نییە بۆ ئەم زمانە جۆراو جۆرە. بۆیە لەبەر نەبوونی دیاریکردنی کۆمەڵەی زمانەکان، زمانەوانان پەنایان بۆ جۆری دابەشکردنی زمان بە شێوەی تاك یا سەربەخۆ زمانیان دیار و پێناسەکردووە.

دیاری کردن و پێناسەی کۆمەڵەی زمانەکان دەبێت بەپێی بەڵگە و هێنانەوەی نموونە بێت و بسەلمێنرێت، ئەوسا ناساندن و دیاریکردنیان وەرگیرێت. ئەگینا بە پێچەوانەوە کارێکی زەحمەتە.

کۆمەڵەی زمان بە هۆی خزمایەتی نێوانیانەوە دیاری دەکرێت وەکو بەشی زمانە لاتینییەکان کە گومان هەڵناگرێت، بەڵام کۆمەڵە زمانێکی فراوانی وەکە کۆمەڵەی ئاری کە نیوەی میللەتانی جیهان قسەی پێدەکەن کارێکی ئاڵۆز و گرفتاوییە. پێویستی بەبەڵگە و کاری پێویستی زماننناسان دەکات.

خزمایەتی زمانەکان لە رووی پەیوەندی مێژوویی و پێکهاتەییەوە جێگای سەرنج وەرگرتنە و بوونی ئەم دوو مەرجە بۆ دیاریکردنی کۆمەڵەی زمان پێویستە. ئەمجا نەمان و دوورکەوتنەوەی زمان و نیشانەی پەیوەندییەکان نەك هەر نامێنی بۆ دەرخستنی پەیوەندییەکە کە دەبێتە هۆی لێکچوونی پێکهاتەیی نێوان دوو زمان، سەردەم و مێژووی پەیوەندییەکە دوور و دێرینە وشەی هاوبەشی نێوانیان نامێنێ یا بەئاستەنگ و زۆر زەحمەت دەدۆزرێتەوە. لێرەدا دەمێنێتەوە ئەوەی عەقڵ و بۆچوون بۆ ئەم مەسەلە ئاڵۆزە بڕیار دەردەبێت. ناسینی کۆمەڵە زمان و نەتەوە پێویستی بە دیاری کردنی ڕەگ و ریشەی مێژووی زمانەوانی بەڵگەدارهەیە.

لێکچوونی نێوان زمانەکان لە ئەنجامی تێکەڵبوونی ژمارەیەك زمانەوە پەیدابوونەو سەرنجی لێکۆڵەرانی زمانیان ڕاکێشاوە کارێکی هەروا ئاسانیش نییە بتوانرێت بیانگێڕێتەوە سەر کۆمەڵە زمانێك تایبەت بە خۆیان و سنووری ئەم کۆمەڵە زمانە بە وردی و بە تەواوی دیاری بکرێت.

بۆ ناساندن و پێناسەکردنی کۆمەڵەی زمان کارێکی زەحمەتە و لێرەدا بە ناچاری زمانەکان بە سەربەخۆیی یا بەتاکانە ـ یەکانە ـ دیاری و پێناسە بکرێن و بەم

شێوەیە زمانەکان دیاریکراون(٥٨) و دەکرێت بڵێین ئەمەش جۆرە دابەشکردنێکە بۆ زمانەکانی جیهان:

١. زمانی هێندۆ ئاری (زمانە ئارییەکان ـ) باسکراوە
٢. زمانی دراڤیدی
٣. زمانی سامی ـ حامی (کوشی ، بەربەری ، مصری ، چادی) یا حامی ـ چاد ـ سامی
٤. زمانە پەیوندییەکان
٥. زمانە ئاوازەدارەکانی ئاسیا
٦. زمانە ئەفەریقاییە رەشەکان
٧. زمانی مالیزیایی ـ پۆلینیزیایی و خەمیری
٨. زمانە بەدەوییەکانی ئۆقیانووسی

لە خوارەوە زمانە جیاجیاکانی هەر کۆمەڵێك پیشان دەدەین تا شوێن و پێناسەی کوردی لە ناویاندا دەربکەوێت.

١ـ زمانە ئارییەکان (هێندۆ ئاری) وەك : خێزانە زمانی ئەوروپایی: لە(لەدابەشکردنی پێشووتردا باسکران، بەڵام لەبەر دیاریکردنی لقی بە ڵتیکی یاداشتی لقی زمانەکانی تریش کرانەوە): زمانی لاتینی

ـ زمانی سەڵتی

ـ زمانە سلاڤییەکان

ـ زمانە یەکانەکانی هێندو ئەوروپایی (یۆنانی، ئەلبانی، ئەرمەنی، زیگانی، زمانەکانی بەڵتێك) ـ زمانە ئێرانییەکان (کوردی ،......)

ـ زمانە هیندییەکان (هیندی، ......)

لەم دابەشکردنەدا زمانی ئەرمەنی و زمانەکانی بەڵتیك وەکو لقێك باس نەکراون و بە زمانی یەکانە دانراون.

٢ـ زمانی دراڤیدی (لە دوای ئەم باسەوە باسی دەکەین)

٣ـ زمانی سامی ـ حامی:. سامی (عارەبی ، عیبری ، مالّتی ، ئەمهەری)

کۆمەڵە زمانی دراڤیدی



حامی ـ (زمانی بەربەری، میسری، کوشی)

چادی ـ (زمانی هوسایی)

لە هەندێك سەرچاوەدا چادیش براوەتەوە سەر گروپی زمانی حامی و زمانی فەرمییان فەڕەنسایی و عارەبییە هەشە بەلقێکی زمانە ئەفر و ئاسیاوی دایدەنێن.

٤. زمانە پەیوەندی دارەکان:. گروپی تورکی

ـ فنلەندی ـ ئۆکریایی

ـ باسکی

ـ مەگۆڵی

ـ ژاپۆنی

ـ زمانە رەسەنەکانی ئەمەریکا

٥ـ زمانە ئاوازەدارەکانی ئاسیا: (مەندرین، تسیانگ، کی ئیا، هاکا ، یوئە، چینی، کانتۆنی، خۆکین، مین، ئاموی وتایوانی).

ـ تبتی ـ بۆرمی (تبتی)، بۆرمی، کاچین، لۆلۆ، هانی، بائی، یی، جۆنکا.

ـ تای ـ ڤیتنامی

٦ـ زمانی مالیزیایی ـ پۆلینزیایی و خەمیری:. گروپی مالایایی (ئەندەنوزیایی —تاگالوك- مالاگاسی ، .....)

- گروپی پولینزیایی

ـ مالیزیایی

٧ـ زمانە ڕەوەندییەکانی (کۆچەری) ئوسترالیا:. مونو ـ خەمیری

ـ ملانزیایی

ـ پاپو

ـ زمانە رەسەنەکانی ئوسترالیا

٨ـ زمانە ئەفەریقیاییەکان:. زمانەکانی بانتۆ

ـ زمانەکانی ئەتلانتیکی رۆژئاوا (پل، ولف)

ـ زمانەکانی مەندە (بامبارا ، ماندینگ)

ـ زمانەکانی ولتایی

ـ زمانەکانی کەنداوی گینە

ـ زمانەکانی نێوان نایجیریا و کینیا

ـ هوسایی (سەر بەزمانی چادە (تشادی)

بۆ روونکرنەوە، کۆمەڵەی هنێدۆ ئاری و کۆمەڵەی سامی لێدەرچێت باسی کۆمەڵە زمانەکانی تری ئەم جۆرە دابەشکردنە دەکەین ، ئەو دوانەشیان پێشتر لێیانەوە دواوین بۆیە دووبارەیان ناکەینەوە.



زمانی کوردی لە رووی پێکهێنانی وشەسازییەوە لە زمانە پەیوەندیدارەکانە (لکاو)

زمانی دراڤیدی

خێزانە زمانی دراڤیدی کەوتۆتە ئەوپەڕی بەشی خوارووی وڵاتی هێندستانەوە، هەر چەندە تامیل یەکێکە لەو زمانانەی دەوروبەری باکووری سریلانکا و زمانی براهۆیی لە پاکستان قسە پێکەرانی هەیە. هەر چەندە لە زمانی سانسکریتییەوە کەوتۆتەوەو لە ناو گەلانی هیندستاندا بڵاوبۆتەوە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە ناو ئەم وڵاتەدا جۆرە زمانی تر بڵاوە، کە بەندە بە قۆناغی پێش زمانە هیندییەکانەوە، کە هێشتا لە سەردەمی پەرەسەندن و پوشکاندا بووە. زمانەکانی ئەم خێزانە زمانی تامیل، تلەگۆو مالایالام گرنگترنیانەو(٥٩) زمانی تریش دەگرێتەوە، وەك:

کاننادا، کونکانی، گوندی، کوروك.

بۆچوونی واش هەیە ئەم خێزانە زمانە بەبیست زمان زیاتر دەدەنە قەڵەم.

ئەشێ ئەم دوو زمانە لە جێگای ئەمڕۆی زمانەکانی دراڤیدی دوورکەوتبێتنەوە پێش هاتنی ئارییەکان بۆ ئەم ناوچەیە لە شوێنی یەکەمی خۆیان مابێتنەوەو ئەوەی ماوەتەوە ئەم زمانانە لەگەڵ کۆچکردنی هیندییە رەسەنەکانا بەرەو خاڵەکانی باشوور لەگەڵ قسە پێکەرانیاندا هاتوونەتە ئەم ناوچەیە .

هەر دوو زمانی کان نادا و مالایالم هەریەکەی زیاتر لە ٢٥ملیۆن قسە کەریان هەیە و زمانەکانی تریان لە ملیۆنێك زیاتریان هەیە، زمانی کونکانی دەوری سێ ملیۆن و زمانی گوندی دوو ملیۆن و، زمانی کوڕوکیش نزیکەی دوو ملیۆنە.

هەر چوار زمانی دراڤیدی سیستەمی نووسینی خۆیان هەیە(٦٠).

زمانە پەیوەندییەکان(زمانە لکاوەکان Agglutinative Language)

کۆمەڵێکی تری ئەو زمانانەیە سەربەم دابەشکردنەیە، ئەم جۆرە زمانە لە رووی بنای وشەسازی و رستەسازییەوە دابەشدەکرێت و بەر ئەم جۆرە ناکەوێت، چونکە کۆمەڵە زمانی وایان تێدایە لەسەر بنەڕەتی تر دابەشکراوە. لە شوێنێکیتر باسی ئەم جۆرە زمانە لە ناو ئەم کۆمەڵە زمانانەدا کراوە، کە بەر دابەشکردنەکەی کەتووە. بۆیە زیاتر لەبەر دووبارەنەبوونەوە باسی ناکەین.

زمانە ئاوازەدارەکانی ئاسیا: (زمانە سەربەخۆکان (Isolating Language) لە هەمان شوێنی زمانە لکاوەکان باسکراون، بۆیە لە بارەیەوە بەکورتی دەدوێین، ئەوەندە نەبێت زاراوەکەی کە بۆی بەکارهاتووە جیاوازە لەگەل وشەی زاراوە سەربەخۆکاندا. زمانی بڕگەییشیان پێدەوترێت. سیستەمی گەردانی یا داڕشتن شێوەیەکە لە زمانە گەردانییەکانی.

زمانە ئاوازە دارەکانی ئاسیا

(زمانە سەربەخۆکان . زمانی بڕگەیی Isolating Language)



[زمانی کوردی نموونەیەکی کەم وشەی لەم جۆرە زمانانە هەیە پێیان دەوترێت وشە سەربەخۆکان یا نمونەی بڕگەیشی هەیە]

وەکو (زمانی هیندۆ ئەوروپاییەکان یا زمانە لکاوەکان)**دا دەبینرێت لەو زمانەدا نییە، کە پێیان دەوترێت زمانی سەربەخۆ یا(زمانی مۆرفیمی، زمانی پچراو).**

زمانە سەربەخۆ ئاوازەدارەکان وەکو زمانی چنی، زمانی ڤیتنامی، تای، کۆمەڵە زمانی بۆرمی.

کۆمەڵەی زمانی مالیزیایی پۆلینزیایی و خەمیری

ئەم خێزانە زمانە گەورەیە ئەو پەڕی خاڵەکانی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئاسیای داپۆشیوە و گرتۆتەوە وەکو زۆربەی زمانەکانی کە لە دوورگەی زەریای ئارام و زەریای هیند بەکاردەهێنرێت. وەکو زمانی مالاگاسی گرنگترین زمانە لە دوورگەی مەدەغشقەر بەکاردێت (کۆماری مالاگاسی) کەوتۆتە نزیکی کەنار ئەفەریقیاوە(٦١) بەتەواوی قەڵەمڕەوی زمانی ئەندۆنیزی، مالیزی، فلیپینی و سەنگافور، دەگرێتەوە و خاوەنی زمای فەرمین. پاشماوەی ئەم کۆمەڵە زمانە لای هۆزەکانی فرمز، هەندێك چیانیشینی ڤیتنام وەکو جاریا، دوورگەی چینی هاینان تا زمانی دورگەی گوام بەناوی چامۆرۆ دەبینرێت(٦٢) لە رووی ئامارەوە ژمارەی قسەکەرانی ئەم کۆمەڵە زمانە لە ٢٠٠ ملیۆن زیاترەو دەوری ١٤٠ ملیۆنی لە ئەندۆنیزیایەو ٤٠ ملیۆنیشی لە ڤلیپینەو ئەوانی تریش لە مالیزیا، سەنگافورە دەژین لەم دوو شوێنە کەمایەتییەکی زۆر بە زمانی کانتۆنی و تامیل قسەدەکەن.

پۆلینزیش دەوری نیو ملیۆنە و ١٠٠٠٠٠ هەزاریش لە فەڕەنسان. زمانەکانی پۆلینزیایی دورگەی ئارام وەکو: تاهیتی، ساموا، فیجی، والیس و فۆتۆنا، هاوایی(٦٣).

کۆمەڵەی زمانی ئەفەریقیایی (ئەفەریقیاییە ڕەشەکان)

بەپێی باوەڕی پسپۆران ژمارەی زمانە ئەفەریقیاییەکان دەوری هەزار تادوو هەزار و پێنج سەد زمان دەبێت و گومانیش لەم ژمارەیە دەکرێت و لێکۆڵینە. لەم ڕووەوە ژمارەی زارەکانی زیاترەو بەئامارێك و بەڕادەیەکی ناوەند دەوری سەد هەزار تا دوو سەد هەزار قسەکەر بۆ هەر زمانێك دەبێت، لەراستیدا هەندێك زمانی ئەم کۆمەڵە ملیۆنەها کەس و هی تریش چەندین هەزار کەس قسەی پێدەکەن.

لە ناو ئەم زمانەدا ژمارەیەکی کەمی، زمانی نووسینی هەیە و زۆریش لەم زمانانە ئەو پەیوەندییان لەگەڵ زمانە بەهێزەکاندا هەیە و بەرەو فەوتان و لەناوچوون دەچن.


کۆمەڵە زمانی
ئەفەریقاییە ڕەشەکان
زمانی بانتۆ
سەواحیلی
کیرۆندی
لۆگندایی
زۆلۆ
نگونی
خوسی
کیمبۆند
لینگالی
کیکونگۆیی
یەکەم فەرهەنگی زمان و یەکەم ڕێزمانی ئەفریقایی بەهۆی ئەوروپاییەکانەوە لەسەدەی ١٧ یەم زمانە ئامادەکراوە
زمانی پول (پولو)
توکولور (تکرور)
پولار
فولفرەلدە
فوتا (فوتا جالون فوتاتورو)
هوسایی
(چوارەمین زمانی ئەفریقیایە ڕۆژنامەی پێدەرچێت)
ولوف
زمانەکانی مندە:
بامبارا (ماندینگ)
یوروبایی
سوسو لە کۆناکری
ماندینگ
(لەباشوری سەنیگال)
ساراکولی (تامباکوندی)
ئەزگاتو (لە مالی)
سونقایی
(لە مالی)
جرمایی (زرمایی)
(لە نایجریا)
قوم سونقایی
زمانی ولتایی: موسی
بوبو
گورمانج
سنوفو
زمانەکانی دورگەی گینە
زمانی کرو
کوایی
(چل زمانی جۆراوجۆرە)
(لە ساحل عاج تا یجریا)
تادو
ئوە
گن
فون
تویی
فانتی
زمانەکانی نایجریا و کینیا
سانگۆ
نۆبەیی
تۆبۆ
کانوری (باری باری)
ماسایی
کاراموجونگ

(پێنج زمانی گرنگی ئەفەریقایی: سەواحیلی ـ پۆل ـ بامبارا- یوروبایی ـ هوسایی)

ئەم پرش و بڵاوییەی زمانە ئەفەریقیاییەکان بە هۆی گۆشەگیری کۆمەڵایەتی و ئابووری نەتەوە جیاوازەکانی ئەفەریقیاوە سەرچاوەی گرتووە، کە بەدرێژایی سەردەمەکان ژیان لە جەنگەڵ و دارستانەکان بە رقەبەرایەتی خێلەکییەوە کە لە ژیاندا فێری بوونە دەبەن سەر. کەم و زۆر زمان بەندە نییە بەپێشکەوتنی فەرهەنگ و وێژەو ئابوورییەوە.

ـ زمانە ئەفەریقیاییەکان وەکو: زمانە سودانییە رۆژئاوایی و گینەکان لە دوورگەی گینە، زمانەکانی دەشتی ناوەندی ئەفەریقیا لە ناوەندی نایجیری باکووری کامیرۆن تا کۆماری ئەفەریقیای ناوەند بەکاردێت.

ـ زمانەکانی باکووری رۆژهەڵاتی سودان.

ـ زمانەکانی باشووری رۆژهەڵاتی سودان، واتە باشووری کۆماری سودان) کە بەزمانەکانی نیلی (نیل مەبەست لە رووباری نیلە ـ نووسەر).

ـ زمانەکانی بانتۆ.

زماننासان زمانەکانی چادو زمانەکانی خوسایی جیادەکەنەوە لەگەڵ ئەم پێنج کۆمەڵە زمانەی سەرەوەدا و دەیکەنە دوو بەش وەك چادی خوسایی ئەم وشەی (خوسایی)یە لە ناوە نەتەوەکانی (حوتنتۆت ـ Khoin) و خزمایەتی ئەوان، واتە بۆسیمییەکان پێکهاتووە، قسەپێکەرانی ئەم زمانی (خوئین)، دەوری دووسەد تا سێ سەد هەزار کەس زیاتر نییە(٦٤) و زۆربەی لە دەوروبەری جەنگەڵەکانی باشووری رۆژئاوای ئەفەریقیان بە تابیەتی نامیبیا، بۆتساواناو ئەفەریقیای یوروبایی و هوسایی.

باشووری بەکاردێت و هۆزە نیمچە شارستانییەکانی ئەو دەوروبەرەیە و هەندێك لە زمانەکانی خوسایی ئەنگۆلا، زامبیا زیمبابۆیەو بەزۆری زمانەکانی خوسائی لە ناوەچەکانی ناوەندو باشووری ئەفەریقیا بەکاردێت(٦٥).

زمانە ئەفەریقیاییە رەشەکان زمانە گرنگەکانی سەواحیلی، پۆل ، بامبارا، یوروبایی و هوسایی دەگرێتەوە.

هەشە بە شێوەیەکی تر زمانە ئەفەریقیاییەکان بە ناوی زمانەکانی باکووری هێڵی ئیستوا زۆر بە دژوار دادەنات و بەم شێوەیە جونیدەکەن:

ـ زمانەکانی بانتۆ

ـ زمانەکانی لقی ئەفەریقیا وەکو: کوشی، سۆماڵیایی، سامی وەکو ئەمهەری.

ـ زمانی پۆل و ولوف ئەم زمانانە لەلایەن زماننасانەوە بە زمانی رۆژئاوایی ئەتلەنتیك ناودەبرێن.

ـ زمانەکانی مەندە لە کۆی بامبارا لە مالی.

ـ زمانەکانی ولتایی

ـ زمانەکانی دوڕگەی گینە

ـ زمانەکانی نێوان نایجیریاو کینیا

ـ هوسایی زۆرترین ژمارەی قسەکەرانی لە ئەفەریقیای رەش هەیە خزمایەتی لەگەڵ چەندین زمانی دەوروپشتی هەیە.

هەر یەك لەم زمانانە سەرەوە چەندین زمانی تر دەگرێتەوە.

دابەشکردنی تری زمانەکانی هەیە،   ئەم خێزانانەیان تیا دیاری کردووە لەبەر ئەوەی لە دابەشکردنەکانی پێشووتر باسنەکراون، لە خوارەوە روونکردنەوەیان لە بارەوە دەکەین:

١. خێزانی زمانی قەفقاسی.

ئەم خێزانە بریتییە لە زمانە قەفقازییەکانی باکووری و باشووری، لە ناوچە شاخاوییەکانی قەفقاسیا لە یەکێتی شورەوی، لە ناوچەیەکی تاڕادەیەك زمانی جۆراوجۆر بەکاردێت. هەندێك لەم زمانانە ئەتوانین بەوردی دیاری بکەین و لە خێزانە زمانە ناسراوەکانی هیندۆ ئەوروپایی وەکو زمانی ئاسی ئێرانی و زمانی ئەرمەنی جیابکەینەوە، بەڵام زمانەکانی تر کە لەم ناوچەیە بەکاردێت بە شێوەیەکی گشتی دەکرێنە دوو گروپی جیاوە کە بەخێزانی قەفقازی باکووری و قەفقازی باشووری ناسراون.

خێزانی قەفقازی باکوور وەکو زمانەکانی (لەزگی و چەرکەسی) یە.

خێزانی قەفقازی باشوور زمانەکانی گورجی، لازومینگریلی دەگرێتەوە.

شاخەکانی قەفقاز سنووری سروشتی نێوان ئەوروپاو ئاسیا پێکدەهێنی و شوێنی کۆمەڵێکی فراوانە لە زمانەکان و بە کێوی زمانەکان ناودەبرێت و هەندێك لەم زمانانەی دەوری قەفقاز وەکو خێزانە زمانی سەرەکی وەکو تورکی (ئازەری یا ئازربایجانی) دەبسترێتەوە(٦٦).

زمانی باسك: زمانێکی ناهیندۆ ئەوروپاییە ئەگەرچی هێشتا لە ئەوروپا بەکاردەهێنرێت و لە ناوچەی پیرنە کەوتۆتە باکووری ئیسپانیا و باشووری فەرەنسا لەوێ گفتوگۆی پێدەکەن. زمانی باسك تائێستا لە شێوەی زمانە تاکەکانی (سەربەخۆ) ماوەتەوەو پەیوەندی بە زمانە کۆنە و نوێیەکانە نەسەلمێنراوە(٦٧).

٣ـ خێزانە زمانی مون ـ خومر

یەکێك لە کۆی زمانەکانی تری باشووری رۆژهەلاتی ئاسیا، خێزانی مون ـ خومرە. کە دوو ئەندامی گرنگی بریتییە لە مون لە بورمە و تایلەند قسەی پێدەکەن و زمانی خومر یا کەمبوجی کە زمانی رەسمی وڵاتی کامبوجیایە. زمانی ڤیتنامی یا ئانامی مەسەلەی تایبەتی لەریزی بەندکردنی پێکهاتەی زمانەکان دەهێنێتەکایەوە، ئەم زمانە لەگەڵ تەواوی زمانەکانی هاوسێی خۆی لێکچوونیان هەیە.


خێزانە زمانی قەفقاسی
زمانی قەفقاسی باشووری
زمانی قەفقاسی باکووری
زمانی گورجی
کورد
(لێرەدا هەن)
زمانی لاز
زمانی مینگرلی
زمانی لەزگی
زمانی چەرکەسی

- بێجگە لەم زمانانە: زمانی ئاسی ئێرانی + زمانی ئەرمەنی


زمانە ناسراوەکانی هیندۆ ئەورووپایی

- تورکی + ئازەری ⟵ زمانەکانی دەوری قەفقازن

- زمانی کوردیش لە چەند وڵاتێکی قەفقاسی وەکو : (ئەرمەنستان + ئازربایجان + تورکمانستان + کازاخستان + قەرغیزستان) هەن

٤ـ زمانە ڕەسەنەکانی کیشوەری ئەمەریکا (هیندییە سوورەکان)

ئەمەریکای ئێستا شوێنی بنەڕەتی هیندە سوورەکانی ئەو وڵاتەن کە ئێستا بوونەتە پاشکۆی میللەتەکانی وەکو ئینگلیز، ئیسپانیایی، پورتوگالی و فەڕەنسایی کە لە ناوچە و شوێنی جیاجیای ئەوروپاوە هاتوونەتە وڵاتەکەیان. هیندییە سوورەکان میللەتێکی غەدر لێکراوی مێژوون و بەچەواشەوە لەلایەن خەڵکەوە ناسێنراون. ئێستا زمانی خۆیان لەدەستداوەو بەزمانە جیاجیاکانی ئەوروپایی قسەدەکەن و لەلای نەوەی نوێ و ئێستاوە زمان و فەرهەنگ و کەلەپووریان نەماوە.

پێش پێنج سەد ساڵ لەمەوبەر ئەو میللەتانە هاتوونەتە ئەمەریکا و شوێنیان بەم هیندییە سوورانە لەق کردووە و وڵاتەکەیان داگیرکردووە، بە شێوەیەکی زۆر کەم ماونەتەوە و نەوەی نوێیان لە ناو میللەتانی ئەمەریکادا تواونەتەوە و بەتەواوی ناناسرێنەوە.

زمانی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا لە ڕووی جوگرافییەوە جونکراون (پۆلینکراوە ـ تصنیف) ، هەندێك لەم زمانانە بێ ئەوەی هیچ ئاسەوارێکیان لە شوێندا مابێتەوە لەناودا نەماون و سەبارەت بە هەندێکی تر ئەتوانرێ ئاسەواری سەرەتایی لە نووسینی گەڕۆك و ڕاگەیەنەرانی مەزەبییەوە بەدەستکەوتووە. گروپێکی تری ئەم زمانە رەسەنانە بە درێژایی سەدەی رابردوو بابەتی لێکۆڵینەوەی وردی زماناسان بووە . بەکارهێنانی تەواوی ئەم زمانانە بە زیندوویی کەم و زۆر ڕوو لە کەمییە بێجگە لە ژمارەیەکی کەمی ئەمانە وزە و توانای پێویستی مانەوەی نەماوە.

زماناسەکانی زمانە رەسەنەکانی ئەم کیشورە بەسەر سێ خێزانە زمانی وەکو ئالون، نا ـ دنە، ئامریند دابەشکردووە.

زمانی ئەسکێمو ـ ئالوت: لە باشووری قەلەمڕەوی ئەسکێمو لە باکووری رۆژئاوایی ئۆقیانووسی ئارام ئالاسکا، باکووری رۆژئاوای کەنەدا، کالیفورنیا بە زمانی وەکو بیاقر و زمانی چی پویایی قسەدەکەن کە بەندە بەخێزانە زمانی ئاتاباسکییەوە.

- زمانی ئاپاچی (Apachean): لە باشووری خۆرئاوای ویلایەتە یەکگرتووەکانی دۆزراوەتەوە، یەکێکە لە لقە سەربەخۆکانی لە خێزانی ئاتاباسکی. گرنگترینی ئەم زمانانە زمانی ناڤاهو(Navaho) هێشتا بە شێوەیەکی فراوان بەکاردێت، زمانی ئاتاباسکی بەزۆری لەگەڵ دوو زمانی تر بەناو هایدا و تلینگێتەوە دەبەسترێتەوە و بەم شێوەیە خێزانی زمانی گەورەتر بەناوی نا ـ دینی Na_Deneناسراوە(٦٨). لەسەدەی شانزە بەدواوە بەهاتنی ئەوروپاییەکانی بۆ ئەم وڵاتە زمانە رەسەنەکانی ئەم کیشوەرە وردە وردە بەرەو خامۆشی و نەمان چوونە و زمانی ئەوروپایی جێگەیانی گرتۆتەوە و هیندییە سوورەکان بەرمەرگی مێژوو کەوتوونە.

زمانە ڕەسەنەکانی کیشوەری ئەمەریکا
(زمانی هندییە سوورەکان)


ئاتاباسکی
زمانی ئالوت
ئاپاچی (دیارترینیانە)
بیاڤرۆ
چی پویایی
گرینلندی
نینوو کتیتوت
نا ـ دنە (نادنی)
هایدا
وتلینگێت
ناڤاهو
ئالۆنکویان
ئیرۆکیویان
ئایارا
ناهوئاتل سەربە زمانی ئۆتۆ ئازتەکییە
مایان
ئامریند
خێزانە زمانی ئەمەریکای باشوور
ئاراواکان
کاریبان
تۆپیان

تێبینی: ئەم کۆمەڵە زمانە ، زمانی تریشی هەیە.

چۆنیەتی دابەشکردنی زمانەکانی جیهان

تائێستا لەم باسەدا بەپێی چەند جۆرێك زمانەکانی دنیامان دابەشکرد، تا شوێنی زمانی کوردی نەتەوەییمانیش تیا دیاری بکەین. دیاریکردنی کۆمەڵە زمان دەبێت لەسەر بنەڕەتێکی هاوبەشی چەند زمانێك بێت کە ئەو زمانانە لە سەرەتای دروستبوونیانەوە دەچنەوە سەر زمانێکی یەك ڕەگ و ڕیشەیی هاوبەشی کەلیوەی گەشەیان کردووە و هەر چەند زمانێکی لەیەکچوو و وەك یەك خێزانە زمانێك پێکدێنن.

ئەم کۆمەڵە زمانانە وەکو لە سەرەتاوە دیاریمان کرد، هەیە بەپێی نزیکایەتی خزمایەتی و زمانەوانی خێزانە زمان پێکدەهێنن. زمانەوانەکان هەر کۆمەڵێك زمان بەپێی بوونی هاوبەشێتی دیاردەی زمانەوانی نێوانیان دابەشکردوٙتە سەر چەند خێزانە زمانێکی ترەوە. وەکو کۆمەڵە زمانی ئاری (هیندۆ ئاری) هەیە بۆ سێ خێزان و هەشە بۆ چوار خێزان(٦٩) دابەشکردووە.

دابەشکردنی کۆمەڵەی زمانەکانی میللەتانی دنیاش لە چوارەوە کراوەتە هەشت کۆمەڵە زمان(٧٠) و هەشەکردوویەتی بەپێنج(٧١) یابەچوار. هەیە بەپێی شوێنی جوگرافی زمانەکان دیارییان کردووە بۆ پێنج کیشوەری دنیا وەك (ئەوروپا، ئاسیا، ئەفەریقیا، ئۆقیانووس، ئەمەریکا) ئەمەش تێکەڵە، چونکە زمانی جیاوازیان تێدایە.

ئەوەی لێرەدا رەچاو دەکرێت دیاریکردنی ئەو کۆمەڵە زمانانەی دنیا تێکەڵ و پێکەڵییان پێوە دیارە، چونکە لە ناو ئەو کۆمەڵە زمانانەدا، کۆمەڵە زمانی وا هەیە بەپێی نزیکایەتی زمانی و پەیوەندنی خزمایەتی نییە، بەڵکو بەپێی بناغەی وشەسازی و رستەسازییەوەیە، وەك کۆمەڵە زمانی ئاوازە دار (زمانە یەك بڕگەییەکان)، یا زمانە پەیوەندی و لکاوەکان .....هتد.

بۆیە ئەم دابەشکردنانە ناتەواوی دەگرنە خۆیان، لەلایەك هەندێکیان لەناو هەمان کۆمەڵە زماندا بەپێی بوونی خزمایەتی و هاوبەشییەوە کۆمەڵی واشیان تێدایە،

دابەشکردنەکەی بابەتی تر دەگرێتەوە. لە خوارەوە بۆ بەڵگە ئەم دابەشکردنە نیشان دەدەین کەوا بەم شێوەیە کراوە:

١. کۆمەڵە زمانی ئاری.
٢. کۆمەڵە زمانی سامی ـ حامی.
٣. کۆمەڵی زمانی دراڤیدی.
٤. کۆمەڵە زمانی ئاوازەداری ئاسیا.
٥. کۆمەڵە زمانی پەیوەندیدار (لکاو).
٦. کۆمەڵە زمانی پولینزیایی ـ مالایی.
٧. کۆمەڵە زمانی ئۆقیانووسی.
٨. کۆمەڵە زمانی ئەفەریقیای رەش(٧٢).

دوانی یەکەمیان لەسەر پەیوەندی خزمایەتییە، چوارەم و پینجەم بەپێ بناغەی صرفی و نحوییە، حەوتەم و هەشتەم به شوێنی جوگرافی و رەگەزە. ئەو دابەشکردنەی بەپێ کیشوەرەکانی کراوە، سوودی بۆ دیاریکردنی ژمارە و ئاماری زمانەکانی دنیا هەیە کە چەند زمان هەیە لەدنیا.

دیاریکردنی ژمارەی زمان و زارە زیندووەکانی لە دنیای ئەمڕۆ کە زمانناسان دیارییان کردووە، ئەنجامدانی کارێکی زەحمەتە، لەگەڵ ئەوەشدا لە نێوان (٧٠٠٠) حەوت هەزار تا (٢٥٠٠٠) بیست و پێنج هەزار زانراوە. ئەم زمان و زارانە هەموو لە چوارچێوەی سیستەمی خێزانە زمانەوە جێگیربوونەوەی هاوبەشیان هەیە(٧٣).

ژمارەی خێزانە زمان:

دیارکردنی ژمارەی خێزانە زمان هەر وەکو هێمامان بۆ کرد دەبێت لەسەر بنچینەی هاوبەشی و نزیکایەنی نێوانیان ئەنجام بدرێت. بەپێی ئەو بۆچوونەی کە لەم رووەوە هەیە خێزانە زمانەکان بە (١٥٠) سەدو پەنجا خێزانە زمان ناسراون وە یانزەیان دیارە(٧٤) وەکو:

١ـ هیندۆ ئاری ٢ـ ئەفەریقیایی ـ ئاسیایی ٣ـ چینی ـ تبتی ٤ـ ئالتایی ٥ـ دراڤیدی ٦ـ ئۆرالی (فینۆ ـ ئویگوری) ٧ـ نایجیریایی و کۆنگۆیی ٨ـ ژاپۆنی ٩ـ باسکی ١٠ـ ئەمەریکاییە رەشەکان ١١ـ مالایی ـ پولینزیایی. (شوێنی زمانی کوردی لە ناو ئەم یانزە خێزانەدا دەکەوێتە ناو هیندۆ ئارییەوە)

دیارکردنی خێزانە زمان لە ناو (٧٠٠٠ـ ٢٥٠٠٠) هەزار زمان بەپێی ئاماری زمانناسان لە ناو ژمارەی دانیشتوانی گۆی زەوی کە دەوری (٥) پێنج ملیار کارێکی زۆر ئالۆزە و کات و خۆتەرخانکردن و بودجە و ئاماری گشتی میللەتانی دنیای دەوێت.

زمانناسان باوەڕیان وایە کە ژمارەی زمانە زیندووەکانی ئێستا دەگاتە ٢٥٠٠ زمان، واتە دەوری پێنج ملیار کەس بە حەوت هەزار تا چل هەزار زمان قسەدەکەن و ژمارەی زمانە زیندووەکان ٢٥٠٠ زمانن(٧٥).

هۆی زۆری زمانی جیاوازە، لە ناوچە جیاوازو فراوانەکاندا بۆتە ئەستەم بۆ دیارکردنی چۆنیەتی زمان و خێزانە زمانەکانی.

دابەشکردنە جیاوازەکانی کۆمەڵەی زمان

ئەم دابەشکردنانە کە لەسەرەوە بۆ کۆمەڵەی زمانەکانی جیهان خستماننەڕوو، لە خوارەوە بەکورتی دیارییان دەکەین، چونکە لە شوێنی تری ئەم باسەدا لەهەر خێزانێك دواوین یا لە شوێنی پێویست بەخۆیان باسی ئەوانی ترش دەکەین. ئەم دابەشکردنانە هەن :

دابەشکردنی یەکەم بەمجۆرەیە(٧٦):

١. کۆمەڵەی هیندۆ ئاری (ئاری): خێزانی بەڵتیکی ـ سلاڤی
ـ خێزانی نیپالی
ـ زمانەکانی ئەرمەنی
ـ زمانی ئینگلیزی ناوەندی
ـ خێزانی هیندۆ هیتی

ـ زمانی ئەرمەنی
ـ خێزانی هیندی
ـ خێزانی زمانی ئێرانی (زمانی کوردی لە ناو ئەم خێزانە دایە)
٢ـ خێزانی زمانی سامی : ـ زمانی عیبری
ـ زمانی موابی
ـ زمانی فینیقی
ـ زمانی ئارامی
ـ زمانی مەندائی
ـ زمانی سریانی
ـ زمانی حەبەشی
ـ زمانی عەرەبی
٣ـ خێزانی زمانی ئالتایی(ئورال ـ ئالتایی):
٤ـ زمانییەکانەکان (سەربەخۆ) کە لە لێکۆڵێنەوەیان لەسەر دەکرێت:
١. زمانانییەکانە (تاك ـ سەربەخۆ)
٢. خێزانە زمانی دراڤیدی
٣. خێزانی زمانە ڕەسەنەکانی ئەفەریقا
٤. خێزانی زمانی مالایی ـ پولینزیایی
٥. خێزانی زمانی چینی ـ تبتی
٦. زمانی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکای باکوور
٥ـ ئەو خێزانە زمانانەی لە بەردەم لێکۆڵینەوەدان

جۆری دابەشکردنی دووەم: دوو بەڵگە بۆ ئەم جۆرە خراوەتەڕوو(١) خزمایەتی نێوان زمانەکان یا ئەوەیە بەئەنجام گەیشتنی بۆ نیشاندانی بوونی پەیوەندی لە نێوان دوو زماندا هەبێ .

(٢) ـ یا ئەوەیە بە تەواوی پەیوەندی نێوان دوو زمان هێشتا نەسەلمێنراوە.(٧٧)

ئەم کۆمەڵە زمانانە هەن:
١. کۆمەڵە زمانی ئەوروپاو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەکو:
ـ خێزانی زمانی هندۆ ئاری (زمانی کوردی لە ناو ئەم کۆمەڵە و خێزانە زمانە دایە)
ـ خێزانە زمانی حامی ـ سامی
ـ زمانی سۆمەری.
ـ خێزانی زمانی فنلەندی ـ ئورگری.
ـ خیزانی ئالتایی.
ـ خێزانی قەفقازی باکووری و باشووری.
٢. خێزانی زمانەکانی ئاسیا (خێزانی زمانە ئاسیاییەکان)
ـ خێزانی زمانی چینی ـ تبتی
ـ خێزانی زمانی تایلەندی
ـ خیزانی زمانی مون ـ خومر
ـ خێزانی زمانی دراڤیدی
ـ خێزانی زمانی مالایایی ـ پولینزیایی
ـ زمانەکانی ئوسترالیایی و پاپۆیی.
ـ زمانەکانی ئاسیای کۆن.
٣. خێزانی زمانی ئەفەریقیا:
ـ خێزانی نایجیریا ـ کۆنگۆیی خویسان
٤. خێزانی زمانی کیشوری ئەمەریکا:
ـ زمانی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکای باکووری.
ـ خێزانی زمانی ئەسکیمۆ ـ ئالۆت و ئەتاباسکی
ـ خێزانی زمانی کانگی

ـ خێزانی ئیرو کۆیی و ماسکوگی

ـ خێزانی زمانی سویی و ئۆتۆ ـ ئەزتەك.

دابەشکردنی زمانەکانی جیهان بەپێی شوێنی جوگرافی (٧٨)

زماناسی وا هەیە زمانەکانی دنیا بە پێی شوێنی ئێستایان دیاری دەکەن. بەڵام ئەم جۆرە بۆ دیاریکردنی بەشە جیاجیاکانی ناوچە جوگرافییەکانی دنیای ئەمڕۆ دەبێتە دەرك کردنی ناتەواو و کاری پێ نە گەیشتو بەلێکۆلینەوەکانەوە دیار دەبێت. لە هەموو وڵاتانی دەوروبەری ڕۆژئاوای گۆی زەوی، بەتایبەتی لە کیشوەری ئەمریکا زۆرترین ژمارەی خەڵك بە کۆمەڵەی هندۆ ئاری قسەدەکەن. کۆچکردنی خەڵك بەدرێژایی مێژوو بۆ ناوچەی زمانەکانە بەڵگەی روونی ئەم بۆچوونە بەکارهێنانی جۆراو جۆر پرش و بڵاوی زمانەکانییەتی. لە ئوستڕالیاوە هەتا ئەوروپا، یا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش ئەمرۆ ناوچەی بەکارهێنانی زمانە هیندۆ ئاری، سامی و تورکییە.

بەم پێیە ناوچەی شوێنی زمان دیاردەکرێت و بەهۆیەوە تازەترین جونکردنی زمانەکانی دنیا لە رووی شوێنی جوگرافییەوە، واتە بەپێی بوونی زمانی هەرکێشوەرێك لە ئاسیا، ئەوروپا، ئەفەریقیا، ئۆقیانووس، ئەمەریکا،(٧٩) لە خوارەوە رووندەکەینەوە:

لە:

١.   **ئەوروپا:** ١ـ١ زمانی هندۆ ئاری

١ـ زمانی جەرمەنی ٢ـ زمانی سەڵتی ٣ـ زمانی ڕۆمیایی ٤ـ زمانانی سلاڤی ٥ـ هەندێ تر لە زمانانی هندو ئاریایی لە ئەوروپا ٦ـ زمانانی هیندۆ ئەوروپایی غەیرە ئەوروپایی لە ئەوروپا وەکو:

١ـ ٢ـ زمانانی ئۆرالی

١ـ٣ـ زمانانی باسکی

١ـ٤ـ زمانانی قەفقازی

١ـ٥ـ زمانانی غیرە هیندو ئەوروپایی لە ئەوروپا وەکو: (تەتەری ، چەواشی ـ مەگۆلی ـ قۆزاقی ـ (کازاکی)، ئازەری، ئازربایجانی، ماڵتی).

٢.   **ئاسیا:** ٢ـ ١ـ زمانی ئۆرالی .

٢ـ٢ـ زمانی ئالتایی.

٢ـ٣ ـ زمانی سیبریایی.

٢ـ٤ـ زمانی ئەفرۆ ئاسیایی.

٢ـ٥ـ زمانی هیندۆ ئاریایی (زمانی کوردی لێرەدایە).

٢ـ٦ـ زمانییەکانەی (سەربەخۆ) باشووری ئاسیا.

٢ـ٧ـ زمانی دراڤیدی.

٢ـ٨ـ زمانی ئوستر ئاسیایی (ئەسترۆ ئاسیایی).

٢ـ٩ـ زمانی میائو ـ یائو.

٢ـ١٠ـ زمانی چینی ـ تبتی.

٢ـ١١ـ زمانی کام ـ تایی.

٢ـ١٢ـ زمانی ژاپۆنی و کۆریایی.

٢ـ١٣ـ زمانی ئەستراندۆ نزیایی.

ئەفەریقیا:

٣ـ ١ـ زمانەکانی ئەفرۆ ئاسیایی

٣ـ١ـ١ـ زمانەکانی سامی

٣ـ١ـ٢ـ زمانەکانی بەربەری

٣ـ١ـ٣ـ زمانی کوشی

٣ـ١ـ٤ـ زمانەکانی چادی

٣ـ٢ زمانانی نیلی بیابانی

٣ـ٣ زمانانی نایجەر ـ کوردڤان
٣ـ٤ زمانانی خوئیسانی (خوییسانی)
٣ـ٥ زمانانی هندۆ ئاری
٣ـ٦ زمانانی ئاستراندۆ نزیایی

٣. ئۆقیانووسی :
٤ـ ١ زمانەکانی ئاستراندۆ نزیایی
٤ ـ٢ زمانەکانی پاپوان
٤ـ٣ زمانە رەسەنەکانی ئوستراليا
٤. ئەمەریکا :
٥ـ١ زمانەکانی هیندۆ ئاریایی
٥ـ٢ زمانە رەسەنەکان

شوێنی زمانی کوردی بەپێی کیشوەرەکانی دنیا

زمانی کوردی لە ناو هەموو ئەم جۆرە دابەشکردنانەدا دەکەوێتە ناو کۆمەڵەی زمانە هیندۆ ئارییەکانەوە لە بەشی خێزانە زمانی ئێرانیدایە و بەپێی شوێنی جوگرافی قسەکردنی زمانەکانیش لە کیشوەرەکانی دنیادا دەکەوێتە (بەشی زمانەکانی کیشوەری ئاسیاوە لە ناو کۆمەڵەی هیندۆ ئاریدا لە خێزانی زمانە ئێرانییەکان لە باشووری رۆژئاوای کیشوەری ئاسیادایە).


زمانە ئۆقیانووسییەکان
١
٢
٣
زمانی ئاستراندونزیایی
زمانانی پاپوان
زمانە ڕەسەنەکانی ئوستراليا
گینەی نۆی
هاوایی
فرانسە (زمانی زۆربەیە لە کالّدونیای نویّ)
لە ئوستراليا (ئینگلیزی) زمانی فەرمییە
توك پیسین (زمانێکی ناوێتەیە) لە
ئینگلیزی
گینەی نویّ

دابەشکردنێکی تری زمانی ئاستراندو نزیایی


(١) لەئەندەنۆزیاو مالیزیا
لە فلیپین
(٢)
سەنگافورە، بۆرمی
مالایی (لەئەندەنۆزیا و مالیزیا)
زمانی کبوئانو
جاوەیی
وندایی
مادوری
میانگ کاباو
بالینی
بوگینی
دایاگ
ماکاساری
ساساك
ئاچنی
توباباتك
لامپۆنگ
تاگالۆك
ئیلوکانو
بیکۆڵ
سامارلیتە(وارای وارای)
کاپام پانگان
پانگاسینان

زمانەکانی ئۆقیانووسی

لە کیشوەری ئۆقیانووسی چەند زمانێك هەن کە قسەکەری رەسەنیان هەیەو بەزمانە ئاستراندو نزیاییەکان دەژمێردرێن(٨٠) وەکو ئەم زمانانە:

١. گینیەی نوێ : تەنها لەدەوروبەری کەناری (ئش) زمانەکانی خێزانی ئەستراندۆ نزیایی بەکاردێت.

٢. لە ئوستراليا بەڵگە و نووسراوی سەربە حکومەت بە زمانی ئینگلیزی بەکاردێت و وەکو زمانی فەرمی قەبوڵ کراوە و بەکاردێت.

٣. هاوایی: لە دەوروبەری رۆژهەلاتی ئۆقیانوسی ئارام قسەی پێدەکرێت زمانی فەرمیش زمانی ویلایەتێکی ئەمریکی ئینگلیزییە.

٤. فرانسە: زمانی زۆربەیە لە کالدۆنیای نوێ.

٥. توك پیسین: زمانێکی ئاوێتەیە بنەماکانی لەسەر زمانی ئینگلیزییە و لە گینەی نۆی سوودی وەرگرتووە.

زمانەکانی ئەفرۆ ئاسیاوی

خێزانە زمانی ئەفرۆ ئاسیاوی بەشی سەرەکی لە دەوروبەری باکوور و بیابانی ئەفەریقیای گرتۆتەوەو تادەوربەری رۆژهەلاتی شاخی ئەفەریقیا (القّرن الأفریقی) بلاّو بۆتەوە.

زمانەکانی ئەم خێزانە لە سەرەکیترین زمانەکانی دەوروبەری باشووری رۆژئاوای ئاسیاشن ئەم خێزانە پێنج لقە زمانی بنەڕەتی وەکو: سامی، میسری، بەربەری، کوشی و چادی هەیە. (پێشووتر رونکراوەتەوە، بەڵام لەبەر ئەوەی بە شوێنی جوگرافیش زمانەکانی جیهانیمان دیاریکرد بەکورتی روونکرایەوە) زمانی ئامۆتی بەکۆشی رۆژئاوایش ناودەبرێت لقێکە لەم زمانانە. زمانی میسری کۆن و لە سەردەمی ناوەندا بە زمانی قبتی گۆراوە تا سەدەی شانزە بەردەوامی هەبووە(٨١)

زمانەکانی ئەستراند و نزیایی

ئەم خێزانە زمانە بەزۆری قسە پێکەرانی لە ئەندەنوزیا، فلیپین و مالیزیا گرد بوونەتەوە. ئەم زمانانەن: مالایی: لەم ڕۆژگار و سەردەمەدا بەزۆری بەدوو ناوی وەکو باهاسای مالیزیایی یابە باهاسای ئەندۆنزیایی ناودەبرێ و بەزمانی فەرمی مالیزی و ئەندۆنیزی دەژمێردرێت. ئەم زمانە لە برۆنیش زمانی فەرمییە و یەکێکە لە زمانە فەرمییەکانی سەنگافورەش ۲۰ ملیۆن قسەکەری هەیە. ئەم زمانانە لەم خێزانەدا هەن: جاوەیی، وندایی، مادوری، میانگ کاباو، بالینی، بوگی نی، ماکاساری، ئاچینی، توباباتك، ساساك، لامپونگ، دایاگ، تاگالۆگ لە فلیپینە ۱۰ ملیۆن قسەکەری هەیە و بەزمانی دووەم دێت. هەموو زمانەکانی ئەستراندۆ نیزیای فلیپینی بریتییە لە: کبوئانو هەژدەملیۆن قسەکەری هەیە.

ئیلوکانۆ: پێنج ملیۆن قسەکەر، زمانی هیلی گانیون چوار ملیۆن بەکاری دەهێنیێ.

بێکۆڵ: سی ملیۆن قسەی پێدەکات.

ساماری لیتە یا وارای وارای : دووتا سێ ملیۆن پێیدەدوێن.

کاپام پانگان: یەك ملیۆن و نیو قسەی پێدەکات.

پانگاسینان: دەوری یەك ملیۆن قسەکەری هەیە.(۸۲) ئەم کۆمەڵە زمانانە سەر بەکۆمەڵە زمانای ئاسیاوین لە رووی شوێنی جوگرافی و بەکارهێنانەوە.

زمانی ژاپۆنی و کۆریایی: نموونەی زمانە تاکەکان، واتە لە زمانە بڕگەییەکانن، چەنکە زۆربەی مۆرفیمەکانیان بڕگەیین. ئەم دووزمانە لەگەڵ هیچ زمانێکدا ئالتایی هەیە. زمانی ژاپۆنی دەوری (۱۵۰) ملیۆن کەس قسەی پێدەکات و بەزۆری لە کۆریا قسەی پێدەکەن. بەزمانێکی ئاسیاوی دادەنرێت.

زمانەکانی سیبریایی: لە دەوروبەری ئاسیا بەکاردەهێنرێت بە خێزانی هیندۆ ئەوروپایی، ئۆرالی یائالتایی ناژمێردرێت بە سیبریایی یاسەیبریایی کۆن ناودەبرێت. لەم زمانانە پێکهاتووە.

زمانی کەت Ket: یەکێکە لەو زمانانەی کە لە کەناری رووباری (یەنی سی) بەکاردێت لە زمانە تاکەکانە(بڕگەیی) تائێستا زمانناسەکان نەیانتوانیوە خزمایەتی بۆ ئەم زمانانە بسەلمێنن.

زمانی یوکاقیر: یەکێکە لەو زمانانەی کە لەناوچەی باکووری ڕۆژئاوای سەیبریا بەکاردێت هەندێك باوەڕیان وایە کە ئەمانە لەگەڵ زمانی ئۆراڵی هاو خێزانین.

زمانی نیوخ: لە سەرچاوەی رووباری ئامورو دوورگەی ساخالین بەکاردێت بەلای زۆر لە زمانناسەکانەوە نموونەی زمانە بڕگەییەکانە.

زمانی ئاینو: لە دوورگەی هۆکایدۆی ژاپۆن قسەکەری هەیە و باوەڕی هەندێك لێکۆڵەر وایە، کە یەکێکە لەزمانەکانی ئالتایی.

زمانای چوکوتکو ـ کامچاتکایی: لەوپەڕی ڕۆژهەڵاتی دەوروبەری سەیبریا قسەکەری هەیە. بەزمانی ئورسیایی(ئەوروپا و ئاسیا) دادەنرێت کە وەکو زمانەکانی(ئەسکیمۆـ ئالئوتی)یە.

ئەم زمانە یەکێکە لە لقەکانی زمانی ئورئاسیایی وەکو زمانەکانی ئەسکیمۆکانی دەوروبەری جەمسەری (قطب) باکووری سەیبریا و تا هەندێك لە هۆزەکانی ئەسکیمۆی باکووری کیشوەری ئەمریکایە(۸۳) **بەزمانێکی ئاسیاوی دەژمێرێ.**

زمانەکانی میائو ـ یائو: لە رووی شیوێنی جوگرافی بەکارهێنانیەوە سەر بەکۆمەڵە زمانی ئاسیاوییە. ئەم زمانانە بە هەمونگ ـ مین ناودەبرێت، ناوچەیەك دەگرێتەوە لە باشووری چینەوە تارێگای وڵاتانی باشووری ئەم دەوروبەرە شۆردەبێتەوە.

میائو: ئەم زمانە زۆرتر بەناوی هەمونگ ناسراوە پێنج ملیۆن کەس قسەی پێدەکات .

یائوـ یامین: ئەم دوو زمانە زۆرتر خێزانە زمانیان هەیە، هەر چەندە جێگای قەبۆڵکردن نیش نییە، هەندێك لە زمانناسەکان هەوڵی ئەوەیانە تا ئەوە بسەلمێنن کە ئەم زمانانە لەگەڵ کۆمەڵە زمانی چینی ـ تبتی و ئاستریك هاوخێزانن(۸٤).

زمانە رەسەنەکانی ئوستراليا

لە کاتی بەیەك گەیشتنی ئەوروپاییەکان بە خەڵکی ڕەسەنی ئەم ناوچەیە، لە ۲۰۰ساڵی پێش ئێستا نزیکەی (۲۰۰) دووسەد زمانی جیاواز لە ئوستراليا و دوورگەکانی نزیك بەو قسەی پێدەکەن ، ئەمەش ئێستا نیوەی ئەو زمانانە یا چارەکی ئەو ژمارەیە مابێتەوە. ئەم زمانانەی هەیە:

زمانی تی وی Tiwi: لە کەناری باکووری ئوستراليايە.

زمانی جینگیلی : لە دەوروبەری ناوەندی ناوچەی باکووری ئوستراليا جيابۆتەوە.

ژمارەی قسە پێکەرانی زمانە ئوستراليایيەکان کەمەو دەگاتە دەوری دوو هەزار کەس تێپەرناکات. لەم ناوەندەدا زمانی ئاوێتەش بوونی هەیە، کە بەزمانی دایکی گۆڕاون وەکو رۆپەر ریۆرکریۆل کە بە دەوری (۱۰) هەزار قسەکەری خەڵکی رەسەنی هەیە و وەکو زمانی دووەم سوودی لێ وەردەگیرێت(۸۵).

جۆرە زمانێك هەیە بەناوی زمانی پێجین و کریۆل زمانی ئاوێتەشی پێدەوترێت کە لە ئەنجامی تێکەڵاوبوونی دووزمانەوە پەیدادەبێت لە سەرچاوە زمانییە کوردییەکاندا تائێستا باس نەکراوە بۆیە پێویستە روونکردنەوە لە بارەیەوە بکەین(۸۶).

زمانی پێجین و کریۆڵ

زمانێکە پیکهاتەی دەستووری وشەکانی و ژمارەی شێوەکانی بە شێوەیەکی بەرچاو کورت بۆتەوە. مێژووی پەیدابووی ئەم زمانە لە راستیدا نوێیە و زمانی رەسەنی هێچ کەسێك نییە(۸۷). لە ئەنجامی پێوستی ژیان پەیوەندی لەگەڵ میللەتانی زمان جیاواز و بە هۆی تێنەگەیشتنیانەوە لە یەکتری زمانی سێیەم لە ئەنجامی زمانی یەکەم و دووەمە پەیدابووە کە پێی دەوترێت پێجین pidjin وکریول .

واتە کاتێك ئەم زمانە هاتۆتە کایەوەو پەیدابووە خەڵکی ژینگەی ئەو شوێنە باشتر خەڵکی ئەو دوو کۆمەڵەی ئەویّ لە زمانی یەکتری تیّ نەگەیشتوونە، هەوڵیان داوە لەگەڵە یەکتری پەیوەندی پەیدابکەن و لەمەوە زمانی پێچین پێکهاتووە. لێرەدا ئەوەی سەرنجڕاکێشە خواستی پەیوەندییەکان بۆتە هۆی بە ئەنجام هێنانی زمانە.

لەگەڵ هۆیەکی تری فراوانبوونی داواکاری و خواستە ئیمپریالییەکان و ڕەنگدانەوەی سەردەمانی ئیستعمارییە، لێرەدا دوو ڕووداوی مێژووی بۆتە هۆی هاتنەکایەی ئەم زمانە بە نموونە دەهێنەوە. لە دوای هێرشی رۆمییەکان بۆ سەر خاکی گول، واتە شوێنی باپیرانی فەڕەنساییەکانی ئەم گولانە هەولیان داوە لەگەڵ داگیرکەرە رۆمییەکانی سەر خاکی خۆیان بەزمانی لاتینی قسە بکەن. لە کاتێکدا زمانی خێزانی ئەم ژینگە یە بەزمانی گولی قسەیان کردووە بەم شێوەیە لە زمانی ناو خێزان و زمانی پەیوەندی کردنەوە، واتە (لە زمانی گول و زمانی لاتینییەوە) زمانی فەڕەنساییان لەو کاتەدا هێنایەکایەوە کە زمانێکی ئاوێتەیە پێجین بووە(۸۸).

ئەمجا زاراوەی پیجێن، گریول یا زمانی ئاوێتەشی بۆ بەکاردەهێنرێت. ئەمەی دواییان لە ئاوێتە کردنی دوو زمانەوە سەرچاوەی گرتووە. لەمەوە لە ناو خێزانیشدا لە شوێن زمانی گولی و لاتینی بە زمانی فەڕەنسایی قسەیانکردووە.

رووداوی دووەم لە سەردەمی حەڤدەهەمدا بووە، یەکێك لە زمانی دیارەکانی پێجین کە زمانی بیسلامارە لایەن خەڵکی نوێی ((وانواتو)) وە، لە دوورگەی خاوەنی (۱۰۵) سەدوپێنج زمانی جۆراو جۆرن. لەبەر ئەوەی نەیان دەتوانی بەو زمانە جۆراو جۆرانەوە لە یەکتری بگەن و پەیوەندی ببەستن، لە ئەنجامدا زمانێکی پێجین بەناو بیسلامار بوو بە زمانی ئەو دوو رەگەیە.

وشەی بیسلامار ڕەگەکەی لە وشەی Bichelumarواتە Bichodomar وشەکەی بە واتای (کرمی دەریایی، خەیاری دەریایی) دێت بە زمانی پورتوگاليیە. ئەم گیان لەبەرە بەسزمانە خواردنێکی خۆشی چینیەکان بووە، لە سەدەی (۱۷ز) دا وەکو کاڵایەکی سەرەکی بازرگانی لە ئۆقیانووسی ئارام چالاکی ئابووری و بازرگانی پێوەکراوە لە ناوی ئەم گیان لەبەرەوە کە دەکاتە هۆی ئابووری و یەکێکە لەو هۆيانەی کە زمانی فەرمی {دەوڵەتی ـ زمانی نووسین، زمانی نەتەوەیی} دەهێنێنە کایەوە. دیارە ئەو بازرگانییە بەو جۆرە کرمەوە بۆتە هۆی پەیدابوونی زمانێکی هاوبەشی

نێوان خەڵکی دوورگەی ئەو ناوچەیە، هەرچەندە زمانی پیجین لە ساڵی ١٨٦٠ز پەرەی سەند(٨٩).

زۆر لە زمانە پیجینەکان لەسەر بنەمای زمانەکانی ئەوروپاییە، کە ڕەنگدانەوەی سەردەمی ئیمپریالییەتە لەسەردەمی فراوانبوونی داواکاری ئابوورییە و بە زمانێکی بازرگانی ناودەنێن بە زۆری لە دەوروبەری ناوچەی بە یەکگەیشتنی زمانەکان لە ئەفەریقا ، ئاسیای باشوور رۆژهەلاّت و ئەمەریکای باشوور زمانی پیجین بوونی هەیە. ئەم جۆرە زمانە وەکو زمانێکی یاریدەدەر هێناویانەتە کایەوە، خەڵکی کۆمەڵی ئیش و کار لەسەر ئەوەن لە ئەنجامدا زمانێکی فەرمی پێگەی هەبێ وەکو زمانی (Tok pisin) توك پیسین.

بەم شێوەیە شوێنی زمانی پیجین فراوانبووە(٩٠).

زمانی پیجین (زمانی کریۆل ـ زمانی ئاوێتە) ئەم زمانانە دەگرێتەوە : بیسلاما (بیسلامار)، کامیرۆن، کریۆل، لیبریا، مۆنۆگینیس، مۆتۆ، سانگۆ، زامبیا.

جونکردنی زمان لەڕووی وشەسازییەوە

دوای خستنەڕووی جۆری زمانەکان بنچینەو جۆری زمانەکان لەڕووی بنچینەو ڕەگەز و جیاوازی ڕێزمانییەوە شلیگەل لە سەدەی نۆزدەهەمدا بەپێی پەرەسەندن و گەشەکردنی زمانەوە بەسەر سێ جۆرە زمانی جیاوازدا جونکردووە(تصنیف). هەر جۆرە لەڕووی پلەی پێشکەوتنی خەڵکەکەیەوە جیاوازە لەوی ترو هەر جۆرەی قۆناغێك دەنوێنێ لەو قۆناغانەی کە زمانی مرۆڤ پێیدا پەرەدەسێنێ.

دەربارەی جونکردنی زمان لەدوا چارەکی سەدەی نۆزدەهەمدا کە محازەراتەکانی بۆدوان کۆرتەنی ((دەربارەی ئەرکی زانستی زمان)) و لە وتارێکی تر بەزمانی ڕوسی دەربارەی تایبەتێتی تێکەلاّوی لە هەموو زمانێك)) داو لە بنەڕەتدا زنجیرەیەك محازەرەی دەربارەی ڕێزمانی بەراورد بلاّوکردەوە. کە لە تیایدا باسی لە جونکردنی زمانەکانی کردووە.(٩١)

جونکردنی زمان بەپێی بنای وشەسازی و ڕستەسازی بەم جۆرە دیاری کردووە.

١. زمانەلکاوەکان: agglutinative Language

وشە لەم جۆرە زمانانەدا هەمیشە بابەتی بنەڕەتی زمانەو واتای دووەمی کە بۆی زیاد دەکرێت بە هۆی گیرەکەوە نابێتە هۆی گۆرانی شێوەی بنەڕەتی وشە(٩٢) هەر وشەیەك لەم جۆرە زمانەدا بەزۆری لە چەند شێوەیەك (مۆرفێك) پێکهاتووە و هەر شێوەیەکی مۆرفێمێك دەنوێنێ. ئەم جۆرە زمانە پاشگر و پێشگر بەکاردەهێنێت و بەڕیز دەچێتە سەر ڕەگ و واتا دەگۆرێت (٩٣) وەکو زمانە ئۆراڵییەکان (تورکی، مەنگۆلی، مەنشوری)، یابانی، زمانی باسك و کوردی، نموونە:

لولمدا، شول لێهەڵکێشان: لە زنجیرە مۆرفیمێك پێکهاتووە، لە ئەنجامی پەیوەندییەکان بەیەکترەوە بەپێی سیستەمی زمانەکە چوونەتە پاڵ یەکتر بەم شێوەیە:

لول: مۆرفیمێکە وشەی پێکهێناوە.

دا: مۆرفیمێکە وشەی پێکهێناوە.

شول، لێ، هەڵ، کێشان، پێنج مۆرفە، هەر مۆرفێکی مۆرفیمێکە (م سەربەخۆ+ م بەند+ م+ بەند+ م سەربەخۆ+ م بەند) زۆربەی وشەکانی ئەم جۆرە زمانە بەم شێوەیەن.

تایبەتێتی زمانی لکاو:

١. وشەکانی لە مۆرفیم پێکهاتوون، هەر وشەیەکی مۆرفێمك پێکدێنێ.

٢. مۆرفیمەکانی دەلکێن بەیەکترەوە بەدوای یەکدا ریزدەکرێن.

٣. لەم جۆرە زمانەشدا نموونەی وشەی جۆرەکانی تری زمان وەکو زمانی سەربەخۆ و لکاوەکان هەن. بۆ نموونە لە زمانی کوردیدا وشە و ئامرازی(ئەگەر، تا، چونکە، هێشتا،...) وشەی زمانە سەربەخۆکانن. ئەم وشانە هیچ مۆرفێمێکی تر ناگرنە خۆیان. نموونەیەکی کەمیش لە وشەکانی کوردی بەر زمانە گەردانییەکان دەکەون، چونکە هیچ زمانێك بەتەواوی وشەکانی بەریەکێك لەم جۆرانە ناکەون.

٤. لە زمانە لکاوەکاندا گیرەك هیچ گۆرارنێك لەسەر ڕەگی وشە لە ڕووی گۆرانی حاڵەت و گەردانییەوە ناکات، ئەمەش پێچەوانەی زمانە لکاوەکانە، وەکو

ئەوروپاییەکان بەتایبەتی فەڕەنسایی، پاشگری گەردانی فرمان، گۆڕان دەهێنێتکایەوە، چونکە حاڵەتی جیاوازو نۆی دەدات بەفرمانەکە.(٩٤)

٢. زمانی سەربەخۆ isolating language

زمانێکە پێکهاتەی تایبەتی خۆی هەیە، بڕگە لەم جۆرە زمانانەدا بنەمایە، هەر بڕگەیەك یەك مۆرفیمە، واتە هەر مۆرفیمێك لە یەك بڕگە پێکهاتووە و بڕگە هەموو کاتێك جێگیرە (نەجولاوە) شێوەیان بە هۆی دەوری جیاوازی گۆرانی دەستوورییەوە ناگۆریت. بەڵکو تەنها لەریزکردنی (ڕێکخستنی) هاونشینی مۆرفیمەکانەوە لەسەر زنجیرەی قسەکردن ئەتوانرێ پەی بەجۆری گەردانی(صرفی) ئەوان ببرێ (٩٥).

هەموو وشەیەکی مۆرفیمێك پێکدێنێ، وشەکانی لە شێوەی مۆرفیمی بەندان، ڕەگی وشەکانی گیرەك وەرناگرن و(٩٦) بەتەنها واتا بەخش نین. سەربەخۆیی زمان ڕادەی خۆی هەیەو هیچ زمانێك نییە بەتەواوی سەربەخۆ بێت.

ئەم جۆرە زمانانە ڕێکەوتنی تەواویان نییەو هیچ جۆرە هاوبەشی و پەیوەندی خزمایەی بەدنیای هاوبەش لەگەڵ زمانەکانی تردا نییە.(٩٧) ، ئەم زمانانە بە بەشێکی زمانی تاك دەژمێردرێن.

نموونەی ئەم زمانانە وەك زمانی: چینی، ڤێتنامی، تبتی، سیامی، بۆرمی، مالایی، پۆلینزیایی زمانناسان ئەم زمانانە دەبەستن بەیەکترەوە و ناونیشانیان بۆ دادەنێن، چونکە لەیەك ناوچە و کیشوەر هەندێك لەم زمانانە بەکاردێت، وەکو لە ڕۆژهەڵات و باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا، سەرخاکی هیند، ئەفەریقیای ناوەندی و باشووری و لەناو ئەمەریکاییە ڕەسەنەکانی کە بەزمانی تاك دادەنرێن. جیاوازی بیرو بۆ چوون لە ناو زانایانی زمانناس بۆ جونکردنی زمان هەیە(٩٨) کۆمەڵە زمانێکی گەورەیە، لە دوای زمانە ئارییەکانەوە (هیندۆ ئاری) دێت و نیوەی خەڵکی جیهان قسەی پێدەکەن.

تایبەتێتی زمانە سەربەخۆکان

١. وشەکانی لە رووی واتاوە بەتەنها سەربەخۆنین و لە شێوەی مۆرفیمی بەندن.
٢. لە ئەنجامی ڕێزکردنی مۆرفیمەکانی بەدوای یەکدا واتایان دەردەکەوێت.
٣. وشەکانی مۆرفیمی تر ناگرنە خۆیان.
٤. سەربەخۆیی خۆیان دەپارێزن و وەکو وشە بەکاردەهێنرێن.
٥. بەپێچەوانەی زمانەکانی ترەوە، گیرەك لەم جۆرە زمارانە نییە.
٦. زمانی واهەیە، لێرەدا نموونەی هەندێك وشەی لە جۆرەکانی ترە وەك زمانی ئینگلیزی و هەر وشەیەکی لە زمانی کوریدا: چەم، بەرد، کاوە.
٧. ئەم جۆرە زمانە(زمانی یەك بڕگەیی) شیان پێ دەوترێت. ئەم تایبەتێتییەکی هاوبەشی زمانە سەربەخۆو ئاوازەدارەکانی ئاسیایەکە بوونی یەك بڕگەییە، زمای پچڕپچڕیانیش پێدەڵێن.(٩٩).
٨. ئەم جۆرە زمانانە بە شێوەیەکی ناشایستە بەشیکردنەوەی بڕگەییەوە بەستروان و ناگۆڕێن.

زمانی گەردانی ـ زمانی ئەرکی inflected language

هەندێك وشە لەم جۆرە زمانانەدا بۆ گەیاندنی واتای لابەلایی و لاوەکی شێوەیان دەگۆڕێت.

ئەم جۆرە زمانە وشەکانی بە شێوەیەکی نایاسایی نەچەسپاو دابەش دەبێت بۆ مۆرفیمەکان. پەیوەندی ڕێزمانی نێوان وشەکانی ڕستە لەم جۆرە زمانانەدا بەپێی دۆخەکان دەردەکەون (١٠٠) وەکو زمانی لاتینی و یۆنانی.

تاییبەتێتی زمانی گەردانی

١. بەزۆری گیرەکی ڕێزمانی (ئەرکی) وەردەگرێت بۆ دەربڕینی دۆخی ڕێزمانی.
٢. لەزمانە گەردانییەکاندا وشە بوونی تایبەتی هەیە کە واتای جیاواز و سەربەخۆیان نییە.

٣. ئەرکی وشەی ئەم زمانە گەردانییانە بە هۆی پیتەکانەوە دەبێت کە نیشاندانی تێگەی (مفهوم) لابە لایی و پەیوەندی تایبەتی نێوان وشە بنەڕەتییەکانە(١٠١). ←

٤. زمانی ناواخنکراو 1n corporating Language

جۆرە زمانێکە، پەیوەندی ڕێزمانی بە هۆی مۆرفیمە بەندەکانەوە دەردەکەوێت و تێکەڵ بەیەك دەبن و وشەیەك پێکدێنی کە واتای ڕێزمانی دەگەیەنێت(١٠٢). وەکو هەندێك وشەی زمانی کوردی لە شێوەی رستەدان. نموونە دێمە خوارەوە، لولی دەدەم.

تایبەتێتی

١. وشەکانی لەم جۆرە زمانە لە شێوەی رستەدان .

٢. پەیوەندی ڕێزمانی بە هۆی مۆرفیمە بەندەکانەوە پێکدێت.

٣. مۆرفیمەکانی تێکەڵ بەیەکتردەبن دوای کورتبوونەوەیان وەك لەم نموونانەی زمانی کوردیدا:

ب: بمینووسیایە نیشانەی مەرجییە

م: راناوی لکاوە / بەر کارە

ی: راناوی لکاوە /بکەرە

ایە : پاشکۆی نیشانەی مەرجییە بۆ رابردوو(کە ژمارەیەك مۆرفیمی ئاخنیوەتە خۆی بۆ ئەرکی جیا جیا) نموونە: بهاتمایە، گەیشتبم.

٥ـ زمانی ناوگری Infixing Ianguage

مەبەست لەو جۆرە زمانانەیە، کە گیرەکی ناوگری رەگی وشەکانی دەسمێت و وشەی نوێی لێ دادەرێژرێت و گیرەك پەیوەندییە ڕێزمانییەکان دیاری دەکات (١٠٣) وەك زمانی عەرەبی، عیبری، لاتینی، گریکی ...هتد. نموونە: عَلِمْنا {علم: وشە، ناوگر رەگی وشەکەی سمیوە، نا: مۆرفیمە، ذاهب {ذهب: وشە (فرمانە، ا: ناو گری رەگی سمیوە ناوی بکەری پێکهێناوە.

ذهب: رەگی وشەکەیە، وشەیتری لێوە پێکدێت وەك: ذاهِب، مَذْاهَبْ ، یَذهْبُ، ذهاب... .

قَرأ ← قاریٔ (مۆرفیمی (١) ڕەگی (قرأ)ی بڕیوە ناوی بکەری پێکهیناوە) مۆرفیمی ناوی بکەر بەزۆر شوێنەکەی لە نێوان پیتی یەکەم و دووەمی فرمانەکەیە.

قُرِئَ: مۆرفیمی بۆر و ژیر لەسەر پیتی یەکەم و دووەمی ڕەگی وشەکە فرمانی بکەر نادیاری پێکهاتووە.

مَقْرُؤ: ناوی بەرکارە بەزەنەو (سکون) سەر دەنگی (ق) و بۆری سەر(ر)ی وشەکە پێکهاتووە.

یَقْرَأ: فرمانی ڕانەبردووە دیسان نیشانەی سەر پیتی یەکەم بە(زەنە) و پیتی دووەم بە(سەر) گۆڕا. بەم نموونانە دەردەکەوێت کە بە هۆی سمینی پیتی یەکەم و دووەمی رەگەوە وشەی نۆی پێکهاتووە.

شوێنی زمانی کوردی لە رووی ژمارەی دەنگەکانییەوە لەناو زمانەکاندا

هەموو زمانێك بەچەند دەنگێك دەردەبڕێت، دەنگ بناغەی سەرەکی زمانە، قسەکردن خۆی بریتییە لە دەربڕینی دەنگ، دەکرێت بوترێت دەنگ کەرەسەی خاوی زمانە، بەلێکدانیان قسەکردن پێکدێنیت، بیردۆزێك هەیە بەناوی بیردۆزی پوو pooh theory ـ pooh بەوەی زمان لە بنەڕتدا لە دەنگی سەیر و هەڵچوونی مرۆڤی سەرەتاییەوە پەیدابووە(١٠٤) لێکدان و دووبارەکردنەوەیان زمانە پێکدەهێنێ.

ئێمە لێرەدا ناچینە ناو باسی زمان پەیدابوون و دەنگەوە، ئەوەی گرنگە لێرەدا بوترێت ئەو هەموو زمانە زۆر و جۆراو جۆرەی کۆمەڵی مرۆڤایەتی هەموو بە هۆی دەنگەوە دەردەبڕێت و بە هۆی دەنگیشەوەیە پێکهاتووە. لێرەوە بکرێت کە دەچێتە ریزی زمانە(٣٦) دەنگییەکانەوە. هەرچەندە لەم رووەوە بۆچوونێك هەیە دەربارەی دیاریکردن و وەسفکردنی تەواوی دەنگەکانی زمانی کۆمەڵەی مرۆڤایەتی، بەوەی

ژمارەی دیاری کاوی دەنگەکانی زمان ئەشێ بوونی ئەو دەنگە دیاری کراوانە لە (٣٥) دەنگە زیاتر نەبن، ئەوەش دیاریکردنێکی جیهانییە.(١٠٥)

ئەوەی لێرەدا گرنگە زمانی کورد لە رووی دیاریکردنی ژمارەی ئەو دەگانەی کە زمانەکەی پێکدەهێنێت بریتییە لە **٣٦** دەنگ و لەم رووەوەو شوێنی زمانی کوردی لە ناو زمانە **٣٦** فۆنیمێکانە.

لێرەدا پێویستە دەنگەکانی کوردی بۆ سەلماندن دیاری بکەین:

دەنگە بزوێنەکان: (i) بزرۆکە، ە، ا، و، ۆ، وو، ی، ێ.

دەنگە نەبزوێنەکانی: ب، پ، ، ت، ج، چ، خ، د، ڕ، ر، ز، ژ، س، ش، ع، غ، ف، ڤ، ق، ك، گ، ل، ڵ، م، ن، و، ه، ی، ء (همزة).

ئەوەی لێرەدا پێویستە بوترێت بەزۆری زمانەوانە کوردییەکان دان بەبوونی هەمزە(ء) وەکو فۆنیم لە زمانی کوردیدا نانێن. بەڵام لەڕاستیدا دەنگێکە وەکو فۆنیمیش دەردەکەوێت لەم نموونانەدا:

ئەز، رەز، بەز

نەء ، نەو. بەڵام جێگای سەرنجە لە کوردیدا ئەم دەنگەیە ناوەڕاستی وشەوە نایەت، ئەمەش تایبەتێتی زمانی کوردی پیشان دەدات، دەنگی تریش هەیە لە شوێنی ترەوە نایەت وەکو: دەنگی(ر) سووك و (ڵ) قەڵویش..هتد، کەواتە دەنگەکانی زمانی کوردی **٣٧** دەنگن.

دیاریکردنی شوێنی زمانی کوردی
بەپێی سیستەمی ریزکردنی بەشە بنجییەکانی ناو رستە

شوێنی زمانی کوردی بەپێی ریزکردنی بەشە بنجییەکانی ناو رستە لەبکەر، بەرکار و فرمان، واتە چۆنیەتی دەرکەوتنی کەرەسەکانی زمان، لە ناو، جێناو و فرمان. کە ئەم ئەرکانە دەبینن. دەچێتە ریزی ئەو زمانانەوە کە فەرمان یاگوزارە (پریدیکەیت ـ predicate) دەکەوێتە کۆتایی رستەوەو بەم شێوەیە ریزدەکرێن

ئەوەی ئیشوکارە جێبەجێ دەکات لە ئاخاوتندا دەکەوێتە سەرەتای قسەکردن، واتە لە زمانەوانیدا پێی دەوترێت رستە، چونکە بەشداری لە جێبەجێ کردن یا لە باسکردندا لە سەرەتاوە دێت، ئەوەشی باسی دەکرێت یائیش و کارەکەی بەسەردا هاتووە لە زنجیرەی قسەکردن و جێبەجێکردندا ژمارەی دووەمی بەردەکەوێت لە دوای بکەرو هەڵسوڕێنەری کارەکەوەیە. بەشی سێیەم و یا راگەیەنەری هەواڵە کە یاباس(گوزارە ـ هەواڵ ـ predicate) دێت ئەمەی دواوە بۆ جۆری ئەو رستانەن کە رستەی باسیان پێ دەوترێت، واتە رستەی بی کات و بێ فرمان. بەم هێڵکارییەی خوارەوە شێوەی ریزکردنی بەشە بنجییەکانی ناو رستە دیاری دەکەین و شوێنی زمانی کوردیش لە ناویاندا دەردەخەین.

سیستەمەکانی ریزکردنیان بریتین لە شەش جۆر و بەم شێوەیەن:

١. سیستەمی یەکەم: بکەر(ب)+ بەرکار(ك)+ فرمان(ف)= ب ك ف

أ- رستەی فرمانی: من نامە دەنووسم(بکەر، بەرکار، فرمان) Sov.

ب- ڕستەی باس (بێ فرمان): من لەگەڵ تۆدا قوتابیم.

نیهاد (ن) ـ تەواوکەر (ت) باس (ب) = ن ت ب

من کوردم ، ئێمە مرۆڤین، من بەتۆوە جوانم

سیستەمی رستەی زمانی کوردی بەرستەی فرمانی و رستەی باسەوە لە ریزکردنی بەشە بنجینەییەکان وەك بکەرـ بەرکار ـ فرمان لە رستەی فرمانیداو لە رستەی باسیشدا نیهاد، تەواوکەر، گوزارە / هەواڵ (predicate) لەم جۆرە سیستەمەدایە فرمان دەکەوێتە کۆتایی رستەوە.

٢. سیستەمی دووەم: ریزکردنی بەشەکانی رستە: بکەر ـ فرمان ـ بەرکار = ب ف ك

Svo = He draws Apicture

سیستەمی ریزبوونی بەشە بنچینەکانی وەك بکەر، فرمان، بەرکار لە رستەی زمانی ئینگلیزیدا لەم جۆرەیە.

٣. سیستەمی سێیەم: لە ریزکردنی بەشە بنجییەکانیدا بەمجۆرەیە: ف ب ب

فرمان ـ بکەر ـ بەکار= ف ب ك/ Vso

کَتَبَ محمدٌ درسَهُ- زمانی عربی لەمجۆرەیە دەنووسێت محەمەد وانەکەی نووسیەوە.

بەپێی بۆ چوونی گرنیبێرگ(١٠٦) بکەر هەمیشە لە رستەی ئاسایی هەموو زمانەکانی جیهاندا دەکەوێتە سەرەتای رستەوە، بەپێی بۆچوونەکەی ئەم بێت سێ سیستەمەکەی تری ریزکردنی بەشە بنجییەکانی رستە کە بکەر تیایدا لە سەرەتاوە دەرناکەوێت دەبێت پەیڕەو نەکرێن و لە هیچ زمانێکدا نەبن، لە خوارەوە ئەم سێ سیستەمەش دیاری دەکەین:

٤. سیستەمی چوارەم: بەرکار ـ بکەر ـ فرمان = ك ب ف/ Osv

٥. سیستەمی پێنجەم: بەرکار ـ فرمان ـ بکەر = ك ب ف/ Ovs

٦. سیستەمی شەشەم : فرمان ـ بەرکار ـ بکەر = ف ك ب/ Vos

لێرەدا دەردەکەوێت شوێنی زمانی کوردی لە سیستەمی ریزکردنی بەشە بنجییەکانی رستەدا لە ناو زمانەکانی جیهاندا لە سیستەمی یەکەمدایەو فرمان لە کۆتایی رستەی زمانی کوردییەوە دێت.

پەرەسەندن و گەشەکردن لە زماندا چییە؟

بریتییە لە گۆڕان و گەشەکردنی زمان، لە ئەنجامی گۆرانی قۆناغی مێژوودا زمانەکە پەرەدەسێنێت و زمانەکان لەیەکترەوە بەتایبەتی زمانە نزیکەکان لەیەکتر بە هۆی پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی وشە و شێواز و تەنانەت دیاردەی رێزمانیش لە یەکترەوە وەردەگرن.

---

[١٠٦] ـ وریا عومەر ئەمین، چەند ئاسۆیەکی زمانەوانی، بەرگی ١، هەولێر ٢٠٠٤، ل ٢٣٨. بەکارهێنانی وشەی (چەند) نەگونجاوە، دەبوایە (ئاسۆیەکی زمانەوانی) بێت، چونکە یەك کتێبە و ئاسۆیەك پێکدێنێ نەك چەند. پاشان نووسەر خۆی هێمای بۆ سەرچاوەکە نەکردووە، چونکە دیارکردنی ئەم سیستەمەی زمان لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە لەسەر زمانەکانەوە بە ئەنجام هاتووە.

ئەم وەرگرتنە نابێتە هۆی روودانی کێشەیەکی مکوم وەکو ئەوەی یەکێکیان بییەوێت زاڵ ببێت بەسەر ئەویتردا.(١٠٧).

زمانی کوردی لە رووی پەرەسەندن و گەشەو گۆرانەوە، لە مێژووی دوورو درێژیدا بەسەدان وشەی لە زمانە خزم و نزیکەکانییەوە وەرگرتووەو بەهەمان شێوەش وشەی لێوە وەرگیراوە. بۆ نموونە لە ناو زمانە هاوبەشەکانی کۆمەڵەی زمانی ئاریدا دەیان وشەی فارسی، هیندی، ئەوروپایی تێکەڵ بە زمانی کوردی بووە و لەکوردیشەوە وشە چۆتە ناو ئەو زمانانەوە، یا وشەی هاوبەشی فەرهەنگی لە نێوانیاندا زۆرە وەکو ژمارە یەك ـ ئێك، دوو ـ تو ـ دڤی، مانگ ـ مون، ستار ـ ئەستێرە ...هتد

زمان لە ئەنجامی پەرەسەندن و گەشەکردندا دەکەوێتە بەر کاریگەری چەند هۆیەکی وەکو:

١. گواستنەوەی زمان لە پێشینانەوە بۆ دواتر.

٢. کاریگەربوونی زمان بەزمانێك یا بە چەند زمانێکی ترەوە.

٣. کاریگەری کۆمەڵایەتی و دەروونی و جوگرافی، وەك شارستانییەتی نەتەوە و سیستەم و خوورەوشت و باوەڕ و رۆشنبرێتی و لایەنی بیروباوەڕو ژینگەکەی، بەسەر پەرەسەندن و گەشەو گۆرانییەوە، کە هەریەکەی کاریگەری خۆی هەیە لەو گەشەو گۆڕانەی زماندا(١٠٨).

زمانی کوردی لە پەرەسەندن و گەشەو گۆرانی مێژووی خۆیدا ئەم ئەنجامانەی لێوە رەچاوکراوە:

١. سەربەخۆیی پاراستووە.

٢. دۆخی رێزمانی تایبەت بە خۆی هەیە وەکو نیشانەی کۆ، ناسراوی و نەناسراوی، کاتی بەردەوامی،...هتد

٣. نەمانی دۆخی رەگەزی نێر و مێ لە زمانی نووسیندا (زاری کوردی ناوەڕاست) یا مانەوەی زۆر بە کەمی بۆ بانگ کردن.

٤. بوونی فۆنیمی تایبەت بەخۆی لە رووی دەنگناسییەوە(فۆنۆلۆجی).


ئەرمەنستان
دەریای قەزوین
تورکیا
ئەرارات
ئاگری
بایەزیدی
ماکۆ
جۆمی ئاراس
ئەرزنجان
ئەرزەرۆم
دەرسیم
زازایی
کرمانجی
خەرپوت
وان
دەریاچەی وان
زاری
سەلماس
مەلاتیە
دیاربەکر
بۆتانی
سیرت
باتمان
سیوەرەک
مەرعەش
ماردین
جزیرە
قامشلی
ئورفە
ئەفرین
دهۆک
بادینی
هەکاری
ورمێ
ناوەراست
زاری کوردی
موکری
سۆرانی
مووسل
هەولێر
گەرووس
ئەردەلانی
هەورامی
سلێمانی
شوانی
کەرکوک
گۆران
سنە
کەلهوری
خانەقینی
گەرمیانی
کرماشانی
سەرپێل زەهاو
لەکی
ئیلام
خورەم ئاباد
فەیلی
ایران
عیراق
سوریا
دەریای نێوەند
لوری پشتکوێ
زاری کوردی باشووری
هەمەدان
بروجەرد
(فەیلی)
شاری کورد
دیزفول
لوری گەورە
(بەختیاری)
کەنداو
شار
چیا
رووبار
شیوەزار
زار (دیالیکت)

نەخشەی زارەکانی زمانی کوردی

شوێنی نەخشەی کوردستان
ل ١٠٢-١٠٣

شوێنی جوگرافیی زمانی کوردی

زمانی کوردی، زمانی نەتەوەی کوردە، لە سەرانسەری خاکی وڵاتی کوردستان پێی دەدوێن و بەکاردەهێنرێت.

ئەم وڵاتە کەوتۆتە باشووری ڕۆژئاوای کیشوەری ئاسیاوە(۱۰۹) لە باکوورەوە ناوچەی کوردنیشینی ناگۆرنی قەرەباغە لە نێوان ئەرمەنستان و ئازربایجانی شورەوی کەوتووە و سنووری باکووری لە تورکیاوە بەدرێژایی ئەرزە رۆم تەواو دەبێت، سنوورەکەی لەلای باشوورەوە دەگاتە خوارووی ریزە چیای زاگرۆس چیایی پشتکو لەلای ڕۆژهەڵاتی کەنداوی عارەبی، لەڕۆژئاواشەوە بانی ئەنادۆڵ و لەڕۆژهەڵاتیشەوە بانی ئێرانە(۱۱۰).

شوێنی جوگرافی زمانی کوردی بە پیلانی نیو دەوڵەتی و بە هۆی بەرژەوەندی سیاسییەوە لە یەکتری ترازاوەو بە بڕیاری سیاسی لە یەکتری دابڕاوەو کراوەتە پێنج پارچەوە هەر پارچەیەکی بەر وڵاتانی زمانی نەتەوەی جیاوازی وەکو زمانی عارەبی، تورکی، فارسی و روسی و ئازەری کەوتووەو کەوتۆتە بەرکاریگەری ئەم زمانانەوە و رۆشنبیری ئەم نەتەوانەشی زاڵبووە بەسەر کوردی ئەم شوێنە جیاوازانەوە، لەزاری ناوچە جیاوازەکانی زمانی کوردی ئەو وڵاتانە ڕەنگی داوەتەوە. بۆ نموونە کوردی رۆژهەڵاتی کوردستان دەنگی /ڤ/ لە هەندێك وشە بە /و/ دەری دەبڕن و لە باکووردا دەنگی /ح/ و/ك/ بە/ھ/ و/ق/ دەردەبڕن.

لە باشووری کوردستانیشدا چەندین وشە بەکاریگەری دەنگسازی عارەبی دەردەبڕێت . بۆ نموونە: شیشان، سین، صابر، چاد، ئیسرائیل، فوئاد،....هتد لە جیاتی چیچان، چین، سابیر، چاد، ئیسرایل، فەهاد/فواد.

ئەمە بێجگە لە بەکارهێنانی وشە و زاراوەیەکی زۆری ئەو زمانە جیاوازانەی تورکی، عارەبی، فارسی و ئازەری لە ناو زمانی کوردی لەو پارچە دابڕاوانەی کوردستان بە هۆی شوێنی جوگرافی جیاوازی و زمانی جیاوازەوە وەکو دیاردەیەك لە ناو زمانی کوردی نەتەوەکەدا ڕەچاو دەکرێت و یەکێکیشە لەو هۆیانەی کە بۆتە بەربەستی تەشەنەسەندن و پەرەسەندنی زمانی ستاندەری کوردی یا ئەو زارەی کە

دەوری ستاندەری لە خزمەتی نەتەوەی کورد و لە بواری جیاجیادا بەداخەوە سەرچاوەی واهەیە نووسەرەکەی، ژمارەی دانیشتوانی کوردیان کە شوێنی زمانی کوردییە، بە نادروستی داوەتە قەڵەم. هەر لەیەکەم سەرنجەوە بۆ خوێنەر کە من ژمارەکە دەردەکەوێت، کە ئەمەش لە سەرچاوەی بیری ڕەگەز پەرستییەوە سەریهەڵداوە. گوایە شوێنی زمانی کوردی (٥) ملیۆن کوردی لە وڵاتی تورکیا، ئێراق، ئێران، سوریا، یەکێتی، شورەوی، جاران هەیە. لە هەرسێ وڵاتی پێشەوە (تورکیا، ئێراق، ئێران) بە (١,٥) ملیۆن و نیوێك و لە سوریاش بە (٢٥٠,٠٠٠) هەزار کەسی و لە شورەویش (١٠٠,٠٠٠) کوردهەیە.(۱۱۱)

ڕاستییەکەی ئەمە ژمارەیەکی یەکجار کەمەو بەڵگەی زانستی ئەمەڕەتدەکاتەوە. ئەمە بۆ کاتی نووسینی کتێبی.

(زبانهای جهان) لە ساڵی **١٩٧٧** بەتایبەتی وەرگێڕەکەی کە لەو مێژووە دایە، دەبوایە ئەم ژمارەیەی هەر هیچ نەبێت بۆ کاتی وەرگێرانەکەی هێمای ئەوەی بکردایە کە ژمارەی کورد ئێستا زۆر لەوە زیاترە.

دیسان کتێبێکی تر بەناوی ((مقدمة فقة اللغة ایرانی)) کە کریم کشاورز وەریگێراوەتە سەر زمانی فارسی باس لە زمانەکانی و شوێنی بەکارهێنان و ژمارەی نەتەوەکەی لەرووی قسە پێکەرانییەوە دەکات، ژمارەی کوردی زمانی بە (٧ـ ٨) ملیۆن(۱۱۲) لە ساڵی **١٩٧٦** بە **١٢** ملیۆن داناوە(۱۱۳) . راستی زانستی بۆ ئەم ژمارانە بۆ ساڵی دانانی کتێبی مقدمە فقە اللغە ایرانی بەتایبەتی وەرگێرانی لە ساڵی **١٩٧٩** زۆر کەمە دەکرێت بڵێین تەنها لە باکووری کوردستان ژمارەکە لەوەندە زیاترە و لێرەدا بەبەڵگەیەکی زانستی جوگرافی و سەرژمێری ئەو ژمارە هەڵەیە لەخوارەو راست دەکەینەوە کە بە مجۆرەیە و لە چەند کاتی مێژووی جیاواز لە ساڵی **١٩٢٥، ١٩٥٠، ١٩٧٠، ١٩٧٥، ٢٠٠٠** لە تێکرایی پارچەکانی کوردستان کوردی شورەویشی تێدا نییە:

ژمارەی کورد بەهەزار لە ساڵ وکوردستانی:

ساڵ	کوردستانی گەورە	باکوور	باشووری	ڕۆژهەڵات	ڕۆژئاوا
١٩٢٥	٤٣٨٦	١٩٦٥	٧٧٢	١٥٨٦	٦٣
١٩٥٠	٨٥٠٤	٣٧٦٠	١٤٩٣	٣٠٤٦	٢٠٥
١٩٧٠	١٥١١١	٦٧٨٦	٢٦١٢	٥٢٢٠	٤٩٣
١٩٧٥	١٧٥٠٥	٧٧٧٩	٣٠٧٧	٦٠٧٢	٥٧٧
٢٠٠٠	٣٥٢٤٧	١٤٧٤٨	٦٣٩٠	١٣٣٦٨	٧٤١

ژمارەی کورد لە ساڵی کتێبەکەدا ١٩٧٩بە (٧ـ ٨) ملیۆن کوردی داناوە، لە خشتەکەدا تەنها لە ساڵی ١٩٧٥ بەگشتی ژمارەی کوردی (١٧,٥٠٥,٠٠٠) ملیۆنەوە تەنها لە باکووریش لەو ساڵەدا (٧,٧٧٩) ملیۆن. کە هێشتا ژمارەی کوردی شورەویشیدا نییە و لە ساڵی ٢٠٠٠ دا ژمارەی کورد گەیشتۆتە (٣٥,٢٤٧) ملیۆن(١١٤).

قۆناغی مێژوویی زمانە ئێرانییەکان

زمان وەکو دیاریدەیەکی زیندووی کۆمەڵایەتی لە گۆڕان و پەرەسەندندایە، کۆمەڵی مرۆڤایەتی ڕاناوەستێت، لەگەڵ خۆیدا هەموو دیاریدەیەکی ژیان دەگۆڕێت، بەرەو پێشەوە دەڕوات، تازە نۆی دەبێتەوە، شێوازی ژیان دەگرێتەوە، ئەم گۆرانە پەرەسەندنە لە زماندا ڕەنگەداتەوە، گۆڕانەکە بەپێ گۆڕانی مێژوویی سەرەتاو کۆتاییی قۆناغی زمانی کوردی بە نموونەوە دیاری دەکەین.

لەم باسەدا قۆناغی مێژوویی زمانە ئێرانییەکان بەگشتی و قۆناغی گۆڕانی مێژوویی زمانی کوردی بە نموونەوە دیاری دەکەین.

زمانە ئێرانییەکان بە سێ قۆناغی مێژوویی تێپەڕیوە، وەك:

١ـ قۆناغی کۆنی زمانە ئێرانییەکان:

بەلای کەمەوە مێژووی کۆنی زمانە ئێرانییەکان دەگەڕێتەوە بۆ هەشت تا نۆ سەدەی پێش زایین، لە سەرەتای دامەزراندنی دەوڵەتی میدیاوە تا کۆتایی دەسەڵاتی هەخامەنشیەکان(١١٥) هەشە بۆ نێوان سەدەی (٨ـ٦) پ ـ ز، دیاری کردووە وەك: زمانی مادی، زمانی ئاوێستایی، پارسی کۆن (فارس کۆن)، سەکی.(١١٦)

بەرهەمی زمانە کۆنەکانی ئێران بە نووسینی مێخی(بزماری) نووسراونەتەوە و جێگای باوەڕ بووە و گەیشتۆتە سەردەمی ئێستا و بوونی هەیەو ماوەتەوە. زمان و زارە کۆنەکانی هۆز و نەتەوە کۆنەکانی ئەم سەردەمە کۆنەی زمانە ئێرانییەکان کەرەسەو شت و مەکی زۆر دیاریکراوی هەیە.

کتێبە نووسراوەکانی ئەم سەردەمە بە فەرمان و ناوی پاشایانی یەك لە دوای یەکی هەخامەنشییەکان سەدەی (٦ـ ٤) پ ـ ز لەسەر بەردەکانی ڕۆژئاواو باشووری ڕۆژئاوای ئێران بە درێژایی ڕێگای بازرگانی و لەسەر گۆڕی پاشایان و کۆشك و تەلارو لەسەر ڕووی زێڕ و چەك و خشڵ و تابلۆکانی بەرد هەڵکەنراوە.(١١٧)

ئەم کتێبانە بەڵگەی مێژوویی و زمانی زۆر بەنرخیان هەیەو ناوەڕۆکەکانیان دوو هەزار و پێنج سەد ساڵە بۆ پاراستنی زانست و زایاری کۆن بەناوی داریۆشی یەکەم(٤٨٦ـ ٥٢٢) پ ـ ز لەسەر بەردە گەورەکانی کێوی بێستونی نزیك کرمانشایە.

زمانی ئەم سەردەمە، واتە زارەکانی کۆمەڵی ڕۆژئاوایی دەبنە دوو لقەوە، وەك:

١. زارەکانی باکووری ڕۆژئاوا: وەك مادی کە لە باکووری ڕۆژئاوای دەشتاییەکانی ئێران بەکارهاتووە تەواو بووە. زمان و زارەکانی کوردی ئەمڕۆ سەر بەم لقە زمانانەن.

٢. زارەکانی باشووری ڕۆژئاوا: (پارسی) کە لە باشووری ڕۆژئاوای دەشتاییەکانی ئێران لە نزیکی کەنداوی فارسی، واتە (لە هەرێمی فارس)

بەکارهاتووە و هەبووە. زمانی کتێبەکانی فارسی کۆن کە بە نووسینی بزمارییە، سەر بەم لقە زمانییە.(١١٨)

بەرهەمی زمانە کۆنەکانی ئەم دەورەی ئێران لەمێژووی نوێدا بە زمانی مردوو ناودەبرێن و هەردوو زمانی مادی و پارسی کۆن لە سەردەمی دەوڵەتی میدیاو پاشان دەوڵەتی هەخامەنشییەکان، نموونەی ئەم دەورەن. زمانەکانی قۆناغی کۆن ئەمانەن:

١. **زمانی ئاوێستا:** زمانی ئاوێستاییشی پێدەوترێت و زیاتر وەکو کتێبی ئایینی بەناوبانگە(لە شوێنێکی تر بەگشتی لێی دوایین، لێرەدا وەکو زمانێکی کۆنی ئێرانی باسیدەکەین)، کۆنترین شێوە زمانی ئێرانی کۆنە و لە کوردییەوە زۆر نزیکە، بۆیە بەپێی لێکچوونی وشەکانیان دەکرێت بەکۆنترین شێوەی زمانی کوردیدا بنرێت. لەگەڵ زمانی مادیدا مێژوویان زۆر کۆنە، زمانی ئاوێستا چەند کتێبێکی پێ نووسراوەتەوە، ناوەڕۆکیان پێکهاتووە لە سروود و بڕیار و مەزەبی نەتەوە کۆنەکانی ئێرانی زمان(١١٩) ئاوێستا ئەگەر زارێکی زمانی مادی نەبێ، ئەوا زمانێکی سەربەخۆیە، ئەمە باوەڕی زمانناسانی ئێرانییە. ئەم زمانە رێزمانێکی کۆنی هەیە و بەسەرچووە. وشەی ئاوێستا واتای (حەشارگە، پەناگە و سپێرگە/ سپارگە) دێت.

ئاوێستا وەکو کتێبیش بە ناوی زمانەکەوە ناوی دەرکردووە کە پێی نووسراوەتەوە. بەڵام پیرۆزی ئایین وایکردووە وەکو کتێب بناسرێت و بریتییە لە سروودی ئایینی جیاواز لە ئەفسانەو بڕیاری ئایینییەکان و رێ و رەسمی مەزەبی کە ناوەڕۆکەکەی پێکدەهێنێ، بۆ یەکەمجار لە سەدەکانی یەکەمی پێش زاینەوە دەسکاری کراوە و گۆڕاوە، بە شێوەی زنجیرە نووسینێك ئامادەکراوە(١٢٠).

هەر لەو سەردەمەوە زمانی ئاوێستا بە زمانێکی مردوو دەژمێرێت. ئاوێستا لە سەردەمی ساسانییەکانەوە لە سەدەی (٣ـ٧) دوای زاین کتێبی پیرۆزی ئێرانی کۆن بووە، واتە لە سەردەمی ئایینی زەردەشتیدا. ئاوێستا لەلایەن گریك، عیلامی، بابلی و دواتر لە هاتنی لەشکری ئیسلامەوە بۆ کوردستان و ئێران سوتێنراوە. شێوەی کتێبە کۆنەکەی ئاوێستا کە بەزمانی کۆنی ئاوێستایی نووسراوەتەوە، شێوەکەی

نەگەیشتۆتە ئێمە و فەوتێنراوە، ناوەڕۆکەکەی بەزمانێك بووە دواتر لێکدانەوەی بۆکراوە. ئەوەی هەیە وێنەی دووەمی ئاوێستایە مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی سیانزەو چواردەی زاین، ئەم زمانە لەسەر خاکێك بووە، ئێستا پێیان وتووە ((ئاریاڤیچ)).

٢. **زمانی پارسی:** زمانێکی هۆزە کۆنەکانی ئێرانییە و یەکێکە لە زمانە ئێرانییە کۆنەکان(١٢١) لە نیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێش زاین، بەشی خوارووی ڕۆژئاوای دەشتەکانی ئێرانی گرتۆتەوە. زمانی پارسی کۆن لەسەر ڕووی کتێبە بزمارییەکان کە لە بنەماڵەی پارسی پاشاکانی هەخامەنیشی سەدەی شەشەم تا چواردەمی پێش زاین بەجێماوە و ناسراوە.

٣. **زمانی سکایی (ئەسکێنی):** زمانی هۆزەکانی سکایی و سەرمەتییە لە سەدەی هەشتەم و حەوتەمی پێش زایینییەوە تاسەدەی چوارەم و پێنجەمی دوای زاین لە کەنارەکانی باکووری دەریای رەش و دەریای ئازۆف نیشتەجێبوونە. ئەسکێتی و زیاتر ناوی تایبەتی و ناوی هۆزو شوێن لەدانراوو کتێبە یۆنانییەکاندا دەبینرێت.(١٢٢)

بریتین لە دوو هۆزی وەك هۆزەکانی سەکی ڕۆژئاوایی لە دەریای ڕەش و دەریای ئازۆف و هۆزەکانی سەکی ڕۆژهەڵاتی لە رۆژهەڵاتەوە تاسنووری چین نیشتەجێ بوونە(١٢٣).

٤. **زمانی مادی:** زمانی مادەکان بووە، پێشنیانی کوردی ئەمڕۆن و لە سەردەمی دەوڵەتەکەیاندا، لە نێوان سەدەی (٨ـ٦ پ ـ ز) زمانی فەرمی بووە.

سەرچاوە هەیە سەردەمەکەی دەگەڕێنێتەوە بۆ نیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێش زاین، لەبەشی باکووری ئێران و باشووری دەریای قەزوێن (خەزەر) نیشتەجێ بوونە. زانیاری لە بارەی ئەم زمانەوە تەنانەت لە زمانی سکایش کەمترە.

ناوەڕۆکی پەیوەندیدار کە بگاتەوە بە زمانی مادی لەبەردەستی زانایان نییە(١٢٤) هەندێك وشەی کەم نەبێت لە زمانی مادی لە کتێبەکانی هێرۆدۆتی یۆنانی کۆن هەندێك ناوەڕۆکی یۆنای پارێزراو ماوەتەوە.

لە کۆتایی باسکردنی قۆناغی یەکەمی مێژووی کۆنی ئێرانییەکان سەرنجڕابکێشین بۆ بوونی راستییەکی مێژوویی، ئەویش بوونی زمانە زاگرۆسییەکانی وەکو سۆمەری، گۆتی، لۆلۆیی، ئیلامی، کاسی، ئۆرارتۆیی... لە پێگەو ئاسەواریان لە وڵاتی کۆنی کوردەواریدا بووە.

لە قۆناغی کۆنی مێژوویی زمانی کوردی و زمانە ئێرانییەکان مێژووەکەی بە دوو ماوە تێپەڕیووە، ماوەی یەکەمی قۆناغی یەکەم بریتییە لە مێژووی زمانە زاگرۆسییەکان کە پێش زمانی ماد و دەوڵەتی ماد و زمانی ئاوێستاو زمانی پارسی دەکەوێت. لە پاش توانەوەی ئەم زمانە، ماد و میللەتەکانی زاگرۆسیش لە ناو میللەتی مادا تواونەتەوە، بێگومان ئەمە راستییەکی مێژووییە بۆ خۆی. پاش ئەمە ماوەی دووەمی زمانە کۆنەکانی زمانە ئێرانی و کوردی دێت. بۆیە پێویستە ئەم راستییە کە هێشتا لە هیچ سەرچاوەیەکی مێژوویی و زمانەوانی بە تایبەتی لای لێکۆڵەران و زمانەوانە کوردەکان تۆمار نەکراوە.

٢. قۆناغی ناوەڕاست:

زمانەکانی مێژوویی سەدەی ناوەڕاستی میللەتانی ئێرانییە لەسەدەی (٤ـ٣ پ ـز)ەوە دەستپێدەکات تا سەدەی (٨ـ٩ ز) بەردەوام دەبێت وەك سەردەمی دەوڵەتی ئەشکانی و ساسانی. لەکۆتایی سەردەمی دەورەی یەکەمەوەیە، کە رووخانی دەوڵەتی هەخامەنیشبە لە (٣٣١پ ـ ز)(١٢٥)، دەورەی کۆنی ئێرانی دوایی دێت و دەورەی پەهلەوی دێتە پێشەوە لە نێوان (٣٠٠پ ـ ز ـ ٢٢٦ز)، قۆناغی ساسانییەکانیش دەگەڕێتەوە بۆ (٢٢٦ پ ـ ز ـ ٧ز) ئەم قۆناغە لە مێژوودا بەکۆتایی دەوڵەتی ساسانی دەبڕێتەوە و کۆتایی دێت. ماوەیەکی یەکجار تاریك و نوتەکە بۆ مێژووی زمانی کوردی کە بەڵگەی ئەو سەردەمەی دیار نییە و نەگەیشتۆتە رۆژگاری ئەمڕۆ بۆ خۆی. بەڵام بەرهەمی ئەم قۆناغە بەزمانی فارسی ناوەڕاست، (پارتی)، سوغدی، خەوارزمی و سکایی لەبەردەستدایە و لە پشکنینەکانی دواییدا لە ئەفغانستان بەرهەمی زمانێکی ئێرانی ئەم سەردەمە بەزمانی بەلەخی (بلخی) یاتوخاری

دۆزراوەتەوە (١٢٦) هەروەها هەندێك کەرەسەی تایبەتی بەزمانی ئالانی بەردەست کەوتووە، کە ئەم ئالانیانە لە باکووری قەفقاز و باشووری روسیا ژیاون.

نووسینی زمانە ئێرانییەکانی ئەم قۆناغە (پارتی، فارسی ناوەڕاست، سوغدی، خەوارزمی، ...هتد) بە نووسینی ئارامی نووسراونەتەوە دەستکەوتوون، وەك ساسانی و کاروباری سیاسی و مەزەبی سەردەمی ناوەڕاست کە لە سەر بەرد هەڵکەنراوە ماوەتەوە.

ئەدەبی فراوانی مەزەبی زەردەشتی و نامەزەبی کە لەم قۆناغەی دەسەڵاتی ساسانییەکان سەدەی (٣ـ ٧ ز) و لە سەدەکانی یەکەمی ئیسلامەتیدا نووسراوەتەوە و پێکهاتوون. تەواوی ئەم بەرهەمانە بە شێوەی کتێب و چ بە نوسخە بە جۆری جیاواز نووسینی فارسی ناوەڕاست (پەهلەوی) نووسراونەتەوە(١٢٧) لە خوارەوە باسی زمانەکانی ئەم سەردەمە دەکەین.

١. **زمانی پارتی (پەهلەوی ئەشکانی):** دەکرێت بەپێی وشە لێکچووەکانی بوترێت ئەم زمانە شێوەی زمانی نزیکە لەکوردییەوە، هێمای واهەیە کە شێوەی زاری لۆڕی و هەورامی پاشماوەی پەهلەوین و تەنانەت وشەی فەیلی شێوەی گۆڕاوی پەیلی و فەهلەوییە و پاشان بۆتە فەیلی. مێژووی پەهلەوی وەکو زمانێکی سەردەمی ناوەڕاست.

لە کۆتایی هەزارەی یەکەمی پێش زاین و سەرەتای هەزارەی یەکەمی دوای زاین واتە (٣٠٠پ ـ ز ـ ٢٢٦ز) لە بەشی خوارووی ئاسیای ناوەڕاست و خۆراسان و دەوروبەری بەشەکانی تری باکووری دەشتی ئێران بەکارهاتووە. زمانی پارتی زۆرتر بە پاڵپشتی مانەوی تۆرەڤان و گواستنەوەی بەردەنووسەکانی پارتی کە بە زمانی پارسی ناوەڕاست نووسراوەتەوەو هەروەها بەڵگەی جۆراوجۆری دارایی بوونی هەیە هەروەها بۆ توێژینەوەی ئەم زمانە زۆر سوودبەخش بووە.(١٢٨)

٢. **زمانی پارسی ناوەڕاست:** ئەو زاراوەیە لە زماندا کاریگەری بەڕادەیەکی جۆراو جۆر بەجێهێشتووە کە زۆرتر لەسەر خاکی ئێران دەست کەوتووە بە جۆرەها

نووسینی ئارامی نووسراوەتەوە و بە شێوەیەکی گشتی بە سەدەی سێیەم و چوارەمی دوای زاینەوە بەندە. لە سەردەمی دەسەڵاتی بنەماڵەی ساسانییەکان لە ئێران، واتە لە نێوان سەدەی سێیەم و چوارەمی پ ـ ز تا سەدەی هەشتەم و نۆیەمی دوای زاین زمانی پارسی ناوەڕاست لە رووی بەردەنووسەکانەوە زۆرتر بەندە بەسەدەی سێیەم و چوارەمی دوای زاینەوە و کتێبی ئایینی و بە شێوەیەکی فراوان و دانراوی تری نامەزەبی بەندە بەم سەردەمەوە. پاڵپشتی کردنی مانەوی، واتە کاریگەری چالاکی کۆمەڵەی مانەوییەکان لە تۆرەڤان واتە(تورکستانی چین) دۆزراوەتەوە و بایەخێکی زۆریشی هەیە. ناوبردنی زمانی پارسی ناوەڕاست بە پەهلەوی ناونانێکی ورد نییە. ئەم قۆناغە زمانە قۆناغێکی گواستنەوەو ئەلقەی پەیوەندی زمانە ئێرانییە کۆنەکان و نوێیەکانە بە یەکترەوە دەبەستێن و قۆناغی زمانە ئێرانییەکان لە قۆناغی کۆنی و هاوبەش و هاوشێوەی رەوەندی خۆیان زیاتر لە پێشتر دووردەخاتەوە(١٢٩).

٣. **زمانی سوغدی:** زمانی سوغدییەکان یازمانی دانیشتوانی کۆنی شیوو دۆڵە درێژەکان و دەوروبەری نزیکی ئەو بووە. زانایانی شورەوی لە کۆشکە وێرانەکان کەموغەکان لێی جێگیربوونە، واتە لە رێگای سەرووی رووباری زرافشان و ڕۆژهەڵاتی لەنچی کەنت ــ دەوروبەری زەحمەت ئاباد لە کۆماری شورەوی تاجیکستان دۆزی یانەتەوە.

زۆربەی نیشانە گرنگەکانی زمانی سوغدی لە تورکستانی چین دەستکەوتووە چونکە لە هەزارەی یەکەمی دوای زاین سوغدییەکان لەوێ لەسەرانسەری شەقامی گەرورەی ئاوریشم کە رێگای کاروانی بازرگانی بووە، کەناری ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست بە چینەوە دەبەستێت. کۆمەڵی بازرگانییان لێی دامەزراندوبوو پارچە گۆزەی نووسراو و پارەش کە بە زمانی سوغد نووسراوە لێی دۆزراوەتەوە(١٣٠).

٤. **زمانی خوارزمی:** زمانی دانیشتوانی کۆنی گۆمەکانی رێگای خوارووی رووباری جەیحون بووە. بەڵگەیەك لەوانەیە بەند بێت بەیەکەمین سەدەکانی دوای زاین، بە هۆی کۆنە ناسەکانی شورەوی کاتێ لێکۆڵینەوەکان لە خوارزمی کۆن دۆزراوەتەوە، هێشتا بڵاونەبۆتەوە. ئاگاداری زانایان لە بارەی زمانی خوارزمییەوە زۆرتر بەندە بەزمان و رستەی خوارزمییەوە(١٣١). ئەمەش لە دانراوە عەرەبییەکان زۆر دواتر دانراوە(سەدەی سیانزە و چواردەمی زاینی، خەوارزمی خزمی سوغدیە، نووسینی کۆنی وەکو نووسینی ئێرانی و ئاسیای ناوەند لە ئارامییەوە دارێژراوە)(١٣٢).

٥. **زمانی سکائی (خۆتەنی):** زمانی گروپێکی پاڵپشتی مەزەبی(بودایی) و نامەزەبیی کە بە ئەلف و بێی ڕۆژهەڵاتی(سین تسزیان) بەتایبەتی لە خوتەن دۆزراوەتەوەو بەو شێوە ناونراوە ئەم پاڵپشتە بە شێوەیەکی تەواو بەدواین سەدەکانی هەزارەی یەکەمی دوای زاین(١٣٣).

٦. **زمانی باختری (باکتریایی):** زمانی خەڵکی کۆنی باختریایە کە شارێکی مێژوویی بووە لە ڕێگای سەرووی رووباری جەیحونە ناوەڕاستی قولەی شورە لە باکوور و هندوکەش لە باشوور وتەکانی ناوەڕۆکی بەندە بەزمانی باکتریاوە کە لە کۆتایی دەیەی شەشەمی سەدە ئێستاوە (سەدەی بیست) لە باکووری ئەفغانستان بووە. ناوەڕۆکی بریتییە لە چەند کتێبێك (یەکێك لەوکتێبانە گەورەیە) یاپارچەیەك لە کتێبەکەی بەئەلف و بێی یۆنانی نووسراوەتەوە بەندە بە سەرەتای مێژووی مەسیحیەوە(١٣٤).

٧. **زمانی ئالانی:** زمانی ئالانییەکان، کە یەکێ لە هۆزەکانی یاگروپی دانیشتوانی دەشتەکانی باشووری روسیە و باکووری قەفقاز لە سەدەکانی ناوەڕاست بووە. هەندێك وشە و رستەی ئالانی لە دانانی دانەرەکانی سەدەکانی ناوەڕاست بە پارێزراوی ماوەتەوە.

بێجگە لەم زمانانە، زمانی تری خێزانی ئێرانی هەیە، بەڵام زانیاری لە بارەیانەوە نییە، هەر ساڵێك لەوانەیە شتی تازە بدۆزێتەوە و ئەو کاتە بڵاو دەکرێتەوە، بۆ نموونە تانیوەی سەدەی ئێستا لە بارەی زمانی پارتی و سوغدی و سکائی و خۆتەنی و خەوارزمی هیچ نەزانراوە، چونکە هیچ زانیارییەك لە بارەیانەوە نەبووە و کە پاشان لە بارەیانەوە زانیاری بڵاوکرایەوە.(١٣٥) بێجگە لەم زمانانەی سەرەوە کە ناوبران زمانی گێلەکیش سەربە زمانە ئێرانییە نوێیەکانە.

٣. **قۆناغی نوێی زمانە ئێرانییەکان:** لە سەردەمی جیابوونەوەی دین و دەوڵەتی ئیسلام، واتە زمانی دەوڵەتی سەرانسەری ئیسلام، لە سەدەی نێوان(٩ــ١٠ز)ەوە ئەم قۆناغە لە مێژووی زمانە ئێرانییە نوێیەکان دەستپێدەکات. لەم سەردەمەدا پێدەچێت بۆ ماوەی دوو سەدەی تەواو، واتە(٧ـ٨ز) تاسەدەی (٨ـ٩ز) میللەتانی موسڵمانی نا عارەب زمانی عارەبییان لە نووسینی کاروبارو ئەدەبیاتدا قەبوڵ کردبێت. هۆی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئایین و بە پیرۆزی زانینی زمانەکە بەوەی زمانی قورئان شەریعەتی ئیسلام بووە.

کەچی دوای ئەم مێژووە بە تایبەتی لە دوای سەدەی نۆیەمەوە بەگشتی و بۆ زمانی کوردیش لە سەدەی دەیەمی زایینییەوە گەڕانەوە و وەرچەرخانێك لە ڕووی زمانی نەتەوایەتییەوە روویدا و شاعیران و نووسەرانی ئەو میللەتە ناعارەبانەی وەکو کورد، فارس، تورك، ئەفغانی و هیندی و...هتد، واتە گەلانی ڕۆژهەڵات کە ئایینی ئیسلامیان وەرگرتبوو گەڕانەوە سەر بەکارهێنانی زمانی زگماکی نەتەوەیی خۆیان و لێرەو لەوێ لە سنووری وڵاتەکانیاندا میرنیشین و دەسەڵاتی دەوڵەتی بچووك بچووکیان پێکهێناو زمانەکەیان لەو سنوورەدا بەکاردەهێنرا.

کوردیش وەك یەکێك لەم نەتەوانە لە سەدەی دەیەمی زاینەوە گەڕایەوە سەر زمانی کوردی و بابە تاهیری هەمەدانی لە نێوان سەدەی (١٠ــ ١١ز)دا، نموونەی گەشی ئەم دیاردە و گۆڕانە مێژووییە، لە نێوان ساڵی (٩٣٥ــ ١٠١٠ز) بە شێوەی زمانی دایك کە زاری لوڕی زمانی کوردییە بەرزترین شیعری بە شێوەی دوو بەیت(متنوی) لە ناوەڕۆکێکی سۆفیگەری خواپەرستی، جوانی و دڵداری تۆمارکردو تائێستاش نرخی لەهەڵکشان بەرەو لوتکەو بەرزیدایە. شیعرەکانی ئەم شاعیرە بەتەواوی بە هۆی دوژمنان و داگیرکەرانی وڵاتەکەمانەوە فەوتێنراوەو نەگەیشتۆتە دەست ڕۆڵەی میللەتەکە.

ئەم قۆناغەی زمانی ئێرانی و زمانی کوردی لە دوای سەردەمی ناوەڕاستی زمانە ئێرانییەکانی دەوری پەهلەوی و ساسانی دێت. ئەم قۆناغە، راستە زۆر گرنگە بۆ میللەتانی ئێرانی و بۆ کورد بەتایبەتی، بەڵام بەقۆناغی شێوەزار دادەنرێت، چونکە بۆ مێژووی زمانی کوردی دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی وەك کوردستان کە زمانی کوردی پێی ناوەتە قۆناغی زمانی نووسینی جۆراو جۆرەوە لە بابەتی جیاجیای ڕۆژنامەییدا بەقۆناغی نوێی مێژووی زمانی کوردی دادەنرێت و بریتییە لە قۆناغی بوژانەوەو بژارکردنی زمانی کوردی لە کاریگەری زمانی بێگانە، کە کورد پی بەپێ لەگەڵی ڕۆیشتووەوە زمانەکەی بەرەو خاوێنی و بەکارهێنانی کوردی پەتی بردووە، کە تا ئێستا بەردەوامە.

زمانە ئێرانییەکانی سەردەمی نوێ

زمانەکانی ئەم قۆناغە وەکو کوردی، فارسی، پەشتو، تاجیکی، ئۆسیتی، تاتی، تالٚشی، بەلوجی و زمان و زاری تریش هەن لەم باسەدا باسیان لێوەدەکەین: لەخوارەوە باسی هەریەك لەم زمانە ئێرانییە نۆییانە دەکەین:

١. زمانی کوردی: زمانی نەتەوەی کوردە و لە زمانە ئێرانییە نوێیەکانە. لە تەواوی کوردستان و دەرەوەی سنوورەکەشی لە چەندین وڵاتی جیاجیادا لە لایەنی کوردی زمانەوە بەکاردێت. شوێنی زمانی کوردی کە کوردستانە دابەشکراوەتە سەر وڵاتی تورکیان ، ئێران، ئێراق، سوریا، شورەوی وەکو (ئەرمینیا، ئازربایجان) . (ناوچەی ناگۆڕنی قەرەباغ) لە خەڵکی کوردستان جۆرجیا(گورجستان)، تورکمانستان (١٣٦) ، کازاخستان، ئۆزبەگستان، تا جیکستان، ئەفغانستان و باکووری خوراسانەو.

لە ناوچەکانی تری دەرەوەی خاکی کورد، کوردی راگوێزراوو پەراگەندە قسەی پێدەکەن وەکو:

لە دەوروبەری دیلمان (باکووری قەزوین و کەناری راستی سفید رود، هەردوو کەناری شاهرود) و دەوروبەری کەلون عەبد وفارس ـ باکووری رۆژئاوای شێراز) و دەوری ٢٠٠ تا ٣٠٠ هەزار کورد لە باکووری خوراسان و نزیکی نیسابوری و بجنورد و شێروان و قۆجان و لە درێژایی سنووری ئێران و شورەوی جێگیربوونە. ئەمانە پاشماوەی

ئەو هۆزە کوردانەن کە شا عەباسی یەکەم بۆ پێشگرتن لە دزی کردنی هۆزە تورکەکان بۆ سنوورەکانی باکووری خوراسان کۆچی پێیان کردو بەتایبەتی لە سەردەمی دەسەڵاتی نادرشا (١٧٣٦ ـ ١٧٤٧) هەندێك هۆزی کوردی بۆ ئەم دەوروبەرە گواستەوە(١٣٧) کورد لە کوردستان، لە تورکیا، کوردی دەشتی ئەرمەنستان و بەشی سەرووی مسیوپۆتامیا و دەوروبەری نزیکی ئەوێ جێگیربوونە. لە سەرانسەری زەوی ناوبراو لە دەوروبەری سنووری باشووری ئەرمەنستانی شورەوی لە باکووری ڕۆژئاوای ئێران (دواتر دیاری دەکەین)، لە سنووری نێوان تورکیەو سوریا و لە بەشی سەرووی رووباری دیجلە (لقەکانی لە پێش بۆتان و زێی گەورە) و فورات و لقەکان ئاوی فوراد (مرادصو) لە ناوچەی بۆتان رۆژئاوای دەرسیم تا ئەوپەری ناوچەی بایەزید، شەمزینان، وەك : ئۆرفە، دیاربەکر، ئەلعەزیز (ئەلازیز)، بەدلیس، ماردین، وان، سێرت، جولەمێرگ، ئاگرێ، شەمزینان، موش، خەرپوت، سیوەرەك، چەولك، واتە(ناوچەی دەرسیم)، ئەزرنجان، مەڵاتییە، قارس، ئەردەهان، مەرعەش، سیواس، ئەرزەرۆم، دانیشتوانی کوردزمانن.

ئەمە بێجگە لە ناو شوێنەکانی تری تورکیا وەك ئەستەنبول، ئەنکەرە، مێرسین، بانی قۆنیا هەروەها لە ئەنەدۆڵ کورد هەیە، کە لە ئەنجامی شۆڕشی کوردەوە، لە دوای جەنگی جیهانی لە نێوان ١٩٢٠ـ ١٩٣٠ (١٣٨) و ڕووداوەکانی بۆ ئەوێ کۆچیان کردووە.

لە باشووری کوردستان لای عێراقەوە لە ناوچەی بادینان (رۆژهەڵاتی رووباری دیجلە تا سەری زێی قەندیل).

ناوچەی سۆران (نێوان هەردوو زێی بچووك)، ناوچەی کەرکووك و گەرمیان تا زرباتییە، ناوچەی سلێمانی (شارەزوور و شارباژێر و دۆلی سورداش تا دەربەندی بازیان)، لە بەغداش دەوری ملیۆنێك کورد هەیە. لە رۆژئاوای کوردستان لە سوریا باکووری رۆژهەڵاتی وەکو: قامشلی، حەسەکە، دێرك، دربسێیە، عەفرین. کۆبانی، لە ئیسرایلیش کوردی زمان هەن. لە ئەرمەنستانیش بەزۆری لە دەوروبەری باشووری

چیای پمبك و رۆژئاوای دەریاچەی سوان ـ دەراچمیادزین، ئەشترك، تالین، نوربایات و ئەلەگەز لە ئازربیجانی شورەوی لە دەوروبەری شاخەکانی باشووری ڕۆژئاوای ئەوێ، وەکو کەڵباجارو لاچینی و شووشە، قوباتلی لە رۆژهەڵات. لە رۆژهەڵاتی کوردستانیش لە ناوچەی لوڕستان، سەرپێل، ئیلام، کرماشان و هەمەدان، ناوچەی ئەردەلان (سنەو دەوروبەری)، هەورامانی تەخت و لهۆن، ناوچەی موکریان، ورمێ تا سەرئاوی ئاراس.

لە گورجستان(جۆرجیا) لە تەفلیس و هەند شوێنێکی تر، ژمارەیەکی کەمیش لە تورکمانستان لە دەوروبەری سنوور لەگەڵ ئێران وەکو فەیروزە لە باشووری عەشق ئاباد دەژین، ئەمانە لە کۆتاییەوە ناویان برا لە خۆراسانەوە هاتوون و بەزاری کرمانجی قسەدەکەن.

لە ئەفغانستان و پاکستانیش بەتایبەتی لە ناوچەی مولانی ئەفغانستان دەوری شانزە هەزار کوردی زمان دەژین.(١٣٩) .

ژمارەی کوردی زمان دەگاتە نزیکەی (٣٥ـ ٤٠) ملیۆن لە هەموو جیهان(١٤٠) هەندێك نووسەری زمانەوانی ئێرانی لەریزکردنی زمانە ئێرانییە نوێیەکاندا زاری لوڕی و بەختیاری و گۆرانیش لەریزی زمانە ئێرانییەکانیان داناوە، واتە وەکو زمانێکی سەربەخۆ باسیان لێوەکردووە. بەڵگەی زانستی ڕێزمانی لە ڕووی دەنگسازی، وشەسازی، گەردانی و رستەسازییەوە، ئەمانە شێوەزاری زمانی کوردی پێکدەهێنن، وەکو هەر زارێکی تری زمانی کوردی لایەنەی لێکچوون و جیاوازییان لەگەڵ زمانی کوردی بەگشتی هەیە. ئەمەش سروشتی پێکهاتنی زارە لە ناو زمانی نەتەوە و زارەکانیدا.(١٤١) .

ناوی کورد بۆ یەکەمجار لای گەزەنفون لە کۆرشنامە داهاتووە، لای نووسەرە ئەرمەنییەکان بەوڵاتی (کردۆك) و لە دەقە سریانییەکانیشدا بە (قردۆ) ناسراوە. بەکوردی(شبانان) لەبەڵگەی پارسی ناوەڕاست (پەهلەوی ساسانی) لە سەدەی شەشەمی زاین ناوی هاتووە.

بەزمانی نوێی کوردی لە سەردەمی پەیدابوونی قۆناغی شێوەزاردا لە نێوان (٩٣٥ـ١٠١٠ز) بابەتاهیری هەمەدانی شیعرەکانی بەلوڕی کوردی باشووری داناوە، ئەمە دەکاتە سەردەمی هەڵوەشانەوەی دەوڵەتی یەکگرتوی ئیسلامی، واتە جیابوونەوەی دین و دەوڵەت لەیەکتر و گەڕانەوەی نەتەوەکانی موسڵمانی ناعارەب بۆ بەکارهێنانی زمانی زگماکی نەتەوەیی خۆیان.

پاش شێوەی زاری لوڕی کوردی باشووری لە نێوان سەدەی پانزە و سەدەی حەڤدە هەمدا زاری کرمانجی بۆتانی دەبێتە زمانی شیعری کوردی و پاشان لە سەرەتای سەدەی (١٩) هەمەوە زاری کوردی ناوەڕاست لای نالی دەوری زمانی شیعری بینیوەو دواتر هەر ئەم زارە بەردەوامی بەخۆیەوە لە بواری زمانی خوێندن و ئەدەبیات، راگەیاندن و زانست و بواری ئەکادیمییەتدا وەکو زمانی ستاندەر دەورەکەی تائێستاش بەرەو پێشەوە دەڕوات و گەشەی سەندووەو بەرەو فراوانی هەنگاوی ناوە.

لە رووی رێنووسەوە لە باشووری کوردستان و ڕۆژهەڵاتی لە ئێراق و ئێران بەدەسکارییەوە لە نووسیندا ئەلف و بێی عارەبی بەکاردەهێنن، لە باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان لە تورکیا و سوریا ئەلف و بێی لاتینی و لە سوریاش لە ساڵی ١٩٣٧ ئەلفو بێی ئەنجوومەتی خاوەریان داناو لە شورەوی لاتینی و بەزۆری پیتی سریلیك بەکاردەهێنن.

زمانی فارسی

زمانێکی باشووری ڕۆژئاوای ئێرانە، زمانی دەوڵەتی ئێرانە، لە پاشماوەی دەوڵەتی قاجاری، سەفەوی و پەهلەویدا پێشکەوتنی بەخۆیەوە دیوە. ئاسەوارێکی زۆری زانستی جیاجیای لە زمانە ئەوروپاییەکانەوە پێی کراوەتە فارسی. لە باشووری رۆژئاوای ئاسیا بەکاردێت، زۆربەی خەڵکی فارسی زمان لە شارە سەرەکییەکان و گەورەکانی باشووری ئێران واتە (هەرێمی فارس) وەك شیراز، ئەسفەهان، کرمان، فارس، تاران، ...هتد قسەی پێدەکەن. لە ئەفغانستانیش بەکادەهێنرێت و تاساڵی ١٩٣٣ز زمانی فەرمی بووە لەوێدا. ئێستاش شان بەشانی زمانی ئەفغانی بەکادرێت و لەلای تاجیکی زمانیش لە هەندێك شوێن بەکاردێت و فارسی زمان لە هەندێك کۆماری شورەوی هەن وەکو: بوخاراو سەمەرقەند.(١٤٢) ئەم زمانە ئەلف و بێی عارەبی بەدەسکارییەوە لە نووسیندا بەکاردەهێنن و ئەم زمانە لە رووی دانانی فەرهەنگەوە، فەرهەنگی چاك و جۆراو جۆرو ئەنسکلۆبیدیای پێدانراوە(١٤٣).

زمانی بەلوجی

بەلوجییەکان یا (بەلوچان) کوزۆرتر ئەوان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی دەشتی ئێران لە شوێنێك دەژین ئەوان بەخۆیان بە (بەلوچستان)ی دەخوێننەوە و بەزمانی بەلوچی قسەدەکەن بەلوچستان لەدیوی باشوورەوە سنووری دەریای عومان لە ڕۆژهەڵاتەوە شیوو دۆڵی رووباری سندەو لە ڕۆژئاواو باکووری ڕۆژئاواوە بەبیابانی لوت و بانی مەقاص رووباری سند بێجگە لە بەیەکگەیشتنی دەریاچەی موریانیش دەگرێتەوە.

بەشی گەورەی لە خاکی پەهناوەرەوە کێوەکانی (بوێژە لە رۆژهەڵات و کێوەکانی سلێمان و مەکران و کرتار) و بیابانەکانی و دەشتاییەکان دەگرێتەوە. خاکی بلوچستان سنووری ئێران و پاکستان لە ناوەڕاستەوە دەکات بە دووبەشەوە، وەك بەشی ڕۆژئاوای بەلوجستانەوە بەشی ڕۆژهەڵاتی بەلوجستانی ئینگلیزی پێشینە کە ئێستا یەکێك لە ولایەتەکانی پاکساتان دەژمێررێت. بەلوجی لە شورەویش هەن وەك بەشی ماری تورکمانستان. بەلوچییەکان لە نیمچە دوورگەی عەرەبستان وەك مەسقەت و عومان

دەوروبەری شاریقەش هەن. نووسینی بەلوچی تێبینی بڵاوکردەنەوە نەکراوە و تەنها لەم دواییەدا بەلوچی بەزۆری شیعر و ڕۆژنامەکانی پیێ چاپ و بڵاوکراوەتەوە. زمانی فارسی بۆ بەلوچییەکان زمانی خوێندەواری و زمانی نووسینە، بەلوجییەکانی خاکی پاکستان سوود لە نووسین و نووسراوەی زمانی ئۆردو وەردەگرن بەلوجییەکان فەرهەنگ و فۆلکلۆرێکی زۆر دەوڵەمەندیان هەیەو زانایانی شورەوی لە پێگەیشتندا هەوڵی زۆریان داوە(١٤٤)

زمانی پشتۆ: واتە زمانی فەرمی ئەفغانستان، لەزۆربەی سەرچاوەکاندا بەتایبەتی کۆنەکان بە زمانی ئەفغانستان ناوبراوە، لە دەوروبەری ساڵی١٩٣٠ وەکو زمانی دەوڵەت ناسراوە(١٤٥) (زمانی فەرمی) وڵاتی ئەفغانستان بەکارهات و بەتەواوی لە ساڵی ١٩٣٢=١٩٣٦ وەکو زمانی فەرمی ئەفغانستان ولایەتەکانی باکووری ڕۆژئاوای پاکستان بەم زمانی پشتوە قسەدەکەن(١٤٦)، ژمارەیان دەوری ١١ ـ١٢ ملیۆنە و ٥,٥ ملیۆن نیو لەپاکستان و٢٠٠ هەزار لە بلوجستان ٥٠ هەزار لە ئێران بەزمانی ئەفغانی ناودەبرێ، ئەلف بێی عەرەبی لە نووسیندا بەکاردەهێنن وەکو زمانی ئەدەبی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی شانزە، پشتۆ بە شێوەی پەخشتوش دەنووسرێ(١٤٧) یەکەم بەڵگەی بڕوا پێکراوی ئەم زمانە سەدەی پانزەهەمە و بریتییە لەبەرهەمی مێژووی لەمەش کۆنتر کتێبی شێخ مالییە دەربارەی مێژووی هۆزەکانی یوسف زای لەمیرنشینی سوات (١٤١٢ ـ ١٤٢٤ ز).

زمانی تاجیکی:

زمانی تاجیکی لە ئاسیای ناوەڕاست زۆرتر لە باشووری ڕۆژهەڵاتی بڵاوبوونەوە، خەڵکی کۆماری شورەوی تاجیکستان و دەوروبەری جەند ملیۆنێك بەم زمانە قسە دەکەن، ئۆزبەگستان ژمارەیەکی زۆر تاجیکی هەیە و بەم زمانە قسەدەکەن و لە دەوربەری شاری تاشقەندو لە باکووری ڕۆژهەڵاتی تاشقەندیش دەچێتە ناو خاکی کۆماری کازاخستان لە دەوروبەری ((پریچ مول)) و ((باستاندیك)) کە دەچێتە ناو خاکی کازاخستانەوە و زمانی تاجیکی بەکاردەهێنن، هەروەها لەم شوێنانەش تاجیکی زمان هەن وەکو کۆماری قیرغستان و شارەکانی تورکمانستان لەدەوروبەری جلال ئاباد و ئوش سەدرەدین عەینی مامۆستای ئەدەب و نووسەر و شاعیر و زاناو پیاوی کۆمەڵایەتی تاجیکییەکانە (١٨٧٨ـ ١٩٥٤)(١٤٨)

زمانی ئۆسیتی

زمانی زۆربەی خەڵکی کۆماری خودموختاری ئۆسیتی باکووری (یەکێتی شورەوی سۆشیالستی ڕوسییە) و ولایەتی خودموختاری ئۆسیتی باشووری (ئەندامی کۆماری شورەوی گورجستانە. ناوچەی بڵاوبوونەوەی زمانی ئۆسیتی زنجیرە چیایەك ڕەچەڵەکی قەفقازی دابەشکردوە بە دوو بەشی نایەکسانەوە و بە شێوەیەکی تەواو هەمان ئەو دوو بەشە و سنووری خودموختار) ئۆسیتین، شاری سەرەکی ئۆستینی باکوور ئەرزنکیدزەیە کە پێشا زایندەی قەفقازبووە شاری سەرەکی ئۆسیتی باشووری ناوی(ئستالینی ری) بوو. ئەم زمانە لە دوو زاری بنەڕەتی وەکو ئیرونی (ڕۆژهەڵات) و دیگۆری (ڕۆژئاوای) دابەش دەبێت ، زاری یەکەم لەڕووی مێژووی زمانەوانییەوە دوورتر کەوتۆتەوە و کۆنترە(١٤٩) .

زمانی ئۆسیتی لە کۆتای سەدەی هەژدەهەمەوە نووسینی هەیە نووسینی ئۆستی یەکەم لە ساڵی ١٧٩٨ کە بە مەبەستی ڕاگەیاندنی ئاییینی پێکهات لەو سەردەمەوە لەسەر بنەمای پیتی مەزەبی سلاڤی بڕیاردرا، پاش ماوەیەك پیتی نامەزەبی، ڕوسی بنەمای نووسینی ئۆسیتی بڕیاردرا.

زمانی تاتی: زۆربەی قسەکەران زمانی تاتی تاتاینی . تاتایی نەتەوەیەکن لە هەندێك شوێنی دەوروبەی ئازربایجان و داغسانی شورەوی ژیان دەگوزەرێنن . بەشێك لە دانیشتوانیان لە نیمچە دووڕگەی ئاو شوران (دەوروبەری باکووری، سوراخانی و باڵاخانی و ناوچەی تری ئازربایجانی شورەوی و لقێکی تری لە دەوروبەر داغستانەوە وەکو (کایتاگو ـ تەبسەران) بەزمانی تاتی قسە دەکەن، لە شاری گرۆزنیشن هەن.

لە چل پەنجا ساڵی دواییدا کتێب و دانراو بە شێوەیەکی فراوان بە زمانی تاتی بڵاوبۆتەوە . بۆ نموونە دەتوانین شیعر و داستانە گاڵتە جاڕییەکانی (پیەس) م . بەخشی ئۆف (١٩١٠ لە دایکبووە) و شیعر و داستانەکانی د. ئاتنی لۆف (١٩١٣ ـ لە دایکبووە) و ئەفسانەکان خ . داداش ئوف لە ١٩٤٧ ناوبەرێ لە ساڵی ١٩٤٠ کۆمەڵێك لە فۆلکلۆری تاتی چاپ و بڵاوبۆوە. لە ساڵی ١٩٢٨ لەسەر بنەمای ئەلف و بێ لاتینی بۆ دانیشتوانی تاتی زمانی لە داغستان بۆ نووسینی زمانەکەیان دانرا پاشان لە ساڵی ١٩٣٨ بەئەلف و بێ روسی گۆرا، زمانی تاتی کەوتۆتە بەر کاریگەری تورکی ئازەرییەوە بەتایبەتی لە رووی وشەکانی و تاڕادەیەك یەکیش لە رووی سیستەمی دەنگییەوە. تاتییەکان زمانی قوتابخانەیان بەئازربیجانیە لە ئازربیجان و لە داغستانیش بەزمانی دایکی خۆیان ئەدەبیاتیان دەنووسن. (١٥٠)

زمانی تاڵشی: زمانی تاڵشییەکانە لە بنەماڵەی ئێرانی زمان، لە ئازربایجان بڵاوبوونەتەوە، ژمارەیان کەمە، خودی خۆیان کەمە بە(تولێش) دەخوێننەوە لە بانی لە کەناری ڕۆژئاوای خەزەرو و ناوچە شاخاوییەکانی نزیکی دەژین.

تاڵشییەکان زۆربەی (زیاتر لە ٨٠٪) خەڵکی دەوروبەری لنکران و زووند و پارێزگاکانی ئازربیجان شورەوی پێکدەهێنێت لە باکوورەوە سنووری بڵاوبوونەوەی زمانی تاڵیشی تا دێی بردیك درێژ دەبێتەوە. لای ڕۆژئاوای شاخەکانی سنووری ئێرانە. لە تەرەفی باشوورەوە سنووری بڵاوبوونەوەی زمانی تالشی سنووری ئێران دەبڕێت و لەویوە ئیتر سنووری زمانی گێلەکی دەست پێ دەکات لە دەوروبەری شاخەکانی ئێرانیش گشت دەوروبەری ئەردەبیل یا کەناری دەریای خەزەر، دێهاتی تاڵشی هەن.

ئایە دەکرێت: زاری لوری و بەختیاری لە ناو زمانە ئێرانییەکاندا، زارەکانی کوردی جیاکراوەتەوەو بە زمانی ئێرانی سەربەخۆ دابنرێت، وەکو سەرچاوە زمانەوانییە فارسییەکاندا کراوە؟ دوور و نزیکی لێکچوون و جیاوازی لە دەسنووری زماندا بڕیاڕی ئەوە ئەدات کە دوو زمان یا زار و زمانێك نزیك یادوور یالەیەکتر بچن یاجیاوازبن، یا زارێك سەر بە زمانێك بێت یاجیادەبێتەوە لێی. لە هەموو زارێکی زماندا لایەنی لێکچوون و جیاوازیش لە نێوان زارو زمانەکەیدا لە هەر سێ ئاستی دەنگسازی و وشەسازی و رستەسازی بەدی دەکرێت.

رادەی لێکچوون و جیاوازییەکە لەو ئاستانەدا بەتەواوی لەیەکتر دەچن، نەبەتەواوەتیش لەیەکتر جیاوازن، چونکە ئەگەر لە هەموو ڕووەکانەوە لێکچوون لە نێوان زار و زمانەکەیدا هەبێت بێگومان ئەوا زار پێکنایەت و هەر زمانەکەیە ئەگەریش ڕادەی جیاوازییەکە بەتەواوی و گشتی بێت لەنێوان زارزمانەکەدا، لەو حاڵەتەدا بەزاری نامێنێتەوەو دەبێتە زمانێکی سەربەخۆ.

لایەنی لەیەکچوون لە ئاستی بوونی دەنگ و وشە و حاڵەتی ڕێزمانی نێوانیان دەگرێتەوە کە هەرزارێك چەند دەنگی بزوێن و نەبزوێنی خۆی دەبێت و لەبواری وشەسازیشدا وشەو مۆڕفیمی تایبەت و حاڵەتی ڕێزمانی خۆی هەیە و لە هەمانکاتیشدا دەنگ و وشەو مۆڕفیم و حاڵەتی ڕێزمانییە گشتییەکەیان وەکو یەکەو، ئەویش بریتییە لەرێزمانی زمانی نەتەوەکەو بۆ لایەنی جیاوازیش هەر هەمان شتەو ئەم دوو دیاردەیە کەم و زۆر لە ناو هەموو زارێکی زماندا هەیە.

لایەنی جیاوازی لە ڕووی دەنگەوە لە زاری لوڕی و کۆمەڵە زاری کوردی باشووریدا نەبوونی دەنگی (وو)ی درێژ کە لەم زارە دەبێتە: (وی) وەك لە وشەی: دوور دویر ئەمە لە کرمانجیشدا هەمان دەنگە.

ژوور ← ژویر، شوو ← شوی

بوونی دەنگی (وی)لەجیاتی (وێ)ی کوردی ناوەڕاستدا، وەك:

خوێن ← خوین

کەچی لە هەندێ وشەی تری وەکو:سوێر ← سوور (وێ ← وو)

بوونی(و) کورت لەجیاتی(وو)درێژ وەك لە وشەی:

سور ← سوور

لە ڕووی وشەسازیەوە بوونی وشەی وەك:(سپیاتی) لە شێوەزاری كوردی باشووری كەلوڕی یەكێكە لە شێوەزارەكانی و بوونی هەمان وشە لەكرمانجیدا هەر(سپیاتی) یە.

(نەردەوان) لە شێوەزاری شوانی كێشك و خانەقین و هەمان شێوەزارەكانی تری كوردی باشووری، لە جیاتی (پلیكان)ی كوردی ناوەڕاست.

(كول) لە شێوەزاری شوانی كێشك و خانەقین و لەك و كەلوڕ بەرانبەر وشەی (كۆڵ). خۆیشك ـــ خوشك.

(دوێت) لەلوڕی و شوانی و خانەقینی هەموو كۆمەڵە زاری كوردی باشووری و لە كرمانجیشدا وەك دۆتمام.

لە رووی ڕستەسازیشەوە نەبوونی ئامرازی پەیوەندی (بەستان) لە كۆمەڵە زاری باشووریدا وەك (شاركورد) (ماڵ برام) (ماڵ باوكم) هەمان دیاردە لە شێوەی كەركووكی و گەرمیان هەیە.

بوونی هاوشێوەی مۆرفیمی كاتی بەردەوامی لە زمانی كوردیدا: (د) لەلوری كرمانجیدا وەك: دەچم چم. بوونی هاوشێوەی دەیان وشەی كوردی پەتییە لە شێوەزاری لوڕی لە شیعری بابە تاهیری هەمەدانیدا بەكارهاتووە و هەمان ئەو وشانە لە زارەكانی تری كوردیدا بەدی دەكرێن وەك:

وینەم/ وینم: دەبینم
نیمە شەو: نیوە شەو
دامان: دامان، داوێن
سەرتاپا: سەرتاپا

ئەم نموونانە بەفراوانی لە شیعری بابەتاهیرو زاری لوڕی و زمانی كوردی ئەمڕۆدا هەیە، بۆیە لوڕی زارێكی زمانی كوردییە و سەر بە كۆمەڵە زاری كوردی باشوورییە وەك: لەكی، كەلهوڕی، كرماشانی، فەیلی، خانەقینی، گەڕووسی، شوانی كێشك، ئەمە وەلامێكە بۆ ئەو سەرچاوانەی كە لوڕی بەزمانێكی سەربەخۆ دادەنێن و دەڵێن: لوڕ و بەختیاری لە هۆزەكانی باشووری رۆژئاوای ئێرانە و بە شێوەیەكی تەواو بەندە بەكۆمەڵی زارەكانی ئێرانییەوە كە زارەكانی باشووری ڕۆژئاوای ئێرانەوە كە زارەكانی باشووری ڕۆژئاوای فارسیش بەشێكە لەو، جیاوازییەكی دیاری لەگەڵ زارەكانی كوردیدا هەیە(١٥١) زاری لوڕی و هەموو زارەكانی كوردی بە باكووری ڕۆژئاوای دادەنرێن و لە فاریسییەوە دوورترە وەك لە كوردی بەلام دەستكاری كردنی دەقە شعرییەكانی بابە تاهیری هەمەدانی بەرەو زمانی فارسی بەهۆی دەمارگیری و ڕەگەزپەرستییەوە بڕیاری وانازانستی دەدرێت.

بۆ دەرخستنی نزیكایەتی هەردوو خێزانی زمانە ئێرانی و هیندی بۆ دیاریكردنی پێناسەو شوێنی زمانی كوردی لە ناو كۆمەڵە زمانی ئاریدا باسی ئەو زمانە جۆراو جۆرانە دەكەین كە خێزانە زمانی هیندیان پێكهێناوە.

زمانی هیندی

لە ولاتی هیندا ژمارەیەك زمانی جۆراو جۆری هەیە و بە مەشۆرەتی دەركردووە، زمانی ئینگلیزی هۆی پەیوەندی نێوان دانیشتوانەو زمانی فەرمی یاریدەدەر و هیندیش زمانی دەوڵەتە(حوكمەت).

لەم ولاتە دوانزە زمانی یاساییش هەیە وەكو: تلۆگو، مەراتی، تامیل، بنگالی، كۆجەراتی، ئۆرردو، كنارەیی، مالایالم، ئۆریەی، ئاسامی، كشمیری، بنجابی، بێجگە لە زمانی سانسكریتی كەبەكاریش ناهێنرێت، بەلام نیشانەی بەردەوامی ژیانی فەرهەنگی و مێژوویییە، بێجگە لە زارەكانی ژمارەی زمانەكان لە سەد سەد تێپەڕ دەكات.

لە رووی ڕێنووس و ئەلف و بێوە، ئەلف و بێی جیاواز جێگای سوودوەرگرتنە وەكو: دیڤانگەری (دڤانگەری)، نگالی عەرەبی ـ فارسی، گورموخی، كوجەراتی، ئۆریەیی، تلوگۆ، كنارەیی، مالایالم، تامیل، لاتینی، تبتی.

زیاتر لە٩٥٪ دانیشتوانی خەڵكی هیند لە نێوان دوو كۆمەڵە دابەشبوون وەكو: هیندۆئاریایی و كۆمەڵەی دراڤیدی.

کۆمەڵەی یەکەم: هیندی باکووری، کۆمەڵی دووەم سێیەکی (٣/١) باشووری نیمچە دورگە هیند دەگرێتەوە، هیندی گرنگترین زمانە لە هیندی باکووری دەوری سێیەکی دانیشتوانی خەڵکی وڵاتەکە قسەی پێدەکەن کە٢٠٠ملیۆن کەسە هەموو زمانەکانی باکوور لە ڕووی وشەکان، دەستوور و تەنانەت ئەلف و بێی خاڵەهاوبەشەکان زیاتر لەگەڵ زمانی هیندیدا هەیانە، ئەم خزمایەتیە لە هەندێك ڕووە وە، وەکو خزمایەتی زمانە فەڕەنسایی و ئیتاڵییەکان زۆرکەمە.

لە هیندی باشووریدا چوار زمانی وەکو: دراڤیدی، تامیل، تلوگۆ، کنارەیی، مالایالم لێکچوونی زۆریان لەگەڵ یەکتردا هەیە.

لەوە زیاتر فەرهەنگی هندۆ بەزمانی دوو کۆمەڵەوە، واتە هیندی باکووری و دراڤیدی وشە هاوبەشەکانی گرنگە بەتایبەتی لە ڕووی ڕوونکردنەوەی کەسانی تیپی براهمایی هەستپێکراو، لە٥٪ هیندییەکان کە شێوەیەکی گشتی بەکۆمەڵی ناوبراوەوە بەستراون لە گروپی موندایی و دانیشتوانی ناوچەکانی هەمالایا یا لەگروپی تبتی و بۆرمی لەسەر فەهەنگی کۆچەری و ڕەوەندن(١٥٢) زمانی هیندی پاش زمانی چینی پەکین و ئینگلیزی سێیەمین زمانەکانی دنیایە، لە باکووری هیند و دەوروبەری حەوزی(کنگ)ن بەکاردەهێنرێ، زمانی فەرمی ولایەتەکانی بەهار، ماهیا، پرداش، واتە ولایەتی ناوەندی، ولایەتەکانی باکوور، ولایەتە شاخاوییە بەفراوییەکانی هەمەلایا و ناوچەی دەهلی لەگەڵ پەنجابی و کۆجەراتی و ئۆردوو دەورووبەری(٢٥٠ـ٣٥٠ ملیۆن قسەکەری هەیە).

زمانی پنجابی:

زمانی سیکەکانە باوەڕیان بەتاك خواییە لە سەدەی ١٦مامۆستا نانك بنەماکانی داناوە، لەساڵی ١٩٤٧ لە نێوان هیند و پاکستان دابەشکراوە، پەنجابی لەزمانی هیندییەوە زۆرنزیکە. ئەم زمانە لەگەڵ ئەوشدا زمانی نووسینی نییە گرنگترین زمانی وڵاتی پاکستانە، لەم وڵاتەدا لە زمانی ئۆردوو وەکو زمانی نووسین سوود وەردەگرێت.

به ئەلف و بێی تایبەتی کە لە نووسینی دوانگارییەوە بەناوی گورموخییەوە دارێژراوە دەنووسن دەوری ١٥ملیۆن قسەکەری هەیە.

زمانی کۆجەراتی:

کە لە ولایەتی کۆجەرات لە کەنار و قەراغی ئۆقیانووسی هیندە لە سنووری پاکستان و بۆمبای کەوتووە بەکاردەهێنرێت و سوودی وەردەگیرێت ئەم زمانە دەوری (٣٠) ملیۆن قسەکەری هەیە، لەگەڵ زمانی هیندیدا خزمایەتی نزیکی هەیە، بەڵام نووسینی تایبەتی هەیەو زمانی یاسایی هیندەو بە حەوتەمین زمانی گرنگی ئەم وڵاتە، واتە هیند دەژمێردرێت.

زمانی مەراتی: (بەهاراتی)

زمانی یاسای ولایەتی ماهارشتارایە کە مەڵبەندی ئەو شاری بۆمبایە ئەم زمانە وەکو زمانی هیندی یە ئەلف و بێی دوانگری دەنووسێت، لە زمانی سینهالی دەچێت، دەوری ٥٠ملیۆن قسەی پێدەکەن لەوڵاتی هیند و دەوروبەری ٢٥ملیۆنیشی لەم ژمارەیە لە ولایەتی ماهاراشتارایە و بە چوارەمین زمانی گرنگ لە هیند دەژمێردرێت.

زمانی بەنگالی

زمانی فەرمی بنگلادیش و ولایەتی بنگالی هیندە، ئەمانە موسڵمان و هندۆن، بەرۆژهەڵاتی ترین زمانی هندو ئەوروپایی دەژمێردرێت، لە ڕووی ژمارەی قسەپێکەرانەوە هەشتەمین زمانی جیهانە و پێش فەڕەنسایی و دوای هیندی دێت، توانای ڕۆشەنبیری و بایەخی ئەم زمانە شایەنی باسە کە نووسەری گەورەی بنگالی ڕابیندرانات تاگور لە١٩١٣خەڵاتی ئەدەبی بە دەستهێنا.

زمانی ئاسامی: لە زمانی بەنگالییەوە نزیکە بەهەمان ئەلف و بێی بەنگالی دەنووسێت دەوری ١٠ملیۆن قسەکەری لە قەراغی رووباری براهابۆترا مەڵبەندی ولایەتی ئاسام هەیە. ئاسامی زمانی یاسایە.

زمانی ئۆردوو

ئەم ناوە ((ئۆردوو)) لەوشەی تورکییەوە وکە ئۆردو بەواتایی (سوپا) دێت وەرگیراوە، وشەی هۆردی فەرەنسایش هەمان شتە، زمانی دەست و پێوەندی فەرمانڕەوایانی مەغۆل بووە لە سەدەی هەشتەمدا، ناوی ئۆردیش بەندە بەو سەردەمەوە، واتە زمانی ئۆردی سەڵتەنەتی بووە نووسینی ئەم زمانە بەنووسینی نیپالییە کە زمانی فەرمی ولایەتی نیپالە، عەربییە و لە رووی شێوەی نووسینەکەیەوە زیاتر لە فارس دەچێت، دەوری ١٠٠ملیۆن کەس بەم زمانە دەنووسن کە (٣/٢) ئەوانە لە پاکستانن و(٣/١) شی لە هند دەژین.

زمانی نیپالی

زمانی فەرمی نیپالە، زمانی نیوەی نیپالە لە کۆمەڵێکی دوانزە ملیۆنی ئەم وڵاتەیە، ئەمانە بەزۆری بەزاری تبتی دیارترینیان زاری(نواری) یەو بەزمانەکانی تری هیند قسە دەکەن، لە وڵاتی هیندیشدا دەوری ١/٥ملیۆن و نیو قسەکەری هەیە.

زمانی سینهالی

بەزمانە هەرە باشوورییەکانی زمانە هیندو ئەوروپاییەکان دەژمێرێت. لە سریلانکا، واتە سیلانی پێشوو نزیکە (٣/٢) خەڵکی ئەم وڵاتە بەزمانی سینهالی قسەدەکەن لە زمانی (تامیلی) یش سوودوەردەگرن.

زمانی کشمیری(١٥٣)

زمانی کشمیرییەکانە لە ولایەتی کشمیر، کەوتۆتە نێوان زمانی هیندی و زمانە ئێرانییەکان ئەم زمانە لە سەدەی چواردەهەمی زاینەوە ئەدەبیات و نووسینی تایبەتی خۆی هەیە، واتە ئەلف و بایی شارادا نزیکی نەمانەو لە ئەلف و بێی عەرەبی(کە بەکەمی پێکهاتووە) سوودوەردەگرن تەنها سێ ملیۆن قسەکەری هەیە و زمانی یاسایی هیندەو بۆتە هۆی ئەوەی تاڕادەیەکی زیاد ببێتە هۆی جیاوازی و ناکۆکی نێوان هیند و پاکستانە.

قۆناغەکانی مێژووی گۆڕانی زمانی کوردی

بەم شێوەیەی خوارەوە ئەو قۆناغە مێژوویانەی گۆڕانی زمانی کوردی پێیدا تێپەریوە بەپێی بەڵگەی مێژوویی دەیخەینەڕوو.

١. قۆناغی زمانی کوردی کۆن(دێرین)

ئەم قۆناغە لە سەرەتای دامەزراندنی دەوڵەتی میدییەکانەوە دەست پێدەکات لە نێوان ساڵی ٧٧٠پ. ز.(١٥٤)زمانی ماد، زمانی فەرمی دەوڵەتی ماد بووە هەرچەندە بەڵگەی نووسراو نەدۆزراوەتەوە، کۆنترین بەڵگەی نووسراوی قۆناغی کۆن زمانی ئاوێستابووە، گاتایی ئایینی زەردەشتی بەشی هەرە دیاریەتی، کە گەورەترین و بەنرخترین بەشی کتێبی پیرۆزی ئاوێستاپێك دەهێنێت، بریتییە لە سروودە ئایینییەکانی پێغەمبەر زەردەشت خۆی وکاکڵەو ناوەڕۆکی ئایینەکەیە لە ناو گەلانی ئارییدا وەك: کورد، فارس، هیند،.......هتد بڵاوبۆتەوە، تائێستاش زەردەشتی لە ئێران و لە بۆمبای وڵاتی پاکستان هەن و لەسەر ئایینەکە ماونەتەوە و ڕێ و ڕەسمی ئایینەکەیان پاراستووە.

٢. قۆناغی زمانی کوردی ناوەڕاست.

ئەم قۆناغە لە سەرەتایی دەسەڵاتی هێلینییەکانەوە(١٥٥) تاکۆتایی قۆناغی ساسانییەکان درێژەی کێشاوە، ئەم قۆناغە لە مێژووی زمانی کوردی تاریکە، بەوەی بەڵگەی نووسراو بۆ ئەم سەردەمەی زمانی کوردی بەتەواوی نابینرێت، ئەم ماوەیە بەدوو قۆناغی وەکو دەوری پەهلەوی ئەشکانی(پەهلەوی باکووری) لە(٢٢١ پ ـ ز ـ ٢٢٤ پ ـ ز) دەوری پەهلەوی ساسانی (پەهلەوی باشوور) لە نێوان (٢٢٥ـ٦٥٠ز) درێژەی کێشاوە (١٥٦) دووەمیان دەکرێ بە نموونە بۆ مێژووی زمانی کوردی، کە کۆمەڵە زاری باشووری زمانی کوردی وەك: فەیلی و لوڕی پاشماوەی زمانی پەهلەوییە

قەباڵەکانی هەورەمان نموونەی ئەم دەورەیەن(١٥٧) و ئاوێستایی سەردەمی ساسانییەکان کە زەند و پازەند دەگرێتەوە بەڵگەی نووسراون ئاوێستای ئەم سەردەمە

بەفەرمانی ئەردەشێر پایك لەلایەن پیرە ئایینییە زەردەشتییەکانەوە دوای فەوتان و و سووتاندنی ئاوێستایی یەکەم نووسراوەتەوە.

ئەم ئاوێستەیە تابڵاوبوونەوەی ئایینی ئیسلام لە سەدەی (٧ز) لە کوردستان ماوەتەوە هۆیی نەبوونی بەڵگەی نووسراوی ئەم قۆناغەی زمانی کوردی دەگەڕێتەوە بۆ توندوتیژی و ژێردەست خستنی زمانی کوردی لەلایەن ناحەزانی نەتەوەی کوردەوە.

٣. قۆناغی شێوەزاری زمانی کودی:

ئەم قۆناغە لە مێژووی گۆڕانی زمانی کوردی بەسەردەمی هاتنە کایەو بەکارهێنانی شێوەزارەکانی زمانی کوردی ناودەبرێت قۆناغێکە لە ئەنجامی هەڵوەشانەوەی دین و دەوڵەتی ئیسلامەوە لە سەدەی (١٠ز) دەستی پێکرد و نەتەوەکانی موسڵمانی ناعەرەبی وەکو: کورد، فارس، .....هتد دەوڵەتی بچووك بچووك و میرنشینیان دامەزراند و لە سنووری میرنشینەکانیاندا گەڕانەوە، سەر بەکارهێنانی زمانی زگماکی نەتەوەی خۆیان.

ئەمەش لە ئەنجامی پاش دوو سەدە بێدەنگی لە چالاکی و پاشەکشەکردنی گەشەکردنی زمانی کوردی لە نێوان سەدەی(١٠ــ ١١) دا چوارینە شیعرییەکانی بابەتاهیری هەمەدانی بە شێوەی لوڕی نموونەی دەق و بەڵگەی نووسراوی زمانی کوردین لەو سەردەمەدا(١٥٨). پاش لوڕی قۆناغی شێوەزار لە سەردەمی جیاجیای مێژووی زمانی کوردیدا وەکو هەورامی لە نێوان نیوەی دووەمی سەدەی (١٧ز) و سەرەتایی سەدەی بیستەم بەرهەمی شیعرەکانی بێسارانی مەلای جەباری و مەولەوی وسەی یاقۆ شاعیرانی تر نموونەی شیعری نووسراوی ئەم قۆناغەن.

قۆناغی شێوەزاری زمانی کوردی لە مێژووی گۆڕانی ئەم زمانەدا ماوەیەکی زۆری خایاندووە، لە نێوان سەدەی (١٥ــ ١٧ ز) شیعری شاعیرانی سەروو وەکو: علی حەریری و فقێ تەیران و مەلای جزیری و خانی بەڵگەی نووسراوی ئەو سەردەمەن و لە سەرەتای سەدەی (١٩ز) بەدواوە زاری کوردی ناوەڕاست بە هۆی شیعرەکانی نالی و سالم و کوردییەوە بەڵگەی نووسراون لەوسەردەمەدا.

ئەم قۆناغە لە کۆتایی سەدەی (١٩ ز) بەدەرچوونی ڕۆژنامەی کوردستان لە ١٨٩٨/٤/٢٢ کۆتایی دێت:

٤. قۆناغی نوێی زمانی کوردی

زۆر بەدەگمەن باسی مێژووی زمانی کوردی کراوە، یەکێك لەوانە باسی قۆناغە مێژوویەکانی زمانی کوردییە کە ئاوڕی لێنەدراوەتەوە و ئەوەشی هەیە یەك دوو باسە و تەنها سێ قۆناغیان لە گۆڕانی مێژووی زمانی کوردی دەستنیشان کردووە(١٥٩).

هەر قۆناغێکی گۆڕانی مێژووی زمانی کوردی بەندە بەڕووداوێکی مێژووی دیارەوە کە سەرەتا و کۆتایی لە مێژوودا دیارە، تائێستا کەسێ قۆناغ بۆ ئەم مەبەستە خراوەتە ڕوو، لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ئایینی ئیسلامدا قۆناغەکە تەواوبووە و بەدوایدا قۆناغی تر دەستنیشان نەکراوە یان کراوە ڕون نەکراوەتەوە.

ئەمجا قۆناغی چوارەمی گەشەو گۆڕان و پەرەسەندنی زمانی کوردی وەکو قۆناغی مێژوویی پێویستە لە دەرکەوتن و دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردییەوە، کوردستان لە١٨٩٨/٤/٢٢ ز بکرێتە سەرەتایی قۆناغی چوارەم بۆ مێژووی گۆڕانی زمانی کوردی چونکە زمانی کوردی لە زمانی شیعرەوە دەوری زمانی نووسینی بینیوە و گۆڕانی چۆنایەتی بەخۆیەوە بینیوە، لەوە پێشتر زمانی کوردی لە قاوغێکی تەسکی زمانی شیعریدا بووە، بەڵام لەم مێژووەوە هەنگاوی گرنگی بەرەوپێشەوە ناوە، چونکە زمانی ڕۆژنامەگەری جۆراوجۆرە وەکو زمانی نووسینی وتاری جۆراوجۆری سیاسی، کۆمەڵایەتی، ئابووری، ڕۆشەنبیری و ئەدەبی، مێژووی، ئایینی، زمانی ڕاگەیاندن، تەنانەت ڕۆژنامەی کوردستان زمانی ئاگاداری و پڕوپاگەندەی بازرگانی و ئابووریشی تێدا بڵاوبۆتەوە.

بۆیە پێویستە مێژووی دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی کە کوردستانە بکرێت بەقۆناغی نوێی زمانی کودی، زمانی کوردی لەم دەورەیەدا وردە وردە بوژاوەتەوە، فەرهەنگی زمانەکەی بە هۆی وشە و زاراوەو تازەو نوێی ڕۆژنامەگەرییەوە فراوان و بڵاوبۆوە، بێجگە لەوەش زمانەکە بەرەو پوختی و بەکارهێنانی وشەی کوردی پەتی و

خۆماڵی هەنگاوی بەرەو پێشەو ناوەو ڕۆژبەڕۆژیش هەر لە دەرچوونی ئەم ڕۆژنامەیەوەو لە ڕۆژنامەکانی تریشەوە شێوازی بەکارهێنانی زمانەکەی لەوشەی بێگانە پاك بۆتەوە و ڕادەکەی لەناو زمانەکەدا بەرەو کەمبوونەوە وکزبوون چووە.

ئەمەش هەر لە زمانی ڕۆژنامەکانی دەوری شێخ محمود، دەوری چل و پەنجاکان، پاشان زمانی کوردی لە دەوری بەیانی یانزەی ئازار و پاشان لە دوایی ڕاپەرینی بەهاری ١٩٩١ بەدواوە ئەم ڕاستییە دەردەکەوێت ئێستا لە کۆڕ و کۆبوونەوەی نێو دەوڵەتیدا بەکاردێت، لەبەر ئەم هۆیەو لە دوای ئەم ڕوونکردنەوەیە بە قۆناغی بژارکردن و نوێ بوونەوەی زمانی کوردی دادەنرێت.

تایبەتێتی قۆناغی مێژووی نوێی زمانی کوردی

بەپێی ڕاستی بەکارهێنانی زمانی کوردی لە واقیعی ژیانی ئەمڕۆی کوردا چ لە کوردستان و چ لە دەرەوە لەلایەن پەنابەرانی کوردی ئەورووپاوە، زمانی کوردی گۆرانی مێژوویی بەخۆیەوە دیوە، دەکرێت ئەم تایبەتیانە دەستنیشان بکرێت.

١)   زمانی کوردی لە زمانی شیعرەوە بوو بەزمانی ڕۆژنامەگەری و زمانی نووسین.

٢)   زمانی کوردی بەرەو بژارەکردن و نوێ بوونەوەی بەردەوام هەنگاو دەنێت،

٣)   مەودای بەکارهێنانی بەرەو فراوانی و بەربڵاوی دەچێت.

٤)   لە دوایی ١٩٩١ەوە شێوازی زمانی دیبلۆماسی دەگرێتەخۆی.

٥)   بۆتە زمانی دەزگا جۆراو جۆرەکانی ڕاگەیاندن لەڕادیۆ، کەناڵی ئاسمانی، تۆڕی ئینتەرنێت، ڕادیۆی ئەمریکا.

٦)   بۆتە زمانی فەرمی دام و دەزگاکانی بەڕێوەبردنی کارگێڕی دەسەڵات.

٧)   دەوری زمانی زانست و ئەکادیمیەت بەتایبەتی لە زانستە مرۆڤایەتییەکاندا بە شێوەیەکی کارەکی دەبینێ و بەردەوامیشە.

٨)   زمانی کوردی قۆناغی نوێ، گەشەو گۆڕان و پەرەسەندنی لە بواری فراوانبوونی وشەو شێواز بەخۆیەوە بینیوە.

هۆی ستاندەربوونی زاری کوردی ناوەڕاست

زاری کوردی ناوەڕاست کە بناغەکەی شێوەزاری ناوچەی سلێمانی، کەرکووك، موکریان، ئەردەلان و سۆرانە دەکرێت لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە دەوری ستاندەربوون ببینێت:

١) بەردەوام بوونی لە خزمەتکردنی کەلتوور و ئەدەبیات و فەرهەنگ و رۆشەنبیری نەتەوەیدا بێ ئەوەی بپچڕێت، یا لە کاربکەوێت بەپێچەوانەوە لەگەشەسەندن دابوو هەردەم بواری جۆراوجۆر و مەودای کارکردنی بەکارهێنانی فراوان بووە.

٢) لە بەکارهێنانیدا یەکەم زارێکە لەناو زار و شێوەزارەکانی تری زمانی کوردیدا بەردەوامی بەخۆیەوە بینیوە وەکو زمانی نووسین.

٣) ناساندنی نەتەوەی کورد لەلای خۆی و چ لەلای دەرەوە بەڕێگای وەرگێران و ناساندنی کلتوور و فەرهەنگ و ناودارانی ڕۆشەنبیری و کۆمەڵایەتی و نەتەوەیی و نشتیمانیداو کوردانی وڵاتی شورەوی جارانیشی لەڕوی شیعر و ئەدەبیات و ڕۆشەنبیری و ڕۆژنامەگەریدا ناساندووە بەنەتەوەکەی خۆی.

٤) زاری کوردی ناوەڕاست بەپێچەوانەی زارەکانی تری زمانی کوردییەوە، لە زمانی شیعر و ئەدەبیاتەوە، بۆتە زمانی خوێندن و رۆشەنبیری و ڕۆژنامەگەری و زانست و ئەکادیمیەت و دەیان و سەدان نامەی زانستی و ئەکادیمی لە زانستە مرۆڤایەتییە جیاجیاکاندا پێی نووسراوەتەوە.

٥) وەکو زمانی فەرمی لەبەرێوەبردنی دام و دەزگاکانی دەسەڵاتی باشووری کوردستان بۆ ڕاپەڕاندن و جێبەجێکردنی ئیش و کاری ڕۆژانە بەکاردەهێنرێت.

٦) هەنگاوی ئەوەی ناوە لەلایەن سیاسەتمەدار و لێپرسراوانەوە، لە کۆڕو کۆبوونەوەی دەرەوەی وڵاتان بەڕێگای وەرگێرانەوە بەکاربهێنرێت.

٧) لەتۆڕی ئینتەرنێت و سایتەکاندا، بۆ گواستنەوەی هەواڵ و زانست و زانیاری بەکاردێت و زانیارییەکانی سەرجۆرە مۆبایلی(LG)یشی پێ نووسراوەتەوە.

٨) ناوەندو شوێنی زاری کوردی ناوەڕاست بەتایبەتی مەڵبەندی زارەکە لە رووی ڕۆشەنبیری و ئەدەبیات و شارسانیەتەوە لە ناوچەکانی تری کوردستان پێشکەوتوو ترە و بەردەوام مەڵبەندی شاعیران و نووسەران و دەرچوونی ڕۆژنامەو گۆڤار خوێندنی کوردی بووە.

٩) دانانی کتێب لە بارەی زمان و ڕێزمانی کوردییەوە بەزاری کوردی ناوەڕاست لە سەرەتایی سەدەی بیستەوە نیشانەی گەش و دیاری ستاندەربوونی ئەم زارەیە دەورێکی نوێ لە مێژووی لێکۆڵینەوەی زمانی کوردی دەستی پێدەکات، بۆ نموونە وەك لای سەعید صدقی کابان لە بارەی ڕێزمانی کوردی وشەسازی و رستەسازی لەساڵی ١٩٢٨ و دەستووری زمانی کوردی تۆفیق وەهبی لە١٩٢٩ و بەردەوام بوونی ئەم دیاردەیە لە بوارە جیاجیایی بابەتە زمانەوانییەکان وەك ڕێنووس، دیاریکردنی دەنگەکانی زمان، ڕێزمان، چۆنیەتی پەیدابوونی زمان، وەرچەرخانێکی مێژووییە بۆ زمانی نەتەوە، وەك بایەخدان بەزمانی نەتەوە جیاوازەکانی ئەوروپاو بوژاندنەوەیان لە دوایی نەمانی زمانی لاتینی لە سەدەی ١٦ لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ئەم زارە ئاوێتە بکرێت بەوشە و زاراوەی شێوەزارەکانی ناوچەکانی تری وڵاتی کوردەواری و خۆشی بکرێتە بنەڕەت و بنچینە بۆ ئەو زمانە نەتەوەییەی کە خەڵکی ڕۆشەنبیری نەتەوە پەرست و روناکبیری نەتەوەیی چاوەڕوانییەتی.

دیاریکردنی زارەکانی زمانی کوردی و دیاریکردنی زاری ستاندار لەناویاندا

لە کۆتایی ئەم باسەوە بەپێی پێویست و دیاریکردنی زمانی کوردی و شێوەو زارە جیاجیاکانی بەکورتی و بێ لێدوان لە خوارەوە دەیانخەینەڕوو* بەپێی زمانی ئەوەی لە

---

* بڕوانە د. ڕەفق شوانی، دابەشکردنی نوێی زارەکانی زمانی کوردی، باسێکی ئەکادیمی و نیمچە مەیدانیشە، لە گۆڤاری کۆلیجی زمانی زانکۆی بەغدا بە نووسراوی، ژمارە(٥٩) لە١٢ / ٩/ ٢٠٠٥ ڕەزامەندی بڵاوکردنەوەی وەرگرتووە.

مێژوودا کامیان بەپێی گۆڕانی بارودۆخی نەتەوەکە بۆتە زمانی شیعرو ئەدەبیات و زمانی نووسین.

١) کۆمەڵە زاری کوردی باشووری: لوڕی(فەیلی)، بەختیاری، کرماشانی، لەکی، کەڵهوڕی، خانەقینی، گەروسی ـ شوانی کێشك ـ دەربەندی قوروەیی.

٢) کۆمەڵە زاری گۆران: هەورامی، باجەلانی، ماچۆ(کاکەیی، زەنگەنەو شێخانی)، واتە گۆڕانی ئەسڵ، زازایی.

٣) کۆمەڵە زاری کرمانجی : بۆتانی، بادینی ، بایەزیدی، هەکاری، شکاکی ، ڕۆژئاوایی.

٤) کۆمەڵە زاری کوردی ناوەڕاست: سلێمانی، گەرمیانی و جافی، موکری، ئەردەلانی(سنەیی) سۆرانی.

شێوەی سلێمانی یاپوختەی زاری کوردی ناوەڕاست ئێستا دەوری زمانی ستاندەری کوردی بینیوە، چونکە بەبەردەوامی لە سەرەتایی سەدەی(١٩ز) مەوە تاکو ئێستا بێ پچڕان دەوری زمانی شیعر ، ئەدەبیات، زمانی خوێندن، ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەگەری (ڕادیۆ، تەلەفزیۆن)، زمانی دانراو و سەرچاوە رۆشەنبیرییەکانی کوردە، زمانی زانستی و ئەکادیمی و کۆڕی زانیاری، زمانی کۆڕ و کۆنفرانس و کۆنگرەی زانستی ، زمانی کەناڵی ئاسمانی، لە تۆڕی ئینتەرنێت و دەزگا خێرا پەیوەندییەکانەو لەمەشدا بەردەوام بەرەوپێشەوە دەڕوات و لە پێشکەوتنی بەردەوام و هەڵکشاندایە.

ئەمە بێجگە لە بایەخ پێدانی ڕۆشەنبیرانی کورد بەڵکۆلینەوەی ئەدەبە و مێژووی نەتەوەکەیان، لەوسەردەمەدا زەمینە خۆشبوو، کە باشووری کوردستان ببێتە مەڵبەندی لێکۆڵینەوەی زمان و ئەدەبیات و دەرچوونی چەندین ڕۆژنامەو گۆڤار بەزمانی کوردی ناوەڕاست.

هۆی پێکهاتنی زمانی نەتەوەیی (زمانی نووسین، زمانی فەرمی، زمانی دەوڵەتی)

لە زانستی زماندا وەکو تاقیکردنەوە یەك لە مێژووی زمانی نەتەوەکاندا چەند هۆیەکی وەکو: ئایینی، ئابووری، سیاسی، ڕۆشەنبیری، یەکێك یادوو لەم هۆیانە زارێك لە زارەکانی زمانی نەتەوەدا دەکەن بەزمانی نەتەوەیی سەرانسەری دەکرێ پێی بوترێت زمانی ستاندەر، و هەریەك لەم هۆیانە لە مێژوودا زمانی نەتەوەیی بۆ نەتەوەکان پێکهێناوە، بۆ نموونە لە مێژووی زۆر کۆندا زمانی کۆنی هیندی، واتە سانسکریتی لە دەوری ٢٥٠٠ ساڵ پێش زاین بۆتە زمانی ئایینی هیندۆو نەتەوە کۆنەکانی هیندستان.

هۆی ڕۆشەنبیریش زاری شاری لەندەنی بەهۆیی سەرکەوتنی شانۆگەرییەکانی شەکسبیرەوە کرد بەهەموو وڵاتی ئینگلستان، زمانی عەرەبی شێوازی هۆزی قوڕەیشی لە ئەنجامی هۆی ڕۆشنەبیری و شیعر خوێندنەوەی شاعیرانی هۆزە عەرەبەکان لەڕۆژانی هەینی لە بازاڕی عەکاز و هۆی بازرگانی و ئابووری نێوان کوڕانی هەر دوو بنەماڵەی هاشم و ئومەییە لەوڵاتی حیجاز و لەگەڵ وڵاتی شام و پاشان هۆی ئایینی بە هۆی ئەم زەمینە خۆشکردنەوە کە بریتی بوو لە هەردوو هۆی ڕۆشەنبیری و بازرگانی و ئابووری زاری قوڕەیشی کرد بەزمانی نەتەوەیی و فەرمی هەموو وڵاتانی عارەب لە زەریایی هادییەوە بۆ کەنداو، بەم شێوەیەش و بەهۆی بوونی بەرهەمی ئەدەبی بەهەردوو زاری سەکسونی لە وڵاتی ئەڵمانیاو توسکانی لە ئیتاڵیا و نەبوونی بەو شێوەزارەکانی تری ئەو دوو وڵاتە هۆی ڕۆشەنبیری و ئەدەبی زمانی نەتەوەیی (زمانی فەرمی ـ زمانی دەوڵەتی ـ زمانی نووسین) لەزاری سەکسونی و زاری ئۆسکانییەوە وبۆ هەموو ئەڵمانیا و ئیتاڵیا پێکهات و زاری سەکسۆنی بووبە زمانی ئەڵمانی و توسکانیش بەئیتاڵی (١٦٠) زاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیابوو بەهەموو زمانی وڵاتی ئیسپانیا.

هۆیی ئایینیش لە مێژوودا لە پێکهاتنی زمانی نەتەوییدا دەورێکی گرنگ و پێشینەی بینیوە، زمانی سانسکریتی بە هۆی ئایینی هیندەوە بوو بەزمانی نووسین و ڕێزمان و زانای هیند پانینی دەوری ٢٥٠٠ پ ـ ز لێکۆڵینەوەی لە سەر ڕێزمانی هیندی بە سانسکریتی کردو بیروڕایی هەندێك زانایان هەیە کە ئەم زمانە هیندۆ ئەوروپییەکان پێکدێنێت، هەر لەم ڕووە دەکرێت باسی زمانی ئاڤێستا بکەین وەکو کۆنترین شێوە زمانی کوردی و ئێرانی لە سەدەی(٧ پ ـ ز) دا ئایینی زەردەشتی پێ نووسراوەتەوە، تاسەردەمی بڵاوبوونەوەی ئایینی ئیسلام لە سەدەی (٧ ز) ئاوێستا بەهۆیی ئایینەوە دەوری زمانی نەتەوەیی بینیوە، پاشان بەهۆیی هاتنی ئایینی ئیسلام و زمانی عەرەبییەوە ئاوێستا پاشەکشەی کردووە وەکو زمانی ئایینی، کەواتە هۆی ئایینی ئەگەرچی لە سەرەتاوە زەمینەی خۆشکردووە بۆ پەیدابونی زمانی نەتەوەیی، بەڵام دواتر نەیتوانیوە بەردەوام بێت و هەر بەهۆیی ئایینی ترەوە لەکارکەوتووە.

لێرەدا دەوری ئایینیش تەواوبوو نەی توانی بۆ کورد دەورببینێ بۆ پەیدابوونی زمانی نەتەوەیی، لێرەوە ڕوو دەکەینە هۆی ترە وەکو:

هۆی ئابووری: لە زانستی زماندا دەوری هۆی ئابووری لە مێژووی زماندا بۆ پێکهێنانی زمانی نەتەوەیی باسکراوە، لەم ڕووەوە جاری وایە هەیە ناوەندێك بۆ چالاکی بازرگانی و ئابووری لەوڵاتدا پێکدێت و دەبێتە هۆی پەیدابوونی پەیوەندی نێوان ئەم دوو ناوندە و ناوچەکانی تری وڵات، بەهۆیی ئاڵ وگۆڕی بازرگانی وکڕین و فرۆشتنەوە هاتووچۆیی بەردەوام دینێەکایەوەو لەو ناوەندەدا دەشێت زاری ناوچەکەی، یازارێکی تر دەوری لەو مامەلە و پەیوەندی کردنەدا بۆ تێگەیشتنی نێوان خەڵك ببینێ و وردە وردە شێوەی قسەکردنی ئەوێ لە نووسینی کاروباری بازرگانی و ئابووری بەکاردێت و بەهۆیەوە بەڕێوە دەچێت و ئەگەر بەردەوامی بەخۆیەوە ببینێت دەبێت بەزمانی نووسین و بەڕێوەبردنی دام و دەزگا فەرمییەکانی وڵات و بەڕێوەبردن.

بەزۆری ئەم ناوەندە ئابووری و بازرگانییە، لە شوێنی نزیك دەریاو رووباری گەورە وڵات دەبەستێتەوە بەوڵاتی ترەوە روودەدات و کەشتی بازرگانی و گواستنەوە روو

دەکاتە ئەو شوێنانە و هەزاران کەس لەوێدا کۆدەبێتەوە ولەم رووەوە هیچ بەشێکی کوردستان بەدەم دەریاوە نییە و سنوورێکی دەستکردیش پەیوەندییەکەی نەهێشتوە، بۆیە ئابووری هیچ دەورێك لە پێك هێنانی زمانی نەتەوەیی بۆ کورد نابینێ و لەڕابردووشدا نەی بینیوە، چونکە کوردستان وڵاتێکی لەیەکدابڕاو و پارچە پارچەکراوە و پەیوەندیی نێوانیان لەیەکترازاوە.

هۆیەکیتر کە مابێتەوە بۆ پێکهێنانی زمانی نەتەوەیی کوردی یاڕێگا خۆشبکات بۆ ئەم مەبەستە دوای هۆی ئایینی و ئابووری هۆیی ڕۆشەنبیری و سیاسییەوە لێرەوە دێینە سەری هۆی ڕۆشەنبیری.

هۆی ڕۆشنەبیری بۆ پێکهێنانی زمانی نەتەوەیی کوردی، لە مێژووی زمانەکەدا، لە سەردەمی پەیدابوونی شێوەزاری زمانی کوردییەوە، لەدوایی بڵاوبوونەوی ئایینی ئیسلام و هەڵوەشانەوەی دین و دەوڵەت لەیەکتر وگەڕانەوەی میللەتی کوردی بۆ بەکارهێنانی زمانی نەتەوەیی دەوری بەردەوامی بینیوە.

لە سەرەتای ئەم بارودۆخە تازەوە، لە نێوان سەدەی(١٠ ـ ١١ز) داشێوەزاری لوڕی بە هۆی شیعرەکانی بابەتاهیری هەمەدانییەوە لە ساڵی (٩٢٥ـ ١٠١٠ ز) بوو بەزمانی شیعر پاشان زاری گۆران هەورامی لە نێوان نیوەی دووەمی سەدەی (١٧ز) و سەرەتایی سەدەی (٢٠) لەلایەن بێسارانی (١٦٤١ــ ١٧٠٢)ز، مەلایی جەباری (١٨٠٦ــ ١٨٧٦ ز)، مەولەوی (١٨٠٦ ـ ١٨٨٢ ز)، سەی یاقۆ (١٨٠٨ــ ١٨٨١ ز) شاعیرانی دوایی تریش وەکو حەمە ئاغای دەربەند فەقەرە، خانای قوبادی، ......هتد لە نووسینی شیعر لە ناوچەی هەورەمان و کەرکوك بەکارهاتووە و پاشان لە سەرەتایی سەدەی بیستەمەوە لە کارکەوتووە و زاری کوردی ناوەڕاست لەبرەو دابووە.

لە سەرەتای سەدەی (١٩ ز) زاری کوردی ناوەڕاست لەلایەن علی بەردەشانی، نالی (١٨٠٠ــ ١٨٥٦ز)، سالم (١٨٠٠ ـ١٨٦٦ز)، کوردی (١٨٠٩ ـ ١٨٤٩)ز(١٦١) بۆتە زمانی شیعر و بەدەیان و سەدان شاعیری تر، بەم شێوە زمانە شیعریان نووسیوە.

ـ ئەوەی زاری کوردی ناوەڕاست، وەکو زمانی شیعر لەزارەکانی تر کە بوونە بەزمانی شیعر جیادەکاتەوە، ئەوەیە کەزاری کوردی ناوەڕاست بەردەوامی بەخۆیەوە بینیوە و لە زمانی شیعرەوە بۆتە زمانی ئەدەبیات و ڕۆژنامەگەری و پاشان دەوری زمانی نووسین و خوێندن و زانست و ئەکادیمیەت و رادیۆو تەلەفزیۆنی کەناڵی ئاسمانی و زمانی تۆڕی ئینتەرنێتی بینیوە.

بۆیە هۆی ڕۆشنبیری لەناو هەموو هۆیەکانی تر لە پێکهێنانی زمانی ستانداری کوردی دەوری بینیوە لەوەی زاری کوردی ناوەڕاست بەرەوستاندار بەرێت.

ئەوەی لێرەدا ماوەتەوە، بڕیاری سیاسییە بە هۆی گونجانی بارودۆخی سیاسییەوە لە سەردەمی نەتەوەییدا زارێك بکات بەزمانێکی فەرمی و نەتەوەیی یان بەلای کەمەوە بکات بەزمانی ستاندار، ئەم بڕیارەش بۆ زمانی کوردی بۆ نەتەوەی کورد دەبێت ڕەچاوی بارو هۆی ڕۆشەنبیری زمانی کوردی بکات، کە چ شێوەزارێکە ئەم دەورەی بینیوە و لەخزمەت و بەکارهێنانی نووسیندا بەردەوامە تا بەم بڕیارە زاری کوردی ناوەڕاست بە هۆی ئەم زەمینە لەبار و گونجاوە کە لە مێژوودا بە بەردەوامی بەردەوامی هەیەتی لە خزمەتکردندا بکرێت بەزمانی ستاندار.

پێویستە بڕیاری سیاسی لەم ڕووەوە پاشگەزبوونەوەی لە دوا نەبێت و شایستەی جێبەجێکردن بێت لەلایەن خەڵك و ڕۆشەنبیران و فەرمیاتەوە.

کەواتە لێرەدا دەرکەوت هۆی ڕۆشەنبیری لەپاڵ هۆی سیاسیدا ماوەتەوە لە مێژووی زمانی کوردیدا زارێکی زمانی کوردی بکات بە زمانی نەتەوەیی، چونکە هۆیەکانی تری وەکو ئاینی و بازرگانی و ئابووری بۆ کورد و زمانەکەی دەوری هێنانە کایەی زمانی ستانداری یازمانی فەرمی نەبینیوە.

هۆی سیاسی: هۆی سیاسی یەکێکە لەو هۆیانەی کەزارێك یا شێوەزارێکی زمان دەهێنێتە کایەوە و لە ئەدەبیات و بەرێوەبردنی کاروبارەکانیدا بەکاردەبرێت.

هۆی سیاسی: لە سەردەمی بەرپاکردنی ڕاپەڕین و شۆڕشدا بەزارێك بڵاوکراوە و ڕاگەیاندراوەکانی لە رۆژنامەو ڕادیۆدا بڵاودەکاتەوە، وردە وردە ئەو زارو شێوەزارە بە

هۆی کاری سیاسییەوە گەشەدەستێنێت و مەودای بە کارهێنانی فروان دەکات و بەهۆیی وشیاری و بڵاوبوونەوەی هەستی نەتەوایەتی و نشتیمانپەروەرییەوە، لە ناو رۆشەنبیر و خوێندەوار و نووسەرانەوە بەکاردەهێنرێت، بەکارهێنانیشی بەرهەمی ڕۆشەنبیری جیاوازی پێ تۆماردەکرێت، ئەم بەکارهێنان و بڵاوبوونەوەیی ئەم زارە، زەمینەی بۆ خۆشدەبێت لە سەردەمی ڕزگاری نشتیمانی نەتەوەییدا پێویستی بەبڕیارێکی سیاسی گونجاو هەیە بۆ ئەوەی بکرێت بەزمانی فەرمی و نەتەوەی یا بەلای کەمەوە لە بەڕێوەبردنی دام و دەزگا کارگێری و خوێندن و هۆیە جیاجیاکانی ڕاگەیاندن بە شێوەی سەرانسەری بەکاربهێنرێت و بوارنەدرێت بە شێوەزارێکی تر لەبەرانبەریدا بەکاربێت.

بێجگە لەوەی ئەگەر شێوەزارە بەکارهێنراوەکە هی سنووری دەسەڵات و زاری ناوچەی دەسەڵات و پایتەختەکەی بێت، سەرکەوتنێکی چاك بەخۆیەوە دەبینێ بەرەو بوونی بەزمانی سەرانسەری(زمانی نەتەوەیی، زمانی فەرمی، زمانی دەوڵەتی، زمانی نووسین).

لێرەدا ئەوەی گرنگە بوترێت بەبڕیاری سیاسی پێویستە ڕەچاوی ئەوە بکات کە ئەو زارە یائەو شێوزارە ڕابردوویەکی چاك و پڕ بەرهەم و بەردەوامی هەیە و لە خزمەتکردندا دانەبڕاوە و بەردەوامی بەخۆیەوە دیوە و لەوەش گرنگتر ئەگەر زمانی خوێندن و زانست و سەرچاوەی سامانی ڕۆشەنبیری و نووسراو و زانراو نەتەوەکەی بێت بە عەمدەن ڕێگای لێ نەگیرێت ئەوا ئەمڕۆبێت یاسبەی دەبێت بە زمانی نەتەوەیی و بڕیارێکی سیاسی زانستی ئەمەی بۆ مسۆگەر دەکات.

هەروەکو لە هۆی ڕۆشەنبیری هێمامان بۆ کرد وتمان ئەم حاڵەتە بۆ زاری کوردی ناوەڕاست هەیەو خەملاوە و ڕابردوویەکی چاك و پڕ خزمەت و پڕ بەرهەمی هەیە و ئەگەر کۆسپ نەخرێتە سەر ڕێگای پێویستە بە بڕیارێکی سیاسی بکرێتە زمانی فەرمی.

پەیوەندی زمانی کوردی بە زمانە کۆنەکانی زنجیرە چیایی زاگرۆسەوە

زۆربەی سەرچاوە زمانەوانییە نوێیەکانی ئێرانی کە بەزمانی فارسییە جەخت لەسەر بوونی پەیوەندی زمانی کوردی بە زمانە کۆنەکانی میللەتانی نیشتەجێبوی چیاکانی زاگرۆسەوە لەڕووی بوونی وشەی هاوبەش و لەیەکچوو دەکەن، ئەمە بێجگە لەڕووی گۆڕانی دیاردەی دەنگسازی هەندێك دەنگ لەو زمانانەدا وەکو زمانی سۆمەری، عیلامی، لۆلۆیی، گۆتی، کاسی، ئۆرارتی، سۆرباتۆ و هیتی.

هۆی بنەڕەتی ئەم دیاردەیە دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی میللەتانی خاوەن ئەم زمانە جیاوازانە نیشتەجێبووی ریزە چیاکانی زاگرۆس و یەك یەك و یا لە دەرووپشتی یەکتر ژیاون و هەبوونە، بۆیە ڕەگ و ریشەی زمانی کوردی بەدرێژایی مێژووی گەشەو گۆڕانی بەپێی بوونی بەڵگەی مێژووی زمانەوانی پاشماوە و زایندەی زمانی ئەم میللەتانەی چیای زاگرۆسە، دەکرێت و کارێکی زانستیشە بە زمانی کوردی بڵێین: زمانی کوردی زمانێکی زاگرۆسییە و کوردی ئەمڕۆش پاشماوەی میللەتانی لۆلۆ، گۆتی، کاسی، ئۆرارتۆیی و سۆبارتۆییەو ئەمانیش پێشینانی کوردی ئەم ڕۆژگارەن، هەر لەم ڕووەشەوەیە چیایی زاگرۆس ناوی لای کورد پیرۆز و مێژوویی و بەڵگەی ڕەسەنایەتی کوردە، چونکە ئەم رێزەچیایە لانکەی نش ونمای ئەم میللەتانەی زاگرۆسی بوو بەکوردیشەوە. لە خوارەوە پەیوەندی نێوانیان بەتایبەتی لەرووی لە یەکچوونی وشەوە رووندەکەینەوە:

پەیوەندی زمانی سۆمەری و زمانی کوردی:

زمانی کوردی وشەی لە یەکچوونی زۆرە لەگەڵ وشەکانی زمانی سۆمەریدا کە لە هەزارەی چوارەمی پێش زاین(١٦٢) لەسەر خاکێك لە نێوان دیجلە و فوراتدا بەناوی سۆمەر)ەوە ژیاون. کۆنینە ناساکان: (کۆنەناس) لە لیێکۆڵینەوەکانی خۆیاندا دەریان خستووە، کەسەرزەمینی خاکی ئێرانی ئێستا لە باکووری گەیلان و مازندەرانەوە تا کەناری دوورگەی فارس، شوێنی هەڵسوکەوتی ئەم میللەتانە و نیشانەی شوێن پێی ئەوانی پێوەیە. ئەگەر کتێب و بەردە نووسراوەکان لە شوێنی سۆمەری و عیلامی هەموو میللەتانی ریزە چیایی زاگرۆس بە بەڵگەی وردو و لیێکۆلینەوە وەربگێڕێن، ڕەگ و ڕیشەی قوڵی شتەماوەکان هەست پێدەکەین کە باس لە کاریگەری وەرگرتن و تێپەڕبوون کاریگەرییە بەهێزەکانی بۆ سەر ڕەگی ئەو خزمایەتییە نەژادی و فەرهەنگییە بەچاو دەرکەوتووە. لیێکۆڵینەوە لەسەر زمانی سۆمەری ئەمە باسدەکات. بۆ نموونە:

بۆ نموونە وشەی(گەنە) بەزمانی سۆمەر بەواتایی کچ دێت و ئەم شێوانەی لە زمانی کوردیدا هەیە(کەن)، (کەن)، (کەنا)، (کەناچێ)، (کێنی)، (کەنیشك).

(گەل) بەسۆمەری واتە مەزن، فراوان، لەکوردیداوگەلێ ـ گەلێك خۆشم دەوێ هەروا(کەڵ)ی عیلامی بەواتایی گەورە و زل، لەکوردیدا کەڵەپیاو، کەڵەکێوی، (نین nin) لەسۆمەریدا نازناوی خوداوەندی مێیینەلە کوردیدا(نەنە) واتە نەنك، ناوی خوداوەندی لۆلۆییە، ناوی شوێنیش وەکو(نینوا) لە ئاشوریدا، (نینۆس) یا(نین) ناوی کچی نەمرود دەدات، لە کوردیشدا (نەنە، نەنێ، نەنك) لەکوردی و فارسیدا هەمان ڕەگەز و ریشەی هەیە.

(شاور)ی سۆمەری خواوەندی شارە، لە عیلامی و ئەکەدی (شارو، شهر) (سار) لە زمانی مادی، سۆمەری (ئوڕ) وەك لە وشەی (ئۆرمێ، ورمێ)، ئۆرشەلیم، ئۆربیلوم(أربیل، هەولێر).

(گابا، گاب) لە سۆمەری، واتە(گوان)ی کوردی گواندار،(پستاندار)، واتە مەڕی گواندار لە سۆمەری، واتە(سینگ، قفص، صدری)

((ئیگ ـ ئیگی)) لە سۆمەری، (کی) لە عیلامی، (ئك) لە میتانیش(ئایکا) لە سانسکریتی ((ئیك))، لە زمانی مادی((ئیو))، لە پشتویی(پیکی)، لەگۆرانیشدا((یۆ)) لە کوردی و فارسیشدا(یەك).

((شوشا)) لە کوردی بۆتە(شەش)

پاشگری((گین)) لە سۆمەریدا بە واتایی (وەکو ـ لیێکچوون) دێت وەکو(وادگین)، لە گۆرانی و کوردی ((ژورگین))، ((خوارگین))، ((غەمگین))، ((زەردکین))

((ایکور)) له سۆمەری له کوردی و گۆرانیدا بەم شێوانه دێت وەکو: ((کەوێڵ، کەوێر، گەوڕ، گەوەڕ،)) له دوو وشەی وەك ((ئی))، واته(خانه) و((کور))، واته(کوه) له سۆمەریدا (ئی)، واته پەرستگا، له زمانی خوزیدا((ئیبار))،((بارەگاه)) له کوردیدا((هێوان)) (ایوان، هال، ڕاڕەو) و((هێلان))، واته ئاشیانه له کوردی.

نیشانەی نەریێ لەعیلامدا((نۆوnou)) لەکوردی و فارسیدا((نە)) و لەگۆرنیدا(نا).

پەیوەندی زمانی کوردی به لۆلۆییەوە:

پێویسته شوێنی لۆلۆییەکان دیاری بکەین، تاشێوەی بوونی پەیوەندییەکه بەهێزتر بێت. لۆلۆیی: نەتەوەیەك بوونه، لەریزەچیای زاگرۆس له حەلوان(زوهاو) شارەزور و سلێمانی نیشتەجێ بوونه. زانایانی لێکۆڵەر لەو باوەڕەدان که فەرهنگ و زمانی لوڕی(١٦٣) پاشماوەی فەرهەنگ و زمانی نەتەوەی لۆلۆن. کۆنترین بەڵگەیەك لەم ڕووەوە لەبەر دەستدا بێت، کتێبەکەی نارام سینه له دەوروبەری ساڵی ٢٥٠٠پ-ز نووسراوەتەوە، بەڵگەی دووەمی لۆلۆییەکان له قسه بەناوبانگەکانی((ئانۆپانینی))ی پادشایی خۆیانه که له دەوروبەری کرماشان ڕوویداوە، که شێوازو جۆری جل و بەرگی پاشاو خوداوەندەکانه بەباشی دیاره، بەڵام باران نیوەی شوشتۆتەوە و دیارنەماوە، جۆرج کامیرۆن و سپایزەر لەو باوەڕەن لۆلۆ و گوتییەکانیش له نەتەوەکانی چیای زاگرۆسن خێزانی ئارییایین بەقەفقازی دەزانن.

بەڵگەی زمانەوانی وشەی(بڵ)(١٦٤) که ناوی خواوەندێکی لۆلۆیەو بەواتای شادی و خۆشی دێت و ناوی سەرچاوەی سروشتی پڕ ئاوە که له شاخەوە هەڵدەقوڵێت، له هەورەمان دێیەك بەناوی(بڵبەر) هەیه لەم وشەیەوە نزیکەو وەکو یەکن، (بێڵو) ناوی کانی ئاوە له کوردستان لەسەر و ئاباد وشەکه ناوی کانی و ئاو دەگرێتەوە له وەرزێکدا هەڵدەقوڵێت. وشەی ((بوم)) له لۆلۆییدا بەواتایی نیشتیمان دێت، بومەلەرزە ڕەسەنایيەتی ئەمە دەردەخات، وشەی((ئاراپها))، واته کەرکووك پایتەختی گوتیوم ((گوتییەکان)(١٦٥).

دیاردەیەکی دەنگسازی له زمانه کۆنەکانی زاگرۆسدا بەدی دەکرێت ئەویش دەنگی(ه، خ، س، ش) دەگۆڕێت بەیەکتری و ئێستاش ئەمه باوە وەك: (سار) واته: (شار)، هوری واته: خوری، کاسی، کاشی، نیسابور، نیشابور، هوزی، خوزی، هوژی له زمانی عیلامدا. لەم ڕووەوە ئەم دەنگانه له عیلامدا وەکو: پ ـ ب ـ د ـ ت، ك ـ گ،s-z، ئێستاش له زمانی کوردی ئەمڕۆد لەوشەدا گۆڕانیان هەیه لەگەڵ یەکتردا.

پەیوەندی زمانی کوردی و کاسی:

هەموو بەڵگەکان که هەن باسی خزمایەتی کاسییەکان لەگەڵ هەموو نەتەوەکانی ڕیزه چیایی زاگرۆس دەکەن لەعیلامییەوە بگرە تا ئۆرارتۆییەکان. ئاسەوارو شوێن پێی کاسییەکان لەولاتی ڕۆژئاوایی ئێستاوە له باکوورەوە تاکەنداو دیارەو دەبینرێت.

ئەم نەتەوەیه له نیوەی دووەمی هەزارەی دووەمی پێش زاین له دەوری ڕۆژئاوایی نەجدی ئێرانەوە دەسەڵاتیان گرته دەست. ئەگەرچی سنووری جوگرافی سیاسی ئەم نەتەوەیه بەڕوونی دیاری نەکراوە، بەڵام ئەوەی بەدەستەوەیه له لورستانی ئێستا، هەمەدان، قەزوین، کاشان و باشوور دەوروبەری دەریایی خەزەر(قەزوین) جێگیربوونەو توانیویانه بەزۆر بابل بگرنه دەست و ماوەی ٧٥ ساڵ دەسەڵات له نێوان هەردوو ڕووبار بگرنه دەست.

له زمانی کاسیشدا بۆ سەلماندنی بەردەوامی ڕەچەڵەکی کورد نیشان دەدەین: ((گیدا))، واته فەرمان ڕەوا، له عیلامیدا((کوته))، له کوردی و فارسیدا((کێخوا، کدخوا)) یه، ((سور)) ((خۆر))، له گۆرنیدا((هۆر))ە، هەردووکیان له(سور)ی کاسییەوە هاتوون. له بنەڕەتدا((سوریاش)) ناوی خوداوەندێکی کاسییه، له هەورامانییشدا دییەك بەناوی (سەریاس)(١٦٦) هەیه، وشەی سوریاش ئەم شێوانەی هەیه: ئاشور، سوریا، ئاسورا، ئاسور، وشەی (ئاسۆ) له کوردیدا (أفق)ە، (ئاسیا)، واته ڕۆژهەڵات، له کتێبی ڕۆژهەڵات ئاسۆ بەواتایی ڕۆژهەڵات دێت و ریشەیەکی له زمانی کاسی هەیه. ئاسن، ئاهن، ماسی، ماهی، بەڵگەی ترن.

وشەکانی: ئاهور، ئاور، ئایر، ئەیر، ئاگر، ئاتر، ئەهوار، هەر وشەی (ئاسورا)یە ((ئی)) لە سۆمەریدا، واتە: ((ئەیانە))، لە گۆرانی کۆندا ((یانە ـ یانێ))، بەواتە: ماڵ لە گۆرانی نوێدا. وشەی(هێلانە) لە پێشگری ((هێ)) و((لان))، واتە شوێن، خانە.

((کاششو)) خواوەندی نەتەوە، ((خودا، خدا))، لە کوردی و فارسی، ((هود)) لە عەرەبی، ((خوتای)) لەپەهلەوی. وشەی ((هویر))ی کاسی لە کوردیدا ((هۆز))، واتە خێڵ و عەشیرەت. لەکاسیدا بەخانەوادەیەك دەوترێت کە خەریکی ئەنجامدانی کاری کشتوکاڵی و چاندنە، ((خێزان)) وشەیەکە لە کوردیدا بەواتایی خانەوادە دێت و کۆی وشەی (خێز)ە لە زمانی کوردی و زاری گۆرانی و زمانی فارسیدا دەنگی(خ، ه) بەیەکتر باوە.

ئۆرارتۆییەکان: لە سەدەی نۆیەمی زاینیدا لە دەوروبەری (وان) دەوڵەتێك بەناوی((هالّیدا))، (خالدی) پێکهات کە ئاشوورییەکان بەوانیان وتووە(**ئوراشطو**) لە عیبریدا ناویان ئاراراتە لای یۆنانییەکان (ئەلارودی) و((خالدی)) و (خالدایوی) ناویان بردووە. ئەم دەوڵەتە تاسەدەی شەشەمی پێش زاین ماوە.

لەگەڵ هاتنی ئەرمەنییەکان بەدەسەڵات و هێزەو دەڵەتی ئۆرارتۆ لە ناوچووەو لەگەڵ ئەوان تێکەڵ و ئاوێتە بوونە، بەهەر شێوەیەك بێت رۆژهەڵاتناسەکان لەو باوەڕەدان کە کورد پاشماوەی خالیدییەکانن(ئۆرارتۆیی).

زمانی ئۆرارتۆیی کە لە ئازربایجانی و ئەرمەنستان (شوێنی نیشتەجێبوونی ئەم نەتەوەن) بەکار هاتووە لەگەڵ زمانی سۆمەریدا مانەوەیان هەبووە.

لە زمانە ((ابر))، واتە پەرستگا لە سۆمەریداخانە(ای) یە، وشەی بارەگا لە کوردی و فارسیدا(باردان) و((باردادن)) لە زمانی ئۆرارتۆین لە هەمان ڕیشەیە. وشەی(جبەر) لە(بیرۆن) خانە، خارج خانە، ـ((باڵەخانە)) لە هەمان ڕەگەزە. وشەی (ساردور) لە ئۆرارتوییدا بەواتای(سەردار)ی کوردی دێت کە نازناوی گەورە و مەزنانی ئۆرارئۆییە، وشەی (ئەخلات) ناوی شارێکی باکووری کوردساتانە و((کێلەشین)) شین لەڕۆژهەڵاتی کوردستان ناوی شوێنە دوو وشەی ئۆرارتۆیین.

سوبارتۆ و زمانی کوردی

سوبارتۆ نەتەوە وحوکمەتێك بووە کە سنووری باشووریان لە باکووری رۆژئاوایی عیلام و سنووری باکووریشیان کێوەکانی((ئاماتوس)) بووە. نەتەوەکانی میتانی نائیری(ناهاری) لەم نەتەوەیە بوونە. میسرییەکان پێیان وتووە (ناهاری) لە تەوراتدا بەناونیشانی ((ئارام ـ ناهارام)) بردووە. دێی نیری هەورەمان و نەهری شەمزینیان پاشماوەی ئەوانن لە کەرکووك و بوغاز کۆی بەڵگەی زیاد دەربارەی میتانییەکان دۆزراوەتەوە. مستەرجۆنسن دەڵێ: ناوی حوکمەتەکەیان ((هانی گالّبات)) بووە ئەمەش لەو پارچە تەختانەی کە لە کەرکووك دۆزراوەتەوە یەکدەگرنەوە(١٦٧) لەگەڵ هەمان بەڵگەدا. بەخوداوندی هەتاویان وتووە:((هوار)). ئەمانە لە ناو میللەتانی زاگرۆس ناوبانگیان دەرکردوە و بایەخی تایبەتیان هەبووە. هەربەم هۆیەوە پێیان وتراوە(هوری) لە سەچاوەکانیشدا بەناوی((هەوار، هۆر، وەر)) ی زاری گۆرانی و(خوری) زمانی کوردی ناوبراون، یەك واتایان هەیە.

وشەی((هەورداتا))ی سۆبارتۆی کە بەواتایی (بەخشش) دێت خواوەندی خۆرەو لە زمانی بابلیدا((ئومرداتوو))،((خورداتوو)) و پاشان بۆتە((خورمرداتو))ی لەدوایدا بەهۆی گۆرانی تۆپۆنۆمیکەوە گۆڕاوە بەشەی: (خورماتوو) کە شاری خورماتوی باشووری کەرکووکە و تورکمانەکان گۆڕیویانە بۆ وشەی ((توزخورماتو)) ئەم وشەیە پاشماوەی هەمان خوداوەندی سۆبارتۆیە.

لەگەڵ زمانی هیتیشدا زمانێك بووە لە هەزارەی دووەمی پ ـ ز لەئاسیای بچووك بەکارهاتووە، لەزمانی هیتیشدا وشەکانی کە بۆ راناوی کەسی بەکاردێت بەم شێوە بەکارهاتووە: مو: بەمن، تا: بەتۆ، سی: بەو.

وشەی (إستخوان) ی هیتی لە کوردیدا بۆتە ئێسك، لەکۆمەڵە زاری کوردی باشووریدا بۆ نموونە خانەقینی وشوان(سوقان) دەوترێت، لە ئینگلیزیدا ئاستێو، ((إستیخوان)) لەزاری گۆرانیدا وشەی ((ڤادار))، واتە ئاو، وەتەرWater ئینگلیزی (ئاد) و((ئاو))ی ئاوێستایی و سانسکریتی، (ئورد)ی ئەرمەنی.

وشەی ((ئایکا ئارتانا))بەهینی، واتە (یەك چەرخی)، ((تراوارتانا))، واتە شەش چەرخی، ((هەفت)): نەوت، ((ناوا)): نۆ(١٦٨).

وشەی ((وارتانا)) لەکوردەواریدا (وەردێنە)یە، واتە هەڵگێرانەوەی زەوی کێڵراو بۆ جاری دووەم کە(وەردانەوە) دەوترێت، ئەم نموونانەو چەندانی تر بەڵگەن بۆ بوونی پەیوەندی نێوان زمانەکۆنەکانی ڕیزەچیایی زاگرۆس و زمانی کوردی بەتایبەتی لەڕووی بوونی وشەی لە یەکچوو وەك یەکەوە.

ئەمەش بەڵگەی بەهێزترە بۆسەلماندنی سەربەخۆیی زمانی کوردی کە لە ئەنجامی گەشەوگۆڕانی مێژووی دوور و درێژو بەردەوامیدا گەیشتۆتە ڕادەی ئەم ڕۆژگارەی و ڕەسەنایەتی خۆی بەنموونەی وشەو دەنگی هاوبەش لە نێوان خۆی و میللەتانی پێشینانی دەسەلمێنێت وەك میللەتی سۆمەری ، لۆلۆی ، گوتی، عیلامی، کاسی، سۆبارتۆیی و، ئۆراڕتۆیی و هەموویان لە بنچینەدا زایندەی چیای زاگرۆسن و نەژادی کورد پێکدەهێنن و ناوی چەندین وشەی شوێن کە ئێستا لە کوردستاندا ماونەتەوە بەهەمان شێوەی خۆی یا بەکەمێگۆرانی دەنگییەوە بەکاردێت.

ئەم زمانە و ئەم نەتەوەیە هەردووکیان پێکەوە لکاوی یەکترن و زایندەی یەك نیشتیمانی دێرینی خۆیانن کە کوردستانە، میللەتەکەش لە دەوروبەرو باوەشی چیای زاگرۆسدا ژیاوەو ماوەتەوە گەشەی کردووە. لە رووی زمانەوانی و مێژووییەوە گونجاوە بەتایبەتی بەزمانە کۆنەکانی کە لە ئەنجامی توانەوەی هەموویاندا لە ناو میللەت و زمانی مادا و پاشان لە ناو کورد زمانەکەیدا پییان بوترێت زمانی زاگرۆسی یا(یا زمانە زاگرۆسییەکان)، چونکە ڕەگ و ریشەیان لەوێوە داکوتاوە و لەدایکبوون هاتوونە.

باشترین بەڵگە بۆ ئەم خزمایەتی و نەژادە کۆنەی کورد بەو گەلە دێرینانەوە بۆ سەلماندنی خزمایەتی و نزیکایەتی زمانە زاگرۆسییەکان گۆتییەکانە.

گوتییەکان: بنەڕەتیان لە باکوورو ڕۆژهەلاتی شارەزوور بووەو لە نەتەوەکانی دامینی ڕێزە چیای زاگرۆس بەڵگەیەك کە ئەمە ڕووندەکاتەوە، ئەوەیە ئەم نەتەوەیە دەوری(١٢٥) ساڵ دەسەڵاتیان هەبووە، چەند وشییەك ناوی چەند پاشایەو وەکو: ((یارلا)) ،((سیوم))، تیریگان، ((کوروم)) و ناوی چەند شوێنێك وەکو: ((ئاراپها(١٦٩) Arrapha) کەرکوکی ئێستا کە لە کوردستانەوە و پایەتەخت گوتییەکان بووە لە هەزارەی سێیەمی پ ـ ز.


زمانی سۆمەری
زمانی ئیلامی
(عیلامی)
زمانی لۆی لۆیی
زمانی گۆتی
زمانی کاسی
زمانی
ئۆرارتۆیی
زمانی سۆبارتۆیی
زمانی هیتی
له خێزانه زمانی ئێرانی
زمانی ماد (زمانی دەوڵەت و زمانی نەتەوەی مادە)
(٧٧٠- ٥٥٠ پ-ز)
زمانی ئاوێستا (زمانی ئایینی زەردەشتی و کتێبی پیرۆزی ئاوێستایی)

زمانە زاگرۆسییەکان (بنچینەی زمانی کوردی)
زمانەکۆنەکانی زنجیرە چیای زاگرۆس

ئەنجام وکورتەی باس

١) بەکارهێنانی زاراوەی هیندۆ ئەوروپایی لە جیاتی ئاریایی یاهیندۆئاری بۆ ئەو کۆمەڵە زمان و میللەتانەی کە لە بنەڕەت و بنچینەدا دایکزادو نیشتەجێی ناوچەی ئاریان و بانی ئێران دەگرێتەوە هەڵەیەکی زانستییە بۆ ئەم مەبەستە، چونکە زاراوەکە هەموو خێزانە زمان و میللەتانی ئەو شوێنە ناگرێتەوە، وەکو خێزانەزمان و میللەتانی ئێرانی، هیندی، ئەوروپایی و هیتی و ئەرمەنی، چونکە زاراوەیەکی هاوبەشن بەرامبەر ئەو شوێن و مەبەستە هاوبەشە بۆ ئەو چوار خێزانە زمانە لەو زاراوەیەدا نابینرێت وەکو زاراوەی ئاری یاهیندۆئاری بەومەبەستەی کە هەموویان بگرێتەوە، ئەوروپایی خۆی خێزانێك پێك پێکدێنی لەو کۆمەڵە.

٢) بوونی وشەو زاراوەی پەڕیوی ئاریایی لە ناو زۆربەی زۆری ئەو چوارخێزانە زمانەی کە کۆمەڵە زمانی ئاریایی یاهندۆئاریایی پێکدەهێنن تەنانەت لە ناو زمانی ئاری و عیبریش، وەك ئۆرشەلیم، ئیرلەندە، ئایرلەندە، ئازربایجان، ئەرمەنستان، ئەوروپا، ورمێ، (ئورمێ ـ ئورمێە) ئێران، {ئێران، ئێرانیۆم، ئاریانیۆم} ئاگر، ئاور، ئارتەش و ئاتەش، کە هەموو لە وشەی ئاریاوە سەرچاوەی گرتووە کە نیشتیمان و زێدی ئەو میللەت و نەتەوانەن وشانازی بەو ناوە و بنچینەکەیانەوە دەکەن.

٣) لێکۆڵینەوە زمانەوانییەکان لەسەر ئەوەن کە زمانی سانسکریتی(هیندۆیی)، کەکۆنترین زمانی کۆمەڵە زمانی ئاری یاهیندۆئارییە بنچینەی هەموو زمانەکانی یازۆربەی زمانەکانی ئەو کۆمەڵە زمانەن و لەوەوە سەرچاوەیان گرتووە.

٤) دیاردەکی هاوبەش و وەك یەك، خێزانە زمانەکانی ئەم کۆمەڵە یە دەبەستێتەوە بە یەکتری، ئەویش بوونی زمانێکی بنەڕەت و پیرۆز وکتێبی ئایینی لە ناو ئەو خێزانە زمان و مللیەتانەی وەك سانکریتی ، ئاوێستا، لاتینی پێ نووسراوەتەوە و کۆنترین دەقی نووسراوین.

٥) ڕەگ و ڕیشەی زمانی کوردی لە مێژوودا وەکو زمانی فەرمی و دەوڵەتی و بنەمای شارستانییەت دەوری ٢٥٠ساڵ کۆنترە لەزمانی فارسی کە زمانی دەوڵەتی هەخامەنشی بووە، لەدوای دەوڵەتی میدیا لە نێوان ٧٧٠ــ ٥٥٠پ ـ ز . هی فارسەکان لە (٥٥٠ پ ـ ز) بەدواوە بووە.

٦) زمانی کوردی زمانێکی سەربەخۆ و ڕەسەنی نەتەوەی کوردە لە ئەنجامی گەشەو گۆڕانیدا لە سەرەتاوە لە زمانە زاگرۆسییەکانی وەکو سۆمەری، لۆلۆیی، گۆتی، کاسی، ئۆرارتۆیی، ئیلامی ..... سەرچاوەی گرتووەو لە دوای توانەوەی ئەم زمانانە لە ناو زمانی میدیادا ، لە زمانی میدیای میللەتی ماد و زمانی ئاوێستاوە پەیدابووە نەش و نمای کردووە تاگەیشتۆتە ئەم ڕادەیەی ئێستای و نموونەی وشە هاوبەشەکانی نێوانیان بەڵگەی زانستی ئەم بۆچوونەن، بۆیە بنچینەی زمانی کوردی پێش زمانی مادو ئاوێستا دەگەڕێتەوە بۆ زمانە زاگرۆسییەکانی، کە پێش زمانی مادو ئاوێستای دەوڵەتی مادو پێش زمانی پارسی هەخامەنشییە.

٧) زمانی ئەشکانی قۆناغی ناوەڕاستی زمانە ئێرانییەکان، قۆناغی ناوەندی زمانی کوردی پێکدێنێ، کە (ئەردەشێرپاپك) ی پاشای ئەشکانییەکان لە نەوەی هۆزی شوانکارەی کوردە دایمەزراندو کە ماوەی پێنج سەدەش میرنشینیان هەبووە.

٨) قۆناغی چوارەمی مێژووی زمانی کوردی قۆناغی نوێی زمانی کوردی پێکدەهێنێ بریتییە لە قۆناغی بژارەکردنی زمانی کوردی و نوێکردنەوەی، لە دەرچوونی یەکەم رۆژنامەی کوردی (کوردستان) لە کۆتایی نیوەی دووەمی سەدەی ١٩ز (١٨٩٨/٤/٢٢) دەستپێدەکات.

٩) قۆناغی ناوەندی مێژووی زمانی کوردی تابڵێی تاریك و نوتەکەو بەڵگەی ئەوتۆی نووسراو دەست ناکەوێت، چونکە ئەم قۆناغە بەتەواوی ماوەی ژێردەستەی میللەتی کورد لە دوایی نەمانی دەوڵەتی مادەکانەوە پیشان دەدات و قۆناغی پاشەکشەی میللەتی کوردە لە هەموو ڕوویەکەوە، بۆیە بەڵگەی نووسراوی زمانی کوردی دەست ناکەوێت.

١٠)پێناسەو دیاریکردی شوێنی زمانی کوردی لە ناو زمانەکانی جیهاندا لەڕووی: کۆمەڵ و خێزانە زمان جیاوازی ڕێزمان، شوێنی جوگرافی، بینایی وشەسازی و رستەسازی(ڕێزمانی) یاپێشکەوتن و پەرەسەندن، سیستەمی ڕیزکردنی کەرەسە و وشەکانی لە ناو رستەدا، لە رووی ژمارەی فۆنیم و دەنگەکانی، دیاریکراوە، پێگەی ڕەسەنایەتی و سەربەخۆیی زمانی کوردی دەسەلمێنێت.

١١) شوێنی زمانی کوردی لە دەرەوەی کوردستانیش هەیە، کە کوردی لێیە. وەکو خوراسان، کەلون عەبدوکازەروون و لەشێراز، کۆمارەکانی دەوروبەری قەفقاسیا و یەکێتی سۆفیەت وەکو توراکمانستان، قەرغیزستان، کازاخستان، گورجستان (جۆرجیا)، ئۆزبەگستان، ئۆکرانیا، شام، لوبنان، ئیسرایل، ئەفغاستان، پاکستان، بەغدا، ئەنکەرە و ئەستەنبۆڵ، لە دوای ساڵی ١٩٩١ەوە لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپاش هەن.

١٢) دابەشکردنی زمانەکانی جیهان بۆ چوار کۆمەڵە زمان تا پێنج و هەشت کۆمەڵە وەك : ئاری، سامی ـ حامی، چینی ـ تیتی و ئورال ـ ئەلتیکی یا هەشت وەك کۆمەڵەی وەك : ئاری، سامی، دراڤیدی، زمانە ئاوازە دارەکانی ئاسیا، زمانە پەیوەندییەکان (لکاوەکان) ، زمانی پولینزیایی و مالایی، ئەستراندونزیایی، ئەفریقاییە رەشەکان. یا بەپێی شوێنی جوگرافی بۆ پێنج بەش وەك: کیشوەری ئاسیا، ئەوروپا، ئەفەریقا، ئەمەریکا، زمانە ئۆقیانووسییەکان. هەشە بۆ پێنج وەك: هیندۆئاری (ئاری)، کۆمەڵە زمانی سامی، ئالتایی (ئۆرال ـ ئالتایی)، زمانە یەکانەکان کەلەبەر لێکۆڵینەوەدان، ئەوخێزانە زمانەی کە لێکۆڵینەوەیان لەسەردەکرێت.

١٣) لە وڵات وکیشوەرێکدا چەندین زمانی جیاواز و دووری لە یەکترەوە هەن، لە هەمانکاتیشدا زمانی نزیك و هاوخێزان و سەر بەهەمان کۆمەڵە زمان هەن، بۆ نموونە وەکو وڵاتی ئێران کوردی و فارسی و بەلوجی .... لە خێزانی زمانە ئێرانییەکانن، کەچی زمانی عەرەبیش تیایدا هەیە دوورە لەوانەوە.

١٤) گونجاوترین دابەشکردنی زمان ئەوەیە لەسەر بنەڕەتی نزیکایەتی زمانەوانی و پەیوەندی خزمایەتی کرابێت.

١٥) گونجاوترین پێناسە بۆ دیاریکردنی زمانی کوردی لە ناو زمانەکانی جیهان و بۆ جیاکردنەوەی ئەوەیە: زمانێکی ئێرانی باکووری ڕۆژئاوایی نوێیە سەر بەلقی ڕۆژهەڵاتی کۆمەڵەی زمانە ئارییەکانە(هیندۆ ئاری)

١٦) پێناسەی زمانی کوردی لە ناو زمانە ئارییەکاندا بەشێوەی سەرەوە دوو ڕووی هەیە لە رووی جیاوازی ڕێزمانییەوە زمانێکی باکووری رۆژئاواییە لە ناو زمانە ئێرانییەکاندا بۆ جیاکردنەوەی لە زمانە ئێرانییەکانی تر، رووەکەی تری لە رووی شوێنی جوگرافییەوە لەم کۆمەڵە زمانە، زمانی کوردی بەرلقی زمانە ڕۆژهەڵاتییەکان دەکەوێت لەگەڵ زمانی ئێرانی و زمانە هیندییەکانداو لە هەمانکاتیشدا جیادەبێتەوە لە زمانە ئەوروپاییەکان کە لقی ڕۆژئاوایین و لە رووی پەیوەندی خزمایەتییەوە سەر بە کۆمەڵەی ئارییە، چونکە لە بنەڕەتدا میللەتانی خاوەن ئەم زمانە ئارییانە لە ناوچەی ئاریاوە سەریان هەڵداوە و نیشتیمانی ئەوانە.

١٧) زمانی کوردی زمانی نەتەوەی کوردە، بەو پێناسانە دەردەکەوێت کە زار و لقی هیچ زمانێکی نەتەوەی تر نییە وبا لەگەڵ زمانی نەتەوەی تردا بۆ نموونە وەك: زمانی فارسی لە رەگەزی ئاریایش بن، چونکە ڕەگەز و زمان دوو دیاردەی جیاوازن لەیەکتر، مەرج نییە دوو میللەتی هاوڕەگەز زمانی یەکتر بزانن، بەڵام شتی هاوبەش هەیە لە نێوانیاندا و تەنانەت لەڕوی بونی وشەسازیشەوە وشەی هاوبەش و وەك یەکیان هەیە. ئەگەر ڕەگەز پەیوەندی بەیەکێتی زمانەوە هەبێت دەبێت هەموو کوردێك زمانی فارسی، بەلوجی، ئەفغانی، جەرمی و ئینگلیزی........ بزانێت و بە پێچەوانەوەش.

١٨) بوونی زۆری زارو شێوازی زۆر جیاواز لە زمانی کوردیدا هۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرچاوەگرتنی زمانی کوردی لە زمانە جۆراوجۆرەکانی لۆلۆیی، گۆتی، ئیلامی و....و مانەوەی ئاسەواریان لە زمانی کوردی ئەمڕۆدا و دابەشکردن و

پارچەکردنی کوردستانیش زیاتر دەوری دوورخستنەوەی زارەکانی کوردی بینیوە و بەدوورکەتنەوەو دابڕانیان لەیەکتر دیاردەکە ئالۆزتربووە.

١٩) هۆی نەبوونی زمانی کوردی سەرانسەری پێش هەر هۆیەك دەگەڕێتەوە بۆنەبوونی دەسەڵاتی کوردی و نەبوونی سەربەخۆیی دەسەڵاتی کوردی و نەبوونی سەربەخۆیی و ئازادی نەتەوەی کورد بەدرێژایی مێژوو بەتایبەتی لە دوای دەسەڵاتی میدییەکانەوە، باری ڕۆشەنبیری کوردی تاکە هۆیەکە لەبەرامبەر کوردماوەتەوە بۆ هێنانەکایەی زمانی سەرانسەری بە هۆی گونجانی باری سیاسییەوە.

٢٠) زمانی کوردی لەگەڵ ئەوەشدا زمانی نەتەوەیەکی بن دەست و بێ دەسەڵات بووە، بەڵام کەشەوگۆرانی بەخۆیەوە لەگەڵ گۆڕانی مێژوویی و رووداوەکاندا بینیوە و سەربەخۆیی خۆی پاراستووە فراوانبوونی فەرهەنگی وشەکانی لەزیادبوون و هەڵکشاندا بووە.

٢١) بوونی نزیکایەتی و خزمایەتی زمانی کوردی لەگەڵ زمانی ئەرمەنیدا کە لە خێزانە زمانی هیتییەو چوارەم خێزانی زمانە ئەرمەنییەکان پێکدێنێ، ئەمەش لەڕووی بوونی وشەی وەك یەك و نزیك لەیەکترەوە لەناو هەردوو زمانی کوردی و ئەرمەنیدا، بێجگە لەوەش لەڕووی نیشتیمانەوە هاوسێ وتێکەڵاوی یەکتربوونە.

٢٢) شوێنی بەکارهێنانی زمانی کوردی لە رووی جوگرافیەوە دەکەوێتە کیشوەری ئاسیاو ئەوروپاوە بەتایبەتی لەدەوروبەری کێوەکانی قەفقاسیاوە کەبریتییە لەلێکدانی سنووری ئاسیاو ئەوروپا. بەگشتی شوێنی زمانەکە کە وڵاتی کوردستانە دەکەوێتە باشووری ڕۆژئاوایی کیشوەری ئاسیاوە.

زمانی کوردی لە رووی بینای وشەی سازی و رستەسازییەوە بەزمانێکی لکاودادەنرێت agglutinative language، چونکە زۆربەی وشەکانی لەڕووی پێکهاتنەوە کە رستەکانی دەلکێن بەیەکترەوە بەرێگای داڕشتن و لێکدانەو پێکدێن. لە هەمانکاتیشدا نموونەی وشەی زمانە سەربەخۆکانی بەکەمی تێدایە کە هیچ گەردان ناکرێت و کەرەسەی مۆفیمی بەندە لەگەڵ خۆیاندا وەرناگرن. نموونەی وشەی

باوشەی زمانە گەردانییەکانیشی تێدایە کە بریتییە لەوەی کەرەسەی ئەرکی (مۆرفیمی بەند) دەچێتە سەر رەگی ترو واتاو حالەتی رێزمانی پێکدەهێنن.

٢٣) لەڕووی ژمارەی دەنگەکانییەوە دەچێتە رێزی زمانەوە، کە ژمارەی دەنگ و فۆنیمەکانی بریتین لە٣٧ فۆنیم.

٢٤) لەڕووی سیستەمی ڕیزکردنی کەرسە ئەرکەکانییەوە وەك(بکەر، بەکار، و فرمان) یانیهاد، تەواوکەر و گوزارە(پردیکەیت pridecate) گوزارەو فرمان دەکەونە کۆتایی ڕستەی کوردییەوە، بەر لە سەرەتاوە و پاشان بەکار یاتەواوکەر دێت بەم شێوەیەر: بکەر ←── بەکار ←── زمان یانیهاد ←── گوزارە(پریدیکەیت).

٢٥) قۆناغی کۆنی مێژووی زمانی کوردی، واتە قۆناغی یەکەم بەدووماوە تێپەڕیوە، ماوەی یەکەمی سەردەمی زمانی میللەتەکانی دامێنی چیای زاگرۆسەوە وەك سۆمەری، گوتی، لۆلۆی، کاسی، ئیلامی و ئۆرارتۆی. ماوەی دووەمی قۆناغی کۆنی بریتییە لە نەمانی زمانەکانی ماوەی یەکەم وتوانەوەیان لە ناو میللەت و زمانی مادەکانەوە، کە ماوەی دووەمی زمانی کوردییە لە قۆناغی کۆن.

٢٦) ئەو بۆچوونەی کە زۆر گرنگە بوترێت وکەچی هێشتا لە هیچ سەرچاوەیەکەدا نەوتراوە نەبوونی باسی زمانە زاگرۆسییەکانن کە ناویان لەرێزکردنی قۆناغی مێژووی زمانی کوردی و زمانە ئێرانییەکاندا نایەت و نەهاتووە و تەنها لە زمانی ماد، ئاوێستا(بەزۆری) و زمانی پارسییەوە وەکو سەرەتای قۆناغی یەکەمی زمانە ئێرانییەکان باسدەکرێ. بۆیە پێویستییەکی مێژووییە زمانەوان و لێکۆڵەرانی کورد لە زمانە زاگرۆسییەکانەوە هێما بۆ سەرەتای مێژووی زمانی کوردی بکەن و پاشان لە زمانی ماد و ئاوێستاوە.

٢٧) جۆری دابەشکردنی کۆمەڵە زمانەکانی جیهان تائێستا بەتەواوی نەکراوە چونکە هێشتا زۆر زمان هەن بەر ئەوجۆرو کۆمەڵە زمانانە ناکەون کەدیاریکراون بەچوار، پێنج و هەشت کۆمەڵەوە. یاهەندێك زمان و جۆرە زمان تائێستا نەدۆزرانەتەوە کە چۆنن یا هەیە لێکۆڵینەوەی لەسەردەکرێت و لەبەر لێکۆڵینەوە دایە. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ زۆری ژمارەی زمانی میللەت و نەتەوەکانی جیهان کە هەن.

٢٨) زماناسان باوەڕیان وایە کە ژمارەی زمانە زیندووەکانی جیهان دەگاتە ٢٥٠٠زمان، واتە دەوری پێنج ملیار کەس لە جیهاندا بەحەوت هەزار تاچل هەزار زمان قسەدەکەن. دیاریکردنی ژمارەی خێزانە زمانەکانیش کارێکی زۆر ئالۆزە بتوانرێ لە ناو ئەو ژمارە زۆرەی زمانە کان بەئاسانی دیاری بکرێت، خۆ تەرخانکردن و بوودجە و ئاماری گشتی میللەتانی دنیای دەوێت.

٢٩) دیاریکردنی خێزان و کۆمەڵە زمان دەبێت لەسەر بنچینەی هاوبەشی و نزیکایەتی نێوانیان بێت.

٣٠) بەپێی بۆچوونێك، کە هەیە ژمارەی خێزانە زمان لە ناو ئەو ژمارە زۆرەی زمان بە١٥٠ خێزانە زمان ناسراون و یانزەیان دیارە وەکو: ١ـ ئاری (هیندۆئاری)٢ـ ئەفەریقایی ـ ئاسیایی ٣چینی ـ تبتی ـ ٤ـ ئالتایی ـ دراڤیدی ٥ـ ئۆرالی (فینۆ ئویگوری) ٧ـ نایجیریایی و کۆنگۆیی ٨ ـ ژاپۆنی ٩ـ باسکی ١٠ـ ئەمەریکاییە ڕەشەکان ١١ـ مالایی ـ پۆلینزیایی. شوێنی زمانی کوردی لە ناویاندا بەرکۆمەڵە زمانی یەکەم و دووەم بەشی زمانە ئاسیاییەکان دەکەوێت یەکەم لە رووی خزمایەتی و دووەمیان لەڕووی شوێنی جوگرافیایی زمانی کوردییەوە.

٣١) زمانەوانەکان بۆچوونیان وایە کەژمارەی دەنگەکانی زمان لەدونیادا ٢٥ دەنگ وفۆنیم تێپەڕنابێت، ئەمە بۆچوونێکی ناتەواوە چونکە زمانی کوردی دەوری ٣٦ تا٣٧ دەنگ وفۆنیمی هەیە بەهەمزەوە(ء).

٣٢) پێویستی ژیان وپەیوەندی کردنی نێوان خەڵك لەناوکۆمەڵ یا لەشوێنی ئیش وکاردا زمانی سێیەم لەزمانی خەڵکی خاوەن ئیش وکاروزمانی شوێنی کارەوە بەناوی زمانی پیجین (کریۆل ـ ئاوێتە) لەزمانی یەکەم ودووەمەوەدەهێنیتە کایەوە، مێژووی پەیدابونی ئەم جۆرە زمانە دەگەڕێتەوە بۆسەدەی ١٧ ز، ئەمەش دەکاتە هۆی ئابوری چالاکی بازرگانی یەکێکە لەهۆکانی پەیدابونی زمانی ستاندەر.

٣٣) زمانی ستاندەر لەخۆیەوە پەیدانابێت و بەدروستکردن و تێکەڵ کردن نابێت. تاقیکردنەوەکانی نەتەوەکانی جیهان ئەوەیان سەلماندووە کە یەکێك لەهۆیەکانی یازیاتر وەك: ئایینی، ئابووری و چالاکی بازرگانی، رۆشەنبیری و سیاسی زمانی ستاندەر دەهێنێتە کایەوە.

٣٤) گۆنکرەو کۆنفراس بەهیچ جۆرێك زمان دروست ناکات و زمانیش دروست نابێت، بەڵکو هۆی گۆڕان و مێژووی ئەم کارە دەکات. ئەگەر زمان بە دروستکردن بوایە سپرانتۆ دەبووە زمانی جیهانی.

٣٥) زۆربەی زمانی پێچێن لەسەر بنەمای زمانەکانی ئەوروپایە، کە رەنگدانەوی سەردەمی فراوانبوونی بەرژەوەندی ئابووری و بازرگانی سەردەمی ئیمپریالیەتە و بەزمانێکی بازرگانی ناودەنێن و بەزۆری لە دەوروبەری ناوچەی بەیەکگەشتنی زمانەکان لە ئەفەریقا، ئاسیای باشووری ڕۆژهەلاَت و ئەمەریکای باشووری زمانی پیچن بوونی هەیە.

دابەشکردنی زمانەکانی جیهان بەپێی شوێنی جوگرافی

لە ئوسترالیاوە ← تا ئەوروپا/ ڕۆژهەلاَتی ناوەڕاست


ئەوروپا
زمانانی جەرمەنی
زمانانی سەلتی
زمانانی رۆمیایی
زمانانی سلاڤی
هەندێك لە زمانانی هندوئەوروپایی/ ئەوروپا
زمانی هندوئەوروپایی غەیرە ئەوروپایی لە ئەوروپا
زمانانی ئۆرالی
زمانانی باسکی
زمانانی قەفقاسی
زمانانی غەیرە هندوئەوروپایی لە ئەوروپا
هندۆ ئەوروپایی
ئاریایی
ئەمەریکا
زمانی هندۆ ئەوروپایی
زمانە رەسەنەکانی ئەمەریکا
(پێست سوورەکان)
ئاسیا
زمانی سەیبیریایی
زمانی ئەفرۆ ئاسیاوی
زمانی ئۆرالی
زمانی ئالتایی
زمانی سەربەخۆ باشووری ئاسیا
(ئاوازەدارەکان)
زمانی دراڤیدی
زمانی ئەسترۆئاسیایی
زمانی کام _ تایی
زمانی ژاپۆنی و کۆریایی
زمانی ئاستراندونزیایی
زمانی ئاریایی
زمانی میانو- یائو
زمانی چینی- تبتی
ئـــاریـــایـــی
زمانە هیندییەکان (٢)
هندۆ هیتی
هیتی و ئەرمەنی (٤)
زمانە ئێرانییەکان
کوردی
ئەفەریقا
زمانانی سامی
زمانانی بەربەری
زمانانی کۆشی
زمانانی چادی
زمانی نیل ـ بیابانی (صحرایی)
زمانی نایجەر ـ کوردفانی
زمانانی خویسانی
زمانی هندوئەوروپایی
ئۆقیانووسی
زمانانی ئەستراندونزیایی
زمانانی پاپوان
زمانە رەسەنەکانی ئوستڕالیا

پەراوێزەکان

١ ـ م/ دکتۆر محمود سعران، علم اللغە، مصر ١٩٦٢، ل ٢٧٢، ب/ عەبدورەحمانی زەبیحی قاموسی زمانی کوردی، بەغداد ١٩٨٧، ل ٣٤.

٢ ـ أ.د. يحى عبانية، د. أمنە الزغبى، علم اللغة المعاصر، مقدمات و تطبيقات، الاردن ٢٠٠٥، ل٩.

٣ ـ کارا دیتر بۆنتیج، المدخل الی علم اللغە، ترجمە وتعليق: د. سعيد حسن بحيرى، مصر ٢٠٠٣، ل٥.

٤ ـ کارل دیتر بۆنتیج، المدخل الی علم اللغە، هەمان لاپەڕە.

٥ـ زبیر بلال اسماعیل، مێژووی زمانی کوردی، وەرگێڕانی: یوسف ڕەئوف علی، بەغدا ١٩٨٤، ل١١.

٦ـ برنارد کامری و ...(دیگران)، زبانهای دنیا، چهار مقاله درزبان شناسی، برگردان: کوروش صفوی، تهران ـ سعاد ١٣٨٤، ل ٨.

٧ـ زبیر بلال اسماعیل، هەمان سەرچاوە هەمان لاپەرە.

٨ـ باباشێخ حسینی، هامشی بردانش زبان شناسی، سنندج ١٣٨٣، ل ٢٢٠.

٩ـ د.علی عبدالواحد وافی، علم اللغە، مصر ١٩٧٢، ل ١٩٦.

١٠ـ ئاریا ناوی ئێرانی ئیستای لێکەوتۆتەوە، بانی ئێرانی دەگرێتەوە لە ڕۆژهەڵاتەوە ڕووباری سند تا ریزە چیای زاگرۆس لەلای ڕۆژهەڵاتەوە.

١١ـ د. فهمی الشناوی، الاکراد یتامی المسلمین، القاهره ١٩٩١، ل ٤٩.

١٢ـ د.فهی الشناوی، هەمان سەرچاوە، ل ١٨٠.

١٣ـ د.علی عبدالواحد وافی، ل ١٩٩.

١٤ـ برنارد کامری ...، زبانهای دنیا، ل ٩.

١٥ـ برنارد کامری، ل ٩.

١٦ـ بابەشیخ حسینی، هامشی بردانش، ل ٢٠٩، ٢٢٠.

١٧ـ میشیل مالرب، زبانهای مردم جهان، ترجمە، عفت ملانظر ، تهران ١٣٨٢، ل ١٥٩.

١٨ـ دکتر ابراهیم چگنی، فرهنگ دائره المعارفی زبان و زبانهای ، چ ٢، تهران ١٣٨٢، ل ٣٩٧.

١٩ـ ای. م. ارانسکی، مقدمة اللغة ایرانی، ترجمة، کریم کشاورز، تهران ١٣٧٩، ل ٣٣، ٣٤.

٢٠ـ دکتر ابراهیم چگنی، فرهنگ دائره المعارفی زبان و زبانهای، ل ٢٦٠.

٢١ـ برنارد کامری و، زبانها دنیا ل ١٥.

٢٢ـ برنارد کامری و، ل ١٢.

٢٣ـ باباشێخ حسینی، ل ٢٧٣.

٢٤ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای، ایرانی، ترجمە، دکتر علی أشرف صادقی، تهران ١٣٧٨، ل٣٣، ٣٤.

٢٥ـ باباشێخ حسینی، ل ٢٢٤.

٢٦ـ باباشێخ حسینی، ل ٢٢٠ بەهیند و ئەوروپایی ناوی دەبات..

٢٧ـ هەمان سەرچاوەو هەمان لاپەڕە، بەمیللەتی هیندو ئەوروپاییان دەزانێت ڕاستی زانستی ئاریایین ئەگەرچی هەمان مەبەستە، بەڵام جیاوازن.

٢٨ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٢٩ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٢٠، ٢٢١.

٣٠ـ زبیر بلال اسماعیل ، ل ١١.

٣١ـ د. کمال فوئاد، زاراوەکانی زمانی کوردی و زمانی ئەدەبی و نووسینیان، گۆڤاری زانیاری، ژ(٤) بەغدا ١٩٧١، ل ١٦، ٢٤. یەکەم نوسەرو زمانەوانە ئەم پێناسەیەی بەکوردی بڵاوکردۆتەوە

٣٢ـ د. كمال فوئاد، هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەرە.

٣٣ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٣٤ـ زبير بلال اسماعيل، ل ١٦.

٣٥ـ د. ئەورەحمانی حاجی ماروف، وشەی زمانی كوردی ، بەغدا ١٩٧٥، ل ٣٢.

٣٦ ـ باباشێخ حسينی، ل٣٠٧.

٣٧ ـ د. محمد علی الخولی، معجم علم اللغة النظری، بيروت ـ لبنان ١٩٨٢ ، ل ١٤٨.

٣٨ـ د. محمد علی الخولی، معجم علم اللغة النظری، ل ٦٥.

٣٩ـ هەمان سەرچاوە، ل ٩٦.

٤٠ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەرە.

٤١ــ بيروڕای جۆستی austi بڕوانە، فؤاد حمە خورشيد، اللغة الكردية، التوزيع الجغرافي للهجاتها، بغداد ٢٠٠٥، ل٢.

٤٢ـ بيروڕای سۆن son فؤاد حمە خورشيد، اللغة الكردية ، ل٣.

٤٣ـ د.علی عبدالواحد وافی، ل١٩٩.

٤٤ـ جمال رشيد، تأريخ الكورد القديم، هەولێر١٩٨٠، ل ٢٠.

٤٥ـ چەرمۆ: بە شێوەزاری گەرميانی بەواتای رەنگی سپی دێت ئەم وشەيە لە زمانی عەرەبيدا گۆڕاوە كردوويانەتە (جرمو) راستييەكەی چەرمۆيەو دەنگی (چ) گۆڕاوە بە (ج).

٤٦ـ أ.د. يحی عبانيە، د. أمنة الزغبی، علم اللغة المعاصر، الاردن ٢٠٠٥، ل٩.

٤٧ـ د.علی عبدالواحد وافی ، ل ٢٠٣، لەلای زبير اسماعيل، مێژووی زمانی كوردی، ل ١٥ بە شێوەيەكی تر دابەشكردووە.

٤٨ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٤٩ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٥٠ـ ميشيل مالرب، زبانهای مردم جهان، ترجمە، عفت ملانظر ، تهران ١٣٨٢، ل ٢٤٩، هەيە بەجۆريكی تر دابەشكردووە.

٥١ـ ميشيل مالرب: هەمان سەرچاوە، ل ١٥٤.

٥٢ـ باباشێخ حسينی، ل ٢٣٢، ٢٣٣.

٥٣ـ انتونی ارلاتو، در أمدی برزبان شناسی تأريخی، ترجمە دكتر يحی مدرسی، تهران ١٣٨٤، ل٥٦.

٥٤ـ باباشێخ حسينی، ل٢٣٩.

٥٥ـ انتونی ارلاتو، در أمدی برزبان شناسی...، ل ٥٩.

٥٦ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٥٧ـ برنارد كامری، ل ٣٧.

٥٨ـ ميشيل مالرب، ل ١٥٢ ـ ١٥٣.

٥٩ـ انتونی ارلاتو، ل ٦٢، ٦٣.

٦٠ـ برنارد كامری، زبانهای دنيا، ل ١٧.

٦١ـ انتونی ارلاتو، در أمدی بر، ل ٦٣.

٦٢ـ ميشيل مالرب، ل ٣٣٧.

٦٣ـ برنارد كامری، ل ٢٦.

٦٤ـ ميشيل مالرب، زبانهای مردم جهان، ل ٣٥٥، ٣٥٧ ناوی خوسائين رەگەزناسەكان دايان هيناوەن لە ناوی نەتەوەی هوتنتوت ـ Khoin ـ و خزمايەتی ئەوان واتە بوشيمەن كان ـ san ـ پێكهاتووە.

٦٥ـ برنارد كامری، ل٢٥.

٦٦ـ انتونی ارلاتو، در أمدی بر، ل٥٧.

٦٧ـ انتونی ارلاتو، ل ٥٦، ٥٧.

٦٨ـ بڕوانە، ئەم دوو سەرچاوەيە : م. ئانتۆی ارلاتو، ل ٦٦، ٦٧.

ب/ برنارد كامری و ...، ل ٢٩، ٣٠.

٦٩ـ انتونی ارلاتو، ل ٥١ـ ٧٤.

٧٠ـ ميشيل مالرب، ل ١٥٣، و د.علی عبدالواحد وافی ، علم اللغە، ل ١٩٧.

٧١ـ باباشێخ حسينی، ل٢٠٥، ٢٤٨.

٧٢ـ ميشيل مالرب، ل ١٥٣.

٧٣ـ باباشێخ حسينی، ل١٩٨.

٧٤ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٧٥ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٠٠.

٧٦ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٠٥، ٢٤٨.

٧٧ـ انتونی ارلاتو، در أمدی.... ل٥١.

٧٨ـ برنارد کامری، زبانهای دنیا، ل٨.

٧٩ـ برنارد کامری، ل ٢٥.

٨٠ـ برنارد کامری،....، ل ٢٥.

٨١ـ برنارد کامری، ل ٩-٢٩.

٨٢ـ بۆ ئەم زمانە بڕوانە، برنارد کامری و ...، ل ٢٠ بەپێی شوێنی جوگرافی باسیانی کردووە.

٨٣ـ هەمان سەرچاوە، ل ١٤، ١٥.

٨٤ـ برنارد کامری، ل١٨.

٨٥ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٧.

٨٦ـ تا ئیستا من بۆ خۆم لە هیچ سەرچاوەیەکی زمانەوانی کوردیدا ئەم جۆرە زمانەم نەدیوە باسبکرێت.

٨٧ـ د. ابراهیم چگنی ، فرهنگ دائره المعارفی، زبان و زبانها، ل ٣٥٢.

٨٨ـ میشیل مالرب، زبانهای مردم جهان، ل ٣٨٧.

٨٩ـ میشیل مالرب، ل ٣٨٨.

٩٠ـ د. ابراهیم چگنی ، فرهنگ دائره........، ل ٣٥٢.

٩١ـ بریجیته بارتشت، مناهج علم اللغة، من هرمان باول حتی نعوم چومسکی، ت: ا، د. حسن بحیری القاهرة ٢٠٠٤، ل٧٢ـ ٧٣.

٩٢ـ باباشێخ حسینی، ل٢٠٠.

٩٣ـ د. محمد علی الخولی، معجم علم اللغة...، ل ٩.

٩٤ـ میشیل مالرب، ل ٢٦٧

٩٥ باباشێخ حسینی، ل١٩٩.

٩٦ـ د. محمد علی الخولی، ل١٤٠.

٩٧ـ میشیل مالرب، ل ٣٠٩.

٩٨ـ باباشێخ حسینی، ل٢٤٣.

٩٩ـ میشیل مالرب، ل ٣٠٩.

١٠٠ـ د. محمد علی الخولی، ل ١٣١.

١٠١ـ باباشێخ حسینی، ل ٢٠٠.

١٠٢ـ د. محمد علی الخولی، ل ١٢٨.

١٠٣ـ د.علی عبدالواحد، علم اللغة ، ل ٢٤٨.

١٠٤ـ د. محمد علی الخولی، معجم علم اللغة النظری ، ل ٢٢٠.

١٠٥ـ أ/ باباشێخ حسینی، ل ١٩٩.

ب/ د. ڕەفیق شوانی (و) هەمزە دەنگ و فۆنیمە لەزمانی کوریدا، پاشکۆی ڕۆژنامەی عێراق، ژ(٣٢٢) ، ٢٦/ ٢/ ١٩٩٥،ل ٦.

١٠٦ـ وریا عمر ئەمین، چەند ئاسۆیەکی زمانەوانی، ب ١، هەولێر ٢٠٠٤، ل ٢٣٨.

١٠٧ـ د.علی عبدالواحد وافی، ل ٢٤٨.

١٠٨ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

١٠٩ـ عبدالله غفور، جوغرافیای کوردستانـ هەولێر٢٠٠، ل ١٥.

١١٠ـ د. احمد الخلیل، تأریخ الکورد فی الحضارة الاسلامیة، دار هێرۆ، لبنان ـ بیروت ٢٠٠٧، ل٣٧، ٣٨.

١١١ـ کینیت کاتسنر، زبانهای جهان، وەرگێڕانی: رزا هیرمندی (خدادای)، تاران ١٣٦٧، ل١٩٢، ١٩٣.

١١٢ـ ی . م. ارانسکی، مقدمه فقه اللغه ایرانی، ترجمه؛ کریم کشاورز، تهران ١٣٧٩، ٣٠٧.

١١٣ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای ایرانی، ترجمه؛ دکتر علی اشرف صادقی، تهران ١٣٧٨، ل١٢٧ لە ساڵی ١٩٧٦ ژمارەی هەموو کوردی بە ١٢ ملیۆن داناوە.

١١٤ـ عبدالله غفور، جوغرافیای کوردستان ، ل ١٤٩.

١١٥ـ محمد امین هەورامی مێژووی ڕێبازی زمانی کوردی، بەغدا ١٩٩٠، ل ٢٤.

١١٦ـ ای . م. ارانسکی ، مقدمه فقه اللغه ایرانی، ل ١٨، ١٩.

١١٧ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای ایرانی ، ل٤٩.

١١٨ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای ایرانی، ل٤٩ ، بەداخەوە نووسەرە فارسی زمانەکان زۆربەکورتی باسی له لقی کۆنی زمانە ئێرانییەکانی باکووری ڕۆژئاوای وەك (ماد) دەکەن کەبەندە. بەکوردەوە ئەمە لەبەر کەمی بەڵگەی مێژووییە دەربارەی ئەم لقەزمانە ئێرانییە، یا لەبەر هۆی ڕەگەز پەرستیانە تەنانەت فارسی کۆن لە باسکردنی زمانە ئێرانییەکان دەخەنە پێش ئەم لق و زمانە بنەرەتییەی کوردەوە، کە مێژووەکەی دواتریشە وەکو زمانی دەوڵەتی هەخامەنشی کە دەوری (٢٥٠) سال دوای میدییەکانە.

١١٩ـ ای . م. ارانسکی، مقدمه ل ١٠٣.

١٢٠ـ ای . م. ارانسکی، هەمان سەرچاوە، ل ١٨.

١٢١ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

١٢٢ـ هەمان سەرچاوە، ل ١٩.

١٢٣ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای ایرانی ، ل٢٥.

١٢٤ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی ، ل ١٩.

١٢٥ـ زبیر بلال اسماعیل، مێژووی زمانی کوردی، ل ٦٦.

١٢٦ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای ایرانی، ل١٠٠.

١٢٧ـ هەمان سەرچاوە، ل ٧٦، ٧٧.

١٢٨ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی، ١٩

١٢٩ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی، ل ١٢٥.

١٣٠ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی، ل ٢٠.

١٣١ـ هەمان سەرچاوە.

١٣٢ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای، ل ٩٠.

١٣٣ـ مشیل مالرب زبانهای مردم جیهان، ل ١٦٤.

١٣٤ـ مشیل مالرب، هەمان لاپەڕە.

١٣٥ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە .

١٣٦ـ باباشێخ حسینی، ل٢٩١، لەم چوار کۆمارەش بەفەرمانی ستالین لە ١٩٣٧، جارێکی تر کوردانی سنووری شورەوی لە ئەرمەنستان و ئازربایجان و......هتد.وەکو ئەنفالی ساڵی ١٩٨٨، راگوێزران و لەناو نۆ کۆماردا پرش و بڵاوکراونەوە وەکو کازاخستان، ئۆزبەگستان، قرغیستان و تاجیکستان،.....هتد

١٣٧ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی، ل ٣٠٥،

١٣٨ـ هەمان سەرچاوە.

١٣٩ـ لەساڵی ١٩٩٦ وەفدێکی کوردی ئەفغانستان بەسەرۆکایەتی عبدالرحمن پاشا ناوێك سەرۆکی کوردی ئەویٚ سەریان لە پەرلەمانی کوردستان لە شاری هەولێردا، من ئەو هەواڵەم لەڕادیۆ دەنگی گەلی کوردستانەوە بیست.

١٤٠ـ لە کتێبی م.ارانسکی، زبانهای مردم جهان، لە ساڵی ١٩٧٦، ژمارەی هەموو کوردیان بە(١٢) ملیۆن داناوە ئەم ژمارەیە بۆ ئەو کاتە کەمە، چونکە لە١٩٧٥ بەپێی سەرچاوەی پەراوێزی (١١٤) واتە عبداللە غفور لە جوغرافیای کوردستان ژمارەی کوردی بە١٧/٥٠٥ ملیۆن داوەتە قەڵەم.

١٤١ـ د. رفیق شوانی، هۆی پەیدابوونی زارو و سەرهەڵدانی زمانی نەتەوەیی، گۆڤاری زانکۆی دهۆك،ب٢، ژ (٦)، ١٩٩٦، ل٧٩١-٨٠٨.

١٤٢- مقدمة فقة اللغة ايراني، ل٢٧٨.

١٤٣- وەکو ئەنسکلۆبیدیای دمخدا کە ١٦ بەرگە.

١٤٤ـ مقدمه فقه اللغه ایرانی، ل ٣١٢.

١٤٥. فەرهەنگ دائیرە معارفی زبان و......، ل ٣٣٨.

١٤٦ـ هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

١٤٧ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٩٧، ٢٩٨ پێویستە لێرەدا ئەو بوترێت نووسەری ئەم کتێبە لەلاپەڕەی (٢٩٨) پەراوێزی(١) هێمای بۆ بوونی کورد، بە بەلوج و بەختیاری لە ئەفغانستان کردووە، کە ئەمانە کۆمەڵی بچووکن و لەسەرخاکی ئەفغانستان دەژین، بەڵام بەختیاری لە کورد جیاکردۆتەوە بەسەربەخۆ دایناوە.

١٤٨ـ مقدمە فقە اللغە ایرانی، ل٢٨٩.

١٤٩ـ هەمان سەرچاوە، ل ٣٠٣.

١٥٠ـ یوسف م. ارانسکی، زبانهای، ل ١٣٧.

١٥١ـ هەروها بۆ نموونە وەك م. ارانسکی، مقدمە فقە اللغە، ل٣١١.

١٥٢ـ میشل مالرب، ل ٦٠٨.

١٥٣ـ بۆ زانیاری دەربارەی زمانەکانی خێزانی هیندی کە خرانەڕوو بڕوانە، ئەم سەرچاوانە:

أ/میشل مالرب، ل ٢٣١، ٢٣٧.

ب/ فەرهەنگ دائیرة المعارفی زبان و زبانها.

جـ/ برنارد کامری و زبانهای دنیا، ل ١٥، ١٦.

د/ باباشێخ حسینی، بردانش زبانشناسی، ل٢٢٣-٢٢٧.

١٥٤ـ عبدالرحمان زەبیحی، قاموسی زمانی کوردی(و، ب) إنتشاراتی صلاح الدین ایوبی، ١٣٦٧، ل٢٢.

١٥٥ـ محمەد ئەمین هەورامانی، مێژووی ڕێبازی زمانی کوردی ، بەغداد١٩٩٠، ل٢٤.

١٥٦ ـ عبدالرحمان زەبیحی، قاموسی زمانی کوردی، ل٢٦.

١٥٧ـ محمەد ئەمین هەورامانی، هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

١٥٨– شاعیر داری ساری حیدر فەیلی دانیشتوی بەغدا، شاعیری سالآنی حەفتاو دواتر بەلوڕی شیعری نووسیوە، لە میهرەجانی یەکەمی شیعری کوردی لە کەرکووك لەساڵی ١٩٧٠، بەشداری کرد شیعری نیشتیمان پەروەری بەرزی هەیە چەند ساڵێك لەمەوبەر لە بەغدا کۆچی دوایی کرد.

١٥٩ـ زبیر بلال اسماعیل، مێژووی زمانی کوردی، ل ٥٧، ٦٢، ٧٩ سێ قۆناغ و محمەد ئەمین هەورامانی، مێژووی ڕێبازی زمانی کوردی، ل ٢٤. قۆناغی چوارەمیش (قۆناغی نوێ) بۆ ئەوەی لێ بدوێت دیاری کردووە.

١٦٠ـ د. علی عبدالواحد وافی، ل ١٨٢، ١٨٣.

١٦١– بۆ مێژووی ژیانی ئەم شاعیرانە بڕوانە، علائدین سجادی مێژووی ئەدەبی کوردی چ٢، بەغدا ١٩٧١، ل ٢٠٦، ٣١٩، ٣٢٠.

١٦٢ـ باباشێخ حسینی، هامشی بردانش زبان شناسی، ل ٢٩٧.

١٦٣ـ باباشێخ حسینی، ل٢١٤.

١٦٤ـ هەمان سەرچاوە، ل ٣١٦.

١٦٥ـ هەمان سەرچاوە، ل ٣١٩.

١٦٦ـ باباشێخ حسینی، ل ٣٢٣.

١٦٧ ـ باباشێخ حسینی، ل ٣٢٧.

١٦٨ - هەمان سەرچاوە، ل ٣٣١، ٣٣٢.

١٦٩ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٣٢٠.

درەختی زمانە کانی جیهان



درەختی زمانەکانی جیهان
زمانە ئارياييەکان لەمندۆ ئاريايي
زمانە ئێرانييەکان
کوردی
فارسی
تالشی
تاتی
ئۆسێتی
بەلوچی
سوغدی
ئەفغانی
تاجیکی
یەغنابی
پامیری
خێزانی زمانە هیتیەکان
زمانە ئەنادۆلییەکان
زمانە هیندیەکان
سینهالی
هیندی
بنگالی
پنجابی
گوجەراتی
دراڤیدی
براهوی
تامیل
مالایالم
زمانە ئەوروپاییەکان
لاتینی
سلاڤی
جەرمانی
سەلتی
لیتوانی
روسی
بولگاری
ئینگلیزی
ئەڵمانی
ئۆرال - ئالتایی
زمانە سامیەکان
عەرەبی
عیبری
ئارامی
خێزانی زمانەکانی قەفقاسی
قەفقاسی باکووری
زمانی قەفقاسی باشووری
گورجی
لاز
چینی-تبتی
تبتی
تایلەندی
زمانی ئوستڕالیا
کۆمەڵە زمانی ئەفەریقایە
هۆسا
زمانە رەسەنەکانی ئەمریکا
ئەسکیمۆ

سەرچاوەکان

١. د.أحمد الخليل، تأريخ الكرد فى الحضارة الأسلامية، دارهيرو، لبنان ـ بيروت، ٢٠٠٧.

٢. د. ئەورەمانی حاجی مارف، وشەی زمانی کوردی، بەغدا ١٩٧٥.

٣. د. إبراهيم چگنی، فرهنگ دائره المعارفی زبان و زبانها، چ٢، تهران١٣٨٢.

٤. أنتونی ارلارتو، درآمدی برزانشناسی تأريخی، ترجمة، دكتر يحيى مدرسی، تهران١٣٨٤.

٥. ای. م . أرانسكی مقدمة فقه اللغه إيرانی، ترجمة، كريم كشاورز، تهران ١٣٧٩.

٦. .بريجته بارتشت مناهج علم اللغة من هرمان حتى ناعوم چومسكی، ترجمە: أ. د.سعيد حسن بخيری، القاهيرة٢٠٠٤.

٧. باباشيخ حسينی، هامشی بردانش زبانشناسی، سنندج ١٣٨٣.

٨. برناد كامری، جان ماونتفۆرد، ڤیوین لا، د.أ كروز، زبانهای دنيا چهارمقاله در زبانشناسی، برگردان: كوروش صفوی، تهران ـ سعاد١٣٨٤.

٩. د. جمال رشيد أحمد، تأريخ الكورد القديم، هەولير ١٩٨٠.

١٠. د. رفيق شوانی، (ء) هەمزە دەنگ و فۆنیمە لە زمانی کوردیدا، پاشکۆی ڕۆژنامەی عێراق، ژ(٣٢٢)، ١٩٩٥/٢/٢٦، ل ٦.

١١. د . ڕەفیق شوانی، هۆی پەیدابوونی زار و سەرهەڵدانی زمانی نەتەوەیی، گۆڤاری زانکۆی دهۆك، بەرگی ٦ ژ(٢) ١٩٩٩.

١٢. زبێربیلال اسماعیل، مێژووی زمانی کوردی: یوسف رؤوف علی، بغدا ١٩٨٤.

١٣. سالی ویهمایەر، فەرهەنگی ئۆکسفۆرد بۆ فێربوانی پێشکەوتوو، جـ٧، زانکۆی ئۆکسفۆرد٢٠٠٦.

Oxford Advanced learners Dictionary.

١٤. عبدالرحمن امين زبيحى، قاموس زمانی کوردی، بەغدا ١٩٧٥.

١٥. عبدالله غفور، جوگرافيای كوردستان، كوردستان ـ هەولێر٢٠٠٠.

١٦. د. عبدالرحمن قاسملو، كوردستان و كورد، وەرگێڕ عبدالله حسن زادە، بنكەی پێشەوا ١٣٧٣.

١٧. د . على عبدالواحيد وافى، علم اللغة، القاهيرة النجالة١٩٧١.

١٨. علادين سجادی، مێژووی ئەدەبی کوردی، جـ٢ بەغدا ١٩٧١.

١٩. فهمى الشناوى، الآكراد يتامى المسلمين القاهرة ١٩٩١.

٢٠. فؤاد حمة خورشيد اللغة الكوردية، التوزيع الجغرافى للهجتها، بغداد ١٩٨٣.

٢١. كارل ديتر بونتج، المدخل الى علم اللغة، ترجمة وتعليق: د. سعيد حسن بحيرى، مصر ٢٠٠٣:

٢٢. د. كمال فؤاد، زاراوەکانی زمانی کوردی و زمانی ئەدبی و نووسینیان، گۆڤاری زانیاری، ژ(٤)، بەغدا١٩٧١

٢٣. كينت كاتسنر، زبانهای جهان، وەرگێرانی: ڕەزا هيرمندی (خدادای)، تهران ١٣٧٧ه.

٢٤. محمد ئەمین هەورامی مێژووی ڕێبازی زمانی کوردی، بغداد ١٩٩٠.

٢٥. د.محمود السعران، علم اللغة، مصر ١٩٦٢ .

٢٦. د. محمد على الخولى، معجم علم اللغة النظرى، بيروت ١٩٨٢ .

٢٧. ميشل مالرب، زبانهای مردم جيهان، ترجمة، عيفت ملا نظر، تهران ١٣٨٢.

٢٨. وريا عمر ئەمین ، چەند ئاسۆیەکی زمانەوانی ، ب١، هەولێر ٢٠٠٤.

٢٩. يوسف م. ارانسكى، زبانهای ئێرانی دكتر على اشرف صادقى، تهران ١٣٧٨.

٣٠. أ.د. يحى عباينه، د. أمنه الزعبى، علم اللغه المعاصر، الاردن ـ اربد ٢٠٠٥.

31. Er nest mccarus, Akurdish Grammer pescriptive analysis of the Kurdish of sulaymanya – Iraq, NewYork 1958.

بەرهەمە بڵاوکراوەکانی نووسەر

کتێب:

١. چەند بابەتێکی زمان و ڕێزمانی کوردی،دەزگای موکریانی، هەولێر/٢٠٠١.

٢. ئامرازی بەستنەوە لە زمانی کوردیدا، دەزگای سەردەم، سلێمانی/٢٠٠٤.

٣. دەردی دووری هەوارگەی وێران، دیوانی شیعرو پەخشان، سلێمانی/٢٠٠٤.

٤. کێشەی کەرکووك و چۆنیەتی چارەسەرکردنی، دەزگای موکریانی، هەولێر٢٠٠٧.

٥. ئەو وشانەی لە چاوگەوە وەردەگیرێن، دەزگای موکریانی، هەولێر ٢٠٠٨.

زمانەوانی:

١. گۆرانی باری ئابوری و فراوانبوونی وشەی زمانی کوردی، گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ. ژمارە (١٣٢)، ١٩٩٣، ل ٦٨ — ٨٠.

٢. دەوری ئامرازی "تا" لە زمانی کوردیدا.گ. ڕۆشنبیری نوێ. ژمارە(١٣٥)، ١٩٩٥، ل ٦٣ — ٦٩.

٣. دەوری مۆرفیمی "ب" لە ڕووی مۆرفۆلۆجییەوە، گ: ڕۆشنبیری نوێ،ژمارە (١٣٨)، ١٩٩٦، ل ٢٢ — ٢٥.

٤. دیاری کردنی ئامراز لە زمانی کوردیدا، مجلە الاستاژ، جامعە بغداد، کلیە التربیە الاولی (ابن رشد)، العدد الحادی عشر، ١٩٩٨، ل ٥٤٤ — ٥٧١.

٥. چاوگ و فرمان کامیان سەرچاوەو بنەڕەتن، گۆڤاری کۆڕی زانیاری عێراق، بغداد، ١٩٩٨، ژمارە ٢٧/ ٢٨، ل ٤٤ — ٧٠.

٦. دەوری ئامرازی "بۆ" لە ڕستەدا لە ڕووی واتاوە، گۆڤاری زانکۆیا دهۆك، ژمارە(١)، ١٩٩٧، ل ١٥ — ٢٢.

٧. هۆی پەیدابوونی زارو سەرهەڵدانی زمانی نەتەویی، گۆڤاری زانکۆیا دهۆك ، بەرگی ٢، ژمارە (٦)، ١٩٩٩، ل ٧٩١ — ٨٠٨.

٨. مێژووی زمانی کوردی لە کۆنەوە تاکو ئەمڕۆ ، گۆڤاری (کاروان)، ژ(١٤١)، مانگی ٢ی ساڵی ٢٠٠٠، ل ١٠٢ — ١٠٧.

٩. کاریگەری بزوتنەوەی کورد و فراوانبوونی فەرهەنگی وشەی زمانی کوردی، گۆڤاری (کاروان)، ژمارە (١٢٧)، ١٩٩٨، ل ١٩ — ٢٤.

١٠. زمانی کوردی چۆن زمانێکە، گۆڤاری (گوڵانی لاتینی) ژمارە (٩، ٨)سیبتامبەری / ١٩٩٩، ل ٧٨ — ٨١.

١١. زاری ناوچەی شوان بە بەراورد لەگەڵ زمانی ستاندەردا، گۆڤاری (کاروان)، ژمارە (١٥١)، ٢٠٠٠، ل ٢٥ — ٣٨.

١٢. جیاکردنەوەی هەندێ کەرەسەی ڕێزمانی لە یەکتر، گۆڤاری (ڕامان)، ژمارە (٢٧)ی ئابی ١٩٩٨، ل ١٧٥ — ١٧٩.

١٣. مۆرفیمی "ە" و شێوەی جیاجیای لە ڕستەدا، گۆڤاری (ڕامان)، ژمارە(٣٨) ی ئابی ١٩٩٩، ل ٢٣٨ — ٢٤٤.

١٤. با بایەخ بە زمانی کوردی بدەین، گۆڤاری دهۆك، ژمارە(١)، ١٩٩٧، ل ٣٥ — ٣٦.

١٥. با زمانی کوردی بکەین بە زمانی زانست ، ڕۆژنامەی پاشکۆی برایەتی، ژمارە (١٥١)، ئەدەب و هونەر لە ٥/ ١١/ ١٩٩٩.

١٦. با وشە ڕەسەنەکانی کوردی لە دەست نەدەین، پاشکۆی عێراق، ژ (٣٦١) ، ١٩٩٥/١٢/١٠، ل ٦.

١٧. هەمزە ئ)، دەنگ و فۆنیمە لە زمانی کوردیدا، پاشکۆی عێراق، ژمارە (٣٢٢)، ١٩٩٥/٢/٢٦، ل٦.

١٨. لێکۆلینەوەی زمانەوانی کۆن و تازە، پاشکۆی عێراقی ڕۆشنبیری، ژمارە (٣٤٣).

١٩. سەرهەڵدانی زمانەوانی، پاشکۆی عێراقی ڕۆشنبیری ، ژمارە(٣٤٦) لە ١٩٩٥/٨/٢٧، ژمارە(٣٤٧) لە ١٩٩٥/٩/٣ زنجیرە وتار.

٢٠. جیاوازی زمانی قسەکردن و زمانی نووسینی، عێراقی ڕۆشنبیری، ژمارە (٣٢١) و، (٣٢٥)، زنجیرە وتار.

٢١. هەندێك لایەنی گۆڕانی زمانی کوردی، زنجیرە وتار ، هاوکاری ژمارەکانی (٢٣٣٥ ، ٢١٤٥ ، ٢١٧٠ ، ٢١٨١، ٢١٩٩)...هتد.

٢٢. سەرنج و تێبینی دەربارەی چەند وتارێکی مامۆستا وریا عمر ئەمین، گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ، ژمارە (١٤٣) ، ١٩٩٩، ل٣٠ — ٣٦.

٢٣. زارە جیاوازەکانی پارێزگای کەرکوك و کاریگەری ڕاگوێزان بە سەریانەوە، گۆڤاری: هاواری کەرکوك، ژمارە (٥)، ٢٠٠١، ل ١٠٩ — ١١٧.

٢٤. دەنگی ڕەسەن و نارەسەن لە زمانی کوردیدا، گۆڤاری هاوکاری ، ژمارە (٢٥٦٨).

٢٥. هەڵسەنگاندنی نامەی ماستەری قوتابی ئازاد ئەمین باخەوان بە ناونیشانی (مۆرفیمەکانی "ە" لە دیالێکتی کرمانجی خوارووی زمانی کوردیدا کە لە ڕۆژی ٢٦/١١/ ١٩٩٨ لە کۆلیژی پەروەردەی یەکەم /زانکۆی بەغدا هەڵسەنگێنرا، لە رۆژنامەی پاشکۆی برایەتی / ئەدەب و هونەر، ژمارە (١١٣) لە ١٩٩٩/٢/٥، ل ٣.

٢٦. پەیوەندی پێکهاتەی نێوان زمان و بیرکاری ، گۆڤاری زانکۆی سلێمانی ، ژمارە (١٠) ، ٢٠٠٣، ل ٥ — ١٦.

٢٧. چۆنیەتی ئاوێتەکردنی زارەکانی زمانی کوردی لە زمانی ستاندردا، گۆڤاری (زمانەوان) ، گۆڤاری کۆڕی زانیاری کوردستان/ تاران، ژمارە (٢) ، ساڵی ١٣٨١ی هەتاوی — ٢٧٠٢ کوردی / ٢٠٠٢ز. رۆژانی ٣٠ — ٣١/ ٥/ ٢٠٠٢ ، ٩ — ١٠/ جۆزەردانی ٢٧٠٢. تایبەت بە یەکەمین کۆنگرەی زانستی - فێرکاری زمانی کوردی لە ئێراندا.

٢٨. جۆرەکانی رستە لە ڕووی بوون و نەبوونی کاتەوە، گۆڤاری (الاستاژ)، زانکۆی بەغدا/ کۆلیجی ئاداب، ژمارە (٢٥)، ٢٠٠٥.

٢٩. دابەشکردنێکی نوێی زارەکانی زمانی کوردی ، گۆڤاری کۆلیجی زمان، زانکۆی بەغدا.

٣٠. پاراستنی زمانی نەتەوەیی بەشێکە لە پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی، گۆڤاری سابات بەشی کوردی ژمارە (١) ، ٢٠٠٥.

٣١. کوردبوونی زمانی شیعری بابە تاهیری هەمەدانی ، گۆڤاری کۆری زانیاری عێراق / دەستەی کورد.

٣٢. گەردانکردنی فرمان لە شێوە زاری شواندا بە بەراورد لەگەڵ زمانی نووسیندا.

لێکۆڵینەوە و وتاری ئەدەبی:

١. ئەدەب و ئەدەبی کوردی و گەشە و گۆرانی : گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ، ژمارە (١٤٠) ، ١٩٩٧، ل ٤٥ — ٥٢.

٢. پەیامداری لە ئەدەبی کوردیدا ((الالتزام))، نووسەری نوێ، ژمارە(١٧) ، خولی پێنجەم، ١٩٩٦.

٣. وێنەی هونەری لە شیعری پیرەمێرد دا ، گۆڤاری : نووسەری نوێ ، ژمارە (١٧) ، ل ٢٧ — ٥٠ حوزیرانی ساڵی ٢٠٠١.

٤. وێنەی هونەری لە شیعردا، ڕۆژنامەی (عێراقی ڕۆشنبیری)، ژمارە (٣٨١).

٥. بۆچی خانی مەم و زینی نووسیوە ؟ هاوکاری ژمارە (٢٥٩٠).

٦. جوانی و ناشیرینی بە واتا فەلسەفیێکەی لە شیعردا ، عیاقی ڕۆشنبیری ژمارە (٣٦٤).

٧. واتای فەلسەفی شیعری گۆران ، هاوکاری ژمارە (٢٦٥٦).

٨. چۆنیەتی پەیدابوونی شیعرو کۆنترین شیعر ، برایەتی ئەدەب و هونەر ژمارە (١٢٠) لە ١٩٩٩/٤/٢ ل٣.

٩. قانیع شاعیری بەرگری میللی چەوساوەکانی کوردستان ، لە میهرەجانی شاعیر قانیع لە مەریوان ، لە دیداری شیعری قانیع ، سلێمانی ٢٧ – ٢٩ / ١٢/ ٢٠٠٥ پێشکەش کراو خوێندرایەوەو خەڵاتی هاوبەشیکردنی وەرگرت.

مێژوویی و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەگەری:

١. بۆچی باری ئابوری وڵاتان بەرەو گرانی دەڕوات ، کوردستانی نوێ لە ١٩٩٢/٥/٦.

٢. نەورۆز ناسنامەو کەلتوری نەتەوایەتی کوردە ، لە ڕووی : ئەفسانە، مێژوویی و ئایینی و نەتەوایەتییەوە، گۆڤاری دهۆك، ژمارە (٣) نیسانی ١٩٩٨.

٣. ئایینی زەردەشتی ، گۆڤاری لالش ، ژمارە(١٠) ، ١٩٩٩/٢/٢، ل ١٥٠ – ١٦٨، لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی و ئایینی و فەلسەفەییە.

٤. دەوری بزوتنەوەی رزگاری خوازی نەتەوایەتی کورد لە دەرکەوتنی ڕۆژنامەگەری کوردیدا، گۆڤاری (مەتین)، ژمارە (٧٥)، ١٩٩٨، ل ١٢ – ٢٧ بە بۆنەی سەد ساڵەی ڕۆژنامەگەرییەوە.

٥. دۆخ و هۆی پەیدابوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی، گۆڤاری (گازی)، ژمارە(٤٠)، ١٩٩٨، ل ١٦ – ١٧.

٦. یەکەم شەهیدی شۆڕشی شێخی نەمر، گۆڤاری : ڕەنگین، ژمارە (٧٣).

٧. نەورۆز جەژنێکی نەتەوەیی و سەرتای خەباتی کوردە ، ژمارە (٧٧).

٨. دەربارەی هۆزی ((شوان)) ، گۆڤاری : هاواری کەرکوك، ژمارە (٤) ، ١٩٩٩، ل٣٥ – ٤٧.

٩. دیسان لە هەقە کەوتنە تەقە، گۆڤاری : کاروان، ژمارە (١٤٢)، ٢٠٠٠، ل ٨ – ١٦.

سیاسی:

١. حەڤدە دلۆپ فرمێسکی بێدەنگ و دلۆپێکی بە ئاشکرا بۆ رۆژی ١٩٧٤/٤/٢٤ ، کوردستانی نوێ. ژ(٧٥) ، ١٩٩٢/٤/٢٤، لاپەرە (٢).

٢. کێشەی بەعەرەبکردنی کەرکوك لە کۆنەوە تاکو ئەمڕۆ ، گۆڤاری : سەنتەری برایەتی، ژمارە (٢٠) ، ٢٠٠١، ل ١٧٩ – ٢٤٩، تایبەت بە کۆنفراسی زانستی ئەکادیمی کەرکوك، ڕۆژانی ٣ – ٥/٤/ ٢٠٠١ هەولێر.

٣. بەقسەی کێ کوردستان سێ جار دامەزراندنی دەوڵەتی بۆ ڕێکەوتووەو خۆی نەیویستووە، گۆڤاری: گۆڵان، ژمارە (١٩٣)، ١٩٩٨.

٤. هەڵوێستی وەفدی کورد لە قاهیرە دا دەبێ چۆن بێ ؟ گۆڤاری : گۆڵان، ژمارە (١٧٥)، ١٩٩٩.

٥. ئایە کورد لە بوونە ئەندامێتی تورکیا لە یەکێتی ئەوروپا زەرەرمەند دەبێ؟ گۆڤاری گولان ، ژمارە (٢٥٢).

٦. کاتی ئەوە هاتووە کورد دیبلۆماسیوتی نێودەوڵەتی خۆی بنوێنێ، برایەتی نجیرە وتار، ژمارە (٢٧٠٦، ٢٧٠٧، لە ٤,٣/ ١٩٩٨/١١.

٧. هەڵسەنگاندنی کتێبی ((امە فی شقاق)) گۆڤاری : گازی ، ژمارە (٤٣).

٨. هەڵسوکەوتی کورد پێویستە چۆن بێت؟ گۆڤاری : گازی ، یەکبوون – کاری سەربەخۆ ، ژمارە (١٦) ، ت٢ ،٢٠٠٠ ، ل ٧– ١٤.

٩. لەکەش و هەوای کۆنگرەی (١٢) ەوە بۆ تەباییماڵی کورد، برایەتی، ژمارە(٢٩٥٣).

١٠. بەر لە لێدانی عێراق پێویستە کورد مەسەلەی لەگەڵ ئۆپۆزیسونی عێراقی یەك لایی بکاتەوە، ڕێگای کوردستان، ژمارە (٤٦٨)، ل ٣، لە ١٧/ ١/ ٢٠٠٢.

١١. مەسەلەی کورد و هەڵوێستی ئەوروپا یا سیاسەتی بانێکەو دوو هەوا، رۆژنامەی رزگاری، ژمارە(٨٣) لە ٢٠٠٠/٤/١، ل٤.

١٢. جەنگ و گۆڕان و مەسەلەی کورد، ڕێگای کوردستان، ژمارە(٤٨١) ، ٢٠٠١/١١/٢٦، ل ٢.

١٣. پەیامداری و سوود وەرگرتن لە توانای دڵسۆز، ڕێگای کوردستان، ژمارە(٤٨٥)، ٢٠٠١/١٢/٣١، ل ٢.

١٤. دەورو ئەركی ڕۆشنبیری كورد لە مەسەلەی نەتەوایەتیدا ئەبێ چۆن بێ، ڕێگای كوردستان، ژمارە (٤٩٠) لە ٢٠٠٢/٢/٤، ل ٥.

١٥. كێشەی كەركوك و ڕاگواستنی كورد، برایەتی، ژمارە (٣٢٨٩) ، لە ٢٠٠١/١/٢٠، ل٧.

١٦. ڕاگوێزان، ئەنفال، ئۆردووگای زۆرەملێ، سیاسەتی سێكوچكەیی سڕینەوەی نەتەوەی كورد و قڕكردنی ، برایەتی، ژمارە (٣٣٦٨) ، ٢٠٠١/٤/٢٨ ، ل٧.

١٧. لەم كاتەدا پێویستە كورد لە هەموو كاتێكی تر وریاتر بێ ، ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٤٣٩) لە ٢٠٠١/٢/٦، ل٢.

١٨. با لە یادی بۆمبابارانی قەڵادزێدا باڵا گەردانی یەكتربین، ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٤٥١) ، ٣٠/ ٢٠٠١/٤، ل٥.

١٩. نەورۆز جەژنی نەتەوایەتی كۆنی كوردە، ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٤٤٧) لە ٢٠٠١/٤/٢، ل ١٣.

٢٠. كيف نقيم اتفاقية اذار ١٩٧٠م، جريدة (ميديا) ، عدد (٨٩) في ٢٠٠١/٣/١٦.

٢١. بەعارەب كردن، دەركردن، داگیركردنی كوردستان تاكەی ؟ ! ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٤٩١) ، لە ٢٠٠٢/١/١١، ل.

٢٢. بوردومانی قەڵادزێم چۆن دیت؟ برایەتی ، ژمارە (٣٠٧٥) لە ٢٠٠٠/٤/٢٤ ، ل٦.

٢٣. ئەنفال و ئەنفالی كوردو كاریگەرییەكانی ، گۆڤاری : ئەنفال ژمارە (١) ، ٢٠٠٢.

٢٤. لە یادی ساڵ ڕۆژی ئۆردوگای قوتابیانی كوردستان لە كەركوك ساڵانی ١٩٧١ – ١٩٧٣ ، برایەتی ژ (٣١٤١) ، ٢٥/ ٧/ ٢٠٠٠ ، ل٧.

٢٥. ئەنجومەنی نیشتمانی و چۆنیەتی هەڵبژاردن، كوردستانی نوێ، ١٩٩٢.

٢٦. كاتی ئەوە هاتووە كورد بەدەنگدانێكی گشتی داوای سەربەخۆیی خۆیی بكات، ڕێگای كوردستان، ژمارە (٥٥٩)ی ڕۆژی ١٣/ ٨/ ٢٠٠٣ ، ل٢. لە سایتی بەرەو ڕێفراندۆم لە ئینتەرنێتەوەش بڵاوكرایەوە.

٢٧. یادی سی ساڵەی دانانی بەشی كوردی زانكۆی سلێمانی ، ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٥٠٤) ی ، ٢٠٠٢، ل ١٠.

٢٨. با خەڵكی كەركوك : شوان، سالەیی، قادركەرەم ، قەرەحەسەن بگەڕێنەوە بۆ شوێنی باوباپیران یان، ڕێگای كوردستان ، ژمارە (٥٦٠) لە ٢٠/ ٢٠٠٣/٨، ل٥.

٢٩. داستانی ڕۆژی ٢٠/١٠/ ١٩٨٤ ی دێی چیمەنی شەهیدان ، ژمارە (٥) ی هەفتەنامەی كەركوكی نوێ ڕۆژی ٢٠٠٣/١١/١٥ ، ل٦.

٣٠. ١٩٨٥/١٠/١٥ ی ڕۆژی ڕەشی شاری كەركوك ، كەركوكی نوێ ، ژمارە (٤) ی ٢٠٠٣/١١/٤.

٣١. كەركوك شارێكی خامۆش و فەرامۆش ، ڕێگای كوردستان، ژمارە (٥٨٥) ، ٢٠٠٣/٣/١٧ ، ل٢.

٣٢. بەری ڕۆژی كورد بوونی كەركوك بەبێژنگی كەس ناگیری، ڕۆژنامەی ((گەڕانەوە))، كەركوك، ژمارە (١٠) لە ٢١/ ٣/ ٢٠٠٤، ل٥.

٣٣. مێژووی تیرۆر لە كوردستاندا، ڕێگای كوردستان، ژمارە (٥٨١) ی ١٨/ ٢/ ٢٠٠٤، ل٥.

٣٤. شەوی ٣١/ ٣/ ١٩٨٨ ی شاری كەركوك (ڕۆكێتی بارانی ئێران) ، ڕۆژنامەی هەواڵ ژمارە (٧٦) ی ١٠/ ٤/ ٢٠٠٤ ، ل٥.

٣٥. لە یادی ڕۆژی (١٨) ی شوبات و خەباتی قوتابیان لە حەفتاكاندا، هەفتەنامەی ڕوانین ژمارە (٢٤) ی ڕۆژی ٢٠٠٥/٢/٢٠، لاپەڕە ٩.

٣٦. كەركوكی كوردان مەسەلەیەك نییە دوا بخرێت ! ڕێگای كوردستان، ژ(٦٣٧) ٢٠٠٥/٤/١٣ چوارشەممە، ل ٣.

٣٧. پلەو پایەی كورد لە ناو پێكهاتە وەزارەتییەكەی جەعفەریدا، ڕێگای كوردستان ژمارە (٦٤١)، ١١/ ٥/ ٢٠٠٥ ، ل ٣.

٣٨. پێکەوە ژیان یا جیابوونەوە، مانگە شەو لە ئێوارەوە دیارە، ڕێگای کوردستان ژمارە (٦٤٣) لە ٢٥/٥/ ٢٠٠٥، ل ٢.

٣٩. ئێمە بە لێشاو دەنگمان دا — دە ئێوەش بە وەفابن، جەماوەر ، ژ (١٢٦) دووشەممە ١٦/ ٥/ ٢٠٠٥، ل٨.

٤٠. کەرنەڤالێی دەنگدان لە کەرکوك، ڕۆژنامەی هەواڵ، ژمارە (١٣٠) ، ٧/٥/٢٠٠٥، ل٢.

٤١. لە یادی (٤٢) ساڵەی شەهیدانی ٢٣ حوزەیرانی ١٩٦٣ لە کەرکوك، ڕێگای کوردستان، ژ (٦٤٧) لە ٢٢/٦/٢٠٠٥.

٤٢. نەك کەرکوك ! بەڵکو عەقلێەتی شۆڤینییە بۆتە بەربەستی دانانی دەستور، گۆڤاری گوڵان، ژمارە (٥٤٤) لە ٧/٧/٢٠٠٥، لاپەرە (١٣).

٤٣. لە یادی (٣١) ساڵەی بۆردومانی قەڵادزێدا، ڕۆژنامەی (ڕوانین)، ژ (٢٧)، ٢٠٠٥، ل٣.

٤٤. چارەسەرکردنی کێشەی کەرکوك و گەڕانەوەی ئاوارەکانی بۆ شوێنی خۆیان ، کۆنفرانسی تایبەت بە کەرکوك، ڕۆژانی ٢٥ — ٢٧ / ٨/ ٢٠٠٥ لە لایەن دەزگای خاك و کوردساتەوە ، سلێمانی.

٤٥. با ئاڵای کوردستان بەرز بشەکێتەوە، برایەتی، ژ (٢٨٥٧) ، لە ١٥/ ٧/ ١٩٩٩ ، ل٣.

٤٦. لە ساڵ ڕۆژی شاڵاوی ئەنفالی چوارەمدا، ڕۆژنامەی برایەتی ، ژ (٣٠٨٥) ، لە ٨/٥/٢٠٠٠ ، ل٦.

٤٧. بەرنامەی بوژاندنەوەی ڕوومای کوردانەی شاری کەرکوك، ژ (٢٦) ، ٢٠٠٥ ، ل١٦٧ — ١٧٤.

بەرهەمە بڵاونەکراوەکانی نووسەر

١. ڕێزمانی زاری شوان
٢. هەندێ بابەتی زمانەوانی
٣. زمانی ڕاگەیاندن و زمانی دژە ڕاگەیاندن
٤. دیاریکردنی کەرەسەی سەربەخۆ و ناسەربەخۆ لە زمانی کوردیدا
٥. یاداشتی ژیانم

کتێبە چاپکراوەکانی دەزگای موکریانی لە ساڵی ٢٠٠٦

١- دەروازەکانی کۆمەڵناسی ، ن: مەنوچێهر موحسنی ، و: کۆمەڵێك وەرگێڕ
٢- مێژوویێتی هزری عەرەبیی ئیسلامی ، ن: محەمەد ئارکۆن ، و: نەریمان تالیب
٣- گوڵبژێرێك لە چیرۆکەکانی سادقی هیدایەت سادقی هیدایەت ، و: عەلی نانەوازادە
٤- چەند وێستگەیەکی ئەدەبی و فیکری ، و: ئازاد بەرزنجی
٥- خواوەند و پاڵەوانەکانی گریکلاند ، ن: ئیریك ئێریکسۆن ، و: تەها ئەمین هەڵەدنی
٦- حەکیمانە ، ن: پاولۆ کۆیلیۆ ، و: یوسف محەمەد/کارا فاتیح
٧- یەکەمین سەرچاوەکانی هونەری مۆدێرن ، ن: ه. و. جەنسن ، و: سەیوان سەعیدیان
٨- چەند دۆکیۆمێنتێکی نێودەوڵەتی لەبارەی مافەکانی مرۆڤەوە ، و: قادر وریا
٩- دیجلەی هزرم ، ن: د. مارف خەزنەدار
١٠- ئایین و دەوڵەت و پیادەکردنی شەریعەت ، ن: د. محەمەد عابد جابری ، و: فوئاد سدیق
١١- فەلسەفەی ئەخلاقی و کۆمەڵایەتی ئوگوستین ، ن: د. عەلی زەیعور ، و: سنوور عەبدوڵڵا
١٢- گۆرستانی غەریبان ، ن: ئیبراهیمی یونسی ، و: غەریب پشدەری
١٣- فیهی ما فیهی ، ن: مەولەوی ، و: عەلی نانەوازادە
١٤- گوڵستان ، ن: سەعدی ، و: عەلی نانەوازادە

١٥- ئایدیای قانوون ، ن: دنیس لوید ، و: ئاسۆ کەریم و...
١٦- مرۆڤ و ئایینەکان ، ن: میشێل مالرێب ، و: هیوا مەلا عەلی سوورەدێیی
١٧- پەروەردەو پێگەیاندنی منداڵ ، ن: ئا. مکارنکۆ ، و: مستەفا غەفور
١٨- القبائل الکوردیه ، ن: ویلیام ایغلتون ، و: د. احمد محمود خلیل
١٩- گەڕیان ل دیف بەتەوەریێ ، ن: لورد ئاوویبۆری ، و: جگەرسۆز پێندرۆیی
٢٠- تەنگژەکانی تیرۆریزم ، ن: کۆمەڵێك نووسەر ، و: هێمن غەنی و مەروان کاکل
٢١- دوا وەسوەسەی کریست ، ن: کازانتزاکی ، و: کەریم دەشتی
٢٢- گوتاری تیرۆریزم ، ن: کۆمەڵێك نووسەر ، و: کۆمەڵێك وەرگێڕ
٢٣- ژان ، ن: مارگارێت دوراس ، و: رەسوڵ سوڵتانی
٢٤- تیرۆریزم وەك تاوانێکی ڕێکخراو ، ن: گاری پوتەر/ مایکڵ لیمەن ، و: ئەبوبەکر مەجیدی
٢٥- چەند لایەنێکی واتاسازی ، ن: کوروش سەفەوی ، و: دلێر سادق کانەبی
٢٦- هەموو هەقیانە ، ن: مەنۆچەهری کەریم ، و: زادە غەریب پشدەری
٢٧- کاتێ نیچە گریا ، ن: ئیرڤین دی یالوم ، و: دڵشاد هیوا
٢٨- ژانی ژینگە ، ن: سەدرەدین نورەدین
٢٩- عاشقانە ، ن: پاولۆ کۆیلیۆ ، و: کارا فاتیح / یوسف محمد
٣٠- کۆمەڵگای کراوە و دوژمنەکانی (بەرگی یەکەم) ، ن: کارل پوپەر، و: ئیدریس شێخ شەرەڤ
٣١- کۆمەڵگای کراوە و دوژمنەکانی (بەرگی دووەم) ، ن: کارل پوپەر ، و: ئیدریس شێخ شەرەڤ
٣٢- میسیۆ برایم و گوڵەکانی ناو قورعانەکەی ، ن: ئیریك ئیمانوئیل شمیت ، و: سەلاح گادانی
٣٣- خطوة علي الطریق الي البیت الکوردي الکبیر د. حسین بدیوی

٣٤- آلية العلاقة بين المعارضة والسلطة في الاسلام د. كاوه محمود شاكر

٣٥- جماليات الطبيعة في كردستان العراق د. محمد عارف

٣٦- کورد و جینۆساید و ئیبادەکردن هەژار عزیز سورمێ

٣٧- پرۆدۆن جۆرج گۆرڤیچ ئارام ئەمین

٣٨- مینۆرسکی و کورد ئەنوەری سوڵتانی

٣٩- کورد و سەلجوقییەکان د. نیشتمان بەشیر ئیدریس عەبدوڵڵا

٤٠- دە ڕۆمانی گەورەی جیهان

٤١- لەدەوڵەتی دەسەڵاتەوە تا دەوڵەتی عەقڵ سیڕوان زەندی

٤٢- ئیبن خەلدون وکۆمەڵناسی مۆدێرن زیرەك رەحمان و...

٤٣- ئەوئایدیایانەی دەستیان بەسەرجیهاندا گرت گۆران سەباح

٤٤- کورد لەئەرشیفی روسیاو سۆڤیەتدا د. ئەفراسیاو هەورامی

٤٥- قوتابخانە ئەدبیەکان حەمەکەریم عارف

٤٦- عاریفانە پاولۆ کۆیلۆ گارا فاتح و ...

٤٧- زمان، هزرو کولتور چەند نووسەرێك رەحیم سورخی

٤٩- توێژینەوەی تیۆری ئەدەبی راجێر وێبستەر عەبدولخاق یەعقوبی

٥٠- ماکیاڤیللی بیری ڕێنسانس رامین جەهانبەگلو موسلح ئیڕوانی

٥١- راپەڕینی کوردان پ.م.ا.حەسرەتیان جەلال دەباغ

٥٢- جێگای بەتاڵی سلووچ مەحمود دەوڵەت ئابادی

٥٣- سەرکەوتنی بێ سنوور بە ٢٠ رۆژ ئانتونی رابینز هاموون

٥٤- واتاسازی کلۆد جێرمان و ... د. یوسف شەریف سەعید

٥٥- هەواڵنووسی مۆدێرن

کتێبە چاپکراوەکانی دەزگای موکریانی لە ساڵی ٢٠٠٧

١- - رێبازە ئەدەبییەکان، د. هیمددادی حوسێن

٢- زمان، وەرگێڕان، پێوەندییەکولتوورییەکان، حسین یعقوبی،و: اسماعیل زارعی

٣- رابەی رۆژنامەنووس لەجیهانی سێیەمدا، ئەلبێرت ل. هستر و وای لان ج. تو، و: حەسەن عەبولکەریم

٤- سیاسەت وحکومەت لەئەوروپا، احمد نقیب زادە، علی مێهر پەروەر

٥- سەرهەڵدان و بەردەوامی حزبەسیاسیەکان لەئەوروپا، حوجەتولڵا ئەیوبی، و: ئازاد وەڵەد بەگی

٦- پێشەوای رابوون، هاشم سەلیمی، و: رەسووڵ سوڵتانی

٧- نهێنی سەرکەوتن لەبازارەکانی کاردا، و: و کیهان نیا،و: ئەدهەم ئەمین

٨- پێشەکیەك بۆکۆمەڵناسی سیاسی، د. احمد نقیب زادە، و: مەسعود رەواندووست

٩- شارەوانی و کارگێری و دیموکراسی، سەردار شەریف سندی

١٠- دەروازەکانی کۆمەڵناسی

١١- کۆمەڵناسی گشتی

١٢- پێکهاتەی نەتەوەیی